

Sudski poslovnik

Sudski poslovnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. [110/2009](#), [70/2011](#), [19/2012](#), [89/2013](#), [96/2015](#), [104/2015](#), [113/2015](#), [39/2016](#), [56/2016](#), [77/2016](#), [16/2018](#), [78/2018](#), [43/2019](#), [93/2019](#) i [18/2022](#).

I GLAVA

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Sudskim poslovníkom propisuje se unutrašnje uređenje i rad sudova u Republici Srbiji, a naročito: uređenje i rad odeljenja i ostalih unutrašnjih jedinica suda; rad zajedničke sednice odeljenja i sednice svih sudija; obaveštavanje javnosti o radu sudova; vođenje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina; pružanje pravne pomoći i održavanje sudskih dana; pružanje međunarodne pravne pomoći; evidentiranje, pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika; priprema pravne prakse; postupanje sudskog osoblja sa strankama; vođenje upisnika i pomoćnih knjiga; postupanje sa spisima; postupanje po predstavkama i pritužbama; vođenje statistika i izrada izveštaja o radu; naplata novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi; postupanje sa sudskim depozitima; uvođenje zajedničkih službi u mestima s više sudova i drugih pravosudnih organa; odevanje sudija, sudskog osoblja, stranaka, drugih učesnika u sudskom postupku i svih koji svoje poslove obavljaju u sudu; kao i druga pitanja uređenja i rada suda, za koja je zakonom određeno da se uređuju sudskim poslovníkom.

Primenom Sudskog poslovníka obezbeđuje se uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.

Član 2.

Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informacione, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vrši zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olakšalo obavljanje poslova u sudu sa što manje troškova.

Član 3.

O sprovođenju i pravilnoj primeni Poslovníka stara se predsednik suda (u daljem tekstu: predsednik) izdavanjem naredbi i uputstava.

Primenu Poslovníka nadzire ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministarstvo), preko lica ovlašćenog za nadzor.

Član 4.

Ministarstvo preko lica ovlašćenog za nadzor kontroliše obavljanje poslova sudske uprave, postupanje u predmetima u propisanim rokovima, postupanje po pritužbama i

predstavkama, kancelarijsko poslovanje u sudu i druge poslove vezane za unutrašnju organizaciju i rad suda.

Nadzor se obavlja pribavljanjem izveštaja od Predsednika ili neposrednim uvidom. U sudu se naročito kontroliše primena Poslovnika, postupanje u rokovima i postupanje po pritužbama.

Posle obavljenog nadzora, lice ovlašćeno za nadzor sačinjava zapisnik o izvršenom nadzoru kojim konstatuje uočene nedostatke koji dostavlja predsedniku suda u kome je vršen nadzor, predsedniku neposredno višeg suda, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda i ministru nadležnom za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministar).

Član 5.

Predsednik neposredno višeg suda u roku od 30 dana od dana prijema zapisnika o izvršenom nadzoru, obaveštava predsednika Vrhovnog kasacionog suda i ministra o merama preduzetim da se uočeni nedostaci otklone, rokovima za otklanjanje nedostataka, kao i o razlozima zbog kojih su nedostaci i propusti nastali.

II GLAVA

SUDSKA UPRAVA

1. Poslovi sudske uprave

Član 6.

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.

Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.

Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, ovim poslovníkom, a naročito:

- uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;
- pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
- poslovi vezani za stalne sudske veštace i tumače;
- razmatranje pritužbi i predstavki;
- vođenje statistike i izrada izveštaja;
- izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija;
- finansijsko i materijalno poslovanje suda;
- overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu;
- stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;
- donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u sudu;
- poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i obukom sudija i sudskog osoblja;
- poslovi upravljanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;
- poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;
- drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

2. Ovlašćenja i dužnosti predsednika

Član 7.

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika i predsednicima odeljenja.

Predsednik suda ne može poveriti odlučivanje o pravima sudija na osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja kada je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti.

U većim sudovima može se organizovati i posebna organizaciona jedinica za vršenje poslova sudske uprave kojom rukovodi organizator poslova u sudu (upravitelj suda).

U poslovima sudske uprave predsedniku pomažu sekretar suda i upravitelj suda.

Član 8.

Predsednik nadzire rad sudskih odeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje duže traje, pribavljanjem izveštaja i na drugi pogodan način.

U izvršnim, vanparničnim i drugim nespornim stvarima sudija je dužan da u roku od šest meseci od dana prijema predmeta u sud obavesti predsednika zašto prvostepeni postupak nije okončan.

Koristeći odgovarajuće evidencije i pregledom zaduženja i ekspeditivnosti, predsednik ostvaruje stalni uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonit, pravilan, tačan i blagovremen rad.

Predsednik vrši poslove u vezi sa programom stručnog usavršavanja i obuke sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika.

Član 8a

Pre donošenja rešenja o postavljenju branioca po službenoj dužnosti, predsednik suda pribavlja obaveštenje od službe advokatske komore o tome koji advokat po redosledu sa spiska advokata treba da bude postavljen.

Član 9.

Predsednik razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom.

Član 9a

Kad stranka ili drugi učesnik u postupku podnesu pritužbu, predsednik suda dužan je da je razmotri, da je dostavi na izjašnjenje sudiji na koga se odnosi i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti podnosioca pritužbe, kao i predsednika neposredno višeg suda, u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.

Predsednik može da odbaci pritužbu, u potpunosti ili u određenom delu, ako utvrdi da podnosilac zloupotrebljava pravo na pritužbu.

Smatraće se da podnosilac pritužbe zloupotrebljava pravo na pritužbu ako pritužba ima uvredljivu sadržinu ili ako podnese pritužbu iste ili slične sadržine o kojoj je prethodno odlučeno.

Ako je pritužba nerazumljiva, predsjednik suda će naložiti podnosiocu da je uredi u roku od osam dana od dana prijema naloga, a ako podnosilac to ne učini, odbaciće pritužbu.

Ako je pritužba podneta preko ministarstva, neposredno višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštava se i organ preko kojeg je pritužba podneta.

Član 9b

Sudovi posebno vode evidenciju osnovanih pritužbi.

Predmete u kojima je podneta osnovana pritužba na dugo trajanje postupka, predsjednik će pratiti sve do pravnosnažnog okončanja postupka i po potrebi preduzimati mere za njegovo ubrzanje.

Na koricama predmeta u kojima je podneta osnovana pritužba na dugo trajanje postupka stavlja se štambilj "hitno - osnovana pritužba".

Član 9v

Viši sud prati postupanje nižestepenog suda po podnetoj pritužbi kada utvrdi da izveštaj nižestepenog suda ne sadrži sve potrebne podatke za ocenu osnovanosti pritužbe traži dopunu izveštaja od nižestepenog suda i preduzima druge mere radi otklanjanja propusta u radu nižestepenog suda po podnetoj pritužbi.

Član 10.

Ako je predmet pritužbe raspored mesta suđenja ili preduzimanja pojedine sudske radnje, predsjednik može odrediti drugo mesto suđenja ili preduzimanja sudske radnje, najkasnije do pripremnog ročišta ili prvog ročišta za glavnu raspravu, ukoliko se time omogućava ostvarivanje prava stranke na nesmetan pristup sudu i poštovanje zakonom utvrđene mesne nadležnosti.

Odluku iz stava 1. ovog člana predsjednik donosi najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja pritužbe sudu.

Ako predsjednik ne odluči o podnetoj pritužbi, odluku iz stava 1. ovog člana donosi predsjednik neposredno višeg suda.

Odredbe st. 1 do 3. ovog člana primenjuju se i u slučaju kada sudija koji postupava po predmetu predloži izmenu rasporeda mesta suđenja ili preduzimanja pojedine sudske radnje.

Vodjenje evidencije po predstavkama i pritužbama

Član 10a

Sudovi šestomesečno, godišnje i trogodišnje sačinjavaju izveštaj o radu suda po podnetim pritužbama i dostavljenim obaveštenjima nižestepenih sudova o podnetim pritužbama i odgovorima na pritužbe.

U izveštajima se posebno evidentira podatak o osnovanosti pritužbe, kao i osnovni razlog podnošenja pritužbe (dugo trajanje postupka, poštovanje rokova za zakazivanje predmeta, izradu sudske odluke u zakonom propisanom roku i dr.).

Izveštaje iz stava 1. ovog člana, sudovi dostavljaju ministru, neposredno višem sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva.

Član 11.

U poslovima sudske uprave predsjednik neposredno višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu nižeg suda i da pri nečinjenju predsjednika nižeg suda donese akte iz njegovog delokruga.

U obavljanju nadzora, viši sud može tražiti od nižeg suda obaveštenja o primeni propisa, toku postupka, izveštaje kao i druge potrebne podatke.

Predsednik neposredno višeg suda može naložiti neposredan uvid u rad nižeg suda o čemu se sačinjava pisani izveštaj.

Član 12.

Ako se pri razmatranju godišnjeg izveštaja o radu utvrdi da u sudu postoje nerešeni stari predmeti, predsjednik donosi Program rešavanja starih predmeta (u daljem tekstu: Program) najkasnije do 31. januara za tekuću godinu.

Programom se mogu uvoditi mere radi blagovremenog obavljanja poslova u sudu, kao što su izmene unutrašnje organizacije suda, uvođenje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja, privremena preraspodela radnog vremena i druge mere, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Predsednik može, u okviru pripreme i sprovođenja Programa da predloži upućivanje sudija iz drugog suda i donese izmenu godišnjeg rasporeda.

Predlog Programa predsjednik dostavlja na razmatranje sednici svih sudija.

O donetom Programu predsjednik obaveštava predsjednika neposredno višeg suda i predsjednika Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik mesečno prati i nadzire sprovođenje Programa radi njegove izmene i dopune, odnosno obustavljanja njegovog daljeg sprovođenja.

Član 13.

Predsednik višeg suda može organizovati obilaske nižih sudova sa svog područja. Prilikom obilaska nižeg suda može tražiti obaveštenja o primeni propisa i problemima u suđenju.

Predsednik višeg suda može za pribavljanje podataka iz stava 1. ovog člana koristiti informaciono-komunikacionu tehnologiju.

Član 14.

Kada predsedniku prestane funkcija i bude izabran novi predsjednik, obavezno se vrši primopredaja dužnosti o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju raniji predsjednik i novoizabrani predsjednik. Zapisnik sadrži naročito: izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju u sudu, stanje blagajne, poslove sudske uprave (broj pritužbi, stanje u upisnicima "Su", "Su-Pov" i sl.).

Sekretar suda

Član 14a

Sud ima sekretara suda.

Sekretar suda pomaže predsedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave kojima se doprinosi ostvarivanju funkcije predsjednika suda, u skladu sa zakonom,

ovim poslovníkom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Ako sud nema upravitelja suda, organizaciono-tehničke poslove predsednik može poveriti sekretaru suda.

Upravitelj suda

Član 14b

Sud republičkog ranga, apelacioni sud i sud sa 30 i više sudija ima upravitelja suda.

Ako se u jednom mestu nalaze sedišta više sudova koji ne ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana, ti sudovi imaju zajedničkog upravitelja suda, čije se radno mesto sistematizuje u sudu opšte nadležnosti najvišeg stepena u tom mestu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se više sudova nalazi u istoj zgradi, mogu imati zajedničkog upravitelja suda čije se radno mesto sistematizuje saglasno dogovoru predsednika tih sudova.

Predsednik poverava upravitelju suda organizovanje i koordiniranje materijalno-finansijskih i organizaciono-tehničkih poslova.

Upravitelj suda za poslove koji su mu povereni odgovara predsedniku suda.

Poslovi upravitelja suda

Član 14v

Upravitelj suda obavlja poslove vezane za organizovanje i koordiniranje rada suda u materijalno-finansijskim poslovima i organizaciono-tehničkim poslovima, kao i druge poslove određene ovim poslovníkom i aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u sudu, a naročito: priprema predlog finansijskog plana i predlog plana javnih nabavki, nadgleda i kontroliše sprovođenje ugovorenih obaveza suda na godišnjem nivou, predlaže strateški plan suda na godišnjem i trogodišnjem nivou, priprema predlog plana razvoja tehničke i druge interne komunikacije u sudu i informacionog sistema suda, organizuje, kontroliše i koordinira rad tehničkih službi, nadzire i kontroliše obavljene poslove u vezi sa popravkom, održavanjem i higijenom prostorija suda, priprema predloge projekata za donacije, vodi poslove evidentiranja realizovanih donacija za sud, obavlja i druge poslove predviđene ovim poslovníkom ili po nalogu predsednika suda.

III GLAVA

UNUTRAŠNJE UREĐENJE SUDA

1. Sudsko odeljenje

Član 15.

U sudovima sa većim brojem veća i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti obrazuju se krivično i građansko odeljenje, a mogu se obrazovati i odeljenja za radne, porodične i statusne sporove, kao i vanparnično, ostavinsko, izvršno, pripremno odeljenje i odeljenje sudske prakse, a po potrebi mogu se obrazovati i

druga odeljenja (na primer odeljenje za zaštitu autorskih i srodnih prava, medijske sporove i dr.).

U višim i apelacionim sudovima postoje odeljenja za krivične postupke protiv maloletnika i za radne sporove.

U pojedinim višim i apelacionim sudovima mogu se obrazovati odeljenja za krivična dela protiv Vojske Srbije, za krivična dela organizovanog kriminala, ratnih zločina i visokotehnološkog kriminala.

U prekršajnim sudovima i Prekršajnom apelacionom sudu mogu se obrazovati odeljenja za vođenje prekršajnog postupka u oblasti javnih prihoda, carinskog, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, a po potrebi i odeljenja iz drugih oblasti.

Odeljenja iz st. 1. do 4. ovog člana obrazuju se ako poslove obavljaju najmanje tri sudije.

Ako nema uslova za osnivanje posebnog odeljenja za krivične postupke prema maloletnicima, radne sporove, odeljenja za porodične, statusne sporove, vanparničnog i izvršnog odeljenja, sudovi su u okviru tih odeljenja dužni da osnuju posebno veće, odnosno tim predmetima da zaduže odgovarajuće sudije.

Sudskim odeljenjem rukovodi predsednik odeljenja, koga po pribavljenom mišljenju sudija odeljenja, postavlja predsednik.

2. Pripremno odeljenje

Član 16.

U okviru suda, odnosno sudskog odeljenja može se organizovati pripremno odeljenje radi ispitavanja ispunjenosti procesnih pretpostavki za vođenje postupka i odlučivanje o pravnim lekovima, kao i za obavljanje drugih poslova.

Godišnjim rasporedom poslova bliže se određuju poslovi koji se obavljaju u pripremnom odeljenju, sudijski pomoćnici koji obavljaju poslove i sudija koji nadzire njihov rad.

3. Delokrug sednice odeljenja

Član 17.

Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja, pravna pitanja, način poboljšanja rada i stručnosti sudija, sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika i druga pitanja od značaja za rad odeljenja.

Odeljenja apelacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Prekršajnog apelacionog suda razmatraju i pitanja važna za rad područnih sudova.

Član 18.

Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev jedne trećine sudija tog odeljenja.

Predsednik uvek može da učestvuje u radu i odlučivanju sednice odeljenja.

Sednici sudskog odeljenja prisustvuju i sudijski pomoćnici koji su raspoređeni na rad u to odeljenje.

Član 19.

Aktom o sazivanju sednice predlaže se dnevni red, a prilažu se i materijali o kojima će se raspravljati i dostavljaju se predsedniku ako on nije sazvaio sednicu, svakom sudiji i sudijskom pomoćniku u sastavu odeljenja. Predsednik koji saziva sednicu predlaže izvestioca i stara se o formulisanju pravnih shvatanja i zaključaka donetih na sednici. Svi pozvani dužni su da prisustvuju sednici, a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika.

Član 20.

Za punovažan rad na sednici odeljenja potrebno je prisustvo većine sudija koji su u sastavu odeljenja.

Odluka je doneta kada za nju glasa većina prisutnih sudija.

Član 21.

Ako dođe do podele glasova na jednake delove, sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija.

Na isti način postupiće se i u slučaju ako veće pri ponovnom odlučivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja.

Član 22.

O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano odsutan, sva mišljenja u toku raspravljanja, kao i rezultat glasanja.

Zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomoćnik koji je sačinio zapisnik.

Zapisnik se sačinjava u roku od pet radnih dana od dana održavanja sednice.

Sastavni deo zapisnika su referati sudija izvestilaca koji su razmatrani na sednici odeljenja, kao i audio i/ili video zapis ako su u sudu obezbeđene tehničke mogućnosti za sačinjavanje takvog zapisa.

Zapisnik se dostavlja svim sudijama tog odeljenja radi stavljanja eventualnih primedaba na sadržinu zapisnika.

Zapisnik je usvojen kada na narednoj sednici za njega glasa većina prisutnih sudija.

Član 23.

Nacrt pravnog stava usvojenog na sednici sudskog odeljenja obrazovanog za određenu pravnu oblast izrađuje izvestilac. Ako njegov predlog nije prihvaćen, nacrt izrađuje sudija koga odredi sudsko odeljenje.

Nacrt se dostavlja svim članovima odeljenja na mišljenje.

Konačni tekst pravnog stava potpisuju svi članovi odeljenja (verifikacija). Sudija koji se ne slaže sa izrekom ili obrazloženjem usvojenog pravnog stava neće potpisati pravni stav, već će svoje mišljenje odvojeno izlaže i priložiti uz izvornik usvojenog pravnog stava.

Konačni tekst verifikovanog pravnog stava objavljuje se zajedno sa izdvojenim mišljenjem.

4. Zajednička sednica odeljenja

Član 24.

Zajednička sednica odeljenja obrazovanih za određenu pravnu oblast saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja.

Zajedničku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili predsednik, a njome rukovodi predsednik odeljenja u čijem je delokrugu pitanje koje se razmatra.

Prilikom glasanja na zajedničkoj sednici potrebno je da se za zajednički stav izjasni većina prisutnih članova svakog odeljenja.

O radu sednice vodi se zapisnik koji se sačinjava na način i u roku predviđenim članom 22. ovog poslovnika.

5. Sednica svih sudija

Član 25.

Na sednici svih sudija razmatraju se izveštaji o radu suda i sudija, odlučuje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih akata, razmatra primena propisa kojima se uređuju pitanja iz delokruga sudova, utvrđuje godišnji raspored poslova, razmatra predlog programa rešavanja starih predmeta, daje mišljenje o kandidatima za sudije, sudije porotnike i sudijske pomoćnike, odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za ceo sud.

Sednica svih sudija Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda i Upravnog suda utvrđuje i pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti tih sudova.

Član 26.

Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi, na predlog sudskog odeljenja, odeljenja izvan sedišta suda, ili na predlog najmanje jedne trećine svih sudija.

Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se može odlučivati ako je prisutno više od polovine sudija.

Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa, po pravilu se glasa javno.

Odluka je doneta kada za nju glasa većina prisutnih sudija.

U radu sednice svih sudija učestvuju i sudijski pomoćnici, ako predsednik drugačije ne odluči.

Svi pozvani dužni su da prisustvuju, a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika.

O radu sednice vodi se zapisnik koji se sačinjava na način i u roku predviđenim članom 22. ovog poslovnika.

6. Odeljenje sudske prakse

Član 27.

Odeljenje sudske prakse obavezno se osniva u sudovima republičkog ranga i apelacionim sudovima, a može postojati u sudu s većim brojem sudija.

Odeljenje sudske prakse prati i proučava praksu sudova i međunarodnih sudskih organa i međunarodnih institucija koje nadziru zaštitu ljudskih i manjinskih prava i obaveštava sudije, sudijske pomoćnike i sudijske pripravnike o pravnim shvatanjima sudova.

Odeljenjem sudske prakse u sudu sa većim brojem sudija rukovodi sudija koga određuje predsednik.

Odeljenjem sudske prakse u sudovima republičkog ranga i apelacionim sudovima, rukovodi sudija koga određuje predsednik posebno za opštu građansku materiju, materiju radnih sporova i krivičnu materiju.

Odeljenja sudske prakse Upravnog suda i Prekršajnog apelacionog suda čine dvoje sudija iz sedišta suda i po jedan sudija iz odeljenja izvan sedišta suda, određen godišnjim rasporedom poslova.

Član 28.

U sudu se vodi opšti registar pravnih shvatanja u koji se u sažetom obliku unose pravni stavovi izraženi u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljenih od višeg suda, a koji su od značaja za sudsku praksu.

Pored opšteg, sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja usvojena na sednici svih sudija, sednicama odeljenja, savetovanjima i radnim sastancima sudija.

Opšti i poseban registar pravnih shvatanja vode se odvojeno za svaku granu sudskog rada hronološkim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na internet stranici suda.

U sudu se kao posebni registri vode i registri za: odluke Vrhovnog kasacionog suda, odluke Ustavnog suda, odluke Evropskog suda za ljudska prava, odluke međunarodnih institucija koje štite ljudska prava, odluke apelacionih sudova, odluke viših sudova, pravne stavove i zaključke, kao i registar sudskih odluka po granama prava.

Pravni stavovi koje je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije.

Član 29.

Apelacioni sudovi održavaju zajedničke sednice i obaveštavaju Vrhovni kasacioni sud o spornim pitanjima od značaja za funkcionisanje sudova u Republici Srbiji i ujednačavanje sudske prakse.

Radi usklađivanja rada apelacionih sudova, razmatranja spornih pitanja od značaja za funkcionisanje sudova u Republici Srbiji i ujednačavanja sudske prakse, apelacioni sudovi održavaju i najmanje tri zajedničke sednice odeljenja sudske prakse, u januaru, aprilu i decembru mesecu tekuće godine.

Organizaciju, mesto i vreme održavanja zajedničkih sednica bliže uređuju predsednici apelacionih sudova posebnim sporazumom najkasnije do 15. decembra tekuće godine za narednu godinu.

O održavanju zajedničkih sednica, kao i o zaključcima sa sednica, spornim pitanjima i potrebi ujednačavanja sudske prakse obaveštava se i Vrhovni kasacioni sud.

Član 29a

Potrebu ujednačavanja sudske prakse prethodno utvrđuju sudska odeljenja apelacionih sudova iz čije su oblasti sporna pravna pitanja, na osnovu referata sudije izvestioca koga određuje predsednik odeljenja.

O potrebi ujednačavanja sudske prakse obaveštavaju se ostali apelacioni sudovi uz dostavljanje referata iz stava 1. ovog člana.

Apelacioni sudovi se o spornom pitanju izjašnjavaju na sednicama odeljenja, a pisano izjašnjenje dostavljaju apelacionom sudu koji je postupak inicirao u roku od 30 dana i dostavljaju koreferate ako ih ima.

Na zajedničku sednicu pozivaju se Privredni apelacioni sud i Vrhovni kasacioni sud uz dostavljanje referata i koreferata.

Na zajedničkim sednicama sporna pravna pitanja razmatraju se na osnovu referata i koreferata sudija izvestilaca, a usvojeni zaključci se dostavljaju Vrhovnom kasacionom sudu zajedno sa referatima, koreferatima i zapisnicima sa ovih sastanaka, radi izjašnjenja, u roku od 15 dana od dana održavanja zajedničke sednice.

Apelacioni sudovi objavljuju na svojoj internet stranici zaključke koje je prihvatio Vrhovni kasacioni sud.

Član 30.

Kada se poslovi praćenja sudske prakse obavljaju primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, primenjuje se jedinstvena standardna aplikacija (jedinstvena lista zakonskih instituta) metodologija i računarski programi utvrđeni u Pravosudnom informacionom sistemu Republike Srbije.

7. Sednica odeljenja sudske prakse

Član 31.

Na sednici odeljenja sudske prakse utvrđuju se i pripremaju predlozi o pitanjima iz sudske prakse koji će se izneti na sednici svih sudija radi zauzimanja određenog stava u cilju ujednačavanja sudske prakse.

Odeljenje sudske prakse stara se o pripremi sednice svih sudija i može u tu svrhu obaviti konsultacije sa predsednicima veća, predsednicima odeljenja sudske prakse drugih sudova ili stručnjacima iz određene naučne oblasti.

8. Sastanci i savetovanja

Član 32.

Radi usklađivanja rada u sudu kao celini, u okviru jednog ili više sudskih odeljenja ili službi, po potrebi se održavaju radni sastanci.

Radne sastanke saziva predsednik ili predsednik odeljenja u cilju rešavanja pojedinih pitanja, bolje saradnje između sudskih odeljenja, odnosno sudskog osoblja.

Viši sud može organizovati zajedničke sastanke i savetovanja predsednika drugih sudova i sudija tog suda, kao i sudijskih pomoćnika radi razmatranja pitanja od zajedničkog interesa.

Član 33.

Radi razmatranja spornih pitanja sudske prakse u sudu se za jedno ili više odeljenja održava sastanak sudija, sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika.

Po potrebi predsednik saziva i sudije porotnike radi razmatranja pitanja od značaja za njihovo učešće u radu suda.

Član 34.

Sudije i sudsko osoblje imaju pravo na stručno usavršavanje i obuku.

U cilju ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. ovog člana i razmene mišljenja o pitanjima koja su od zajedničkog interesa, sudovi organizuju i učestvuju na savetovanjima i konsultativnim sastancima sa predstavnicima drugih sudova ili drugih organa i organizacija.

Predsednik određuje sudije i sudsko osoblje koji će zavisno od pravne oblasti na kojoj rade i koja je na dnevnom redu učestvovati na savetovanju i sastancima iz stava 2. ovog člana.

9. Sudska pisarnica

Član 35.

Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavljaju se u sudskoj pisarnici u sedištu suda. Ako je to celishodnije, pojedini poslovi, mogu se obavljati i u sudskim jedinicama, odnosno u odeljenjima izvan sedišta suda.

Za pojedine vrste poslova u sudovima se mogu obrazovati i posebne organizacione jedinice pisarnice, kao što su: prijemna kancelarija, odeljenje za prepis, ekspediciju pošte i sl. Ove organizacione jedinice mogu se obrazovati i u sudskim jedinicama, odnosno u odeljenjima izvan sedišta suda.

Poslove iz st. 1. i 2. ovog člana koji će se obavljati u sedištu suda, sudskim jedinicama, odnosno odeljenjima izvan sedišta suda određuje predsednik u zavisnosti od obima poslova u sudu, tehničko-organizacionih potreba suda, promene godišnjeg rasporeda poslova i sl.

Član 36.

Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelj pisarnice, koji istovremeno može voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice.

Kada je pisarnica podeljena na više odseka ili odeljenja, radom odseka ili odeljenja rukovodi šef odseka, odnosno odeljenja pod nadzorom upravitelja pisarnice.

10. Računovodstvo

Član 37.

Finansijsko-materijalni poslovi obavljaju se u računovodstvu, po pravilu u sedištu suda pod neposrednim nadzorom predsednika, u skladu sa posebnim propisima.

11. Zajednička služba

Član 38.

Ako je u sudskoj zgradi smešteno više sudova i drugih pravosudnih organa, sporazumom funkcionera koji rukovode tim organima, može se obrazovati zajednička služba.

Ukoliko do sporazuma iz stava 1. ovog člana ne dođe, predsednik suda najvišeg ranga čija je sudska uprava smeštena u sudskoj zgradi, rešenjem određuje koji će se poslovi obavljati zajednički.

Sporazumom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se kod kog će se pravosudnog organa organizovati zajednička služba. U slučaju organizovanja zajedničke finansijsko-materijalne službe za svaki pravosudni organ vodi se odvojeno knjigovodstvo.

U sudskoj zgradi u kojoj je organizovana zajednička služba za više pravosudnih organa, pojedini poslovi se mogu poveriti upravitelju suda.

Pored zajedničke finansijsko-materijalne službe, zajednički se mogu obavljati i sledeći poslovi: upravljanje objektima koje organi koriste, obezbeđivanje prostorija za rad, staranje o sprovođenju mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, koordinacija različitih službi u organima i van njih, vođenje ličnih i kadrovskih evidencija, obezbeđivanje uslova za tehničku i drugu komunikaciju u zgradi, poslovi voznog parka, održavanja i poslovi obezbeđenja suda.

11a Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima

Član 38a

U višim sudovima, kao i u drugim sudovima koje odredi Visoki savet sudstva može se osnovati služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima.

Odluku o određivanju sudova u kojima se osniva služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima donosi Visoki savet sudstva.

Obaveštenje o postojanju službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima sud je dužan da dostavi svedoku ili oštećenom u vidu napomene na obrascu poziva.

Član 38b

Služba za pomoć i podršku koja je osnovana pri višem sudu može pružati podršku u postupcima koji se vode pred nižim sudom.

Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima svoje poslove obavlja neposredno i angažovanjem obučenih volontera.

U zgradi suda u kojoj je smešteno više pravosudnih organa može biti organizovana zajednička služba za pomoć i podršku oštećenima i svedocima, a na osnovu sporazuma rukovodilaca tih organa.

12. Služba za informatiku i analitiku

Član 39.

Za poslove koji se odnose na uspostavljanje i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) i elektronsku obradu podataka, skladištenje i prenos informacija u sudu, može se obrazovati služba za informatiku i analitiku.

U cilju rešavanja pitanja u sudovima o načinu primene poslovnog softvera za upravljanje predmetima u postupku prikupljanja i obrade podataka i sačinjavanja izveštaja, ministar može obrazovati posebnu komisiju za standardizaciju načina prikupljanja i obrade podataka.

Sastav komisije iz stava 2. ovog člana, određuje ministar.

13. Javne knjige

Član 40.

Poslovi vođenja javnih knjiga, uređeni po posebnim propisima, obavljaju se pod neposrednim nadzorom predsednika ili sudije koji je godišnjim rasporedom poslova određen za rad na tim predmetima.

14. Biblioteka

Član 41.

Sudsku biblioteku čine izdanja, zakoni i drugi propisi, stručne knjige i časopisi, službeni glasnici, publikacije i sudska praksa u knjigama, kako u štampanom tako i u elektronskom obliku.

Predsednik, ili sudija koga on odredi, stara se o nabavci knjiga i pretplati na časopise i druge publikacije, kao i održavanju knjižnog fonda.

Član 42.

Bibliotekom rukovodi bibliotekar.

U biblioteci se vodi knjiga inventara za knjige i knjiga inventara za periodične publikacije, u koje se unose hronološkim redom nabavke. U biblioteci se poslovi obavljaju, u skladu sa propisima kojima se uređuje bibliotečka delatnost.

15. Izveštaj i statistika

Član 43.

Sudska uprava organizuje rad suda tako da se unos i obrada podataka iz predmeta u redovnim i povremenim izveštajima o radu suda i sudija, vrši na standardizovan način.

Sudska pisarnica sastavlja redovne i povremene izveštaje o radu odeljenja i službi, koji su potrebni sudskoj upravi.

Na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana razmatraju se rezultati rada pojedinih odeljenja, službi i suda kao celine i daju predlozi za unapređenje rada u sudu.

Član 44.

Sudovi sačinjavaju šestomesečni i godišnji izveštaj o radu suda po uputstvu za sastavljanje izveštaja o radu sudova.

Sudovi šestomesečne i godišnje izveštaje o radu sudova dostavljaju neposredno višem sudu, Vrhovnom kasacionom sudu, Visokom savetu sudstva i ministarstvu.

Izveštaji o radu iz stava 1. ovog člana sačinjavaju se prema posebnim obrascima i uputstvima koji su propisani ovim poslovnikom i čine njegov sastavni deo.

Predsednik je ovlašćen da pored izveštaja iz stava 1. ovog člana samostalno sačinjava i druge izveštaje.

Evidencija o trajanju postupka

Član 44a

Sudovi vode evidencije o dužini trajanja postupka.

Evidencije u prvostepenom postupku vode se za predmete koji traju preko dve godine od datuma prijema u sud.

Evidencije u postupku po pravnim lekovima vode se za predmete koji traju preko godinu dana od datuma prijema u sud.

Sudovi vode posebne evidencije o predmetima po datumu podnošenja inicijalnog akta za predmete koji traju preko tri godine, preko pet godina i preko deset godina.

IV Glava

RASPORED POSLOVA

Član 45.

Rasporedom poslova u sudu se formiraju sudska veća i određuju sudije i sudsko osoblje u sedištu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedišta suda.

Rasporedom poslova predsednik može odrediti zamenika predsednika suda koji ga zamenjuje u sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedišta suda.

Kad sud ima više zamenika predsednika suda, predsednik određuje jednog zamenika koji ga zamenjuje u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Predsednik može rasporedom poslova poveriti pojedine poslove sudske uprave zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. Poslovi odlučivanja o pravima sudija po osnovu rada, utvrđivanja godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanja o pravima iz radnog odnosa sudskog osoblja u slučaju kada je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudija i sudija porotnika sa dužnosti ne mogu se poveravati.

1. Godišnji raspored poslova

Član 46.

Godišnjim rasporedom poslova u sudu predsednik određuje vrstu sudijskog posla za svakog sudiju u sudu, sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedišta suda.

Godišnjim rasporedom poslova predsednik može odrediti da se u sudu, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedišta suda sudi i preduzimaju sudske radnje samo iz jedne ili više pravnih oblasti.

Prilikom odlučivanja koji će sudija raditi u kojoj sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedišta suda, Predsednik će posebno uzeti u obzir okolnosti koje utiču na efikasnost i troškove postupka, potreban broj sudija za određenu pravnu oblast, kao i broj i vrstu predmeta u kojima će se postupati.

Predsednik može godišnjim rasporedom poslova odrediti da se pojedine sudske radnje preduzimaju u zgradi sedišta suda ili u drugim zgradama na području suda.

U prekršajnim sudovima u kojima nema uslova za osnivanje sudskog odeljenja, za određenu oblast može se zadužiti i manje od tri sudije (npr. izvršenje).

Godišnji raspored poslova za narednu godinu utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju sudija i saopštava na sednici svih sudija najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

Član 47.

U toku jedne godine sudija se godišnjim rasporedom poslova, po pravilu, određuje da radi na predmetima iz iste pravne oblasti u sudu, sudskoj jedinici ili odeljenju izvan sedišta suda.

Kada u sudu ima dovoljno predmeta iz jedne pravne oblasti (npr. krivična, građanska), predsednik može godišnjim rasporedom poslova odrediti da pojedine sudije, odnosno veća rade isključivo po tim predmetima.

Član 48.

Godišnjim rasporedom poslova određuju se sudska odeljenja, veća i sudije koje ih čine, predsednici odeljenja odnosno, veća i sudije koje će ih zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomoćnika.

Predsednik odeljenja, odnosno veća, stara se da se poslovi obavljaju zakonito, tačno, blagovremeno, uredno i jednoobrazno.

Sudska veća u sastavu odeljenja označavaju se arapskim brojevima.

2. Raspodela predmeta

Član 49.

U cilju obezbeđivanja podjednake opterećenosti svih sudija u sudu, novoprimljeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno pravnoj oblasti, a zatim raspoređuju prema astronomskom računanju vremena prijema, metodom slučajnog određivanja sudije, u skladu sa utvrđenim godišnjim rasporedom poslova.

Predmeti se raspoređuju ručnim upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, odnosno primenom poslovnog softvera za upravljanje predmetima, s tim da se najpre raspoređuje grupa novoprimljenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na drugi način.

Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od tri dana od dana njegove predaje sazna broj predmeta, ime sudije koji je određen da postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.

Član 50.

Hitnim predmetom u smislu odredaba ovog poslovnika smatra se predmet u kome je posebnim zakonom određeno hitno postupanje (pritvor, postupci prema maloletnicima, krivični postupci u kojima se maloletnik pojavljuje u svojstvu oštećenog, prekršajni postupci kod kojih je propisana mogućnost izvršenja osuđujuće presude pre pravnosnažnosti, privremene mere, izvršenje, bračni i porodični sporovi, sporovi u vezi sa javnim informisanjem, stečajni postupak, smetanje državine, izdržavanje maloletne dece, radni sporovi, izborni sporovi, i sl.).

Predmeti se mogu razvrstati po pravnoj oblasti, vrsti postupka, vrsti spora ili krivičnog dela, broju učesnika, broju zahteva i sl.

Član 51.

U sudovima u kojim postoje uslovi za vođenje elektronskih upisnika korišćenjem IKT, raspodela novoprimljenih predmeta vrši se korišćenjem posebnog programa (matematičkog algoritma) koji obezbeđuje da na kraju jednog ciklusa raspodele sve sudije imaju podjednak broj novoprimljenih predmeta u radu i da budu podjednako opterećene.

Ciklus raspodele predmeta traje jedan mesec.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ciklus raspodele predmeta može biti duži, ako je broj novoprimljenih predmeta manji od broja sudija raspoređenih za određenu pravnu oblast. U tom slučaju sud godišnjim rasporedom poslova određuje trajanje ciklusa.

Član 52.

Kada sud istovremeno primi više inicijalnih akata, a u sudu ne postoje uslovi za vođenje elektronskih upisnika korišćenjem IKT, inicijalni akti se mogu razvrstati prema: azbučnom redu prezimena ili nazivu stranaka. Nakon toga predmeti se raspoređuju sudijama u skladu sa članom 49. ovog poslovnika.

U postupku po pravnim lekovima, razvrstavanje se može vršiti i prema datumu prijema inicijalnog akta.

Član 53.

U sudskim jedinicama predmeti se po pravilu raspoređuju polazeći od zakonom utvrđene mesne nadležnosti i prava stranke na nesmetan pristup sudu, kao i zahteva da se postupak sprovede efikasno i sa što manje troškova.

Član 54.

Posebnom odlukom predsednika može se odstupiti od redosleda raspoređivanja predmeta zbog opravdane sprečenosti sudije da postupa (privremena sprečenost za rad, odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl.).

U slučajevima prestanka sudijske funkcije, napredovanja ili upućivanja sudije u drugi sud ili organ, promene propisa o nadležnosti i organizaciji suda, zatečeni predmeti raspoređiće se na način predviđen u članu 49. ovog poslovnika.

Član 55.

- brisan -

Član 56.

Poslove razvrstavanja i raspodele predmeta obavlja pisarnica prema utvrđenom godišnjem rasporedu poslova, odnosno posebnoj odluci predsednika.

Kontrolu raspodele predmeta vrši predsednik, sekretar suda ili lice koje predsednik ovlasti.

V GLAVA

OBAVEŠTAVANJE JAVNOSTI O RADU SUDOVA

Član 57.

U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima, predsednik, sudije i sudsko osoblje dužni su da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu, vodeći računa o interesima postupka, privatnosti, kao i bezbednosti učesnika u postupku.

Vreme, mesto i predmet suđenja svakodnevno se objavljuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj će se suđenje održati, info tabli u elektronskom obliku ili na drugi pogodan način.

Za suđenje za koje postoji veće interesovanje javnosti sudska uprava će obezbediti prostoriju koja može primiti veći broj lica. Sudsko veće je dužno da po nalogu predsednika održi suđenje u većoj prostoriji koja je obezbeđena.

Član 58.

Obaveštenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik, lice zaduženo za informisanje javnosti (portparol) ili posebna služba za informisanje.

Sudovi republičkog ranga, apelacioni sudovi i sudovi sa posebnim odeljenjima ili većim brojem sudija određuju lice zaduženo za informisanje javnosti (portparol).

Informacije o pravnosnažno okončanim postupcima pred sudom obavezno se objavljuju kada je zakonom, ili posebnim propisom predviđeno, kao i u slučajevima za koje je javnost posebno zainteresovana.

Informacije i podaci koji se dostavljaju javnosti moraju biti tačni i potpuni. Podaci koji prema posebnim propisima predstavljaju tajnu i zaštićeni podaci čije objavljivanje je isključeno ili ograničeno zakonom se ne saopštavaju.

Prilikom kontakta sa javnošću i medijima koristiće se sredstva savremene komunikacije u skladu sa materijalno-tehničkim mogućnostima suda (prostorija za pres konferencije - medija centar, izveštavanje putem internet-stranica i sl.).

O ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih medija na suđenjima staraće se predsednik.

Član 59.

Fotografisanje, audio i video snimanje u zgradi suda može se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika, u skladu sa posebnim zakonom.

Član 60.

Fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika, uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje.

Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodiće se računa o interesovanju javnosti, interesu postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.

Fotografisanje, audio i video snimanje u sudnici, nakon pribavljenog odobrenja, obavljaće se pod nadzorom sudije, na način koji obezbeđuje nesmetan tok suđenja i red u sudnici.

Član 61.

Sud najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu, izrađuje informator sa osnovnim podacima o radu, koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom, a od značaja su za ostvarivanje prava građana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. Informator sadrži: naziv i sedište suda; godišnji raspored poslova; kontakt informacije (telefon, faks, internet-stranicu i adresu elektronske pošte), imena rukovodilaca sudske uprave, podatke o radnom vremenu suda i njegovih službi, imena i kontakte lica ovlašćenih za prijem, obaveštavanje stranaka i postupanje po pritužbama, imena i kontakte lica ovlašćenih za izdavanje uverenja i overu potpisa; imena i kontakte lica ovlašćenih za omogućavanje razgledanja, prepisivanja i kopiranja spisa.

Informator iz stava 1. ovog člana, zbirke odluka i pravnih stavova, sud može objavljivati u štampanom ili elektronskom obliku.

VI GLAVA

RADNO VREME I SUDSKI ODMOR

1. Radno vreme

Član 62.

Radno vreme u sudu određuje predsednik Vrhovnog kasacionog suda, u skladu sa posebnim propisom.

U okviru određenog radnog vremena predsednik utvrđuje dnevni raspored radnog vremena, koji se objavljuje na orijentacionoj tabli na ulazu u zgradu suda.

Radnje koje se po odredbama pojedinih procesnih zakona smatraju hitnim, tako da ne trpe odlaganje, sprovode se bez obzira na propisano radno vreme.

Započeta ročišta, čije bi odlaganje izazvalo nepotrebne troškove ili odugovlačenje postupka, dovršiće se i nakon redovnog radnog vremena.

2. Sudske radnje koje se preduzimaju u dane kada se ne radi

Član 63.

Van propisanog radnog vremena se, po odobrenju predsednika, mogu obavljati samo poslovi koji ne trpe odlaganje.

Izuzetno, osnovni sud, sudska jedinica ili prijemna kancelarija osnovnog suda, dužni su da overu potpisa birača koji podrži izbornu listu kandidata za narodne poslanike, predlog kandidata za predsednika Republike, odnosno izbornu listu kandidata za odbornike jedinice lokalne samouprave, obavljaju i izvan radnog vremena, kao i u dane praznika i druge dane kada sud ne radi.

Godišnjim rasporedom poslova predsednik raspoređuje sudije i sudsko osoblje za sprovođenje radnji koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim, a koji će naizmenično biti u sudu u dane i vreme kada sud ne radi, ili će biti u pripravnosti da dođu u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to ukaže potreba (pripravnost). O tom rasporedu obaveštavaju se nadležni javni tužilac i policija.

U mestima u kojima se nalazi sedište višeg suda i jednog ili više osnovnih sudova, kao i kada je više sudova smešteno u istoj zgradi, predsednici tih sudova se mogu sporazumeti da u pripravnosti budu sudije i sudsko osoblje samo jednog suda.

3. Raspored korišćenja godišnjeg odmora

Član 64.

Prilikom sačinjavanja rasporeda korišćenja godišnjeg odmora vodiće se računa o tome da u sudu ostane dovoljan broj sudija i sudskog osoblja kako bi se obezbedilo nesmetano vođenje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju (pritvorskim, istražnim, postupcima prema maloletnicima, krivičnom postupku kada je maloletnik oštećeno lice, puštanja na uslovni otpust, radnim sporovima, predmetima smetanja državnine, porodičnim sporovima, po predlogu za obezbeđenje dokaza, određivanje privremenih mera, meničnim, čekovnim i stečajnim postupcima, sporovima u vezi sa javnim informisanjem, prekršajnim postupcima hitne prirode i sl.).

VII GLAVA

SUDIJE POROTNICI I SUDSKO OSOBLJE

- odeljak 1. brisan -

Član 65.

- brisan -

2. Evidentiranje, pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika

Član 66.

U sudu se vodi evidencija sudija porotnika i prikupljaju podaci potrebni za vođenje ličnih listova sudija porotnika.

O neopravdanim izostancima sudija porotnika predsednik obaveštava Visoki savet sudstva.

Član 67.

O potrebi pozivanja sudija porotnika predsednik veća deset dana pre održavanja ročišta obaveštava predsednika. Ako je s obzirom na prirodu predmeta potrebno učešće određenih sudija porotnika, predsednik veća dužan je označiti i te posebne okolnosti.

Predsednik poziva na raspravu sudiju porotnika i raspoređuje ga u veće najmanje osam dana pre održavanja rasprave, odnosno pretresa.

Predsednik veća koji postupa i kao sudija pojedinac u okviru jednog sudećeg dana, odrediće, po pravilu, predmete iz nadležnosti veća.

Član 68.

Sudije porotnici pozivaće se prema utvrđenom redosledu, odnosno prema njihovim znanjima, veštinama kao i potrebama suda i specijalizovanih sudskih veća.

3. Obaveze predsednika pri dostavi podataka za vođenje ličnih listova

Član 69.

Podatke potrebne za vođenje ličnih listova za sudije, sudije porotnike i zaposlene evidentiraju sudovi.

Predsednik je dužan da dostavlja Visokom savetu sudstva podatke potrebne za vođenje ličnih listova.

Za tačnost podataka koji se dostavljaju radi upisivanja u lični list odgovoran je predsednik, kao i lice na koje se podaci odnose, ako ih je ono saopštilo.

Ukoliko u sudu postoje uslovi, podaci koji se prikupljaju radi upisivanja u lični list mogu se voditi u elektronskom obliku, vodeći pri tome računa o zaštiti i tajnosti podataka.

4. Sudsko osoblje

Član 70.

Sudsko osoblje obavlja poslove u skladu sa zakonom, ovim poslovnikom i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Član 71.

Sudsko osoblje ima pravo i obavezu na stručno usavršavanje i obuku koju organizuje sud, ministarstvo i institucija nadležna za obuku u pravosuđu.

odeljak 5. - brisan

Član 72.

- brisan -

odeljak 6. - brisan

Član 73.

- brisan -

7. Sudijski pomoćnik

Član 74.

Sudijski pomoćnik proučava predmete koje mu dodeli sudija i priprema ih za suđenja, obavlja poverene poslove u pripremnom odeljenju, sačinjava zapisnik o sastancima, sednicama veća i odeljenja, priprema stručne izveštaje, analize i obaveštenja po nalogu sudije, uzima izjave stranaka na zapisnik obrađuje pritužbe građana i obavlja druge poslove utvrđene godišnjim rasporedom poslova i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

Sudijskom pomoćniku može se poveriti i obavljanje drugih poslova pod nadzorom sudije, kao što su: izrada nacrtu odluke koja se odnosi na ispitivanje procesnih pretpostavki za vođenje postupka, nacrt sudske odluke, nacrt odluke o dozvoljenosti pravnog leka, pripremanje referata za sudiju izvestioca, određivanje visine sudske takse, razvrstavanje predmeta i sl.

8. Sudijski pripravnik

Član 75.

Sudijski pripravnik upoznaje se sa predmetima koje mu dodeli sudija, prati suđenja i usavršava se u skladu sa programom obuke propisanim od strane institucije nadležne za obuku u pravosuđu i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Sudovi vode evidenciju o praksi sudijskog pripravnika koji se obučava u sudu radi polaganja pravosudnog ispita.

Sudovi vode posebnu evidenciju o praksi sudijskog pripravnika koji je na određeno vreme upućen na obuku u drugi sud ili državni organ.

Sudijski pripravnik vodi dnevnik rada (Obrazac broj 97).

9. Službena legitimacija i identifikaciona kartica

Član 76.

Sudija ima službenu legitimaciju.

Predsednik propisuje ko od sudskog osoblja ima službenu legitimaciju (dostavljač, sudski izvršitelj, overitelj i dr.).

Legitimacija je dimenzija 10 h 6,5 cm. Sadržaj i oblik legitimacije dati su na posebnom obrascu (Obrazac. br. 93 i 94) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i čini njegov sastavni deo.

Po razrešenju, prestanku radnog odnosa, odnosno po odluci predsednika legitimacija se vraća i poništava.

Član 77.

Predsednik može odrediti da sudije i sudsko osoblje poseduju i identifikacionu karticu - oznaku identiteta, kao i da je sudsko osoblje obavezno da tokom radnog vremena tu oznaku nosi na vidnom mestu.

Identifikaciona kartica je dimenzija 5,5 x 8,5 cm.

Sadržaj i oblik identifikacione kartice dati su na posebnom obrascu (Obrazac broj 95) koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i čini njegov sastavni deo.

Po razrešenju, prestanku radnog odnosa, odnosno po odluci predsednika identifikaciona kartica se vraća i poništava.

10. Odevanje sudija, sudskog osoblja, stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku

Član 78.

Sudije, sudije porotnici, stranke i sudsko osoblje obavezni su da se odevaju prikladno, na način kojim se čuva ugled suda i lično dostojanstvo. O prikladnom odevanju sudskog osoblja stara se upravitelj suda.

Član 79.

Sudije u toku suđenja na raspravama, pretresima i javnim sednicama nose službenu odeću (u daljem tekstu: toga).

Toga je crne boje, komotnog kroja, širokih rukava sa manžetnom. U srednjem delu iznad kopčanja smešten je beli kolar sa faltama. Lice kragne na togama za sudije Vrhovnog kasacionog suda je crvene boje u kombinaciji sa crnom bojom.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda preko toge nosi pozlaćenu kolajnu, sa medaljonom na kome je grb Republike Srbije, ispod koga je natpis "Vrhovni kasacioni sud".

Izgled kolajne prikazan je na crtežu 2 koji čini sastavni deo ovog poslovnika.

Član 80.

Toga se ne nosi van prostorija suda.

Toga se čuva i odlaže u posebnoj prostoriji u sudu. O održavanju toge (popravke, hemijsko čišćenje, obnavljanje, šivenje), stara se sudska uprava.

Troškovi održavanja toge padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Član 81.

Sudsko osoblje u toku suđenja na raspravama, pretresima i javnim sednicama može da nosi službenu odeću.

Član 82.

Prilikom rada i boravka u sudnici sudsko osoblje koje ne nosi službenu odeću, stranke i drugi učesnici u sudskom postupku ne mogu nositi sportsku odeću (trenerke, patike, papuče i sl.), kao ni drugu odeću koja nije primerena prirodi i ozbiljnosti posla koji se obavlja u sudnici.

O prikladnom odevanju u sudnici stara se sudija koji vodi postupak i ovlašćen je da neprikladno odevene udalji iz sudnice.

Član 83.

Pravosudna straža neće dozvoliti ulazak u sudsku zgradu neprikladno odevenim licima (u šortsevima, kratkim pantalonama, majicama bez rukava i sl.).

VIII GLAVA

SUDSKA ZGRADA I RADNE PROSTORIJE

1. Sudska zgrada

Član 84.

Svim sudskim zgradama i nepokretnostima koje su namenski dodeljene sudu na korišćenje upravlja sud.

Pojedina odeljenja jednog suda mogu se nalaziti i u drugim zgradama na području tog suda. U istoj zgradi može biti smešteno više sudova ili odeljenja tih sudova.

Predsednik Prekršajnog apelacionog suda može odrediti da određeni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan odeljenja Prekršajnog apelacionog suda.

Predsednik apelacionog suda može odrediti da određeni broj sudija i sudskog osoblja koristi za rad prostorije koje se nalaze izvan sedišta apelacionog suda.

Ako je u istoj zgradi smešteno više sudova, sudskom zgradom upravlja sud najvišeg ranga čija je sudska uprava smeštena u zgradi suda.

Član 85.

Na ulazu u zgradu suda postavlja se natpis sa službenim nazivom suda i državnom zastavom.

Naziv suda ispisuje se na posebnoj tabli četvorougaoznog oblika dimenzije 45 h 25 cm.

Tabla sa natpisom sadrži: grb i naziv Republika Srbija, naziv i sedište suda. Tekst mora biti napisan velikim štampanim slovima, jezikom i pismom koje je u službenoj upotrebi u sudu. Ukoliko je u sudu u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika i ćirilickog pisma, i jezik i pismo nacionalnih manjina, tekst se ispisuje u skladu sa redosledom predviđenim posebnim zakonom.

Tabla sa natpisom se ističe na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. Ako je u sudskoj zgradi smešteno više sudova table sa natpisom ističu se na istoj strani zgrade tako da najpre bude pričvršćena tabla sa nazivom višeg suda a zatim ostalih sudova.

Ako su u sudskoj zgradi smešteni i drugi državni organi tabla sa natpisom ostalih državnih organa ističe se na levoj strani zgrade.

Zastava mora biti sačinjena od kvalitetnog materijala i postavljena na jarbolu vertikalno ili na fasadi zgrade.

Član 85a

U sudovima se mogu organizovati posebna služba za informisanje posetilaca na ulazu u sudsku zgradu i postaviti u elektronskom obliku info table koje sadrže, između ostalog, i raspored prostorija, oznake za sudnice, za pisarnicu i sl.

O radu službe iz stava 1. ovog člana stara se upravitelj suda.

2. Raspored radnih prostorija

Član 86.

Predsednik određuje raspored prostorija u sudskoj zgradi, tako da se tim rasporedom određuju prostorije za održavanje suđenja (sudnice), prijem stranaka i njihovo zadržavanje u zgradi, smeštaj predsednika, sudske uprave, sudija, sudija porotnika, sudskih odeljenja i veća, pisarnice i ostalih službi u sudu.

Prilikom određivanja prostorija za sudsku pisarnicu, zemljišne i druge javne knjige, vodiće se računa da se strankama olakša obavljanje poslova u sudu.

Prijemna kancelarija određiće se u neposrednoj blizini ulaza.

Prostorije službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima i čekaonice za svedoke i oštećene, po pravilu, određuju se u neposrednoj blizini prostorija za održavanje suđenja (sudnice).

U slučaju da sedište javnog tužilaštva nije u zgradi suda, određiće se prostorija koju će koristiti javni tužioci i njihovi zamenici.

U sudovima sa većim obimom poslova, određiće se prostorija za advokate.

Ako je u sudskoj zgradi smešteno više sudova ili drugih državnih organa, predsednik neposredno višeg suda, po pribavljenom mišljenju predsednika sudova, odnosno funkcionera koji rukovode drugim državnim organima, određuje koje će prostorije u sudskoj zgradi koristiti sud nižeg ranga, odnosno drugi državni organi.

Član 87.

Raspored radnih prostorija ističe se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu, na orijentacionoj tabli, odnosno info tabli u elektronskom obliku.

Orijentaciona tabla sadrži: pregled sudskih prostorija po odeljenjima i službama, brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odeljenja, veća i službe sa imenima predsednika veća, odnosno sudija pojedinaca, kao i sudskog osoblja koje neposredno postupa sa strankama. Ukoliko je u sudu u službenoj upotrebi, pored srpskog jezika i ćiriličkog pisma, i jezik i pismo nacionalnih manjina, tekst se ispisuje u skladu sa posebnim zakonom.

Na ulazu u svaku radnu prostoriju ističe se natpis sa oznakom odeljenja, veća ili službe, kao i imena sudija i sudskog osoblja. Sudnice i prostorije u kojima se održava suđenje moraju biti opremljene grbom i državnom zastavom, koji se, po pravilu, postavljaju na zidu iza sudskog veća.

Član 88.

Prostorije u sudu, osim onih koje su namenjene za upotrebu i boravak stranaka, se zaključavaju kada se u njima ne nalaze sudije i sudsko osoblje.

Predsednik određuje prostorije u kojima nije dozvoljen ulazak strankama, advokatima i drugim licima (pisarnica, arhiva, računovodstvo, prostorije službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenima, računarski centar i sl.).

Po završetku radnog vremena predmeti, službeni materijal, kancelarijski pribor i drugi predmeti veće vrednosti, zaključavaju se. Pečati, štambilji i žigovi zaključavaju se u posebnim pregradama.

Radne prostorije, hodnici, čekaonice za stranke i advokate moraju biti uredne, čiste i opremljene higijenskim sredstvima i propisanim protivpožarnim uređajima.

3. Kućni red

Član 89.

Kućnim redom propisuje se način korišćenja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi, vreme zadržavanja u zgradi, mere potrebne za bezbednost prostorija i ostale mere potrebne za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu.

Kućnim redom utvrđuju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima povremeno zadržavaju.

Sa kućnim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje, a izvod iz kućnog reda koji se odnosi na građane ističe se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan način.

Član 90.

Kućni red propisuje predsednik. Ako je u istoj zgradi smešteno više pravosudnih ili državnih organa, kućni red propisuje predsednik višeg suda, a ako su u zgradi smešteni sudovi istog ranga, predsednici sudova sporazumno propisuju kućni red.

Član 91.

Sudije, sudije porotnici, sudsko osoblje i pravosudna straža dužni su da se prema strankama i licima koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju izvođenju pojedinih radnji u toku sudskog postupka, odnose tako da poštuju dostojanstvo njihove ličnosti.

Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi dužni su da se pridržavaju kućnog reda i da ne remete rad suda.

U slučaju kršenja kućnog reda od strane stranaka i drugih lica u sudskoj zgradi, pravosudna straža može primeniti mere koje su određene zakonom i aktom o pravosudnoj straži.

4. Oglasna tabla

Član 92.

U sudskoj zgradi se na vidnom mestu postavlja oglasna tabla za objavljivanje sudskih oglasa, saopštenja i dostavljanja koja se vrše po procesnim zakonima, raspored zakazanih suđenja, kao i sva obaveštenja o prijemu stranaka i drugih lica kojima nije upućen sudski poziv.

U sudu se postavlja i oglasna tabla za dostavu, u skladu sa posebnim propisima.

U osnovnom sudu postavlja se oglasna tabla za dostavu koju vrše izvršitelji.

U privrednim sudovima se postavlja se i posebna stečajna oglasna tabla na kojoj se objavljuju sve odluke u vezi sa stečajem i likvidacijom.

U sudu se može postaviti i elektronska oglasna tabla.

Član 93.

Upravitelj pisarnice, stara se o blagovremenom i urednom isticanju i uklanjanju oglasnih primeraka na oglasnu tablu.

Upravitelj pisarnice odnosno ovlašćeno lice, stavlja belešku o danu isticanja i uklanjanja oglasnog primerka, potpisuje belešku, overava je pečatom i ulaže u odgovarajući spis.

IX GLAVA

POSLOVANJE U SUDU

1. Postupanje sudskog osoblja sa strankama

Član 94.

Stranke, njihovi punomoćnici i druga lica koja dolaze u sud radi traženja obaveštenja, razgledanja i prepisivanja spisa, dobijanja potvrda i sl., primaju se u vreme određeno za to godišnjim rasporedom poslova.

Podnesci i druga pismena primaju se tokom celog radnog vremena.

Vreme određeno za primanje stranaka objavljuje se na vidnom mestu na ulazu u sudsku zgradu i na drugi pogodan način (info tabla).

Član 95.

Stranke i druga lica prima predsednik, sekretar suda, kao i sudsko osoblje određeno rasporedom poslova za prijem stranaka, tokom redovnog radnog vremena. Predsednik može odrediti kraće vreme za obavljanje pojedinih radnji (razgledanje spisa i sl.).

Predsednik određuje vreme kada prima stranke. Prijem stranaka predsednik može poveriti zameniku predsednika suda ili predsedniku pojedinog odeljenja.

Član 96.

Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud primiće se i van vremena određenog za primanje stranaka. Na isti način će se postupiti i u hitnim i drugim opravdanim slučajevima.

Član 97.

Obaveštenja iz delokruga sudske uprave daje predsednik, zamenik predsednika suda ili predsednik pojedinog odeljenja.

Stranke, njihovi punomoćnici i druga ovlašćena lica obaveštavaju se o stanju predmeta u pisarnici na osnovu podataka iz upisnika i spisa. Obaveštenja će se ograničiti na nužne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi.

Sudskom osoblju nije dozvoljen razgovor sa strankama o pravilnosti sudskih radnji, sudskih odluka ili o verovatnom ishodu spora.

Sudsko osoblje drugostepenog suda ne može davati obaveštenja ni o sadržini odluka koje nisu otpravljene prvostepenom sudu.

Sudsko osoblje dužno je da vodi računa o primeni posebnih propisa o tajnosti podataka, zaštiti podataka o ličnosti i zaštiti privatnosti (porodični sporovi, predmeti organizovanog kriminala, predmeti ratnih zločina i sl.).

Obaveštenja će se davati i pismeno ili na drugi pogodan način, a kratka i hitna i telefonom, ako je to po prirodi stvari moguće.

U sudovima u kojima se koristi IKT, određene informacije se mogu davati i putem Interneta u zavisnosti od tehničkih mogućnosti suda.

Član 98.

Stranke mogu, da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku u svako vreme, osim tri dana pre zakazanog ročišta, ukoliko bi se time ometala priprema suđenja.

Stranke mogu da pregledaju spise u sudskoj jedinici i odeljenju izvan sedišta suda, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa, odnosno umnožavanje podnosi se na obrascima propisanim ovim poslovníkom (Obrazac br. 134, 135 i 136). Obaveštenje o mestu i vremenu pregledanja spisa, biće dostavljeno, odnosno saopšteno stranci najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva, na pogodan način.

O zahtevu za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa odlučuje se, u skladu sa zakonom.

Stranke pregledaju i prepisuju spise na za to određenom mestu i pod nadzorom sudskog osoblja u pisarnici, a mogu zahtevati fotokopiranje celog spisa, pojedinih delova spisa ili pojedinih pismenih dokaza (fotografisanje, snimanje, elektronski oblik i sl.). Stranke mogu da pregledaju spise u elektronskom obliku ukoliko za to postoje tehnički uslovi.

Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju pojedini spis dozvola se daje, u skladu sa zakonom.

Po pravnosnažnom okončanju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik.

Nacrti neotpravljenih odluka, službene beleške sudije i dokazi u vezi sa kojima je isključena javnost, pre pregledanja će se izdvojiti iz spisa.

Član 99.

Na zahtev stranke, trećih lica koja imaju opravdan interes i kad je to propisima određeno, sud izdaje uverenje o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.

O sadržaju sudskih odluka, zapisnika i drugih akata u spisima neće se izdavati potvrda, već će se sačiniti prepis tih pismena.

Izvodi iz javnih knjiga izdaju se, u skladu sa posebnim propisima.

Član 100.

Sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivični ili prekršajni postupak, na području za koje je sud nadležan. Ukoliko su dva ili više sudova povezani IKT, sud izdaje uverenje da se protiv lica koje podnosi zahtev ne vodi krivični ili prekršajni postupak na teritoriji za koju su sudovi nadležni.

Ako sud utvrdi da se krivični ili prekršajni postupak vodi, izdaće uverenje u kome će to konstatovati i navesti broj predmeta, lično ime stranke, jedinstveni matični broj i podatke o stadijumu postupka (zakonski osnov i naziv dela).

Na zahtev lica sud izdaje i uverenja da li je lice u određenom periodu kažnjavano za prekršaj ili privredni prestup na području za koje je nadležan, odnosno za teritoriju za koju su nadležni sudovi koji su povezani IKT.

2. Pravna pomoć građanima

Član 101.

Pravnu pomoć građanima pružaju sudovi, u skladu sa zakonom i ovim poslovníkom.

Svaki sud je dužan da van sudskog postupka, na mestima posebno određenim i vidno označenim u zgradi suda (info pult), građanima bez obzira na imovno stanje pruži opšte pravne informacije (o pravnom statusu osobe, o mogućnostima postizanja mirnog rešavanja spora, informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka, o nadležnosti suda, pojedinim pravilima postupka, troškovima postupka, načinu i mestu izvršenja odluke, o mogućnosti ostvarivanja prava na primarnu i sekundarnu besplatnu pravnu pomoć, informacije o registru pružalaca besplatne pravne pomoći, registru posrednika za rešavanje sporova, kao i o pravu na obaveznu odbranu).

Pravnu pomoć mogu pružati sudijski pomoćnici i drugo sudsko osoblje, u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju.

Određene informacije se mogu objavljivati štampanjem, javnim objavljivanjem ili uručivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb-stranica ili na drugi pogodan način).

Član 102.

U građanskom postupku, sud može dostaviti i pisano obaveštenje koje sadrži: pouku o pravu na oslobađanje od plaćanja troškova postupka, pravu na besplatnu pravnu pomoć i besplatno zastupanje, pravu na besplatnog tumača, medijaciju i sl.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana može se dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ročište za glavnu raspravu, lično ili preko punomoćnika, kao i u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, ukoliko sud proceni da je to potrebno, u skladu sa odgovarajućim odredbama procesnog zakona.

U krivičnom postupku, sud dostavlja pisano obaveštenje osumnjičenom odnosno okrivljenom, pre prvog saslušanja kojim ga obaveštava o njegovim pravima prilikom saslušanja (pravu na odbranu, branioca, odnosno postavljenje obaveznog branioca, da u postupku koristi jezik koji razume, prevodioca i tumača, poverljiv razgovor pre saslušanja), u skladu sa odgovarajućim odredbama procesnog zakona.

3. Međusobna pravna pomoć

Član 103.

Poslove međusobne pravne pomoći, koji se odnose na saradnju sa drugim sudovima i državnim organima obavlja predsednik.

Sudija koji po predmetu postupka sarađuje neposredno sa drugim sudovima, javnim tužilaštvima, drugim državnim organima i ustanovama u skladu sa procesnim zakonima koji se primenjuju u konkretnom predmetu.

Sudsko osoblje postupka u stvarima pravne pomoći kada je za to izričito ovlašćeno.

Spisi se mogu dostaviti drugim državnim organima, u skladu sa posebnim zakonom, samo na osnovu saglasnosti predsednika i sudije koji postupka po predmetu, ukoliko se time ne ometa sudski postupak.

Član 104.

Zamolnice za pravnu pomoć upućene drugim sudovima trebalo bi da budu jasne i potpune i da sadrže naročito: oznaku predmeta, lična imena stranaka, predmet, kratku i određenu sadržinu zahteva, oznaku da li je sa rasprave, odnosno pretresa javnost isključena, da li su se stranke odrekle prava prisustvovanja ili tražile da svedok na svoj iskaz položi zakletvu i sl.

Ako se zahteva saslušanje, navešće se sve okolnosti o kojima bi saslušani trebalo da se izjasni.

Predmet po kome se traži pravna pomoć dostavlja se zamoljenom sudu samo izuzetno, kada postoje opravdani razlozi za to. U tom slučaju, pisarnica formira pomoćni omot, u koji stavlja kopiju zamolnice i unosi datum predevicijacije. Rok povraćaja predmeta evidentira se i u spisku poslatih predmeta koje bi trebalo vratiti.

Zamoljeni sud je dužan da obavesti sud koji je poslao zamolnicu ukoliko postoje okolnosti koje sprečavaju da se po zamolnici postupa u primerenom roku.

4. Međunarodna pravna pomoć

Član 105.

Domaći sudovi određeni zakonom pružaju međunarodnu pravnu pomoć stranim sudovima, organima i međunarodnim organizacijama u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Zahtev za međunarodnu pravnu pomoć inostranim organima podnosi se u vidu izlazne zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim i građanskim stvarima.

Domaći sudovi zahtevaju međunarodnu pravnu pomoć podnošenjem izlazne zamolnice, koju upućuju inostranim organima i međunarodnim organizacijama, u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Izlazna zamolnica trebalo bi da bude jasna i potpuna i da sadrži naročito: naziv suda koji upućuje zamolnicu i naziv zamoljenog inostranog organa, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, pravni osnov

zahteva za međunarodnu pravnu pomoć (zakon odnosno međunarodni ugovor), lično ime, prebivalište ili boravište, državljanstvo, odnosno naziv i sedište stranke i njeno svojstvo u postupku, lično ime i adresu zastupnika stranke, oznaku spisa i opis slučaja za koji se traži međunarodna pravna pomoć (sažeti pregled činjenica koje jasno treba povezati sa radnjama koje bi trebalo obaviti), predmet zamolnice - opis radnje međunarodne pravne pomoći koja se traži (npr. dostavljanje akata, vrsta dokaza ili procesne radnje koje je potrebno izvesti, odnosno preduzeti, okolnosti na koje je potrebno izvesti dokaz, kao i druge elemente koji su neophodni za pojedine vidove međunarodne pravne pomoći (Obrazac broj 170).

Zamolnice koje se podnose na osnovu Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/10 i 13/13 - u daljem tekstu: Haška konvencija o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima), podnose se na obrascu koji je sastavni deo te konvencije. Ove zamolnice se upućuju direktno centralnom organu zamoljene države.

Zamolnice koje se podnose na osnovu Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/10 i 13/13 - u daljem tekstu: Haška konvencija o izvođenju dokaza u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima), sačinjavaju se u skladu sa tom konvencijom i upućuju se direktno centralnom organu zamoljene države.

Zamolnice koje se dostavljaju u inostranstvo potpisuje predsednik suda ili zamenik predsednika suda kome predsednik suda godišnjim rasporedom poslova poveri poslove u skladu sa Zakonom o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 - dr. zakon i 13/16).

Sudske odluke se mogu dostavljati stranim državama ili međunarodnim organizacijama u overenom prepisu na latiničnom pismu uz dostavljanje originalne odluke, po njihovoj molbi ili ako je to predviđeno potvrđenim međunarodnim ugovorom.

5. Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu

Član 106.

U svakodnevnom poslovanju, a naročito u vezi sa overavanjem isprave za upotrebu u inostranstvu, sud je dužan da obrati pažnju na sadržaj i čitkost pojedinih pismena i isprava koje se overavaju, na kvalitet hartije, otisak pečata i na sve drugo što je od značaja za spoljni izgled pismena i isprave.

Ako pismeno ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, predsednik može uskratiti overu pismena i uputiti podnosioca da podnese uredno pismeno, koje je i po spoljnom izgledu podobno za upotrebu u inostranstvu.

Član 107.

Predsednik svojim potpisom i pečatom suda potvrđuje da je navedeno lice pred sudom potpisalo ispravu, ili priznalo za svoj potpis na ispravi. Tekst overe dat je na

posebnom obrascu koji se nalazi na kraju ovog poslovnika i čini njegov sastavni deo (Štambilj broj 25 - Apostille).

Tekst overe stavlja se neposredno iza poslednjeg reda teksta isprave, a ako je prostor nedovoljan stavlja se na posebnoj strani.

Predsednik i sudija koji ga zamenjuje u poslovima međunarodne pravne pomoći, deponuju u ministarstvu svoje izvorne potpise.

6. Vođenje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina

Član 108.

Sudski postupak se može voditi na jeziku nacionalne manjine, ako je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi u sudu, u skladu sa posebnim propisima.

Ako se sudski postupak ne vodi na jeziku nacionalne manjine, a u sudu je pored srpskog jezika u službenoj upotrebi i jezik nacionalne manjine, pripadniku nacionalne manjine koji to zahteva pismena se dostavljaju na njegovom jeziku.

U ostalim slučajevima primenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisama.

Prevođenje podnesaka i isprava dostavljenih sudu na jezicima nacionalnih manjina vrši prevodilac.

Zapisnici i odluke u prvostepenom postupku u vezi s tim postupkom izrađuju se, kao autentični tekstovi, na srpskom jeziku i na utvrđenom jeziku postupka. Po potrebi se i prevode na drugi jezik nacionalne manjine, ako to zahteva pripadnik nacionalne manjine kao učesnik postupka koji se ne vodi na njegovom jeziku.

Zapisnici i odluke u postupcima po pravnim lekovima izrađuju se na srpskom jeziku. Prevođenje odluka donetih po pravnim lekovima na utvrđeni jezik postupka i po potrebi na drugi jezik nacionalnih manjina, kao i dostavljanje u verodostojno prevedenom tekstu na odgovarajući jezik (pripadnicima nacionalnih manjina kao učesnicima postupka koji to zahtevaju), vrši prvostepeni sud.

Član 109.

Sud evidentira postupke koji se vode na jezicima nacionalnih manjina.

Naznaka da se postupak vodi na određenom jeziku nacionalne manjine stavlja se na omot spisa i unosi u odgovarajući upisnik.

Član 110.

Sudovi sarađuju i ukazuju jedni drugima pravnu pomoć na jeziku koji je u službenoj upotrebi u sudu.

Ako je pismo sastavljeno na jeziku nacionalne manjine, a upućuje se sudu u kome taj jezik nije u službenoj upotrebi, prilaže se i prevod na srpski jezik.

X GLAVA

POSLOVANJE IZVAN SEDIŠTA SUDA

1. Sudska jedinica

Član 111.

U sudskim jedinicama izvan sedišta osnovnih i privrednih sudova sud sudi i preduzima druge sudske radnje, u skladu sa godišnjim rasporedom poslova u sudu.

2. Odeljenje izvan sedišta suda

Član 112.

U odeljenju izvan sedišta Prekršajnog apelacionog suda, Upravnog suda i prekršajnog suda trajno se sudi i preduzimaju druge sudske radnje u skladu sa zakonom.

3. Poslovi sudske jedinice i odeljenja izvan sedišta suda

Član 113.

U sudskoj jedinici, odnosno odeljenju izvan sedišta suda, predsednik godišnjim rasporedom poslova određuje:

- 1) broj veća, sudija i sudskog osoblja koji će u njima raditi, raspored korišćenja radnog vremena;
- 2) područje suda (sudsku jedinicu, odeljenje izvan sedišta suda) na kojem će se preduzimati pojedine sudske radnje iz nadležnosti suda;
- 3) vrstu sudijskog posla koji se obavlja, pravnu oblast i vrstu predmeta po kojima se postupa.

Član 114.

Predaja pismena vrši se u sedištu suda, sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedišta suda. U sudskoj jedinici vodi se posebna evidencija za pismena koja se predaju u sudskoj jedinici. Primerak pismena ostaje u sudskoj jedinici i se čuva u skladu sa posebnim propisima.

Pismena se predaju u dva primerka za sud i u dovoljnom broju primeraka za suprotnu stranu.

Na inicijalni akt koji se predaje u sudsku jedinicu ili odeljenje izvan sedišta suda, stavlja se prijemni štambilj. Sudski broj predmeta određuje se u komunikaciji sa sedištem suda, elektronskim putem, telefonskim putem i sl.

Inicijalni akt primljen u sudskoj jedinici dostavlja se osnovnom sudu u kojem se vrši upis u glavni upisnik i raspodela predmeta u skladu sa članom 49. ovog poslovnika (Obrazac broj 168).

Sudska jedinica upisuje podatke iz Obrasca utvrđenog stavom 4. ovog člana, kao i broj predmeta iz upisnika osnovnog suda i lično ime sudije kojem je predmet dodeljen, u odgovarajući pomoćni upisnik koji se vodi u sudskoj jedinici.

U slučaju kada se sudske radnje neće preduzimati u sudskoj jedinici u kojoj je inicijalni akt predat, jedan primerak inicijalnog akta zadržaće se u sudskoj jedinici, a ostali primerci inicijalnog akta sa priložima, dostaviće se pisarnici u sedištu suda.

Inicijalni akt kojim se pokreće upravni spor i svi drugi podnesci, predaju se u sedištu Upravnog suda, u skladu sa zakonom.

Član 115.

U sedištu suda pored osnovnog upisnika vodi se posebna evidencija za predmete u kojima se postupa u sudskoj jedinici. Ova evidencija sadrži naročito podatke o broju predmeta, strankama (lično ime stranke, prebivalište i sl.) i predmetu spora.

Član 116.

Završeni predmeti se čuvaju u priručnoj arhivi odeljenja izvan sedišta suda najduže dve godine, a zatim se predaju arhivi suda u sedištu.

Odeljenje izvan prekršajnog suda vodi evidenciju o predmetima do njihovog arhiviranja, a predsednik odeljenja je dužan da periodično, a najmanje jednom mesečno obaveštava predsednika o broju i strukturi predmeta u radu.

4. Sudski dani

Član 117.

Osnovni sud, viši, privredni i prekršajni sud mogu izvan svog sedišta da održavaju sudske dane.

Za vreme sudskih dana mogu se održavati rasprave, pretresi ili ročišta, ako stranke ili druge osobe koje treba pozvati borave na području za koje se održavaju sudski dani i ako je to s obzirom na saobraćajnu infrastrukturu i troškove za njih celishodnije.

Odluku o održavanju sudskih dana donosi predsednik.

Odlukom o održavanju sudskih dana određuje se mesto, dan i vreme suđenja i preduzimanja određenih sudskih radnji izvan sedišta suda (kalendar suđenja koji se bliže određuje godišnjim rasporedom poslova u sudu).

Sudski dani oglašavaju se u mestu u kome se održavaju putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan način (oglasna tabla sudske jedinice - info pult, mesne kancelarije ili druga mesta podobna za isticanje oglasa).

Član 118.

Pojedine sudske radnje sud obavlja izvan sedišta suda, kad je to posebnim zakonom predviđeno, ako se drugačije ne mogu obaviti ili ako je to celishodnije.

O potrebi izlaska odlučuje sud uvek kad je u pitanju održavanje ročišta izvan sudske zgrade, uviđaj, veštačenje, sastavljanje testamenta i overavanje isprava i potpisa licima koja zbog bolesti ili starosti nisu u stanju da dođu u sud. U drugim slučajevima, o obavljanju sudskih radnji izvan sudske zgrade odlučuje predsednik, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

Svaki sudski izlazak zavodi se u dnevnik službenih izlazaka (Obrazac broj 109) i prijavljuje predsedniku, koji svojim potpisom na nalog za službeno putovanje dozvoljava izlazak.

Član 119.

Predsednik se stara da se u jednom pravcu i u okviru jednog izlaska obavi što više službenih poslova, vodeći računa da se time troškovi stranaka ne povećavaju.

Izlasci u vezi sa učestvovanjem veštaka, organizuju se tako, da se jednog dana obavi više veštačenja.

Član 119a

"Spisi koji se odnose na predmete u kojima su pozvane stranke za sudski dan, kao i ostali potrebni sudski spisi koji se iznose iz suda, upisuju se u poseban popis poslova obavljenih na sudskom danu (Obrazac broj 108). Popis će se zajedno sa spisima poneti u mesto gde se održava sudski dan.

U popis se zatim unose, po redu prijema, svi podnesci i zapisnici koji sadrže podneske, a koji su sastavljeni za vreme održavanja sudskog dana.

Dan prijema podneska na sudskom danu smatra se kao dan prijema u sudu, pa se taj dan unosi u odgovarajući upisnik ili popis spisa.

Ako u mestu gde se odvija sudski dan postoje uslovi za korišćenje IKT, poslovni softver se koristi kao u zgradi suda.

Član 119b

Spisi, podnesci i zapisnici koji su primljeni, odnosno sastavljeni za vreme održavanja sudskog dana, predaju se licu određenom za prijem pismena u sudu, zajedno sa popisom odmah nakon povratka u sud, najkasnije sledećeg radnog dana.

Lice određeno za prijem pismena u sudu potvrđuje prijem podneska i zapisnika sačinjenih na sudskom danu tako što uz svaki podnesak označava upisnik i poslovni broj spisa u koji je uložen.

5. Podmirenje sudskih troškova

Član 120.

Sudski troškovi podmiruju se, u skladu sa posebnim propisima.

Sudska radnja izvan sudske zgrade određena na zahtev i trošak stranke može se sprovesti nakon što stranka položi sudu određenu svotu novca za tu svrhu (predujam).

Član 121.

Za obavljanje pojedinih sudskih radnji izvan sudske zgrade, sud izlazi uz naknadu troškova, prevoza sudskim vozilom, vozilom drugog državnog organa ili sredstvima javnog prevoza, a izuzetno i vozilom službenog lica.

Vozila suda koriste se, po pravilu, za obavljanje službenih radnji na osnovu putnog naloga koji je izdao predsednik.

XI GLAVA

OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA, NAČIN PISANJA I POTPISIVANJA

1. Pravila pri pisanju odluka i drugih pismena

Član 122.

U svom radu sud koristi izraze iz zakona i izbegava strane reči i reči koje nisu opšte usvojene u radu suda. Jezički izraz odluka i drugih pismena mora biti jasan i razumljiv.

U uvodu presude sud označava predmet spora. Za kratko označenje predmeta spora sud, po pravilu, koristi zakonske pravne institute (zajam, sticanje bez osnova, povreda moralnih autorskih prava).

U izreci i obrazloženju odluke stranke se uvek označavaju njihovim punim ličnim imenom, a ne po redu nabiranja (prvoredni tužilac, drugooptuženi i sl.).

U obrazloženju odluke može se navoditi i praksa međunarodnih institucija koje štite ljudska prava (npr. Evropski sud za ljudska prava - Vinčić protiv Srbije "Službeni glasnik RS", br ...).

Kad se podaci upisuju u javne knjige izreka sadrži i lične podatke propisane posebnim propisima (ime jednog od roditelja, devojčko prezime, godina rođenja, JMBG i dr.).

Vremensko trajanje kazne i novčani iznosi označavaju se u izreci odluke brojevima i slovima u zagradi.

Naziv zakona i drugih propisa mogu se u tekstu navesti u skraćenom obliku (ZPP, KZ), a oni koji nisu u čestoj upotrebi, navode se punim nazivom i označenjem službenog glasila i broja u kome su objavljeni (npr. "Službeni glasnik RS", broj 27/10).

Član 123.

Sve akte sudske uprave, kao i njihove pismene otpravke i prepise potpisuje predsednik ili zamenik predsednika kome predsednik godišnjim rasporedom poslova poveri poslove.

Pismena koja se odnose na predmete u radu u pojedinim odeljenjima, potpisuje predsednik veća, odnosno sudija pojedinac.

Upravitelj pisarnice može potpisivati pismena samo ako su sastavljena na osnovu pismene odluke ili uputstava predsednika odeljenja, predsednika veća, odnosno sudije pojedinca.

Pismena koja se odnose se na pozivanje stranaka, svedoka, veštaka, dostavljanje tužbe, odgovora na tužbu i druge poslove ekspedicije potpisuje lice koje ih otpravlja, na način propisan stavom 3. ovog člana.

Član 124.

U slučaju trajne sprečenosti ili nastupanja drugih izuzetnih okolnosti, usled kojih ne postoji mogućnost da predsednik veća ili zapisničar potpišu odluku koja je doneta, ali nije izrađena odnosno potpisana, odluku će izraditi ili potpisati umesto predsednika veća, drugi sudija, a umesto zapisničara - drugi zapisničar, odnosno lice koga odredi predsednik.

Predsednik će posebnom odlukom odrediti sudiju koji će dalje postupati u predmetu u slučaju iz stava 1. ovog člana, ako je doneta odluka potpisana, a nije ekspedovana, odnosno da po predmetu treba da se postupa.

Ako je zaključena rasprava, odnosno pretres, a odluka nije doneta, predsednik će u slučaju iz stava 1. ovog člana predmet dati u rad u skladu sa članom 49. ovog poslovnika, drugom predsedniku veća ili sudiji pojedincu da otvori raspravu, odnosno pretres i da sprovede postupak.

Član 125.

U gornji levi ugao svih sudskih pismena stavlja se zaglavlje koje sadrži: grb Republike Srbije, naziv Republika Srbija, naziv suda, oznaku i broj predmeta, datum i sedište suda. Ako je odluka ili pismeno izrađeno u sudskoj jedinici, odnosno odeljenju

izvan sedišta suda, u zaglavlju se pored naziva navodi i sudska jedinica, odnosno odeljenje izvan sedišta suda.

Presude, rešenja, zapisnici i rešenja drugostepenog suda pišu se na celom listu formata A4, a ostale odluke, uverenja, potvrde i druga slična pismena mogu se pisati na listu formata A5.

Izvornici i prepisi odluka moraju biti čitljivi, uredno sastavljeni i odštampani korišćenjem IKT ili pisaćom mašinom. Izuzetno, zbog prirode pojedinih radnji, pismena mogu biti pisana hemijskom olovkom ili mastilom (zapisnici o uviđaju, zapisnici u postupku izvršenja i sl.).

U sudovima u kojima se koristi IKT, standardizuje se izgled i forma sudske odluke (veličina i vrsta slova, broj redova, broj slovnih mesta, prored i sl.).

1a Sudski zapisnici

Član 125a

Zapisnik se sastavlja o svakoj sudskoj radnji, u skladu sa pravilima postupka.

U svakom zapisniku označava se tačno vreme početka i završetka određene sudske radnje.

Zapisnici o glavnim pretresima, raspravama, pripremnim i ostalim ročištima, kao i zapisnici u vezi sa obavljanjem drugih sudskih radnji sastavljaju se i štampaju po pravilu korišćenjem IKT ili pisaćom mašinom sa dovoljno ostavljenog praznog prostora na obe stranice (75 slovnih mesta u redu), bez proreda, sa odvojenim stavovima, na obe strane lista.

Ako se zapisnik radi korišćenjem IKT, za izradu se koristi vrsta slova (font) - times new roman, sa odgovarajućom veličinom slova (pt - 12).

Odluke donete tokom rasprave ili pretresa koje se odnose na upravljanje postupkom ili odluke o glavnoj stvari koje su objavljene na raspravi ili pretresu pišu se u zapisniku odvojeno od ostalog teksta i označavaju se nazivom, u posebnom redu, velikim rastavljenim slovima.

Na kraju zapisnika označava se vreme završetka radnje (uz oznaku sata i minute).

Član 125b

Zapisnik piše zapisničar, a može ga pisati i sudijski pomoćnik.

Zapisnik potpisuje sudija ili službenik koji sprovodi određenu radnju, na desnoj strani ispod teksta zapisnika. Zapisničar stavlja svoj potpis na levoj strani ispod teksta zapisnika.

U sredini ispod teksta zapisnika ostavlja se prostor za potpisivanje stranaka, ako je to pravilima postupka predviđeno.

Potpisi na zapisniku moraju biti čitljivi.

Ako osoba koja treba da potpiše zapisnik ne zna ili ne može pisati, staviće umesto potpisa otisak kažiprsta desne ruke iznad svoga imena ispisanog pisaćom mašinom ili korišćenjem IKT.

Član 125v

Ako se zapisnik sastavlja povodom obavljanja sudskih radnji van suda, osim onih na sudskim danima, može se izuzetno čitko pisati i hemijskom olovkom, ako nema mogućnosti za upotrebu pisaće mašine ili korišćenje IKT. U takvom slučaju zapisnik se

mora odmah nakon dolaska u sud prepisati po pravilu korišćenjem IKT ili pisaćom mašinom.

Prepis zapisnika iz stava 1. ovog člana overava predsednik veća ili sudija pojedinac, odnosno drugi službenik koji je sprovodio određenu sudsku radnju, svojim potpisom i stavljanjem sudskog pečata. Zapisnik pisan rukom združuje se spisu predmeta tako što mu se prilaže i prepis zapisnika.

Član 125g

Ako po zakonu nije nužno sastavljanje zapisnika, sačinjava se službena beleška u kojoj se označava obavljena službena radnja, datum i mesto izvršenja. Ovo naročito važi za primanje podataka od stranaka ili za razna saopštenja strankama.

Službenu belešku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio.

Član 125d

Zapisnik se, u skladu sa posebnim propisima, može sačiniti pomoću uređaja za tonsko i optičko snimanje.

Tonsko ili optičko snimanje vrši se tehničkim uređajima koji stvaraju tonski zapis, video zapis ili video-tonski zapis. Ovi elektronski zapisi smešteni su na elektronskom, magnetnom, optičkom ili drugom mediju.

Zapisnik se na ovaj način može sastaviti ako sud ima tehničke mogućnosti koje mogu da obezbede da snimak bude potpun i kvalitetan.

Zapisnik koji je sačinjen pomoću uređaja za tonsko i optičko snimanje je sastavni deo sudskog spisa i prenosi se u formu pisanog zapisnika u rokovima predviđenim posebnim propisima.

Ako se tok glavne rasprave, pretresa ili ročišta, ili pojedini delovi beleže pomoću uređaja za tonsko i optičko snimanje, stranci se može izdati prepis zapisnika (transkript), ili kopija snimka u skladu sa posebnim propisima.

Ako je sudska radnja u skladu sa posebnim propisima koji uređuju pojedinu vrstu postupka zabeležena pomoću uređaja za tonsko i optičko snimanje, o snimanju se sastavlja zapisnik u kome se označava mesto snimanja, kratki sadržaj snimanja i gde se snimak čuva.

Mesto čuvanja snimka mora biti zaštićeno od vlage, požara, gubitka ili oštećenja.

Član 125đ

Zapisnik se može sastaviti u formi stenografskih beleški. Stenografske beleške se prenose u formu štampanog teksta najkasnije u roku od 48 časova. Štampani tekst pregleda i potpisuje stenograf, a overava sudija. Stenografske beleške i overeni prepisi beležaka i snimaka priključuju se spisima.

Odredbе ovog poslovnika o zapisnicima primenjuju se i na zapisnik iz stava 1. ovog člana.

2. Izvornici i prepisi

Član 126.

Izvornikom se smatra odluka suda sastavljena u propisanom obliku, koju je potpisao predsednik veća - sudija koji je odluku doneo i zapisničar, ako je njegovo

učestvovanje obavezno, ili sudijski pomoćnik kome je to rasporedom poslova povereno.

Izvornik ostaje u predmetu, a elektronska verzija izvornika, u sudovima u kojima se koristi IKT čuva se u programu u kojem se evidentiraju podaci o predmetu.

Član 127.

Prepisi izvornika izrađuju se korišćenjem IKT, pisaćom mašinom, ili na drugi mehanički način, fotokopiranjem, ili mikrofilmovanjem.

Prepisi moraju biti uredni, jasni i čitki, a sadržina mora odgovarati izvorniku.

Izvornici i prepisi mogu se sačiniti odgovarajućim popunjavanjem obrazaca kad je to zbog njihove sličnosti celishodno.

Pre otpravljanja prepisi se sravnjuju sa izvornikom i potpisuju.

Član 128.

Prepis sadrži ime predsednika veća, odnosno sudije pojedinca koji je potpisao izvornik, otisak štambilja, koji potpisuje upravitelj pisarnice ili drugo lice koje ovlasti predsednik i jasan otisak pečata suda.

Na prepis odluke stavlja se pouka o pravnom leku.

Član 129.

Za odluke koje se često ponavljaju može se sačiniti izvornik u skraćenom obliku, ukoliko to nije suprotno zakonu.

Umesto izvornika odluke kojim se usvaja predlog može se na samom podnesku staviti beleška o tome (npr.: "Usvaja se predlog, Troškovi predlagača 25 din., odluka o troškovima mora se obrazložiti, Datum, Potpis"). Može se naznačiti i broj štambilja (na primer: "štambilj 1") kada se prepis sastavlja popunjavanjem otisaka štambilja. Prema potrebi može se u belešci o usvajanju predloga izdati uputstvo da se u otisku štambilja nešto izmeni, izostavi ili doda.

Član 130.

Kad je predlog za izdavanje platnog naloga ili predlog odluke u bilo kom drugom postupku tako sastavljen da potpuno odgovara rešenju koje bi se imalo doneti, a podnet je u potrebnom broju primeraka, može se izdati skraćeni prepis rešenja stavljanjem otisaka štambilja koji sadrži tekst kojim se usvaja predloženo rešenje. Stranka koja pismeno predaje sudu može tekst štambilja sa svim potrebnim podacima unapred odštampati na samom pismenu, sa svim potrebnim upisima.

Prepisi će se sačiniti skraćeno samo pod uslovom da je rešenje suda na izvorniku stavljeno štambiljem.

Sudovi će nastojati da stranke, u stvarima po kojima se mogu izdati skraćeni prepisi, predaju sudu podneske u potrebnom broju primeraka koji su podobni da se upotrebe kao skraćeni prepisi.

3. Obnavljanje spisa

Član 131.

Ako se pojedini upisnici, predmeti ili delovi spisa izgube, a ni posle svestranog traženja ne mogu se pronaći, ili se unište ili tako oštete da su neupotrebljivi, pokrenuće se postupak za njihovo obnavljanje.

Obnavljanje spisa se sprovodi po pravilima vanparničnog postupka, shodnom primenom odredaba koje uređuju poništaj isprava.

Kad su u pitanju predmeti po kojima je postupak u toku, postupak za obnavljanje pokreće sud kod koga je predmet izgubljen, uništen ili oštećen, rešenjem po službenoj dužnosti.

Kada su u pitanju predmeti po kojima je postupak pravnosnažno okončan, postupak za obnavljanje pokreće se samo ako postoji opravdan javni ili pravni interes. Rešenje o tome donosi sud po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke.

U slučajevima gubitka ili oštećenja dela ili kompletnog spisa koji se čuva u elektronskom obliku vrši se njegovo obnavljanje korišćenjem IKT.

Postupak obnavljanja neće se pokrenuti ako je protekao rok do koga se po postojećim propisima čuvaju takvi spisi.

Član 132.

U postupku obnavljanja predmeta po kojima je postupak u toku postupa predsednik veća, odnosno sudija pojedinac prvostepenog suda kome je predmet po godišnjem rasporedu poslova dodeljen u rad, a u predmetima po kojima je postupak okončan - predsednik veća, odnosno sudija pojedinac koga odredi predsednik.

Obnavljaju se samo oni spisi u predmetu koji su od bitnog značaja za postupak.

Predmet se obnavlja na osnovu prepisa nestalih, oštećenih ili uništenih spisa kojima raspolažu stranke ili sud, podataka iz upisnika i pomoćnih knjiga, a po potrebi i na osnovu saglasnih izjava stranaka, svedoka, veštaka, zastupnika i drugih lica koja su učestvovala u postupku. Kad o pojedinim radnjama nema podataka, a izjave navedenih lica nisu saglasne, te radnje će se ponoviti ukoliko nije bila doneta prvostepena odluka.

Stranke se obaveštavaju samo o nestanku onih spisa po kojima je postupak u toku i ujedno pozivaju da donesu sve prepise podnesaka, zapisnika, odluka i drugih pismena kojima raspolažu.

Član 133.

Predlog za obnavljanje spisa kojima je postupak u toku i sve radnje u postupku obnavljanja upisuje se pod istim brojem u upisnik u kome je zaveden izgubljeni, oštećeni ili uništeni spis.

Predlog za obnavljanje spisa po kojima je postupak pravnosnažno okončan zavodi se u upisnik "Su", a posle donetog rešenja, kojim se naređuje obnavljanje, uvodi se pod novim rednim brojem u odgovarajući upisnik.

4. Pečati, štambilji, obrasci i metalni žig

Član 134.

Pečat suda izrađuje se, koristi i čuva u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje namena, sadržaj, izgled i upotreba pečata državnih organa.

Sud ima više primeraka pečata koji su istovetni po sadržini.

Pečat suda koristi se u svim sudskim jedinicama i odeljenjima izvan sedišta suda.

Predsednik određuje ukupan broj pečata u sudu, način korišćenja i lice kome je pečat poveren na upotrebu i čuvanje.

Odluka predsednika iz stava 4. ovog člana se objavljuje na oglasnoj tabli suda ili na drugi pogodan način.

Član 134a

Pečati i metalni žigovi uništavaju se u skladu sa posebnim propisima.

Komisiju za uništavanje pečata i metalnih žigova koji su stavljeni van upotrebe ili su oštećeni ili istrošeni upotrebom imenuje predsednik suda.

Član 135.

Za pojedine radnje i evidencije sudovi upotrebljavaju obrasce i štambilje koji se nalaze na kraju ovog poslovnika i čine njegov sastavni deo.

Štambilji imaju tekst ispisan na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Štambilji i pečati mogu biti spojeni (npr. na jednom telu prijemni štambilj, na njemu pečat suda i datumar i sl.).

Sud može za svoje potrebe i za potrebe stranaka, sastavljati i umnožavati obrasce za pojedine radnje i poslove koji se često ponavljaju (uobičajeni dopisi, potvrde, izveštaji, zahtevi za izdavanje uverenja i slična pismena).

Član 136.

Za pojedine kratke i česte zabeleške, oznake, naredbe, uputstva za rad i slična postupanja u poslovanju upotrebljavaju se odgovarajući štambilji.

Pored štambilja propisanih ovim poslovníkom sud može upotrebljavati i druge štambilje koje sam uvede (faksimil za potpis i sl.).

Član 137.

Na prepise (otpravke odluka, dopise i službene potvrde i druga pismena koja se dostavljaju strankama, sudovima, drugim organima i organizacijama), stavlja se otisak okruglog pečata.

Za pečaćenje voskom upotrebljava se metalni žig, koji ima isti tekst kao i okrugli pečat.

Metalni žig može imati prečnik malog pečata od 20 do 28 mm ili prečnik od 40 do 60 mm.

U pogledu teksta, nabavke i čuvanja pečata i žigova važe posebni propisi. Ako se na jednom telu nalaze i pečat i štambilj, primenjuju se pravila za pečat.

Član 138.

Štambilji i žigovi se evidentiraju.

Pečati, žigovi i štambilji čuvaju se na način kojim se onemogućava neovlašćeno korišćenje.

Štambilje koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u radu pisarnice, čuva upravitelj pisarnice, odnosno šef odseka pisarnice.

Predsednik veća i sudija pojedinac zadužuju se štambiljima koji se po svojoj nameni upotrebljavaju u većima.

Štambiljem se smatra i tekst štambilja odštampan kao formular, sačinjen u elektronskom obliku ili otkucan na pismenu.

5. Korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u radu suda

Član 139.

U sudovima se, po pravilu, u radu koristi IKT za obradu teksta, vođenje svih vrsta evidencija (upisnici, pomoćne knjige i sl.), obradu i prikupljanje statističkih podataka, elektronsku razmenu podataka, štampanje (omoti spisa, dostavnice i sl.), računovodstvene poslove, praćenje propisa i sudske prakse, kao i u sudskoj upravi i pisarnici.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ne vode se upisnici i pomoćne knjige u pisanoj formi, već se sav postupak evidentira u elektronskoj formi.

U radu sa IKT, shodno se primenjuju posebni propisi i odredbe ovog poslovnika.

U sudovima koji raspolažu skenerima, pismena se skeniraju (podnesci stranaka sa priložima, dostavnice o obaveznoj ličnoj dostavi, sudske odluke, pisani dokazi i sl.).

Član 140.

Sud može u radu koristiti internu računarsku mrežu ili vršiti razmenu podataka u okviru Pravosudnog informacionog sistema sa drugim pravosudnim organima korišćenjem IKT, razmenjivati podatke sa drugim državnim organima, primati podatke od tužilaca koji imaju veliki broj tužbi, kao i primati predloge za izvršenje, vodeći računa o zaštiti i tajnosti podataka.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, sud može strankama i drugim državnim organima izveštaje davati na isti način.

XII GLAVA

SUDSKE TAKSE, NAKNADE I TROŠKOVI POSTUPKA

1. Opšte odredbe

Član 141.

Sudska taksa se plaća na odgovarajući evidentni račun prihoda organa. Takseni obveznik je dužan da sudu priloži potvrdu o uplati.

Ako je stranka jednom uplatnicom platila taksu za više predmeta, dokaz će se uložiti u predmet koji nosi najmanji broj. U ostalim predmetima će se zabeležiti gde je dokaz o uplati.

Ukoliko sud raspolaže poslovnim softverom za upravljanje predmetima, obračun i evidencija naplate sudskih taksi može se voditi kroz poslovni softver suda.

Član 142.

Ako je uz pismeno upućeno sudu poštom priložen novac, potreban iznos uplatiće se na odgovarajući evidentni račun prihoda organa, a uplatnicu blagajnik ulaže u predmet.

Član 143.

Predsednik i sudija, redovno kontrolišu naplatu takse.

Kada je naložena prinudna naplata i u predmetu postoji dokaz da je nadležni organ taj nalog primio, smatraće se da je taksa naplaćena.

Predmet se ne može arhivirati dok ovlašćeno lice svojim potpisom ne overi zabelešku da je taksa naplaćena.

Otisak štambilja sa zabeleškom da je taksa naplaćena stavlja se na naslovnu stranu omota spisa, u desni gornji ugao, ispred oznake predmeta.

2. Oslobođanje od plaćanja

Član 144.

Kada je stranka oslobođena plaćanja takse i troškova postupka, to se beleži stavljanjem otiska odgovarajućeg štambilja u desni gornji ugao omota spisa, a na zapisnicima i drugim pismenima - na prvoj strani lista, na dan kad je doneta odluka o oslobođanju.

Iznosi takse koje stranka nije platila zbog oslobođanja plaćanja, uvode se u popis taksa, a ostali troškovi postupka koje stranka nije platila zbog oslobođanja od plaćanja, a koji su prema posebnim propisima isplaćeni iz budžetskih sredstava unapred, unose se u popis troškova isplaćenih unapred iz sredstava suda.

Predmet se ne može arhivirati dok sud ne odluči o naknadi troškova iz st. 1. i 2. ovog člana i dok ih ne naplati ili zatraži njihovu prinudnu naplatu.

Član 145.

Po pravnosnažnosti rešenja, kojim je stranci naređeno da plati troškove isplaćene iz sredstava suda, pisarnica unosi potrebne podatke u Kontrolnik troškova postupka od kojih je stranka bila oslobođena (Obrazac broj 149).

3. Polaganje predujma

Član 146.

Kad jedna ili obe stranke polažu predujam za troškove koji će nastati usled izvođenja dokaza, sud će naložiti strankama da polože potreban novčani iznos na depozitni račun suda.

U rešenju kojim se nalaže polaganje predujma navešće se pored ostalog, broj računa na koji se uplaćuje iznos koji treba položiti i posledice koje će nastupiti ako se predujam ne položi.

Ako ista stranka ima više predmeta u kojima istovremeno polaže predujam, sud će naložiti jednim aktom, koji će zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. U ostalim predmetima će se zabeležiti gde je nalog.

Rešenje o određivanju ročišta za izvođenje dokaza doneće se tek kada se utvrdi da je predujam položen.

Član 147.

Kad računovodstvo obavesti pisarnicu da je predujam položen, izvršiće se sve ostale radnje, čije je izvršenje bilo uslovljeno polaganjem potrebnog iznosa.

Ako je stranka jednom uplatnicom platila predujam za više predmeta, dokaz će se zalepiti u predmet koji nosi najmanji broj. U ostalim predmetima će se zabeležiti gde je dokaz o uplati.

Ako predujam ne bude položen u roku, pisarnica će o tome staviti zabeležku ispod naredbe o dostavi rešenja za polaganje predujma i predmet izneti sudiji.

4. Naknada za izgubljenju zaradu

Član 148.

Licu koje je pozvano u sud i koje to zahteva, posle obavljene radnje, za ostvarenje naknade za izgubljenju zaradu, sudija daje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenju zaradu (Obrazac broj 113).

Ako se isplata licu iz stava 1. vrši iz položenog predujma, u potvrdi će se navesti da će se predujam vratiti, ukoliko poslodavac u određenom roku ne zahteva vraćanje isplaćenog iznosa naknade (regres).

O izdatim potvrdama, vodi se evidencija.

Član 149.

Novčani iznos na ime novčane kazne, troškova postupka i oduzetu imovinsku korist, osim za krivična dela iz člana 2. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Službeni glasnik RS", broj 32/13), okrivljeni uplaćuje uplatnicom putem pošte ili banke.

Novčani iznos na ime prihvaćenog jemstva okrivljeni ili lice koje on ovlasti predaje računovodstvu suda u radno vreme suda. Sudija za prethodni postupak ili predsednik veća neposredno prima jemstvo samo u slučaju kada do polaganja gotovog novca na ime prihvaćenog jemstva dođe u neradni dan.

U slučaju iz stava 2. ovog člana sudija je dužan da narednog dana preda primljeni novčani iznos, hartije od vrednosti, dragocenosti ili druge pokretne stvari koje su primljene na ime određenog jemstva u depozit suda, odnosno nadležnom organu.

Član 150.

Ako je kažnjeno lice novčanu kaznu, troškove postupka, odnosno, imovinsku korist, više ili pogrešno uplatilo, nadležni prekršajni sud dužan je da donese rešenje sa nalogom o vraćanju pogrešno ili više uplaćenog iznosa.

Rešenje iz stava 1. ovog člana se dostavlja nadležnom organu za poslove finansija radi povraćaja pogrešno ili više uplaćenog iznosa od korisnika na čiji je račun iznos uplaćen.

XIII Glava

TOK SUDSKOG POSTUPKA

1. Prijem pismena

Član 151.

Svi podnesci, spisi, novčana pisma, telegrami, paketi i drugo (u daljem tekstu: pismena) primaju se na određenom mestu u prijemnoj kancelariji.

Pisma se ne mogu primati van sudske zgrade odnosno mesta određenog za prijem pisma van sedišta suda.

Član 152.

Pisma se primaju u redovno radno vreme suda i predaju licu koje je određeno za prijem pisma.

Van redovnog radnog vremena, kao i u dane kada sud ne radi, sud je dužan da primi samo pisma u vezi sa predmetima po kojima je obavezan da postupa. Pisma se predaju licu koje je za to određeno odlukom predsednika.

Član 153.

Zaposleni koji u sudu prima pisma neposredno od stranke ne sme odbiti prijem pisma.

Ako pismo sadrži neke formalne nedostatke (npr. nije potpisano, nema priloga navedenih u tekstu, nema adrese stranke i sl.), zaposleni može ukazati podnosiocu na njih i uputiti ga kako da ih otkloni.

Ako sud nije nadležan za rad po pismenu, zaposleni može na to upozoriti podnosioca i uputiti ga nadležnom organu. Ako podnosilac i pored toga zahteva da se pismo primi, zaposleni će ga primiti, a na pismo staviti zabeležku o upozorenju.

Član 154.

Zaposleni je dužan da u zabeležci o prijemu pisma (štambilj broj 22) naznači mesto i vreme prijema (dan, čas i minut), naziv suda, način prijema (neposredno - poštom, obično - preporučeno), broj primeraka sa priložima, datum predaje preporučene pošiljke pošti, primljeno sa ili bez takse, nalog za plaćanje takse, primljene vrednosti i sl.

Zaposleni određen za prijem potvrdiće prijem pisma stavljanjem otiska skraćene zabeležke o prijemu pisma (štambilj broj 23) koja sadrži: naziv suda, mesto i vreme prijema. Zabeležka se stavlja na kopiju pisma koja ostaje podnosiocu, a ako taksa nije plaćena, uručiće stranci i opomenu za plaćanje takse. Opomena za plaćanje takse može se staviti i štambiljem.

Ukoliko je pismo poslato sudu preko pošte sud je dužan da na primljeno pismo stavi zabeležku o prijemu pisma (štambilj broj 22) i uz pismo zadrži poštansku kovertu, odnosno omot ako je dostavljeno na drugi način.

Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima, evidencija o prijemu pisma i sve radnje iz st. 1. do 3. ovog člana vezane za obradu pisma obavljaće se u poslovnom softveru suda.

Član 155.

Prijem pisma od pošiljaoca koji poštu dostavlja koristeći dostavnu knjigu, potvrđuje se stavljanjem datuma i potpisa na nju, kao i na dostavnici, povratnici ili kopiji pisma čiji se original prima, ako su priloženi. Pored potpisa obavezno se stavlja službeni pečat i vreme prijema (čas i minut). Ovaj podatak beleži se i na primljenom pismenu, odnosno na njegovom omotu, ako zaposleni koji ga je primio nije ovlašćen i da ga otvori.

Član 156.

Pismena koja se sudovima dostavljaju poštom prima i podiže iz poštanskog pregratka, zaposleni koji je za to određen. Ovlašćeni zaposleni ne sme podići pošiljku na kojoj je označena vrednost, kao i preporučenu pošiljku, ako utvrdi da je pošiljka oštećena. U tom slučaju mora zahtevati od pošte da se stanje i sadržina pošiljke komisijski utvrde, a zatim preuzme pošiljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu.

Član 157.

Ako zaposleni koji primi pošiljku nije ovlašćen i da je otvori, dužan je da je odmah po prijemu, pošto stavi na omot datum i vreme prijema (čas i minut), preda zaposlenom ovlašćenom za njeno otvaranje.

Na način predviđen u stavu 1. ovog člana postupa se naročito kada su u pitanju pošiljke upućene lično predsedniku ili sudiji za prethodni postupak, pošiljke koje imaju spoljnu oznaku tajnosti ("interno" - "poverljivo" - "strogo poverljivo" - "državna tajna"), kao i za pošiljke u vezi sa licitacijom, konkursom i sl.

Obične pošiljke predaju se zaposlenom ovlašćenom za otvaranje neposredno, dok se preporučene pošiljke i pošiljke sa oznakom tajnosti i druga pošta čiji je prijem pismeno potvrđen, predaju preko dostavne knjige.

Član 157a

Elektronska pismena u obliku originalnog elektronskog dokumenta snabdevena odgovarajućim elektronskim potpisom i integrisana vremenskim žigom mogu se u sudu primiti pomoću programa za prijem elektronskog dokumenta, u skladu sa posebnim propisima, nakon što se odgovarajućim tehničkim sredstvima izvrši provera elektronskog potpisa i vremenskog žiga.

Elektronska pismena dostavljaju se sudu putem elektronske pošte na adresu elektronske pošte koja je od suda određena za prijem elektronskih podnesaka ili drugim elektronskim putem, u skladu sa zakonom.

Ako je zakonom propisano da akt treba da bude potpisan od strane određenog lica, smatra se da je taj uslov ispunjen za akt u obliku elektronskog dokumenta ako je na kraju elektronskog dokumenta navedeno ime i prezime odgovarajućeg lica i elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom tog lica.

Postupanje sa elektronskim pismenima

Član 157b

Sud koji je primio elektronski podnesak bez odlaganja, a najkasnije u roku od šest radnih sati, podnosiocu potvrđuje elektronskim putem prijem podneska. Ako je za dostavljanje akata stranci u elektronskom obliku potreban prethodni izričit pristanak stranke, smatra se da je pristanak dat ako je stranka u svom elektronskom dokumentu označila svoju adresu elektronske pošte.

Ako elektronski dokument koji je predat sudu ne može biti pročitao ili ne ispunjava tehničke uslove iz člana 157a, sud o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca, poziva ga da podnesak uredi u ostavljenom roku i ukazuje mu na posledice takvog propuštanja.

Primljena elektronska pismena unose se u program za upravljanje predmetima, putem tehničkih sredstava prenose se štampanjem u pisani oblik i sa njima se postupa kao i sa svim drugim pismenima u skladu sa odredbama člana 154. ovog poslovnika.

Ako su elektronskom dokumentu pridružene datoteke većeg obima ili multimedijalne datoteke (crteži, fotografije i sl.), one se preuzimaju i snimaju u odgovarajućem programu i smatraju se prilogom odštampanog elektronskog dokumenta.

Primljena elektronska pismena čuvaju se u informacionom sistemu ili odgovarajućem programu - medijima koji omogućavaju trajnost elektronskog zapisa za utvrđeno vreme čuvanja.

Član 157v

Kopija elektronskog pismena na papiru izrađuje se overom štampanog primerka spoljne forme prikaza elektronskog pismena.

Kopija elektronskog pismena na papiru mora da sadrži oznaku da se radi o kopiji elektronskog pismena.

Overu iz stava 1. ovog člana obavlja ovlašćeno lice suda za elektronski dokument u okviru nadležnosti i ovlašćenja suda.

Ovlašćeno lice iz stava 3. ovog člana svojeručnim potpisom i pečatom potvrđuje istovetnost kopije elektronskog pismena na papiru sa spoljnom formom prikaza elektronskog pismena.

Kopija originalnog elektronskog pismena ima dokaznu snagu originala, odnosno overenog prepisa tog dokumenta i sa njim se postupa kao sa ostalim pismenima u skladu sa odredbama ovog poslovnika.

2. Otvaranje i pregledanje pošte

Član 158.

Svu poštu primljenu u zatvorenim omotima otvara zaposleni u pisarnici koji je određen za prijem.

Pošiljku poverljive prirode upućenu predsedniku, sudiji za prethodni postupak ili predsedniku veća zaposleni predaje lično, bez otvaranja, a pošiljku poverljive prirode koja je naslovljena sudu može otvoriti lice koje pismeno ovlasti predsednik suda u skladu sa propisima koji uređuju tajnost podataka.

Pošiljke u predmetima organizovanog kriminala i predmetima ratnih zločina, a koje su naslovljene na ta odeljenja, predaju se neotvorene pisarnici tog odeljenja, a ako ih je otvorilo lice zaduženo za prijem pismena dužno ih je odmah predati pisarnici tog odeljenja vodeći računa o zaštiti tajnosti podataka.

Poštu koja prema spoljnoj oznaci na omotu sadrži izjavu poslednje volje ili se odnosi na prethodni postupak otvara nadležni sudija.

Novčana pismena i druge vrednosne pošiljke otvaraju se komisijski.

Član 159.

Prilikom otvaranja pošte vodi se računa da se ne oštete pismena, da se prilozi raznih pismena ne pomešaju, da neko pismo ili prilog ne ostane u omotu, kao i da se proverí da li se brojevi napisani na omotu slažu sa brojevima primljenih pismena i dr.

Ako neko od pismena nedostaje ili ako su primljeni samo prilozi bez dostavnog pismena, ili se ne vidi ko je pošiljalac, utvrdí se to službenom zabeležkom, uz koju se prilaže omot. U ovim slučajevima, ako je to moguće, pisarnica o tome odmah obaveštava pošiljaoca.

Uz primljeno pismo priložiće se omot u svim slučajevima, kada datum predaje pošti može biti od važnosti za računanje rokova (žalba, konkurs i sl.) ili kad se iz samog pisma ne može utvrditi mesto odakle je poslato i ime pošiljaoca, a ti podaci su označeni na omotu.

Ako je u jednom omotu prispelo više pisma, uz koje bi trebalo priložiti omot, on se prilaže uz jedno pismo, a na ostala stavlja se broj upisnika pod kojim je zavedeno pismo uz koje je priložen omot (Omot uz I. 137/10).

Ako se u omotu nađe pismo upućeno drugom sudu ili organu, pismo se na najpogodniji način dostavlja onome kome je upućeno. Ovakvo pismo ne zavodi se u upisnik, već se evidentira u posebnoj evidenciji.

Ako je uz pismo priložena dostavnica, na njoj će se potvrditi prijem stavljanjem datuma, potpisa i službenog pečata i odmah vratiti pošiljaocu.

Član 160.

Kad je datum poštanskog žiga na omotu nečitak pa se ne može sa sigurnošću utvrditi dan predaje pošiljke, zatražiće se izveštaj od pošte, ako se na drugi način ne može utvrditi blagovremenost.

Ako su omoti primljeni oštećeni ili postoji sumnja o neovlašćenom odnosno zlonamernom otvaranju, pošiljka se otvara u prisustvu dvoje zaposlenih u sudu. Nedostaci i nepravilnosti utvrđeni prilikom otvaranja pošiljke konstatuju se zabeleškom (npr. ako pismenu nedostaju prilozi, staviće se: "primljeno bez priloga", ako nedostaju samo pojedini prilozi, navodi se njihov naziv).

3. Postupak s pismenima koja podležu taksiranju

Član 161.

Zaposleni koji prima pisma može staviti opomenu za plaćenje takse na primljeno pismo samostalno.

4. Stavljanje zabeleške o prijemu pisma (prijemni štambilj)

Član 162.

Na svaki primerak pisma dostavljenog sudu stavlja se zabeleška o prijemu (štambiljem ili na drugi pogodan način).

Otisak prijemnog štambilja stavlja se, po pravilu, na prvu stranu u sredini gornjeg dela pisma. Ako tu nema dovoljno mesta otisak se stavlja na pogodno mesto prve strane, a ako to nije moguće, na poledini u gornjem levom uglu. Ako su obe strane pisma u celini ispunjene tekstom, otisak prijemnog štambilja stavlja se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pečatom, ili se prilaže odgovarajući obrazac štambilja.

Na ostale primerke pisma stavlja se štambiljem skraćena zabeleška o prijemu pisma, ili se prilaže odgovarajući obrazac štambilja.

Stranka koja pismo predaje sudu može tekst prijemnog štambilja sa svim potrebnim podacima unapred odštampati na samom pismenu. Zaposleni na prijemu proverava da li su svi podaci tačno upisani i to svojim potpisom potvrđuje.

5. Raspoređivanje primljenih pisma

Član 163.

Primljena pismena razvrstavaju se prema oznakama iz upisnika.

Pismena hitne prirode dostavljaju se pisarnici odmah.

Pismena koja se odnose na javne knjige predaju se odmah vodiocu javne knjige.

Pismena koja su vezana za rok i pismena sa važnim ispravama, sređuju se i predaju odvojeno.

Na pismena za pojedine vrste postupaka stavljaju se i oznake propisane posebnim propisima.

Pismenima primljena u sudskoj jedinici, razvrstavaju se na način utvrđen u st. 1. do 5. ovog člana.

Ako neko od primljenih pismena nije moguće rasporediti, pismeno će se zvesti u upisnik sudske uprave i predati predsedniku koji će izvršiti raspoređivanje.

Sa pismenima primljenim preko vojne jedinice, kazneno-popravne ustanove ili slične ustanove, postupa se u skladu sa članom 162. ovog poslovnika, s tim da se kao dan prijema označava dan, mesec i godina kada je pismo predato ustanovi.

Član 164.

Ako se uz pismo prime predmeti, novac, vrednosni papiri ili dragocenost, to će se označiti pri vrhu pisma crvenom olovkom oznakom : "Depozit" i dalje postupati, u skladu sa propisima o finansijsko-materijalnom poslovanju suda.

6. Osnivanje predmeta

Član 165.

Upravitelj pisarnice, odnosno šef odseka, deli primljena pismena zaposlenima koji su rasporedom određeni za obavljanje pojedinih poslova u pisarnici.

Primljena i raspoređena pisma zavode se u odgovarajući upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primljena, ako se tim pismenom osniva nov predmet. Telegrami, pisma sa određenim rokovima, kao i druga hitna pisma dostavljaju se odmah nadležnom odeljenju.

Ako se pismenom primljenim u sudskoj jedinici pokreće postupak, pismo se, po pravilu, zavodi u odgovarajući upisnik u sedištu suda, na osnovu podataka iz evidencije pisma primljenih u sudskoj jedinici.

Prilikom osnivanja predmeta u elektronskoj formi, predmetu se može dodeliti jedinstveni sudski broj predmeta (JSBP).

Član 166.

Sudski broj predmeta sastoji se od oznake upisnika, rednog broja predmeta i poslednja dva broja godine pisma zavedenog u upisnik (npr. K 70/10).

Predmet po kome se postupa u sudskoj jedinici, odnosno odeljenju izvan sedišta suda označava se rimskim brojem ispred oznake upisnika. Rimski broj predmeta određuje se prema redosledu sudske jedinice odnosno odeljenja izvan sedišta suda određenom posebnim zakonom (npr. Osnovni sud u Smederevu, sudska jedinica Kovin I P 70/10).

Sudski broj predmeta sadrži arapski broj koji označava sudiju - predsednika veća kome je predmet dodeljen u rad, koji se nalazi ispred oznake upisnika, ako se po predmetu postupa u sedištu suda (npr. 1 K 70/10).

Ako se po predmetu postupa u sudskoj jedinici, odnosno u odeljenju izvan sedišta suda, rimski i arapski broj pre oznake upisnika, odvajaju se povlakom (npr. I-1 K 70/10).

Kada je sudski broj predmeta promenjen, iza novog broja predmeta dodaje se u zagradi i godina u kojoj je podnet inicijalni akt (npr. I-1 K 70/10 (2008)).

6a Označavanje starih predmeta

Član 166a

Sudska pisarnica posebno označava stare predmete prema datumu inicijalnog akta, štambiljima propisanim članom 345. ovog poslovnika, pod rednim brojem: 36. stari predmet, 37. hitno - stari predmet i 38. naročito hitno - stari predmet, na sledeći način:

- omot spisa predmeta koji po datumu inicijalnog akta traje preko tri godine u levom gornjem uglu označava štambiljem pod brojem 36. stari predmet;
- omot spisa predmeta koji po datumu inicijalnog akta traje preko pet godina u levom gornjem uglu označava štambiljem pod brojem 37. hitno-stari predmet;
- omot spisa predmeta koji po datumu inicijalnog akta traje preko 10 godina u levom gornjem uglu označava štambiljem pod brojem 38. naročito hitno-stari predmet.

Tekst overe dat je na posebnom obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poslovnika i čini njegov sastavni deo (Štambilj broj 25 - Apostille).

Član 167.

U prekršajnim sudovima, omoti spisa označavaju se na vrhu omota poprečnom linijom širine 2 cm po dužini omota, sledećim bojama:

- crvenom, za prekršaje iz oblasti saobraćaja,
- crnom, za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira,
- plavom, za zahteve inspeksijskih organa,
- ljubičastom, za maloletnike prema kojim se vodi prekršajni postupak,
- zelenom, za predmete deviznih, carinskih i drugih finansijskih prekršaja,
- žutom, za drugostepene predmete upravnih organa i sl.

Član 168.

Ako se u toku postupka nastavi vođenje predmeta pod oznakom drugog upisnika ili se izmeni oznaka predmeta istog upisnika, ranija oznaka na omotu precrtava se, a ispod nje upisuje se nova.

Ako se promeni sud, precrtava se naziv toga suda i stavlja se naziv novog suda.

Nova oznaka predmeta stavlja se u popis spisa prema času kada je oznaka izmenjena.

Na nova pismena označena ranijim brojem predmeta stavlja se novi broj, a podbrojevi listova vode se dalje redom.

7. Popis spisa

Član 169.

Prilikom osnivanja predmeta upisničar uvodi u popis spisa prvo pismo na osnovu koga je predmet osnovan i označava broj listova. Hronološki se uvode u popis i označavaju listovi i druga pisma. Pisma, koja su primljena ili sačinjena za vreme dok se predmet nalazi u pisarnici, tu se i zavode u popis, a ona koja su primljena dok se predmet nalazi u veću, odnosno kod sudije pojedinca, popis spisa unosi zapisničar.

U popis spisa unose se pisma po redu prijema. Redni broj popisa označava se na samom pismenu (podbroj). Pojedina rešenja suda doneta na samom pismenu, koje je uvedeno u popis spisa, ne dobijaju podbroj.

Listovi spisa označuju se tekućim brojem crvenom olovkom u desnom gornjem uglu od broja 1 i dalje, bez obzira na podbroj. Broj lista upisuje se i u odgovarajuću rubriku popisa spisa.

U popis spisa se po odobrenju postupajućeg sudije neće uneti razni izveštaji i drugi dopisi koji su bez značaja za tok postupka, već će se odložiti u pomoćni spis.

Vraćene dostavnice, odnosno povratnice za lično dostavljanje po kojima su dostavljene odluke, unose se kao prilog pod rednim brojem odluke na koji se odnose i lepe se neposredno iza odluke. Dostavnice odnosno povratnice označavaju se u gornjem desnom uglu crvenom olovkom malim slovima.

8. Združivanje

Član 170.

Pisma koja se odnose na predmete u toku združuju se s tim predmetima.

Kada se primeti da se radi o stvarima koje treba spojiti radi sprovođenja jedinstvenog postupka, upisničar obaveštava o tome upravitelja pisarnice, a ovaj nadležnog sudiju.

Član 171.

Pisma se ulažu u omot spisa i lepe redom kojim su uvedena u popis spisa tako da pismo ranijeg datuma bude iznad pisma kasnijeg datuma. Izuzetno, zahtev za sprovođenje istrage i optužnica lepi se, ispred ostalih spisa bez obzira na datum prijema, što se konstatuje u primedbi popisa spisa.

Zaposleni koji unose pisma u popis dužni su da ih odmah zalepe.

Za lepljenje pisma služi umetak koji se ulaže u popis spisa koji ima više listića.

Za svaki listić lepi se samo jedan list pisma. Ako uz pisma ima priloga prethodno će se međusobno spojiti.

Kada se upotrebe svi listići jednog umetka, ulaže se drugi umetak koji se kanapom spaja sa prvim.

Prilozi, koji se zbog obima ne mogu uložiti u spise drže se odvojeno. O tome se u predmetu sačinjava zabeleška.

Član 172.

Sve sudije i zaposleni koji postupaju po predmetu, bez obzira na to da li rade u pisarnici ili veću, staraju se da se sa predmetima pažljivo rukuje i da pisma budu uvek propisno sređena i zalepljena. Tekstovi se ne smeju podvlačiti, šarati i po njima pisati primedbe.

Sud kome je dostavljen nesređen predmet, vratiće ga sudu od koga je predmet primljen radi sređivanja.

9. Predaja predmeta i pisma u rad

Član 173.

Pisarnica predaje predmete u rad nadležnom veću, odnosno sudiji pojedincu i službama, ukoliko se radnja ne izvršava u pisarnici. Predmeti hitne prirode predaju se odmah i preko reda.

Predaja predmeta sudiji, sudijskom pomoćniku, daktilobirou, drugim službama u sudu i vraćanje pisarnici, evidentira se u upisniku običnom olovkom u rubrici za kretanje predmeta, odnosno u rubrici za primedbe, ako u upisniku ne postoji rubrika za kretanje predmeta.

Kretanje predmeta može se voditi u posebnim karticama ili na drugi pogodan način u pisarnici suda.

Ako je u radu suda uvedeno elektronsko upravljanje predmetima, evidencija i kretanje predmeta vodiće se u poslovnom softveru za upravljanje predmetima.

Zahtev za izuzeće ili isključenje sudije odmah se predaje predsedniku.

Član 174.

O primljenim predmetima u veću i kod sudije pojedinca vodi se evidencija o zaduženju sudije - predsednika veća u posebnim karticama ili elektronskim putem.

Član 175.

O predaji predmeta i pismena iz pisarnice sudiji, odnosno službi vodi se posebna evidencija.

10. Deponovanje generalnog punomoćja

Član 176.

Generalno punomoćje deponuje se za upotrebu u jednom sudu.

Kada se punomoćnik stranke poziva na generalno punomoćje, koje se nalazi u spisima sudske uprave tog suda, pisarnica će, pre dostavljanja predmeta sudiji, proveriti da li je predmetu priložen prepis punomoćja, kao i da li takvo punomoćje postoji, odnosno da nije opozvano. To će se konstatovati u predmetu uz navođenje poslovnog broja pismena uz koje je priložen izvornik punomoćja, odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomoćje.

Ukoliko je u rad suda uveden poslovni softver za upravljanje predmetima, evidencija o deponovanom punomoćju može se voditi na taj način.

XIV GLAVA

RAD U VEĆU I KOD SUDIJE POJEDINCA

1. Redosled rešavanja predmeta

Član 177.

Predmeti se rešavaju po redu prijema. U hitnim ili drugim opravdanim slučajevima od ovog reda se može izuzetno odstupiti.

Prvenstveno se uzimaju u rad predmeti koji se po zakonu smatraju naročito hitnim ili hitnim, a zatim predmeti koji zbog okolnosti slučaja zahtevaju hitno postupanje.

U krivičnom postupku prvenstveno se uzimaju u rad predmeti u kojima se neko lice nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne, odnosno u kojima je neko lice udaljeno sa dužnosti ili mu je privremeno zabranjeno vršenje određene delatnosti.

2. Zakazivanje

Član 178.

Predsednik veća, odnosno sudija pojedinac odmah određuje dan i čas ročišta, ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku.

Ročište se zakazuje tako da se obezbedi dovoljno vremena da se izvedu svi predloženi dokazi (koncentracija dokaza). Za više predmeta ne mogu se zakazati ročišta u isto vreme.

Prilikom pozivanja lica na ročište vodi se računa o saobraćajnim i vremenskim prilikama, udaljenosti mesta prebivališta ili boravišta lica koja se pozivaju, mestu preduzimanja sudske radnje i drugim okolnostima radi blagovremenog dostavljanja.

Ako stranka ima u sudu veći broj predmeta, sud će nastojati da predmete zakazuje istog dana (grupisanje predmeta).

Ročišta za koja se pozivi i zamolnice dostavljaju u inostranstvo, zakazuju se tako da ima dovoljno vremena da se po njima postupi.

Član 179.

Prvenstveno se zakazuju ročišta u postupcima koji su po prirodi ili po zakonu naročito hitni, odnosno hitni, postupcima iz Programa za rešavanje starih predmeta, kao i u postupcima koji duže traju.

Ročišta se zakazuju najmanje tri dana u nedelji sa što većim brojem predmeta u jednom sudećem danu, a u danima kada se ne sudi, predsednik veća odnosno sudija pojedinac izrađuje donete odluke, proučava spise i vrši sve potrebne pripreme za naredna ročišta.

U sudovima u kojima postoji poslovni softver za upravljanje predmetima, evidentiraju se zakazana ročišta, odnosno pretresi i evidencija pozvanih lica.

Član 180.

Pozivi se pišu samo ukoliko postoji dostavna naredba o zakazivanju ročišta (u daljem tekstu: D-na). D-na mora biti jasna, potpuna i sadržati: lično ime, zanimanje, naziv pravnog lica i sedište, adresu lica koje se poziva, dan i tačno naznačenje šta se i kome dostavlja, a po potrebi i bliže podatke (npr. nadimak, ime jednog od roditelja, matični broj pravnog lica, JMBG i sl.).

Za D-na i naredbe kojima se zakazuju ročišta mogu se koristiti odgovarajući štambilji ili obrasci. U naredbi se označava koja se pismena imaju dostaviti.

U D-na sudija određuje kome će se, na koji način i preko koga će se izvršiti dostava.

Ako se zamolnicom zahteva pribavljanje izveštaja ili šta drugo, odrediće se od koga se i šta zahteva, ko su stranke u postupku i u vezi sa kojom vrstom predmeta.

Član 181.

Ročište na kojem se traži izuzeće, odnosno isključenje sudije, ako zahtev ne bude odbačen, prekinuće se i nastavak zakazati odmah, a najkasnije nakon poslednjeg

ročišta istog dana. Pošto se sudija izjasni o navodima zahteva, predmet se iznosi predsedniku, koji će o zahtevu odmah odlučiti.

Prisutnim licima obuhvaćenim tom odlukom, sud će saopštiti da dođu određenog dana i časa, kao i da im saopštenje zamenjuje poziv. Saopštenje se konstatuje u zapisniku.

Član 182.

Sva zakazana ročišta predsednik veća, odnosno sudija pojedinac unosi u svoj Poslovni dnevnik ili rokovnik po datumima. Na isti način postupa se i u pogledu određenih rokova.

3. Zapisnici

Član 183.

O radnji preduzetoj u toku postupka na ročištu, o važnijim izjavama i saopštenjima koje stranke ili drugi učesnici daju van ročišta, kao i o ostalim radnjama suda kad je to posebnim propisima određeno, sastavlja se zapisnik.

U pogledu oblika i načina pisanja i potpisivanja zapisnika shodno se primenjuju odredbe člana 125a do 125d ovog poslovnika.

Član 184.

Kad po zakonu nije nužno sastavljanje zapisnika, može ga zameniti službena beleška u kojoj se označava obavljena službena radnja, datum i mesto izvršenja. Ovo naročito važi za primanje manje važnih izjava ili podataka od stranaka ili za razna saopštenja strankama.

Službenu belešku potpisuje sudija ili zaposleni koji ju je sastavio. Ako beleška sadrži izjavu stranke ili saopštenje učinjeno stranci koja je prisutna i ona će se potpisati.

Član 185.

O svakoj sednici veća koje odlučuje van glavnog pretresa ili rasprave vodi se evidencija u knjizi sednica veća, koja sadrži: oznaku veća, datum održane sednice, lično ime predsednika, članova veća i zapisničara, koji je od članova veća bio izvestilac, da li su sednici prisustvovala stranke, kakvi su predlozi stavljeni na sednici ili pismeno upućeni, oznaku predmeta o kome je rešavano, o kakvom se i o čijem zahtevu se odlučivalo i kakva je odluka koja je doneta. Odluka se označava u najkraćem obliku ("presuda", "rešenje potvrđeno", "ukinuto", "preinačeno", "prigovor odbijen").

Ovu evidenciju potpisuju predsednik veća i zapisničar.

4. Zapisnik o većanju i glasanju

Član 186.

Zapisnik o većanju i glasanju nakon završene glavne rasprave ili pretresa sastavlja se na posebnom listu na kome se označuje: "Zapisnik o većanju i glasanju od...", u desni ugao stavlja se oznaka predmeta, podbroj zapisnika pretresa ili ročišta i na kraju se koverat pečati.

Omot sa zapisnikom o većanju i glasanju lepi se u predmet po kome je odlučivano, pečati i pripaja zapisniku o pretresu ili ročištu.

Sud koji je odlučivao o pravnom leku van ročišta, sastavlja zapisnik o većanju i glasanju i zadržava ga u svom predmetu.

Član 187.

Kad se umesto zapisnika o većanju i glasanju sačinjava beleška, ona sadrži dan većanja, ime predsednika i članova veća, ime sudije izvestioca, kao i oznaku da je odluka doneta jednoglasno.

Beleška o većanju i glasanju sastavlja se na listu izvornika odluke ispod teksta na kome se označava: "beleška o većanju i glasanju od ...", a u desni ugao stavlja se oznaka predmeta, podbroj zapisnika pretresa ili ročišta i na kraju belešku potpisuju svi članovi veća i zapisničar.

Ako odluka nije doneta jednoglasno, sastavlja se zapisnik o većanju i glasanju, uz koji se prilaže izdvojeno mišljenje člana veća i ulaže u omot sa zapisnikom.

5. Odluke za druga postupanja

Član 188.

O svim radnjama koje pisarnica izvršava, sudija izdaje odluku (naredbu, nalog i sl.) koja mora biti jasna i sadržati sve potrebne podatke na osnovu kojih pisarnica može brzo postupiti.

Ako se radi o zamolnicama i drugim zahtevima složenije i obimnije sadržine sudija je dužan da izradi izvornik.

Član 189.

U odluci kojom se određuje ročište sudija određuje rok predevencije, a u odlukama za dostavljanje ili drugo postupanje, rok evidencije.

Datum ovih rokova beleži se u odgovarajuću rubriku u donjem desnom uglu naslovne strane omota spisa.

Član 190.

Odluke kojima se određuju ročišta, kao i odluke za dostavljanje i druga postupanja izrađuju se, po pravilu, na pismenu povodom koga se takva odluka donosi (tužba, odgovor na tužbu, zapisnik i sl.). Ako na pismenu nema slobodnog prostora ili bi se pisanjem učinio nerazumljivim tekst pismena, dodaje se čist list koji se spaja sa pismenom.

6. Ostali rad u veću

Član 191.

Predmeti dodeljeni u rad veću, odnosno sudiji pojedincu mogu se zadržati u veću samo ukoliko je potrebno da se donese odgovarajuća odluka, vodeći računa o propisanim rokovima.

Predmeti u kojima je odloženo ročište, po postupanju zapisničara, vratiće se odmah u pisarnicu. Predmeti u kojima je zaključena rasprava odnosno pretres ostaju kod

sudije radi izrade odluke, a zapisničar u veću na listi suđenja pored broja predmeta unosi oznaku da je rasprava ili pretres zaključen.

U sudovima u kojima je u upotrebi poslovni softver za upravljanje predmetima, zapisničar unosi podatak sa liste suđenja.

Presude i druge odluke diktiraju se u diktafon ili se izrađuju korišćenjem IKT.

Ako u sudu nije organizovan rad sa diktafonom, sudijama se obezbeđuje daktilograf za izradu presuda i drugih odluka.

Odluke unete u diktafon preneće se u štampanu formu korišćenjem IKT ili pisaćom mašinom najkasnije u roku od sedam dana od predaje snimka. Otkucani tekst pregleda sudija koji je odluku izdiktirao i potpisuje prvi primerak (izvornik).

Član 192.

Pismeno izrađene odluke dostavljaju se pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju primeraka prepisa, sa uputstvom za njihovu dostavu.

Uputstvom se određuje i da li pisarnica predmet drži u predevidenciji ili evidenciji, ili da izvrši spajanje sa nekim drugim predmetom, kao i sve drugo što bi trebalo učiniti u interesu pravilnog rada po donetoj odluci.

Ako odluka nije saopštena strankama na ročištu sud je vezan za svoju odluku kada je otpremljena iz suda.

Član 193.

Po predmetima hitne prirode (pritvor i sl.), odluke se donose odmah, vodeći računa o prirodi stvari i propisanim rokovima postupka.

Po tužbama, predlozima za izvršenje i drugim predlozima koji se mogu brzo rešiti, donosi se odluka i predaje pisarnici po pravilu istog dana kad su ti podnesci primljeni, pri čemu bi trebalo imati u vidu propise o prvenstvu rešavanja.

Predmeti po kojima su održana ročišta i po kojima je doneta odluka za dalje postupanje, vraćaju se pisarnici istog, a najkasnije sledećeg dana, radi razvođenja po upisnicima i postupanja po odluci.

Član 193a

Ako se spisi predmeta dostavljaju drugostepenom sudu na odlučivanje o pravnom leku na odluke kojima se ne okončava postupak, kojima se postupak ne prekida ili se sa postupkom ne zastaje i ne postoje druge smetnje da se sa prvostepenim postupkom nastavi, formiraće se pomoćni spis.

Pomoćni spis se formira od prepisa pismena koji čine osnovni spis.

Na omotu pomoćnog spisa stavlja se oznaka: „POMOĆNI SPIS” i na njega se prenose i posebne oznake koje se odnose na taj predmet.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na predmete u kojima u prvom stepenu odlučuje sudija pojedinač.

XV GLAVA

RAD U VEĆU DRUGOSTEPENIH SUDOVA

Član 194.

Sudija izvestilac izrađuje pisani referat u složenijim predmetima. Nacrt odluke izrađuje na zahtev članova veća i dostavlja pre održavanja sednice veća radi pripreme za sednicu, a u drugim predmetima na zahtev predsednika veća.

Veće može odrediti da pored sudije izvestioca u pripremi referata učestvuje i drugi član veća.

Član 195.

Prilikom donošenja odluke, veće procenjuje da li se usvojeno pravno stanovište upisuje u evidenciju sudske prakse. Prilikom evidentiranja se shodno primenjuju odredbe ovog poslovnika koje uređuju praćenje sudske prakse.

Član 196.

Ako veće prilikom odlučivanja nađe da bi zakon ili drugi propis koji se primenjuje trebalo menjati, sastavlja predlog koji dostavlja predsedniku odeljenja u čiji sastav ulazi veće.

Ako veće nađe da bi se po pravnom pitanju o kome rešava trebalo utvrditi pravno shvatanje radi obezbeđenja jedinstvene primene propisa, obaveštava o tome predsednika odeljenja i zastaje sa radom na predmetu dok se ovo pitanje ne raspravi u sednici odeljenja, odnosno sednici svih sudija.

Član 197.

Dok sudska odluka ne bude otpremljena iz suda o stvari se može ponovo odlučivati, ali samo u istom sastavu veća.

Član 198.

Pismeno izrađena sudska odluka dostavlja se zajedno sa predmetom i analitičkim listom odeljenju pisarnice.

Na izvornik sudske odluke stavlja se D-na za ekspediciju.

Član 199.

Kad odeljenje sudske prakse nema primedbe, pismeno izrađena sudska odluka se predaje pisarnici radi prepisa i otpravljanja.

Ako odeljenje sudske prakse smatra da je veće odstupilo od prakse suda i da treba ujednačiti sudsku praksu zbog postojanja različitih odluka, vratiće predmet veću sa pisanom obrazloženom primedbom i suprotnom odlukom, u roku od sedam dana od dana prijema predmeta u odeljenje sudske prakse.

Ako odeljenje sudske prakse smatra da zbog neujednačene prakse nižestepenih sudova treba obezbediti jedinstvenu primenu propisa, dostavlja pisano obaveštenje predsedniku odeljenja u čijoj je nadležnosti primena propisa radi usvajanja odgovarajućeg pravnog shvatanja.

Član 200.

Ako odeljenje sudske prakse pisanom obrazloženom primedbom ukaže da se u donetoj odluci odstupilo od prakse suda, predsednik veća ponovo iznosi predmet na

sednicu veća. Ako veće ne promeni odluku, predmet se upućuje predsedniku odeljenja radi iznošenja na sednicu odeljenja, odnosno sednicu svih sudija.

Ako sednica odeljenja većinom glasova sudija odeljenja, odnosno sednica svih sudija većinom glasova sudija odluči da se u odluci odstupilo od prakse suda, vratiće predmet veću radi preispitivanja odluke.

Ako veće pri ponovnom odlučivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odeljenja, sporno pitanje iznosi se na sednicu svih sudija.

Član 201.

O svakoj sednici vodi se evidencija u posebnoj knjizi sednica veća, u kojoj se upisuju podaci o datumu sednice, sastavu veća, predmetu sa oznakom broja upisnika i imena stranaka, pravnom sredstvu povodom koga se odlučuje i o kratkom sadržaju odluke.

U veću se vodi knjiga kretanja spisa u koju se beleži prijem spisa u veću, predaja sudiji izvestiocu, odeljenju sudske prakse i sl.

Član 201a

Sednice veća drugostepenih sudova održavaju se najmanje jednom nedeljno, a u hitnim predmetima sednice se održavaju bez odlaganja.

Predsednik veća, kada je to neophodno, može odrediti najmanji broj dana u nedelji za održavanje sednica veća.

XVI GLAVA

RAD PISARNICE TOKOM TRAJANJA POSTUPKA

1. Opšte odredbe

Član 202.

Stranka i drugo lice pozivaju se na ročište korišćenjem odgovarajućeg obrasca (poziv) prema vrsti predmeta i svojstvu. Svako lice se poziva posebno.

Pozive popunjavaju zaposleni u daktilobirou ili veću.

Na poziv se mora upisati broj predmeta, kao i lično ime sudije. Poziv potpisuje sudija, a za tačnost otprevka odgovara upravitelj pisarnice, odnosno šef odseka ili zaposleni koji je poziv popunio.

Pozivu se prilaže odgovarajući omot sa povratnicom, odnosno dostavnica, koji moraju biti jasno i potpuno ispunjeni.

Na povratnici, odnosno dostavnici, u gornjem desnom uglu ispod oznake predmeta stavlja se rok evidencije i predevencije.

Član 203.

Odluke se dostavljaju pisarnici radi razvođenja kroz upisnik u koji upisničar unosi podatke vezane za odluku i raspoređuje ih zaposlenima koji dalje postupaju po njima. Na izvornik odluke stavlja se otisak štamblja beleške o otpremanju. Predmet se odlaže u evidenciju do vraćanja dostavnica i povratnica o prijemu odluke i isteka roka za žalbu. Blagovremenost žalbe ceni sudija, a pisarnica dalje postupa po njegovoj

naredbi (dostavlja žalbu na odgovor i ostala pismena vezana za odluku). Po završetku ovih radnji predmet se dostavlja višem sudu na odluku.

Kada je odluka doneta u sudskoj jedinici, odnosno u odeljenju izvan sedišta suda, podaci iz stava 1. ovog člana dostavljaju se u sedište suda radi razvođenja kroz glavni upisnik (Obrazac br. 169).

Odredba stava 2. ovog člana primenjuju se i na dostavljanje podataka osnovnom sudu o drugim preduzetim radnjama u sudskoj jedinici, odnosno odeljenju izvan sedišta suda.

Član 204.

Razvođenje u upisniku vrši upisničar, a u sudovima sa većim obimom poslova i drugi zaposleni u pisarnici određeni raspodelom poslova, pod nadzorom šefa odseka.

Razvođenje se vrši tako što se upisuju datumi ročišta, datum i vrsta donetih odluka, izrečene sankcije, vaspitne i druge mere, stavljaju oznake konačnog rešenja i dr.

U odgovarajućoj rubrici ili ako takve rubrike nema - u rubriku za primedbe upisnika, upisuje se datum roka predevicije i evidencije, podaci o kretanju predmeta u sudu i van suda, tako da se iz upisnika može videti gde se predmet nalazi i u kom je stadijumu postupak.

2. Pisanje, prepisivanje i sravnjivanje

Član 205.

Zamolnice, nalozi strankama i drugi akti, pišu se u dva primerka, od kojih jedan ostaje u predmetu. Ako je odlukom zatraženo da se neka radnja obavi zamolnim putem i data potpuna sadržina zamolnice, odnosno naloga, izradiće se samo jedan primerak.

Zamolnice, kojima se od sudova, organa ili ustanova traže izveštaji, obaveštenja ili preduzimanje određenih radnji po pojedinim predmetima, potpisuje sudija.

Član 206.

Ako odluka ili drugo pismo koje bi trebalo sačiniti korišćenjem IKT nije tako i sastavljeno, predaje se daktilobirou na prepis.

Za sačinjavanje pismena korišćenjem IKT koristi se po pravilu hartija formata A4.

Član 207.

Prepis je ponovno kucanje ili štampanje sačuvanog teksta korišćenjem IKT.

Prepisi se izrađuju u dovoljnom broju primeraka prema odluci za dostavljanje.

Član 208.

Svi prepisi pažljivo se sravnjuju sa izvornikom.

Sravnjenje, po pravilu, obavljaju zaposleni koji su za to određeni. Kada tekst sravne, zaposleni stavljaju datum i svoj potpis u odgovarajuću rubriku štamblja.

Za sve prepise skraćenog izvornika odluke, sravnjivanjem teksta se utvrđuje da li se svi primerci prepisa slažu sa skraćenim izvornikom.

3. Otpremanje i dostavljanje pismena

Član 209.

Odluke i druga pismena otprema zaposleni određen za to godišnjim rasporedom poslova. U sudovima sa većim obimom poslova, može se organizovati posebna organizaciona jedinica za ekspediciju pošte.

Pismena preuzeta za otpremanje moraju biti otpremljena istog dana. Pismena hitne prirode otpremaju se prvom poštom ili po sudskom dostavljaču odmah po prijemu. Pismena primljena posle zaključenja dostavnih knjiga, ako nisu hitna, otpremaju se narednog radnog dana.

Na primerku koji ostaje u sudu ili ispod D-na, stavlja se otisak otpremnog štambilja, datum otpreme i potpis zaposlenog koji otprema poštu, sa naznačenjem koliko se dostavnica, omota i drugih pismena otprema, kao i način otpremanja, a zatim predmet vraća pisarnici, radi razvođenja i stavljanja predmeta u rok predevidecije ili evidencije.

Član 210.

Pošiljke koje se otpremaju poštom, razvrstavaju se u tri grupe: obične, preporučene i sa povratnicom i tim redom se upisuju u dostavnu knjigu za poštu, koja služi kao evidencija o otpremi.

Član 211.

Ako je potreban dokaz o prijemu, prepis odluke ili pismeno stavlja se u omot sa povratnicom, ako se dostavlja poštom, a ako se dostavlja na drugi način - u dostavnicu.

Na omotu sa povratnicom i na dostavnici označava se lično ime i adresa primaoca, vrsta odluke, sudski broj predmeta, rok predevidecije ili evidencije za pismeno koje se dostavlja.

Kada se dostavlja poziv za ročište, na povratnicu odnosno dostavnicu, iznad teksta, stavlja se datum roka predevidecije, a u ostalim slučajevima datum roka evidencije.

Obična kratka obaveštenja strankama dostavljaju se u omotu bez povratnice ili dostavnice.

Član 212.

Dostava sudskih pismena strankama i drugim učesnicima u postupku vrši se u skladu sa odredbama procesnih zakona, po uputstvu uz obrasce za dostavu pismena, u prilogu Sudskog poslovnika.

Sudska pismena se dostavljaju neposredno u sudu, putem pošte, drugog pravnog lica registrovanog za dostavljanje pismena, policije, po sudskom dostavljaču ili na drugi način u skladu sa posebnim zakonom.

Dostavljač dostavlja pismeno licu kome se dostavljanje ima izvršiti, svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od 7 do 22 sata. U drugo vreme i na drugom mestu, dostavljanje se može izvršiti na osnovu posebne odluke suda, odnosno naloga sudije koji je dostavljač na zahtev primaoca dužan da pokaže.

U slučaju sumnje, sudski dostavljač može tražiti od lica koja se zateknu na mestu na kome bi dostavu trebalo izvršiti da dokažu svoj identitet. Ukoliko ta lica odbiju da pruže dokaz o identitetu, sudski dostavljač može zatražiti pomoć policije radi utvrđivanja njihovog identiteta.

Dostavljač je dužan da pokaže službenu legitimaciju na zahtev lica kome se dostavljanje vrši i obavezan je da je nosi u vreme dostave.

Član 213.

Sudska pismena javnom tužiocu u mestu suda dostavljaju neposredno zaposleni u sudu.

Član 214.

Licu koje se zatekne u sudu, pismo se može uručiti ako je lično poznato zaposlenom u sudu ili ako se na verodostojan način može utvrditi njegov identitet.

Advokatima i drugim licima kojima se često dostavljaju pismena, može se dozvoliti da ih svakog dana primaju neposredno u sudu. Zaposleni u sudu redovno proverava da li ova lica preuzimaju pismena, a ukoliko ih ne preuzmu u roku od tri dana - dostaviće im se kao i drugim strankama.

Član 215.

Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju bez dostavnice evidentiraju se u dostavnu knjigu za mesto uručenja i knjigu zaduženja zaposlenih u sudu pismenima za dostavu.

Neuručena pismena vraćaju se odmah pisarnici uz označenje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvršeno, a zaposleni se razdužuje u dostavnoj knjizi.

Član 216.

Pismena koja zaposleni u sudu dostavljaju uz dostavnicu evidentiraju se u knjizi zaduženja zaposlenih primljenim pismenima za dostavljanje.

Dostavnice o izvršenoj dostavi i neuručeni pozivi i druga pismena vraćaju se odmah sudu uz navođenje razloga zbog kojih dostavljanje nije izvršeno, a zaposleni se razdužuje u knjizi zaduženja.

Član 216a

Dostavljanje se u skladu sa posebnim propisima može vršiti i elektronskim putem i smatra se izvršenim pod uslovom da je moguće obezbediti povratni podatak da je lice primilo pismo.

Dostavljanje iz stava 1. ovog člana vrši se sa adrese elektronske pošte koja je od suda određena za dostavljanje elektronskim putem.

Potvrda o prijemu pismena dostavljenog elektronskim putem predstavlja odštampani elektronski zapis o danu i času kada je uređaj za elektronski prenos podataka zabeležio da je pismo poslato primaocu, naziv pošiljaoca i naziv pismena.

Član 216b

Odredbe o dostavljanju iz člana 216a, ne primenjuju se u slučajevima kada su zakonom propisana pravila o ličnom dostavljanju.

4. Postupanje po predmetima vezanim za rok

Član 217.

Predmeti po kojima je postupak u toku drže se, po pravilu, u pisarnici u rokovniku ročišta i rokova, osim predmeta koje treba u toku dana dostaviti većima, kao i predmeta koji su dati na prepis odnosno savnjivanje ili otpremanje zaposlenima u pisarnici.

Kod sudije se mogu nalaziti samo predmeti izneti radi suđenja, predmeti po kojima je u toku izrada odluka i predmeti koji su izneti radi određivanja ročišta ili donošenja odluka za druga postupanja.

Evidenciju o tome gde se i u kom stadijumu postupka nalaze pojedini predmeti vodi pisarnica suda, a u sudskoj jedinici odnosno odeljenju izvan sedišta suda, zaposleni određen godišnjim rasporedom poslova, stavljanjem zabeleške o kretanju predmeta u odgovarajuću rubriku upisnika, kada takva rubrika postoji, odnosno u rubrici primedbi upisnika.

Zabeleška o kretanju predmeta vodi se tako da se uvidom u odgovarajući upisnik vidi gde je predmet, a iz ostalih upisa i u kom se stadijumu postupka nalazi.

Zabeleška o kretanju predmeta se može upisati i na kartici.

Zabeleška mora biti jasna, tako da se bez teškoća može videti evidencija o kretanju predmeta.

Posebno se evidentiraju predmeti koji se nalaze kod sudije duže od mesec dana i o tome obaveštava sekretar suda.

5. Rokovnik i ročišnik

Član 218.

Predmeti po kojima su određena ročišta ili rokovi, drže se u pisarnici u rokovniku predmeta, zatvorenom ormanu podeljenom na pregrade koje su posebno obeležene brojevima od 1. do 31, pod ključem, odnosno u zaključanoj prostoriji.

Predmeti se stavljaju u odgovarajuću pregradu prema datumu roka, odnosno predevicije i evidencije, bez obzira na mesec i godinu, sređeni po rednim brojevima oznake predmeta, prvo za tekuću, a zatim za raniju godinu.

U sudovima sa većim obimom poslova postoji, prema potrebi, poseban orman za rokove (rokovnik), a poseban za ročišta (ročišnik).

Datum ročišta i rokovi, upisuju se u upisnik, ročišta u određenu rubriku.

6. Evidencija i predevicija

Član 219.

Predmet se stavlja u predeviciju kad je potrebno da se na određeno vreme pre roka ili dana za koji je određeno ročište proveriti izvršenje određenih radnji kako bi se blagovremeno mogle preduzeti dalje mere za održavanje ročišta i rokova.

Sudija određuje rok predevicije, odnosno evidencije odlukom u predmetu uz označenje dana i meseca, a po potrebi i časa kad rok ističe (npr. "Predev. 15.1.2010. god. u 10 časova", "Ev. 15.2.2010. god. u 11 časova").

Predmeti po kojima su određena ročišta stavljaju se u rok za predeviciju, a predmeti po kojima su određeni drugi rokovi samo po potrebi.

Ako su dan i čas suđenja već saopšteni strankama i drugim licima, a nije potrebno drugo postupanje, predmeti se stavljaju u ročišnik.

Član 220.

Predmet se stavlja u odgovarajuću pregradu rokovnika, odnosno ročišnika po datumu. Rokovnik i ročišnik se pregledaju svakodnevno. Predmeti koji se nalaze u rokovniku za naredni dan, predaju se sudiji najkasnije jedan dan pre isteka roka za obavljanje odgovarajuće radnje, odnosno tri dana pre isteka roka, ako bi radnju trebalo preduzeti u sudskoj jedinici.

U predmetima po kojima je određena predevidencija, pregledaće se da li je u svemu postupljeno po odluci, odnosno da li su sve povratnice i dostavnice o izvršenoj dostavi vraćene i združene predmetu, da li su traženi izveštaji primljeni i združeni i sl. U tom slučaju predmet se iz roka predevidencije stavlja u pregradu koja odgovara roku evidencije.

Ako potrebne radnje nisu izvršene ili o tome nema dokaza, ili su nepravilno izvršene, pisarnica, sama ili po odluci sudije, preduzima potrebne mere: požurivanje da se povratnice i dostavnice vrate sudu, dostave traženi izveštaji, izvrši ponovno dostavljanje na istu ili drugu adresu, ukloni uočena nepravilnost i sl. Ako ima vremena određuje novi rok predevidencije.

Ako se zbog smetnji ročište ne može održati, sudija će o otkazivanju ročišta i zakazivanju novog, obavestiti sva pozvana lica da bi se izbegli nepotrebni troškovi.

7. Spajanje i razdvajanje predmeta

Član 221.

Kada se više predmeta spoji radi zajedničkog raspravljanja, onda se predmet po kome je docnije pokrenut postupak po pravilu spaja s predmetom po kome je postupak pokrenut ranije vodeći računa o težini i složenosti predmeta koji se pripaja.

Na omotu zajedničkog predmeta označava se predmet koji je spojen radi istovremenog postupanja (npr. "Spojen P 70/10"), a ako na omotu spojenog predmeta postoje kakve posebne oznake, prenose se na omot zajedničkog predmeta.

U popis spisa, odnosno elektronski popis spisa ranijeg predmeta unosi se spojeni predmet pod narednim rednim brojem popisa spisa. Ako su predmeti spojeni na pretresu ili ročištu, u popis spisa unosi se samo zapisnik. U oba slučaja u rubrici za primedbe naznačava se koji je predmet spojen radi zajedničkog raspravljanja.

Kad se jednom predmetu prilaže drugi samo radi uvida neće se postupiti na način predviđen u prethodnim stavovima, već se na omotu predmeta, kome se drugi prilaže označava crvenom olovkom koji je predmet priložen (npr. "Priložen P 12/10"). Kada predmet bude razdvojen ova oznaka se na omotu predmeta precrtava.

Član 222.

Kada se pre okončanja postupka predmet razdvoji radi odvojenog postupanja, u odvojeni predmet ulažu se overeni prepisi pismena, koja se odnose na oba predmeta, odnosno koja su potrebna samo za odvojeni predmet.

Na omot odvojenog predmeta prenose se i posebne oznake, koje se odnose samo na taj predmet. Iste oznake precrtavaju se na omotu ranijeg zajedničkog predmeta.

Za odvojeni predmet sačinice se novi popis spisa.

8. Ostale odredbe o radu pisarnice

Član 223.

Pisarnica samostalno:

1) stavlja potvrdu pravnosnažnosti i izvršnosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije;

2) overava potpise, rukopise i prepise, osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu;

3) daje usmena i pismena obaveštenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa;

4) prima u obliku službene beleške kratka saopštenja, izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese, mestu boravka i danu prijema odluke kada povratnica ili dostavnica nije vraćena ili kada u njima nije naznačen dan dostave i slično;

5) požuruje u slučajevima kada po nalogima nije postupljeno u određenim rokovima i kada za požurivanje nije potrebna odluka sudije;

6) pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovlašćenjima;

7) preduzima odgovarajuće mere da se novčane kazne, troškovi postupka i oduzeta imovinska korist, posle izdate naredbe suda, uredno i brzo naplate;

8) stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slučajevima nepoštovanja obaveze plaćanja;

9) stara se da se naplate takse i troškovi postupka koji su bili predujmljeni iz budžetskih sredstava;

10) prikuplja podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude;

11) vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski, izvršenja pre pravnosnažnosti, privremene mere i sl.);

12) vodi spisak veštaka zaduženih predmetima u određenoj materiji, spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina, spisak predmeta korupcije i sl.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, predsednik može narediti da se u pisarnici samostalno obavljaju i druge radnje i poslovi.

Kada se pojedini poslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obavljaju u sudskoj jedinici, odnosno odeljenju izvan sedišta suda, Predsednik godišnjim rasporedom poslova određuje zaposlene koji će ih obavljati.

Član 224.

Zaposleni koji obavljaju poslove pisarnice, staraju se da se sa predmetima postupaju pravilno, uredno i na vreme, a naročito da se poštuju svi propisani ili određeni rokovi, da se otkloni sve što bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu, da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad čim stigne kakav podnesak ili izveštaj po kome bi trebalo doneti odluku, ili preduzeti neku drugu radnju.

Zaposleni koji obavlja poslove u pisarnici može ukazati sudiji ili sudijskom pomoćniku, na protok pojedinih rokova ili na pojedine tehničke greške i sl.

Upravitelj pisarnice svakog meseca izveštava predsednika o odlukama koje nisu izrađene, a zakonski rok je istekao. O ovakvim slučajevima u sudskoj upravi vodi se za svakog sudiju posebna evidencija.

Pisarnica stavlja u predmet odgovarajuće napomene u pogledu postupanja, odnosno nepostupanja stranaka i drugih lica kao i u vezi rada pisarnice (npr: "dostavnica nije vraćena", "traženi izveštaj nije primljen", "nije stigao odgovor na tužbu", "nije uložena žalba", "stranka nije postupila u ostavljenom roku" i sl.).

Na pismeno vezano za rok (pravni lek i sl.) zaposleni konstatuje datum kada je dostavljena odluka protiv koje je pravni lek uložen. Ako se radi o pravnom leku koji se ne dostavlja na odgovor, proslediće predmet višem sudu, odnosno veću istog suda.

Kada se ustanovi da pismeno nije blagovremeno, stavlja oznaku "neblagovremeno" i predmet predaje sudiji. U navedenim slučajevima se koriste odgovarajući štambilji ili formulari.

Član 225.

Kretanje predmeta u pisarnici (prepis, sravnjivanje, otpravljanje i sl.) se po pravilu ne beleži u upisnik, ako se predmet bez dužeg zadržavanja (u toku dana ili odmah) vraća.

Ako se predmet privremeno dostavlja drugom sudu, organu ili organizacionoj jedinici suda, zabeležiće se običnom olovkom u rubrici za primedbe upisnika, kada i kome je predmet dostavljen i istovremeno ga uneti u spisak poslatih predmeta koje treba vratiti.

Član 226.

Vraćene dostavnice i povratnice po kojima je dostava izvršena, po pravilu se odmah ulažu u predmet.

U sudovima sa većim obimom poslova dostavnice i povratnice kada su uredno uručene, mogu se držati složene po datumima rokova i ročišta u posebnom ormanu sa posebnim brojem pregrada. Uoči nastupanja roka, odnosno ročišta ulažu se u predmet.

U pogledu neuručenih ili nepravilno uručenih poziva i drugih pismena, postupa se odmah po prijemu bez obzira na rok predeviđenije i evidencije.

Povratnice i dostavnice koje se odnose na pismena po predmetima javnih knjiga predaju se odmah vodiocu javne knjige.

Povratnice i dostavnice o uručenju odluka i drugih pismena ulažu se u predmete i lepe neposredno iza odluke na koju se odnose.

Član 227.

Pisarnica samostalno posluje u vezi sa rukovanjem premetima i pribavljanjem potrebnih podataka, izveštaja i obaveštenja od drugih sudova, organa i ustanova.

Zaposlenom u pisarnici može se poveriti obavljanje drugih poslova pod nadzorom i uputstvima sudija, kao što su: sastavljanje dopisa, pripremanje nacрта izveštaja, zamolnica ili jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom.

Član 228.

Povodom pravnih lekova izjavljenih protiv sudske odluke, sud prvog stepena uz poseban obrazac sa prepisom odluke i primerkom pravnog leka dostavlja sređeni predmet nadležnom višem sudu.

Omot spisa prvostepenog suda ne može se spajati sa spisima mehaničkim niti hemijskim sredstvima (heftalicom, lepkom i sl.), suprotno članu 171. ovog poslovnika.

Ako se predmet vraća višem sudu na ponovni postupak po pravnom leku, u obrascu se mora navesti prethodni poslovni broj predmeta višeg suda.

Predmet po kome je izjavljen pravni lek protiv drugostepene odluke, prvostepeni sud dostavlja višem sudu sa prepisom svoje odluke i primerkom pravnog leka. Viši sud pridružuje svoj predmet sa prepisom drugostepene odluke i dostavlja ga nadležnom sudu.

Iz sudske jedinice, odnosno odeljenja izvan sedišta suda, predmet se dostavlja nadležnom višem sudu preko pisarnice u sedištu suda.

Član 229.

Ako je zbog navoda u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek, potrebno izvršiti proveru, naročito u pogledu dostavljanja, izvršiće je, po nalogu sudije, prvostepeni sud pre dostavljanja predmeta višem sudu.

U dostavnom aktu prvostepeni sud navešće koje su provere izvršene posle podnetog pravnog leka, odnosno odgovora na pravni lek.

Član 230.

Zajedno sa predmetom dostavljaju se višem sudu i isprave koje se čuvaju kod suda, ako predmetu nije priložen njihov prepis. Predmeti uviđaja ili dokazni predmeti, koji se ne mogu lako sa predmetom dostaviti, označiće se u sprovednom izveštaju i o tome obavestiti viši sud. Ovi predmeti dostavljaju se višem sudu samo ako ih zatraži.

Član 231.

Po prijemu predmeta kod višeg suda osniva se novi predmet pod oznakom višeg suda (npr. "KŽ"). Kao prvo pismeno u popis spisa uvodi se propratni akt sa tačno upisanim datumom i vremenom prijema.

Na omotu primljenog spisa upisuje se ispod oznake prvostepenog suda oznaka spisa višeg suda. Oznaka prvostepenog suda se ne precrtava.

Član 232.

Viši sud, uz svoj izveštaj (Obrazac br. 132), vraća predmet prvostepenom sudu sa potrebnim brojem primeraka svoje odluke za stranke, i primerkom za sud koji je zalepljen na kraju spisa. Shodno se postupa i u slučaju kada viši sud vraća predmet apelacionom sudu povodom pravnog leka protiv njegove odluke.

U predmetu višeg suda ostaje izvornik odluke sa zapisnikom o većanju i glasanju, odnosno beleškom o većanju i glasanju, kao i druga pismena i odluke koje se odnose isključivo na postupak pred višim sudom.

XVII GLAVA

ARHIVIRANJE, ČUVANJE I IZDVAJANJE PREDMETA

1. Arhiviranje

Član 233.

Pravnosnažno rešeni predmeti arhiviraju se i čuvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na štambilju određuje da je predmet za arhiviranje.

Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice, po pravilu u posebnoj prostoriji. Završeni predmeti mogu se držati u pisarnici (priručna arhiva) najduže dve godine, a posle ovog roka zajedno sa odgovarajućim upisnicima i drugim pomoćnim knjigama predaju se na čuvanje arhivi.

Predmeti moraju biti zaštićeni od vlage i požara i obezbeđeni od oštećenja, uništenja i krađe.

Arhiva se može čuvati u elektronskom obliku ili na drugi pogodan način u skladu sa zakonom.

Član 234.

Pre arhiviranja potrebno je:

- 1) izdvojiti predmete koji su bili priloženi, a postupak nije spojen;
- 2) iz predmeta izdvojiti priloge koji predstavljaju prepise i nemaju snagu dokaznog sredstva, dostavnice i povratnice (sem za lično dostavljanje) i dr.;
- 3) spise složiti hronološkim redom;
- 4) proveriti da li se u predmetu nalaze neka pismena koja bi trebalo vratiti strankama, ili nekom drugom organu;
- 5) proveriti da li je na omot stavljen otisak štambilja o tome da je taksa naplaćena ili da je dat nalog nadležnom organu za prinudnu naplatu;
- 6) proveriti da li je u krivičnom ili prekršajnom predmetu sudija konstatovao da je obavешten nadležni organ za izvršenje kazne, da je doneta odluka o troškovima krivičnog ili prekršajnog postupka koji su isplaćeni iz budžetskih sredstava i da su ti troškovi, novčana kazna i paušal naplaćeni ili uneti u kontrolnik novčanih kazni, paušala i troškova, odnosno upisnik izvršenja združene povratnice i dostavnice i da su izvršene sve druge potrebne radnje;
- 7) proveriti da li su popunjeni i overeni statistički listići;
- 8) proveriti da li postoji depozit i da li je o njemu odlučeno.

Ako su omoti obimnijih predmeta oštećeni, pre arhiviranja stavljaju se u nove omote.

Član 235.

Završeni predmeti u tekućoj i prethodnoj godini stavljaju se, po pravilu, u priručnu arhivu i drže u zasebnom ormanu u pisarnici sređeni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta. Svi ostali predmeti se predaju i drže isključivo u arhivi suda.

U arhivi se čuvaju i upisnici i imenici iz ranijih godina ako nisu potrebni za tekući rad.

Predmeti u kojima je postupak pravnosnažno prekinut, posebno se evidentiraju, čuvaju u priručnoj arhivi i ne uništavaju.

Član 236.

Pojedini predmeti od istorijskog i naučnog značaja, kao i drugi predmeti za koje predsednik nađe da je potrebno, mogu se čuvati na posebnom mestu.

Na njihovo mesto u arhivi staviće se pomoćni omot sa zabeleškom o mestu čuvanja.

Član 237.

Završeni predmeti sređuju se u arhivi po vrsti predmeta (parnični, krivični, vanparnični, izvršni) i po rednim brojevima spisa pojedinih učesnika, u posebne fascikle. Na omotu fascikle, na prednjoj strani, stavlja se skraćena oznaka i godina predmeta, kao i redni brojevi predmeta (npr. P 1/10, K 20/10).

Na police se postavlja jedan ili više uočljivih natpisa o tome šta je na njih složeno.

Član 238.

Arhiviranim predmetima rukuje određeni zaposleni u pisarnici (u daljem tekstu: arhivar).

Predmeti se iz arhive izdaju na zahtev sudije ili lica koje on ovlasti (Obrazac br. 134). Drugim sudovima, državnim organima ili ustanovama predmeti se mogu dati kad to pismeno odobri predsednik ili zaposleni koga on odredi. Na mesto gde se nalazio izdati predmet stavlja se pomoćni omot spisa sa zahtevom i odobrenjem.

Arhivar vodi spisak izdatih predmeta iz arhive sa naznačenjem vremena kada bi predmet trebalo da bude vraćen arhivi. On najmanje jedanput mesečno proverava da li su predmeti vraćeni u predviđenim rokovima, a ako nisu, o tome obaveštava upravitelja pisarnice.

2. Čuvanje i izdvajanje spisa

Član 239.

Arhivirani predmeti, upisnici, imenici i druge pomoćne knjige čuvaju se i izdvajaju po propisima o zaštiti kulturnih dobara i odredbama ovog poslovnika.

Podaci iz arhiviranih predmeta, upisnika, imenika i drugih evidencija koji su sačuvani u elektronskom obliku, kao i elektronski dokumenti čuvaju se, u skladu sa propisima koji uređuju elektronsko poslovanje.

Član 240.

U zgradi suda se čuvaju i ne izdvajaju radi predaje nadležnom arhivu:

1) spisi koji se odnose na sudsku zgradu i pravne odnose u pogledu sudskih zgrada i ostalih nepokretnosti koje su u svojini Republike Srbije ili su date na korišćenje sudu, zajedno sa odgovarajućim planovima, skicama, ugovorima o građenju, troškovnicima i sl.;

2) sudski registri sa ispravama;

3) testamenti i ostale isprave koje su poverene sudu na čuvanje zajedno sa popisima isprava i odgovarajućim upisnicima;

4) krivični spisi u krivičnim predmetima zbog krivičnih dela za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od 30 do 40 godina;

5) odluke o trajnom ili privremenom oduzimanju imovine;

6) presude i sudska poravnanja iz parničnih spisa koja se odnose na statusne sporove, nasledno pravne sporove i sporove o nepokretnostima, smrtnice i rešenja o nasleđivanju;

7) rešenja o proglašenju nestalog lica umrlim i o dokazivanju smrti;

8) spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti;

9) svi upisnici i njima odgovarajući imenici.

Član 241.

Rokovi čuvanja arhiviranih predmeta iznose:

1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima - trideset godina;

2) za spise u stečajnom postupku - trideset godina;

3) za krivične spise u kojima je izrečena kazna lišenja slobode u trajanju preko deset godina - trideset godina;

- 4) za krivične spise u kojima je izrečena kazna lišenja slobode u trajanju preko tri do deset godina - dvadeset godina;
 - 5) za krivične spise u kojima je izrečena kazna lišenja slobode do tri godine - deset godina;
 - 6) za krivične spise u kojima je izrečena novčana kazna ili sudska opomena - pet godina;
 - 7) za krivične spise u kojima je krivični postupak pokrenut privatnom tužbom ili po predlogu, pa je postupak obustavljen ili je doneta presuda kojom se optužba odbija - dve godine;
 - 8) za spise koji se odnose na platne naloge - pet godina;
 - 9) za spise koji se odnose na izvršni postupak - pet godina;
 - 10) za sve drugostepene spise - pet godina;
 - 11) za spise sudske uprave - deset godina;
 - 12) za spise koji se odnose na upravni spor - 10 godina;
 - 13) za sve ostale spise - 10 godina;
 - 14) za spise prekršajnog postupka iz oblasti carinskog, spoljnotrgovinskog, deviznog poslovanja, javnih prihoda i finansija, prometa roba i usluga i vazdušnog saobraćaja - šest godina;
 - 15) za ostale spise prekršajnog postupka - tri godine;
 - 16) za spise/uverenja koja na osnovu važećih zakona izdaje sud (izdavanje uverenja iz kaznene evidencije za pravna lica i drugih uverenja koja sud izdaje za fizička i pravna lica) - jedna godina;
 - 17) za zapisnik o uništenju sporazuma - jedna godina i
 - 18) za predmete u kojima je postignut sporazum o svedočenju okrivljenog ili osuđenog lica - do isteka roka čuvanja krivičnog spisa na koji se sporazum odnosi.
- Rok čuvanja sigurnosnih primeraka podataka u elektronskoj formi ne može biti kraći od roka predviđenog za čuvanje spisa iz stava 1. ovog člana, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
- Rokovi iz stava 1. ovog člana računaju se od dana pravnosnažnog okončanja postupka.
- Posle proteka roka iz stava 1. ovog člana spisi se izdvajaju iz arhive radi uništenja ili predaje nadležnom arhivu.
- Odredbe ovog člana primenjuju se i na elektronske zapise koji su deo spisa, a koji se čuvaju na način određen posebnim propisima.

2a Elektronska arhiva suda

Član 241a

Elektronska arhiva suda je deo informacionog sistema koji omogućava trajnost elektronskog zapisa i osigurava dugotrajno čuvanje elektronske arhivske građe u utvrđenim rokovima čuvanja, njeno održavanje, migriranje odnosno prebacivanje na nove nosače u propisanim formatima, u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa, elektronska arhiva, elektronski dokument i kancelarijsko poslovanje.

U elektronskoj arhivi sudovi su dužni da čuvaju i arhiviraju elektronska dokumenta, audio i video snimke ročišta, svedočenja i druge snimke koji su korišćeni u sudskom postupku, kao i druge dokumente u elektronskom obliku.

Član 241b

Predsjednik suda aktom određuje lice koje sprovodi tehnički postupak i rad elektronske arhive.

Tehnički postupci od čijeg pravilnog sprovođenja zavisi pouzdan rad elektronske arhive, kao i zaduženja lica u vezi sa tim postupcima moraju biti određeni aktom predsjednika suda.

Oprema za elektronsko arhiviranje i čuvanje podataka na kojoj se fizički nalaze upisana elektronska dokumenta i drugi podaci koji se čuvaju u elektronskoj arhivi mora se nalaziti u prostoriji u kojoj je zaštićena od vlage i fizičkog oštećenja i u kojoj su obezbeđeni uslovi temperature vazduha i drugi uslovi okruženja u granicama određenim tehničkom specifikacijom proizvođača opreme.

Ulazak u prostoriju iz stava 2. ovog člana mora da bude kontrolisan na način da se onemogućí neovlašćen pristup opremi za elektronsko arhiviranje i čuvanje podataka.

Član 241v

Oprema za elektronsko arhiviranje i čuvanje podataka mora da obezbedi dodatno zapisivanje podataka tako da otkaz jednog od uređaja za skladištenje podataka ne prouzrokuje trajan gubitak podataka.

Rezervne kopije svih podataka iz elektronske arhive redovno se formiraju na za to predviđenim medijima, tako da u svakom trenutku postoji skup medija za rezervne kopije sa kojih se može izvršiti oporavak elektronske arhive sa stanjem koje nije starije od 36 sati.

Član 241g

Na sva pitanja koja se tiču elektronske arhive, a koja nisu regulisana ovim poslovníkom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje arhivska građa, elektronska arhiva, elektronski dokument i kancelarijsko poslovanje.

3. Zbirke sudskih odluka

Član 242.

Sudovi mogu osnovati zbirke presuda i drugih odluka koje sadrže sve presude i druge odluke koje su do kraja kalendarske godine postale pravnosnažne.

Odluci koja se stavlja u zbirku priložiće se po mogućnosti i odluka višeg suda doneta povodom uloženog pravnog leka.

Odluke se razvrstavaju po rednom broju oznake predmeta i godini kada je spis osnovan.

Posebne zbirke osnovaće se za pojedine vrste predmeta (krivične, prekršajne, parnične, upravne, ostavinske i vanparnične).

Zbirke odluka čuvaju se u sudskom arhivu ili na drugi pogodan način.

XVIII GLAVA

VOĐENJE UPISNIKA I POMOĆNIH KNJIGA

1. Osnivanje i oznake

Član 243.

Sudovi vode upisnike i pomoćne knjige predviđene ovim poslovníkom, a po potrebi, i druge knjige evidencije.

Upisnici se sastoje iz potrebnog broja tabaka propisanog obrasca koji su povezani u knjigu sa tvrdim koricama. Na korice se stavlja oznaka upisnika i godina na koju se upisnik odnosi (npr. "Su 2010", "P 2011").

Sudovi sa manjim obimom poslova mogu koristiti jednu knjigu upisnika za više godina. Na sredini prve strane lista kojim počinje sledeća godina stavlja se oznaka godine.

Na isti način osnivaju se imenici i druge pomoćne knjige, ukoliko ovim poslovníkom nije drukčije određeno.

Član 244.

Umesto u knjigama, sudovi mogu upisivati evidenciju i drugo kretanje predmeta na karticama koje moraju da sadrže broj predmeta, lično ime ili oznaku sudije, kao i podatke o strankama i vrsti spora.

Upisnici i pomoćne knjige koji se vode IKT moraju da sadrže sve podatke kao i upisnik - knjiga, i čuvaju se u elektronskom obliku. Upisnici za jednu godinu se štampaju kad svi predmeti iz te godine budu arhivirani.

Član 245.

Upisnike i pomoćne knjige vodi pisarnica odvojeno za svaku vrstu predmeta.

U slučaju kad u sudu postoji posebno odeljenje ili specijalizovano veće, predmeti se zavode u poseban upisnik iste oznake kao glavni upisnik za određenu vrstu predmeta, a iza oznake upisnika se označava da se radi o posebnom odeljenju ili specijalizovanom veću (npr. "K-Po1 4/10", "K-Po2 7/10", "K-Po3 5/10").

U sudskoj jedinici, odnosno odeljenju izvan sedišta suda, pomoćne knjige nose naziv osnovnog upisnika sa oznakom sudske jedinice, odnosno odeljenja izvan sedišta suda koja se obeležava rimskim brojem ispred osnovne oznake (npr. "radni sporovi I-6 P1 34/10"). U ovom slučaju rimski broj označava sudsku jedinicu, odnosno odeljenje izvan sedišta suda, a arapski broj iza rimskog broja označava sudiju.

Član 246.

Upisnici se vode tako da se u svako doba može iz njih utvrditi u kom je stadijumu postupak po određenom predmetu i gde se predmet nalazi.

Na unutrašnjoj strani korica svakog upisnika i poslovne knjige moraju se staviti štampana objašnjenja i uputstva za njihovo vođenje.

2. Vođenje upisnika

Član 247.

Pismena se u upisnike zavode hronološkim redom. Na isti način vode se i pomoćne knjige, ako ovim poslovníkom nije drukčije određeno.

Svaki predmet u upisniku vodi se do okončanja postupka pod istim rednim brojem, osim u slučajevima razdvajanja predmeta i drugim slučajevima predviđenim ovim poslovníkom.

Kad je postupak pokrenulo više lica ili se vodi protiv više lica, predmet se uvodi u upisnik pod jednim rednim brojem, s tim što se ispred imena stranaka stavljaju arapski brojevi (1, 2, 3).

Član 248.

Pismeno kojim se pokreće postupak (u daljem tekstu: inicijalni akt) zavodi se u odgovarajući upisnik, a podnesci i druga pismena u odgovarajuće pomoćne knjige.

Pismena, koja se odnose na već zavedene predmete (žalbe, odgovor na žalbu, prigovori i sl.) upisuju se u odgovarajuće rubrike u upisnik pod rednim brojem predmeta na koji se odnose, dok se ostala pismena ulažu u predmet bez posebnog upisivanja u upisnike.

Kada kod ranijeg upisa nema dovoljno mesta za dalje upise, koji se odnose na isti predmet, nastaviće se upisivanje u prvom slobodnom vodoravnom redu koji sledi iza poslednjeg zauzetog rednog broja upisnika. Radi označavanja veze tako nastavljenih upisa stavlja se, ispod oznake rednog broja predmeta čiji se upisi nastavljaju, crvenom olovkom redni broj predmeta iza koga slede stavljeni upisi (npr. 13, 17 što znači da se upisi koji se odnose na predmet zavedeni pod rednim brojem 13 nalaze u produženju upisa iza predmeta zavedenog pod rednim brojem 17). Prostor gde se nalazi nastavljen upis nosi redni broj onog predmeta na koji se upis odnosi, a koji se označava crvenom olovkom (npr. iza rednog broja 17, crvenom olovkom staviće se broj 13, što znači da se ovaj upis odnosi na predmet zaveden pod rednim brojem 13). Pošto budu završeni svi nastavljeni upisi, koji se odnose na prethodni predmet, u upisnik će se nastaviti upisivanje novih, kasnije primljenih predmeta, a pod sledećim tekućim brojem prekinutog iza upisivanja (npr. iza broja 13, upisanog crvenom olovkom upisaće se novi sledeći predmet broj 18).

Upisnici i pomoćne knjige vode se hemijskom olovkom. Privremene zabeleške (kretanje spisa i sl.), upisuju se običnom olovkom i brišu kada postanu bespredmetne. Crvenom olovkom stavljaju se samo one zabeleške koje su predviđene ovim poslovníkom.

Član 249.

Pogrešno zavedeni upisi ne smeju se brisati, niti na drugi način poništavati (lepiti, radirati, premazati korektorom).

Ako je neki predmet pogrešno zaveden, precrtava se crvenom olovkom u vodoravnom redu celi upis kosom crtom od levog donjeg prema desnom gornjem uglu. U rubrici za primedbe stavlja se oznaka: "Pogrešan upis".

Predmet koji se zavodi iza pogrešno zavedenog predmeta dobija novi sledeći redni broj. Poništeni redni brojevi pri zaključivanju upisnika na kraju godine odbijaju se od poslednjeg rednog broja.

Ostali pogrešni upisi u upisnicima i pomoćnim knjigama popravljaju se unošenjem tačnog upisa, s tim što se preko pogrešnog teksta povlači tanka vodoravna crta tako da precrtani tekst ostane čitak.

Za pogrešno zavedene predmete u elektronskom obliku postoji evidencija pogrešnih upisa, a u napomeni se označava "pogrešan upis".

Ako je neki predmet pogrešno zaveden korišćenjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, potrebno je potvrdu o zavođenju takvog predmeta štampati i združiti u omot pogrešno zavedenih predmeta.

3. Označavanje završenih predmeta

Član 250.

Kada je predmet konačno rešen ispred rednog broja stavlja se oznaka konačnog rešenja.



Predmet se označava kao konačno rešen kada je odluka otpremljena bez obzira da li je pravnosnažna, a pre otpremanja odluke, samo ako je ovim poslovníkom određeno.

Predmeti upisnika "Ki" i "Kri" završeni su kada po okončanju istrage ili istražnih radnji, istražni sudija dostavi spise ovlašćenom tužiocu, a on podnese optužni akt ili u okviru rokova predviđenih u Zakoniku o krivičnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 70/01 i 68/02 i "Službeni glasnik RS", br. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05 - dr. zakon, 49/07, 20/09 - dr. zakon, 72/09 i 76/10) ne podnese optužni akt, niti predloži dopunu istrage.

Predmet zaveden u "K", "K-po1", "K-po2" i "K-po3" u kome je okrivljeni zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela završen je danom pravnosnažnosti presude donete na osnovu zaključenog sporazuma.

Predmet upisnika "Km-ev" je rešen kada je pravnosnažno rešenje dostavljeno nadležnom organu starateljstva.

Predmet upisnika "Ivm" je rešen kada je prestala zakonska osnova za realizaciju vaspitne mere u skladu sa odgovarajućim odredbama zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Predmet upisnika "Vn" je rešen kada je pravnosnažno rešenje dostavljeno nadležnom organu starateljstva.

Predmet upisnika "Ivn" je rešen kada je prestala zakonska osnova za primenu vaspitnog naloga u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 85/05).

Predmeti upisnika "KPP" završeni su kada se ukine mera obezbeđenja prisustva okrivljenog u prethodnom postupku, podizanjem optužnice ili u drugim slučajevima kada sud bude obavešten da je doneta naredba o završetku istrage.

Predmet upisnika "Ipr" je rešen kada su prekršajne sankcije izrečene u presudi izvršene i kada su troškovi prekršajnog postupka plaćeni.

Predmet upisnika "I" je rešen kada je otpremljeno rešenje o:

- okončanju postupka obustavom izvršenja ili protivizvršenja, odnosno zaključenjem izvršnog postupka ili postupka protivizvršenja, u slučajevima određenim zakonom;
- povlačenju, odbačaju ili odbijanju predloga za izvršenje, protivizvršenje ili obezbeđenje;
- određivanju plaćanja sudskih penala;
- obezbeđenju zasnivanjem založnog prava;/
- određivanju prethodne ili privremene mere u izvršnom postupku;
- nenadležnosti suda;
- nastavljanju postupka pred javnim izvršiteljem na osnovu izjašnjenja poverioca (koje može biti u formi elektronskog pisma), u skladu sa članom 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 106/15).

Predmet upisnika "Ii" je rešen kada je otpremljeno rešenje o izvršenju ili protivizvršenju koje sadrži odluku da će izvršenje sprovesti izvršitelj.

Predmet upisnika "Ipi" je rešen kada je otpremljeno rešenje o prigovoru trećeg lica, u slučajevima kada izvršenje sprovodi izvršitelj.

Predmet upisnika "Ion" je rešen kada je otpremljeno rešenje o zahtevu za otklanjanje nepravilnosti kada izvršenje sprovodi izvršitelj.

Predmet upisnika "Ioi" je rešen kada je otpremljeno rešenje o upisu u knjigu izvršnog dužnika ili rešenje o obustavi postupka za upis u knjigu izvršnih dužnika.

Predmet upisnika "Ink" je rešen kada je otpremljeno rešenje o predlogu za izricanje novčane kazne kada izvršenje sprovodi izvršitelj.

Predmet upisnika "Iv" je rešen kada je otpremljeno rešenje o:

- okončanju postupka obustavom izvršenja, odnosno zaključenjem izvršnog postupka, po pravilima za izvršenje na osnovu izvršne isprave;
- povlačenju, odbijanju ili odbačaju predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave;
- nenadležnosti suda;
- usvajanju prigovora i stavljanju van snage rešenja o izvršenju i ustupanju spisa predmeta nadležnom sudu na dalji parnični postupak;
- nastavljanju postupka pred javnim izvršiteljem na osnovu izjašnjenja poverioca (koje može biti u formi elektronskog pismena), u skladu sa članom 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 106/15).

Predmet upisnika "I" i upisnika "Iv" je rešen kada je postupak obustavljen u skladu sa članom 547. stav 2. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 106/15).

Znak konačnog rešenja stavlja se pre otpremanja odluke i kada je rešenje o prekidu postupka postalo pravnosnažno, a u krivičnom postupku (K, Ki, KPP, Km, Kim, Ik) i kada je prema okrivljenom/osuđenom raspisana poternica, pa po proteku 90 dana ne bude pronađen.

U svim drugostepenim postupcima, kada se predmet vraća na dopunu prvostepenog postupka, znak konačnog rešenja stavlja se po proteku roka od 90 dana od dana dostavljanja spisa prvostepenom sudu.

U upisnik za predmete reorganizacije, znak konačnog rešenja stavlja se u slučajevima usvajanja plana ili obustavljanja primene plana reorganizacije.

Predmet koji se odnosi na više lica (okrivljenih, tužilaca, tuženih i sl.), označava se kao konačno rešen kada je postupak okončan i odluka otpremljena u pogledu svih lica. Kada je predmet rešen samo u pogledu nekih lica, znak konačnog rešenja stavlja se samo kod slova ili broja koji se odnose na ta lica.

Predmet koji je delimično rešen označava se tako što se ispod rednog broja upisnika stavlja crvena vodoravna crta (npr. "K 585/10").

Ako se upisnici vode korišćenjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, vodi se posebna evidencija o svim završenim predmetima, uz posebno označenje da li je predmet rešen.

Član 251.

Kada su svi predmeti zavedeni na jednoj strani upisnika ili pomoćne knjige, označeni kao konačno rešeni, u donjem levom uglu lista stavlja se pravougaoni znak

Pravougaonim znakom uokviriće se i redni broj predmeta kada se stavlja u arhivu.

U predmetu koji se vodi u elektronskom obliku posebno se označava da li je predmet arhiviran (a/a).

Znak konačnog rešenja i pravougaoni znak stavlja se uvek crvenom olovkom ili štambiljem.

4. Spajanje predmeta u upisnicima

Član 252.

Kada se više predmeta spoji radi vođenja jedinstvenog postupka, redni broj spojenog predmeta označava se u rubrici za primedbe upisnika kome je predmetu (zajednički predmet) spojen (npr. "Spojen P 50/10").

U rubrici za primedbe pod rednim brojem zajedničkog predmeta stavlja se zabeleška (npr. "Spojen K 50/10").

Spojeni predmet vodi se ubuduće pod oznakom zajedničkog predmeta koji je kao najstariji zaveden, a u upisniku se razvodi kao završen na drugi način.

Član 253.

Kada se neki predmet prilaže drugom samo radi uvida, neće se postupiti po odredbama prethodnog člana. Prilaganje predmeta u ovom slučaju beleži se običnom olovkom u rubrici za primedbe predmeta koji se prilaže (npr. "Priložen predmet P 30/10") i stavlja datum prilaganja.

Ovakva beleška stavlja se i u rubrici za primedbe upisnika pod rednim brojem onoga predmeta kome je drugi predmet priložen (npr. "Priložen je K 50/10").

5. Razdvajanje predmeta u upisnicima

Član 254.

Kada sud odluči da se postupak po nekom predmetu u pogledu pojedinih krivičnih dela ili okrivljenih, kao i u pogledu pojedinih zahteva u istoj tužbi, odvojeno raspravi, predmet će se u upisniku razdvojiti tako što će se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavesti kao nov predmet. U rubrici za primedbe kod novog predmeta stavlja se o tome beleška mastilom npr. "Izdvojeno iz K 40/10", a kod ranije zajedničkog predmeta: "Odvojen K 30/10". U oba slučaja označava se i datum izdvajanja. Beleške se stavljaju i u popis spisa.

Upisi koji se odnose na izdvojeni deo predmeta prenose se u odgovarajuće rubrike novog rednog broja izdvojenog predmeta.

Ako je u krivičnom predmetu podignuta optužnica protiv više lica, a jedno ili više lica je zaključilo sporazum o priznanju krivičnog dela, predmet se u upisniku razdvaja u odnosu na lice koje je zaključilo sporazum, tako što se prepisi pismena koja se odnose na izdvojeni predmet zavode kao nov predmet.

6. Zaključivanje upisnika i pomoćnih knjiga

Član 255.

Upisnici i pomoćne knjige se zaključuju na kraju godine tako što se iza poslednjeg upisanog rednog broja podvuče zadnji upis i unose sledeći podaci: dan, mesec i godina zaključenja, redni broj poslednjeg upisa, broj pogrešnih upisa, broj rešenih predmeta i broj predmeta koji su na kraju godine ostali nerešeni. Konstataciju potpisuje vodilac pomoćnog upisnika, upravitelj pisarnice i predsednik.

Glavni upisnik se zaključuje nakon sravnjenja podataka sa podacima iz upisnika sudske jedinice, odnosno odeljenja izvan sedišta suda.

Ukoliko se upisnici vode korišćenjem poslovnog softvera za upravljanje predmetima, u upisnik se obavezno upisuje konstatacija o zaključenju, koja se štampa i zavodi u "Su" upisnik.

7. Prenošnje i prevođenje starih predmeta

Član 256.

Predmeti koji su na kraju godine ostali nerešeni prenose se u upisnik sledeće godine tako što se na prvoj strani upisnika navode samo redni brojevi tih predmeta. Svi upisi koji se odnose na te predmete vrše se i dalje u ranijem upisniku. Kada se predmet reši u tekućoj godini, u ranijem upisniku stavlja se kod odnosnog rednog broja znak konačnog rešenja, a na prvoj strani novog upisnika crvenom olovkom precrtava se odnosni redni broj.

Sudovi koji raspolažu poslovnim softverom za upravljanje predmetima, stare predmete ne prenose i ne prevode.

Član 257.

Ako se pojedini predmeti konačno ne reše u godini u kojoj su zavedeni i u narednoj godini, prevode se zajedno sa svim potrebnim upisima (upisi koji se upisuju prilikom zavođenja prvog pismena) u upisnik za tekuću godinu i zavode pre novih predmeta. Prevedeni predmeti zadržavaju oznaku upisnika i broj tako da se pre zavode ranije primljeni predmeti. Kao datum prijema upisuje se datum prijema prvog pismena (npr. predmeti upisani u upisnik za 2010. godinu, ako su ostali nerešeni do 1. januara 2012. godine, prenose se u upisnik za 2012. godinu, sa upisima koji se upisuju prilikom zavođenja prvog pismena).

U primedbi upisnika, iz koga se predmet prevodi, upisuje se da je predmet preveden u novi upisnik, a kod rednog broja stavlja znak konačnog rešenja.

Ispod poslednjeg prevedenog predmeta u novom upisniku povlači se crvenom olovkom vodoravna crta.

Pismena primljena u tekućoj godini upisuju se ispod crte iz prethodnog stava počev od rednog broja 1.

Ostali upisi tokom dvogodišnjeg rada, ne prenose se.

8. Ponovno zavođenje

Član 258.

Kada se u predmetu koji je u upisniku označen kao konačno rešen, postupak nastavi usled ukidanja odluke (u celini ili delimično), ili posle prekida postupka ili posle pronalaska okrivljenog po poternici i sl., predmet se upisuje kao novi sa potrebnim ranijim upisima. U rubrici za primedbe upisuje se ranija oznaka, a kod ranijeg upisa upisuje se nova oznaka predmeta (veza ranije i kasnije).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se nastavi prekršajni postupak posle prekida postupka, predmet zadržava broj pod kojim je prethodno zaveden.

Ako u istom predmetu po kome je odluka u drugom stepenu delimično ukinuta, a delimično potvrđena, pa u delu po kome je potvrđena, u postupku po vanrednim pravnim lekovima bude ukinuta, drugostepena i prvostepena odluka, u pogledu ponovnog zavođenja postupiće se u smislu stava prvog ovog člana, to jest predmet u ovom delu dobiće istu oznaku koju nosi deo predmeta koji je ponovno zaveden usled delimičnog ukidanja u drugom stepenu.

9. Uvođenje u imenik

Član 259.

Predmet zaveden u upisnik uvodi se odmah u odgovarajući imenik.
Ako se vodi elektronski upisnik, ne vodi se imenik.

10. Pregled

Član 260.

Upravitelj pisarnice pregleda najmanje jedanput mesečno, po slučajnom izboru, upise u svim upisnicima, imenicima i ostalim pomoćnim knjigama. Tom prilikom upoređuje upise sa spisima i proverava da li su tačni i potpuni. O izvršenom pregledu obaveštava predsednika i predsednika odeljenja.

Predsednik odeljenja, najmanje jedanput tromesečno, a predsednik - godišnje, pregledaju upisnike i pomoćne knjige.

Prilikom pregleda ukazuje se na propuste, ispravljaju zapažene greške i daju potrebna objašnjenja.

Izvršen pregled potvrđuje se potpisom i datumom iza poslednjeg pregledanog upisa.

O izvršenom pregledu predsednik odeljenja, sačinjava belešku i dostavlja je predsedniku.

Kontrola u poslovnom softveru za upravljanje predmetima se vrši na isti način kao i za ručno vođene upisnike. Upisi se proveravaju slučajnim izborom, a podaci u softveru moraju sadržati sve podatke iz predmeta koje sadrži i upisnik.

11. Upisnici

Upisnici koje vode svi sudovi

Član 261.

Svi sudovi vode:

- Upisnik sudske uprave	"Su", Obrazac br. 1
- Popis spisa sudske uprave	"Ps", Obrazac br. 2
- Upisnik sudske uprave sa podacima označenim stepenom tajnosti - državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i interno	"DT.Su""SP.Su""P.Su", "I.Su", Obrazac br. 1

Član 262.

Pismena koja se odnose na poslove sudske uprave raspoređuju se u grupe i podgrupe na sledeće načine:

I grupa: Organizacioni poslovi

II grupa: Uputstva i drugi akti

III grupa: Statistika i izveštaji

IV grupa: Finansijsko-materijalno poslovanje

V grupa: Kadrovski poslovi

VI grupa: Pritužbe

VII grupa: Izuzeća, isključenja

VIII grupa: Razno

Pojedine grupe sadrže podgrupe, i to:

I grupa

- 1) Uputstva i akti organizacione prirode;
- 2) Raspored poslova;
- 3) Pružanje pravne pomoći;
- 4) Sudska jedinica/odeljenje izvan sedišta suda/sudski dani;
- 5) Pregledi i obilasci sudova;
- 6) Sudije porotnici;
- 7) Radni sastanci;
- 8) Stručno usavršavanje i obuka sudija i sudskog osoblja;
- 9) Sistematizacija radnih mesta.

II grupa

- 12) Overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu;
- 13) Materijalno pravo;
- 14) Procesno pravo;
- 15) Prethodni postupak;
- 16) Takse;
- 17) Sudska praksa.
- 17a) Informacije od javnog značaja

III grupa

- 18) Uputstva i akti koji se odnose na statistiku;
- 19) Redovni izveštaji o radu;
- 20) Redovni statistički izveštaji;
- 21) Povremeni statistički izveštaji.

IV grupa

- 22) Uputstva i drugi akti;
- 23) Službeni glasnici, knjige, časopisi i kancelarijski materijal;
- 24) Grejanje i osvetljenje;
- 25) Putni i selidbeni troškovi;
- 26) Troškovi čišćenja, održavanja i osiguranja zgrade i inventara;
- 27) Poštanski, telegrafski i telefonski troškovi;
- 28) Dopuna inventara;
- 29) Troškovi postupka;
- 30) Troškovi sudija porotnika;
- 31) Poslovi ekonomata;
- 32) Ostalo finansijsko poslovanje;
- 33) Depoziti.

V grupa

- 34) Evidencija o izboru predsednika i sudija;
- 35) Uputstva i drugi akti;
- 36) Stručni ispiti zaposlenih;
- 37) Sudijski pripravnici;
- 38) Godišnji odmor i odsustvovanja.

VII Grupa

39) Izuzeća

40) Isključenja

U ovu grupu poslova zavodi se sve ostalo iz oblasti sudske uprave.

Upisnik "Su"

Član 263.

U upisnik "Su" zavode se pismena koja se odnose na poslovanje sudske uprave.

Pismena koja se odnose na stvari koje su po svojoj prirodi iste ili srodne vrste zavode se po grupama odnosno podgrupama na početku upisnika, a sva ostala pismena, koja se ne mogu uvrstiti u pojedine od tih grupa, zavode se po redu prijema pod daljim rednim brojevima, iza brojeva koji su zauzeti za pojedine podgrupe.

Pojedini poslovi sudske uprave raspoređuju se u grupe odnosno podgrupe. Sudovi su ovlašćeni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe.

Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu određuje se više rednih brojeva, s tim da svaka podgrupa nosi poseban redni broj.

Za svaku podgrupu na početku godine osniva se poseban omot i zavodi u upisnik "Su" pod rednim brojem i nazivom podgrupe u koju se u toku godine ulažu sva pismena koja tu spadaju. Prilikom ulaganja takva pismena dobijaju zajednički redni broj pod kojim se u upisniku "Su" vodi podgrupa, kao i podbroj koji odgovara rednom broju popisa spisa, koji se vodi u svakom omotu. Iza takve oznake pismena stavlja se još oznaka grupe rimskim brojem (npr. "Su I-8 67/10", što znači da ovo pismo spada u prvu grupu, podgrupu pod brojem 8, a pod nazivom "Sudije porotnici").

Tako uložena pismena razvode se u rubrici za primedbe popisa spisa određene podgrupe, a ne u upisniku.

Omoti sa pismenima koja se odnose na poslove sudske uprave drže se u prostorijama sudske uprave sređeni po grupama i podgrupama.

Upisnik "DT.Su", "SP.Su", "P.Su" i "I.Su"

Član 264.

U upisnik "DT.Su", "SP.Su", "P.Su" i "I.Su" sa podacima označenim stepenom tajnosti - državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i interno, koji vodi predsednik ili lice koje on odredi, zavode se tajni podaci sudske uprave i pismena koja su primljena, a od pošiljaoca označena kao državna tajna, strogo poverljivo, poverljivo i interno.

Upisnici osnovnih sudova

Član 265.

Osnovni sudovi vode upisnike za:

1) krivične predmete, i to za:

- istrage i istražne radnje	"Ki", Obrazac br. 3
- krivične predmete	"K"..., Obrazac br. 4
- postupanja sudija za prethodni postupak na dežurstvu	"KPPD", Obrazac br. 3v
- razne istražne predmete	"Kri", Obrazac br. 6
- predmete pravne pomoći između domaćih sudova u krivičnim stvarima	"Pom K", Obrazac br. 31a

- razne krivične predmete	"Kr", Obrazac br. 6
- izdavanje uverenja o vođenju krivičnog postupka za fizička lica i kaznenoj evidenciji za pravna lica	"Ku", Obrazac br. 6
- izdavanje uverenja o lišenju roditeljskog prava, o lišenju poslovne sposobnosti i druga uverenja	"U", Obrazac br. 6
- upisnik kaznene evidencije za pravna lica	"Kepl", Obrazac br. 6a
- krivično veće van glavnog pretresa	"Kv", Obrazac br. 8
- izvršenje krivičnih sankcija	"Ik", "Ik1", "Ik2"... Obrazac br. 10
- izvršenje alternativnih sankcija (kućni zatvor, rad u javnom interesu i sl.)	"Ika", "Ika1", "Ika2"... Obrazac br. 11
- predmete uslovnih otpusta	"Kuo", Obrazac br. 9
- upisnik o privremenom oduzimanju imovine	"Poi",...Obrazac br. 12
- upisnik o trajnom oduzimanju imovine	"Toi",...Obrazac br. 13
- predmete sporazuma o priznanju krivičnog dela	"Spk", Obrazac br. 14
- sporazum o svedočenju okrivljenog	"Ssok", Obrazac br. 14a
- sporazum o svedočenju osuđenog	"Ssos", Obrazac br. 14b
- upisnik službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima	"Spp", Obrazac br. 6b
- upisnik izvršenja krivičnih sankcija do jedne godine zabranom napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje	"Ik-kz", Obrazac br. 10a
- izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"POM Ik", Obrazac br. 27
- ulazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"POM Uk", Obrazac br. 30
- izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje se neposredno upućuju nadležnom sudu i dr. organu strane države	"Pom IkN", Obrazac br. 27
- ulazne međunarodne zamolnice za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje su neposredno upućene domaćem sudu od strane inostranog organa	"Pom UkN", Obrazaca br. 30
- odluke vezane za mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u prethodnom postupku i za nesmetano vođenje krivičnog postupka	"KPP", Obrazac br. 3a
- druga postupanja sudije u prethodnom postupku	"KPPr", Obrazac br. 3b
- predloge i izveštaje javnog tužioca i naredbe sudije za prethodni postupak	"KPP Pov", Obrazac br. 39a
- predloge javnog tužioca i odluke sudije za prethodni	"KPP Pov1", "KPP Pov2",

postupak vezane za posebne dokazne radnje	"KPP Pov3"... Obrazac br. 39a
2) građanske predmete i to za:	
- parnične predmete, radne i porodične sporove i sl.	"P", "P1", "P2"... Obrazac br. 16
- upisnik za predmete radnih sporova u vezi sa uzbunjivanjem	"P1-Uz", Obrazac br. 16
- platne naloge	"Pl", Obrazac br. 17
- izvršenja na osnovu izvršne isprave	"I", Obrazac br. 18 i 20
- predlog za sprovođenje izvršenja na osnovu izvršne isprave od strane izvršitelja	"Ii", Obrazac br. 18a
- predlog za sprovođenje izvršenja na osnovu verodostojne isprave od strane izvršitelja	"Iiv", Obrazac br. 18a
- prigovor trećeg lica kod sprovođenja izvršenja od strane izvršitelja	"Ipi", Obrazac br. 18b
- zahtev za otklanjanje nepravilnosti	"Ion", Obrazac br. 18v
- zahtev za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika kada se razdruži postupak	"Ioi", Obrazac br. 18g
- novčano kažnjavanje	"Ink", Obrazac br. 18d
- predmete izvršenja na osnovu verodostojne isprave	"Iv", Obrazac br. 19 i 21
- knjiga izvršnih dužnika i zbirka isprava	"Ikd", Obrazac br. 22
- prigovore u "I" i "Ii" predmetima	"IpiI", Obrazac br. 23
- prigovor u "Iv" predmetima	"IpiIv", Obrazac br. 23a
- prigovor u postupku za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga	"IpiIvk", Obrazac br. 23b
- predmete ostavina	"O", Obrazac br. 24
- ostale vanparnične predmete	"R", "R1", "R2", "R3", Obrazac br. 25
- upisnik prigovora na rešenja javnih beležnika	"R-jb", Obrazac br. 25a
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (građanski, izvršni, krivični predmeti, radni sporovi, vanparnični predmeti)	"R4p", "R4i", "R4k", "R4r" i "R4v", Obrazac br. 25 b
- upisnik za predmete po tužbama za naknadu neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku	"Prr", Obrazac br. 16
- upisnik za predmete po tužbama za naknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku	"Prr 1", obrazac br. 16

- predmete pravne pomoći	"Pom", Obrazac br. 26
- izlazne međunarodne zamolnice u građanskoj materiji	"Pom Ig", Obrazac br. 28
- ulazne međunarodne zamolnice u građanskoj materiji	"Pom Ug", Obrazac br. 32
- izlazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom IgH 1", Obrazac br. 28
- izlazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom IgH 2", Obrazac br. 28
- ulazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom UgH 1", Obrazac br. 32
- ulazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom UgH 2", Obrazac br. 32
- izlazne međunarodne zamolnice za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje se neposredno upućuju nadležnom sudu i dr. organu strane države	"Pom IgN", Obrazac br. 28
- ulazne međunarodne zamolnice za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje su neposredno upućene domaćem sudu od strane inostranog organa	"Pom UgN", Obrazac br. 32
- predmete zadržavanja lica u zdravstvenoj organizaciji	"Os", Obrazac br. 35
- overe	"Ov1", "Ov2"..., Obrazac br. 36
- overe isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu	"Ov I", Obrazac br. 33 i "Ov H", Obrazac br. 34

U sudskoj jedinici, odnosno odeljenju izvan sedišta suda vode se pomoćni upisnici o podacima koji se upisuju u odgovarajuće glavne upisnike suda. Obrasci propisani za glavne upisnike u sudu važe i za pomoćne upisnike.

Upisnici viših sudova

Član 266.

Viši sudovi vode upisnike za:

1) krivične predmete, i to za:

- istrage i istražne radnje	"Ki", Obrazac br. 3
- razne krivične	"Kr", Obrazac br. 6
- razne istražne predmete	"Kri", Obrazac br. 6
- krivično veće van glavnog pretresa	"Kv", Obrazac br. 8
- prvostepene krivične predmete	"K", "K1", "K2" i

	"K3", Obrazac br. 4
- pripremni postupak prema maloletnicima	"Kim", Obrazac br. 38
- postupak prema maloletnicima	"Km", Obrazac br. 40
- postupak prema maloletnicima u predmetima visokotehnološkog kriminala	"Km-Po3", Obrazac br. 40
- krivično veće van glavnog pretresa u postupcima prema maloletnicima	"Kvm", Obrazac br. 8
- upisnik o izrečenim krivičnim sankcijama prema maloletnicima	"Km-ev", Obrazac br. 43
- upisnik o izvršenju vaspitnih mera	"Ivm", Obrazac br. 43
- upisnik vaspitnih naloga	"Vn", Obrazac br. 41
- upisnik izvršenja vaspitnih naloga	"Ivn", Obrazac br. 42
- upisnik izvršenja mera bezbednosti maloletnika	"Imbm", Obrazac br. 43
- razne krivične predmete prema maloletnicima	"Krm", Obrazac br. 6
- uslovni otpust maloletnika	"KuoKm" Obrazac br. 9
- krivični predmeti po žalbi (mala apelacija)	"KŽ", "KŽ1" ..., Obrazac br. 55
- predmete pomilovanja	"Kp", Obrazac br. 7
- predmeti uslovnih otpusta	"Kuo", Obrazac br. 9
- predmeti izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica	"Kre", Obrazac br. 15
- upisnik o privremenom oduzimanju imovine	"Poi", Obrazac br. 12
- upisnik o trajnom oduzimanju imovine	"Toi", Obrazac br. 13
- predmete sporazuma o priznanju krivičnog dela	"Spk", Obrazac br. 14
- sporazum o svedočenju okrivljenog	"Ssok", Obrazac br. 14a
- sporazum o svedočenju osuđenog	"Ssos", Obrazac br. 14b
- izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"Pom I3", Obrazac br. 29
- ulazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"Pom Uk2", Obrazac br. 31
- izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji za	"Pom I3N", Obrazac

pružanje opštih vidova pravne pomoći koje se neposredno upućuju nadležnom sudu i dr. organu strane države	29
- ulazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje su neposredno upućene domaćem sudu od strane inostranog organa	"Pom Uk2N", Obrazac br. 31
- odluke vezane za mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u prethodnom postupku i za nesmetano vođenje krivičnog postupka	"KPP", Obrazac br. 3a
- druga postupanja sudije u prethodnom postupku	"KPPr", Obrazac br. 3b
- predloge i izveštaje javnog tužioca i naredbe sudije za prethodni postupak	"KPP Pov", Obrazac br. 39a
- predloge javnog tužioca i odluke sudije za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje	"KPP Pov1", "KPP Pov2", "KPP Pov3", Obrazac br. 39a
- predmete pravne pomoći između domaćih sudova u krivičnim stvarima	"Pomk", Obrazac br. 31a
- upisnik službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima	"Spp" , Obrazac br. 6b
- upisnik izvršenja krivičnih sankcija do jedne godine zabranom napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje	"Ik-kz", Obrazac br. 10a
- upisnik kaznene evidencije za pravna lica	"Kepl", Obrazac br. 6a
- izdavanje uverenja o vođenju krivičnog postupka za fizička lica i kaznenoj evidenciji za pravna lica	"Ku" obrazac br. 6

1.1 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije („Službeni glasnik RS”, broj 94/16) - organizovani kriminal:

- upisnik za krivične predmete organizovanog kriminala	"K-Po1" Obrazac br. 4
- upisnik za istražne predmete organizovanog kriminala	"Ki-Po1", Obrazac br. 3
- predmete sporazuma o priznanju krivičnog dela	"Spk-Po1", Obrazac br. 14
- sporazum o svedočenju okrivljenog	"Ssok-Po1", Obrazac br. 14a
- sporazum o svedočenju osuđenog	"Ssos-Po1", Obrazac br. 14b
- upisnik o trajnom oduzimanju imovine	"Toi-Po1", Obrazac br. 13
- upisnik za krivično veće	"Kv-Po1", Obrazac br. 8
- upisnik za predmete pomilovanja	"Kp-Po1", Obrazac br. 7

- upisnik za razne krivične predmete	"Kr-Po1", Obrazac br. 6
- predmete uslovnih otpusta	"Kuo-Po1", Obrazac br. 9
- predmeti izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica	"Kre-Po1", Obrazac br. 15
- izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"PomI3-Po1", Obrazac br. 29
- ulazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"Pom Uk2-Po1", Obrazac br. 31
- upisnik službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima	"Spp-Po1", Obrazac br. 6b
- izvršenje krivičnih sankcija lica koja se upućuju na izdržavanje kazne zatvora u posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora	"Ik-Po1", Obrazac br. 10b
- izdavanje uverenja o vođenju kriv. postupka i kaznenoj evidenciji za pravna lica	"Ku-PO", Obrazac br. 6
- upisnik kaznene evidencije za pravna lica	"KEpl-Po1", Obrazac br. 6a
- upisnik za predloge javnog tužioca, naredbe istražnog sudijske i sudijske za prethodni postupak i zaštićene svedoke	"Pov-Po1", "Str. Pov-Po1" Obrazac br. 39
- odluke vezane za mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u prethodnom postupku i za nesmetano vođenje krivičnog postupka	"KPP-Po1", Obrazac br. 3a
- razna postupanja u prethodnom postupku	"KPPr-Po1", Obrazac br. 3b
- predloge i izveštaje javnog tužioca i naredbe sudijske za prethodni postupak	"KPP Pov-Po1", Obrazac br. 39a
- predloge javnog tužioca i odluke sudijske za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje	"KPP Pov1-Po1", "KPP Pov2-Po1", "KPP Pov3-Po1", Obrazac br. 39a
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku	"R4k-Po1", Obrazac br. 25 b

1.2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09, 101/11 - dr. zakon i 6/15...) - ratni zločini:

- upisnik za krivične predmete ratnih zločina	"K-Po2", Obrazac br. 4
- upisnik za istražne predmete ratnih zločina	"Ki-Po2", Obrazac br. 3
- predmete sporazuma o priznanju krivičnog dela	"Spk-Po2", Obrazac br. 14
- sporazum o svedočenju okrivljenog	"Ssok-Po2", Obrazac br. 14a
- sporazum o svedočenju osuđenog	"Ssos-Po2", Obrazac br. 14b

- upisnik o trajnom oduzimanju imovine	"Toi-Po2" , Obrazac br. 13
- upisnik za krivično veće	"Kv-Po2", Obrazac br. 8
- upisnik za predmete pomilovanja	"Kp-Po2", Obrazac br. 7
- upisnik za razne krivične predmete	"Kr-Po2", Obrazac br. 6
- predmeti uslovnih otpusta	"Kuo-Po2", Obrazac br. 9
- predmeti izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica	"Kre-Po2", Obrazac br. 15
- izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"PomI3-Po2", Obrazac br. 29
- ulazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"Pom UK2-Po2", Obrazac br. 31
- upisnik službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima	"Spp-Po2", Obrazac br. 6b
- izvršenje krivičnih sankcija u krivičnoj materiji	"Ik-Po2", Obrazac br. 10b
- upisnik kaznene evidencije za pravna lica	"KEpl-Po2", Obrazac br. 6a
- upisnik za predloge javnog tužioca, naredbe istražnog sudije i sudije za prethodni postupak i zaštićene svedoke	"Pov-Po2", "Str. Pov-Po2", Obrazac br. 39
- odluke vezane za mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u prethodnom postupku i za nesmetano vođenje krivičnog postupka	"KPP-Po2", Obrazac br. 3a
- razna postupanja u prethodnom postupku	"KPPr-Po2", Obrazac br. 3b
- predloge i izveštaje javnog tužioca i naredbe sudije za prethodni postupak	"KPP Pov-Po2", Obrazac br. 39a
- predlozi javnog tužioca i odluke sudije za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje	"KPP Pov1-Po2", "KPP Pov2-Po2", "KPP Pov3-Po2" Obrazac br. 39a
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku	"R4K-Po2", Obrazac br 25 b

1.3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala ("Službeni glasnik RS", br. 61/05 i 104/09) - visokotehnološki kriminal:

- upisnik za krivične predmete visoko-tehnološkog kriminala	"K-Po3", Obrazac br. 4
- upisnik za istražne predmete visoko-tehnološkog kriminala	"Ki-Po3", Obrazac br. 3
- predmete sporazuma o priznanju krivičnog dela	"Spk-Po3", Obrazac br. 14
- sporazum o svedočenju okrivljenog	"Ssok-Po3", Obrazac

	br. 14a
- sporazum o svedočenju osuđenog	"Ssos-Po3", Obrazac br. 14b
- upisnik o trajnom oduzimanju imovine	"Toi-Po3", Obrazac br. 13
- upisnik za krivično veće	"Kv-Po3", Obrazac br. 8
- upisnik za predmete pomilovanja	"Kp-Po3", Obrazac br. 7
- upisnik za razne krivične predmete	"Kr-Po3" Obrazac br. 6
- predmete uslovnih otpusta	"Kuo-Po3" Obrazac br. 9
- predmeti izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica	"Kre-Po3", Obrazac br. 15
- izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"PomI3-Po3", Obrazac br. 29
- upisnik za predloge javnog tužioca i naredbe istražnog sudije i sudije za prethodni postupak	"Pov-Po3", Obrazac br. 39
- odluke vezane za mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u prethodnom postupku i za nesmetano vođenje krivičnog postupka	"KPP-Po3", Obrazac br. 3a
- razna postupanja u prethodnom postupku	"KPPr-Po3", Obrazac br. 3b
- ulazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	"Pom Uk2-po3", Obrazac br. 31
- upisnik za predloge javnog tužioca, naredbe istražnog sudije i zaštićene svedoke	"Pov-Po3", "Str. Pov-po3", Obrazac br. 39
- upisnik službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima	"Spp-po3", Obrazac br. 6b

1.4 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije – korupcija:

– odluke vezane za mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u prethodnom postupku i za nesmetano vođenje krivičnog postupka	„KPP-Po4”, Obrazac br. 3a
– razna postupanja u prethodnom postupku	„KPPr-Po4”, Obrazac br. 3b
– upisnik za krivične predmete protiv korupcije	„K-Po4”, Obrazac br. 4
– predmete sporazuma o priznanju krivičnog dela	„Spk-Po4”, Obrazac br. 14
– sporazum o svedočenju okrivljenog	„Ssok-Po4”, Obrazac br.

	14a
– sporazum o svedočenju osuđenog	„Ssos-Po4“, Obrazac br. 14b
– upisnik o privremenom oduzimanju imovine	„Poi-Po4“, Obrazac br. 12
– upisnik o trajnom oduzimanju imovine	„Toi-Po4“, Obrazac br. 13
– krivično veće van glavnog pretresa	„Kv-Po4“, Obrazac br. 8
– predmete pomilovanja	„Kp-Po4“, Obrazac br. 7
– upisnik za razne krivične predmete	„Kr-Po4“, Obrazac br. 6
– predmete uslovnih otpusta	„Kuo-Po4“, Obrazac br. 9
– predmete izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica	„Kre-Po4“, Obrazac br. 15
– upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku	„R4k-Po4“, Obrazac br. 25b
– izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	„PomI3-Po4“, Obrazac br. 29
– izlazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje se neposredno upućuju nadležnom sudu i dr. organu strane države	„PomI3N-Po4“, Obrazac br. 29
– ulazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji	„PomUk2-Po4“, Obrazac br. 31
– ulazne međunarodne zamolnice u krivičnoj materiji za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje su neposredno upućene domaćem sudu od strane inostranog organa	„PomUk2N-Po4“, Obrazac br. 31
– predmete pravne pomoći između domaćih sudova u krivičnim stvarima	„Pomk-Po4“, Obrazac br. 31a
– upisnik službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima	„Spp-Po4“, Obrazac br. 6b
– upisnik kaznene evidencije za pravna lica	„KEpl-Po4“, Obrazac br. 6a
– upisnik za predloge javnog tužioca, naredbe istražnog sudije i sudije za prethodni postupak i zaštićene svedoke	„Pov-Po4“, „Str.Pov-Po4“, Obrazac br. 39
– predloge i izveštaje javnog tužioca i naredbe sudije za prethodni postupak	„KPP Pov-Po4“, Obrazac br. 39a
– predlozi javnog tužioca i odluke sudije za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje	„KPP Pov1-Po4“, „KPP Pov2-Po4“, „KPP Pov3-Po4“, Obrazac br. 39a

2) građanske predmete, i to za:

- parnice	"P", "P1"..., Obrazac br. 16
- medijske sporove	"P3", Obrazac br. 16
- autorske sporove	"P4", Obrazac br. 16
- za predmete po tužbama u vezi sa uzbunjivanjem	"P-uz", Obrazac br. 16
- privremene mere pre pokretanja spora po tužbi u vezi sa uzbunjivanjem	"Ppr-uz", Obrazac br. 16a
- parnične predmete po žalbi (mala apelacija)	"Gž", "Gž1"..., Obrazac br. 57
- za predmete po žalbi na rešenje prvostepenog suda kojim se prigovor na rešenje javnog beležnika odbija	"Gž jb", Obrazac br. 57b
- razne građanske	"R", Obrazac br. 25
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (građanski, izvršni, krivični predmeti, radni sporovi)	"R4p", "R4i", "R4k", "R4r", Obrazac br. 25b
- upisnik za predmete po tužbama za naknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku	"Pr 1", Obrazac br. 16
- krivične predmete po žalbi na odluku o prigovoru predsednika osnovnog suda (razuman rok)	"Rž k", Obrazac br. 57v
- građanske predmete opšte nadležnosti po žalbi na odluku o prigovoru predsednika osnovnog suda (razuman rok)	"Rž g", Obrazac br. 57v
- radne sporove po žalbi na odluku o prigovoru predsednika osnovnog suda (razuman rok)	"Rž r", Obrazac br. 57v
- za drugostepene predmete naknade neimovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, u sporovima male vrednosti	"Gž rr", Obrazac br. 57
- predmete rehabilitacije	"Reh", Obrazac br. 37
- izlazne međunarodne zamolnice u građanskoj materiji	"Pom Ig", Obrazac br. 28
- izlazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom IgH 1", Obrazac br. 28
- izlazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom IgH 2", Obrazac br. 28
- izlazne međunarodne zamolnice za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje se neposredno upućuju nadležnom sudu i	"Pom IgN", Obrazac br. 28

drugim organima strane države

Upisnici apelacionih sudova

Član 267.

Apelacioni sudovi vode upisnike za:

1) Krivične predmete, i to za:

- krivične predmete u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene presude	"Kž1", Obrazac br. 55a
- krivične predmete u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja	"Kž2", Obrazac br. 55b
- krivične predmete u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude	"Kž3", Obrazac br. 55a
- krivične predmete u kojima se odlučuje po predlogu za produženje pritvora i razne drugostepene krivične predmete	"Kž-r", Obrazac br. 74
- krivične predmete u kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti,	"Kžr-As", Obrazac br. 75
- drugostepene krivične predmete uslovnih otpusta	"Kž-uo", Obrazac br. 55v
- krivične predmete u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene presude u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela	"Kž1-Spk", Obrazac br. 55g
- krivične predmete u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela	"Kž2-Spk", Obrazac br. 55 d
- drugostepene krivične predmete izdavanja okrivljenih (ekstradicija) i transfera osuđenih lica	"Kž-Kre", Obrazac br. 55đ
- predmete drugostepenog suda o privremenom oduzimanju imovine	"Kž-Poi", Obrazac br. 55e
- predmete drugostepenog suda o trajnom oduzimanju imovine	"Kž-Toi", Obrazac br. 55ž
- krivične predmete u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene meritorne odluke u postupcima prema maloletnicima	"Kžm1", Obrazac br. 56
- krivične predmete u kojima se odlučuje po žalbi na procesna rešenja u postupcima prema maloletnicima	"Kžm2", Obrazac br. 56a
- krivične predmete u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene odluke u postupcima prema maloletnicima	"Kžm3", Obrazac br. 56
- razne drugostepene krivične predmete u postupcima prema maloletnicima	"Kžm-r", Obrazac br. 74a
- krivične predmete u postupcima prema maloletnicima	"Kžmr-As", Obrazac

kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti	br. 75a
- drugostepene krivične predmete uslovnih otpusta u postupcima prema maloletnicima	"Kžm-Uo", Obrazac br. 56b

1.1. za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije (organizovani kriminal):

- krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene presude	"Kž1-Po1", Obrazac br. 55a
- krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja	"Kž2-Po1", Obrazac br. 55b
- krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude	"Kž3-Po1", Obrazac br. 55a
- krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje po predlogu za produženje pritvora i razne drugostepene krivične predmete organizovanog kriminala	"Kž-r-Po1", Obrazac br. 74
- krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene presude u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela	"Kž1-Po1-Spk", Obrazac br. 55g
- krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela	"Kž2-Po1-Spk", Obrazac br. 55d
- drugostepene krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o uslovnim otpustima	"Kž - Po1-uo", Obrazac br. 55v
- drugostepene krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o izdavanju okrivljenih (ekstradicija) i transfera osuđenih lica	"Kž-Po1-Kre", Obrazac br. 55đ
- drugostepene krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o privremenom oduzimanju imovine	"Kž-Po1-Poi", Obrazac br. 55e
- drugostepene krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o o trajnom oduzimanju imovine	"Kž-Po1-Toi", Obrazac br. 55ž
- drugostepene krivične predmete organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na prvostepenu odluku kojom se osuđeni upućuje na izdržavanje kazne zatvora u posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala	"Kž-Po1-Ik", Obrazac br. 55z

1.2 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine (ratni zločini):

- krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene presude	"Kž1-Po2", Obrazac br. 55a
- krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja	"Kž2-Po2", Obrazac br. 55b
- krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude	"Kž3-Po2", Obrazac br. 55a
- krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje po predlogu za produženje pritvora i razne drugostepene krivične predmete ratnih zločina	Kž-r-Po2", Obrazac br. 74
- krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene presude u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela	"Kž1-Po2-Spk", Obrazac br. 55g
- krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela	"Kž2-Po2-Spk", Obrazac br. 55d
- drugostepene krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje o uslovnim otpustima	"Kž-Po2-uo", Obrazac br. 55v
- drugostepene krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje o izdavanju okrivljenih (ekstradicija) i transferu osuđenih lica	"Kž-Po2-Kre", Obrazac br. 55đ
- drugostepene krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje o privremenom oduzimanju imovine	"Kž-Po2-Poi", Obrazac br. 55e
- drugostepene krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje o trajnom oduzimanju imovine	"Kž-Po2-Toi", Obrazac br. 55ž
- drugostepene krivične predmete ratnih zločina u kojima se odlučuje o žalbi na prvostepenu odluku kojom se osuđeni upućuje na izdržavanje kazne zatvora u Posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala	"Kž-Po2-Ik", Obrazac br. 55z

1.3 za predmete prema Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (visoko-tehnološki kriminal):

- krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene presude	"Kž1-Po3", Obrazac br. 55a
- krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja	"Kž2-Po3", Obrazac br. 55b

- krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude	"KŽ3-Po3", Obrazac br. 55a
- krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o predlogu za produženje pritvora i razne drugostepene krivične predmete visokotehnološkog kriminala	KŽ-r-Po3", Obrazac br. 74
- krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene presude u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela	"KŽ1 - Po3-Spk, Obrazac br. 55g
- krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela	"KŽ2-Po3-Spk" , Obrazac br. 55d
- drugostepene krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o uslovnim otpustima	"KŽ-Po3-uo", Obrazac br. 55v
- drugostepene krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o izdavanju okrivljenih (ekstradicija) i transferu osuđenih lica	"KŽ-Po3-Kre", Obrazac br. 55đ
- drugostepene krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o privremenom oduzimanju imovine	"KŽ-Po3-Poi", Obrazac br. 55e
- drugostepene krivične predmete visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o trajnom oduzimanju imovine	"KŽ-Po3-Toi", Obrazac br. 55ž
2) Građanske predmete i to za:	
- predmete u kojima se odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenih sudova u građanskopravnim sporovima	"GŽ", Obrazac br. 57
- predmete u kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova	"R", "R1", Obrazac br. 82
- predmete u kojima se odlučuje o dozvoljenosti revizije u građanskopravnoj materiji	"R3", "R4", Obrazac br. 78a
- predmete u kojima se odlučuje po žalbama izjavljenih protiv odluka viših sudova u postupcima za rehabilitaciju	"Reh Ž", Obrazac br. 57a
- predmete u kojima se odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenih sudova u porodičnim sporovima	"GŽ2", Obrazac br. 57
- predmete u kojima se odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenih sudova u radnim sporovima	"GŽ1", Obrazac br. 57
- predmete u kojima se odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenih sudova u medijskim sporovima u vezi sa objavljivanjem ispravke informacije	"GŽ3", Obrazac br. 57
- predmete u kojima se odlučuje po žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenih sudova u autorskim sporovima	"GŽ4", Obrazac br. 57
- predmete po žalbama na odluke viših sudova po tužbama za	"GŽ-uz", Obrazac

zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem	br. 57
- predmete po žalbi u radnim sporovima u kojima je istaknut navod da je u pitanju odmazda zbog uzbunjivanja	"Gž1-uz", Obrazac br. 57
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (građanski predmeti opšte nadležnosti, krivični predmeti opšte nadležnosti, radni sporovi)	"R4g", "R4k", "R4r", Obrazac br. 25b
- krivične predmete po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika višeg suda	"Rž k", Obrazac br. 57v
- građanske predmete opšte nadležnosti po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika višeg suda	"Rž g", Obrazac br. 57v
- radne sporove po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika višeg suda	"Rž r", Obrazac br. 57v
- drugostepene predmete po žalbi na odluke prvostepenog suda o naknadi imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku	"Gž rr", Obrazac br. 57

Upisnici privrednih sudova

Član 268.

Privredni sudovi vode upisnike za:

parnične predmete: privatizacije, statusne sporove, bankarske sporove, građevinske sporove, autorske sporove, sporove industrijske svojine i sl.	"P", "P1", "P2", "P3", "P4", "P5"..., Obrazac br. 16
- platne naloge	"PI", Obrazac br. 17
- izvršenja na osnovu izvršne isprave	"I", Obrazac br. 18
- predlog za sprovođenje izvršenja na osnovu izvršne isprave od strane izvršitelja	"Ii", Obrazac br. 18a
- predlog za sprovođenje izvršenja na osnovu verodostojne isprave od strane izvršitelja	"Iiv", Obrazac br. 18a
- prigovor trećeg lica kod sprovođenja izvršenja od strane izvršitelja	"Ipi", Obrazac br. 18b
- zahtev za otklanjanje nepravilnosti	"Ion", Obrazac br. 18v
- zahtev za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika kada se razdruži postupak	"Ioi", Obrazac br. 18g
- novčano kažnjavanje	"Ink", Obrazac br. 18d
- izvršenja na osnovu verodostojne isprave	"Iv", Obrazac br. 19
- knjiga izvršnih dužnika i zbirka isprava	"Ikd", Obrazac br. 22
- prigovore u "I" i "Ii" predmetima	"IpvI", Obrazac br. 23

- prigovor u "Iv", " I", "IIV" predmetima	"IpvIv", Obrazac br. 23 a
- prigovor u postupku za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga	"IpvIvk", Obrazac br. 23 b
- razne građanske	"R", Obrazac br. 25
- prethodni postupak po privrednim prestupima	"Pki", Obrazac br. 44
- privredne prestupe	"Pk", Obrazac br. 45
- stečaje	"St", Obrazac br. 46
- prijave potraživanja	"Ppot", Obrazac br. 47
- unapred pripremljen plan reorganizacije, plan reorganizacije	"Reo", Obrazac br. 48
- likvidacije	"L", Obrazac br. 49
- prijave za upis u registar	"Fi", Obrazac br. 50
- izlazne međunarodne zamolnic	"Pom Ig", Obrazac br. 28
- ulazne međunarodne zamolnice	"Pom Ug", Obrazac br. 32
- izlazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom IgH 1", Obrazac br. 28
- izlazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom IgH2", Obrazac br. 28
- ulazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom UgH1", Obrazac br. 32
- ulazne zamolnice podnete po Haškoj konvenciji o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima	"Pom UgH2", Obrazac br. 32
- izlazne međunarodne zamolnice za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje se neposredno upućuju nadležnom sudu i drugim organima strane države	"Pom IgN", Obrazac br. 28
- ulazne međunarodne zamolnice za pružanje opštih vidova pravne pomoći koje su neposredno upućene domaćem sudu od strane inostranog organa	"Pom UgN", Obrazac br. 32
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (građanski predmeti, izvršni predmeti, stečaj, privredni prestupi, upis u sudski registar, vanparnični predmeti - razno)	"R4p", "R4i", "R4st", "R4pp", "R4fi", "R4vr", Obrazac br 25b

Upisnici prekršajnih sudova

Član 269.

Prekršajni sudovi vode upisnike za:

- prekršaje	"Pr", Obrazac br. 83
- maloletne učinioce prekršaja	"Prm", Obrazac br. 84
- pružanje pravne pomoći	"Pr-pom", Obrazac br. 85
- izvršenje	"Ipr", "Ipr1", "Ipr2", "Ipr3", Obrazac br. 86
- prigovore na rešenje o izvršenju	"Iprv", Obrazac br. 86a
- druge poslove	"Prz", Obrazac br. 88
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (prekršajni predmeti - javni red i mir, saobraćaj i javna bezbednost i ostali prekršajni predmeti)	"R4p-01,02,03", "R4op", Obrazac br. 25 b

Upisnici Prekršajnog apelacionog suda

Član 270.

Prekršajni apelacioni sud vodi upisnike za:

- žalbe	"Prž", Obrazac br. 89
- žalbe u postupku prema maloletnicima	"Pržm", Obrazac br. 90
- žalbe na rešenje organa uprave (Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki)	"Pržu", Obrazac br. 87
- sukob nadležnosti i prenošenje nadležnosti (delegacija)	"Psd", Obrazac br. 92
- žalbe povodom zamene novčane kazne u kaznu zatvora	Privremeni upisnik "Prži", Obrazac 91
- druge poslove	"Prz", Obrazac br. 88
- drugostepene predmete po žalbama stranaka na odluke predsednika prekršajnih sudova o prigorima radi ubrzanja postupka (prekršajni predmeti - javni red i mir, saobraćaj i javna bezbednost)	"Rž p-01,02,03", Obrazac br. 57v
- drugostepene predmete po žalbama stranaka na odluke predsednika prekršajnih sudova o prigorima radi ubrzanja	"Rž op", Obrazac br. 57v

postupka u ostalim prekršajnim predmetima

- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi ubrzanja postupka (prekršajni predmeti- javni red i mir, saobraćaj i javna bezbednost i ostali prekršajni predmeti)	"R4p-01,02,03", "R4op", Obrazac br 25 b
---	---

Upisnici Privrednog apelacionog suda

Član 271.

Privredni apelacioni sud vodi upisnike za:

- drugostepene predmete privrednih prestupa	"Pkž" Obrazac br. 51
- drugostepene parnične predmete	"Pž" Obrazac br. 52
- drugostepene vanparnične predmete	"Pvž" Obrazac br. 53
- drugostepene izvršne predmete	"Iž" Obrazac br. 54
- sukob nadležnosti i delegaciju nadležnosti	"R" Obrazac br. 25
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (građanski predmeti, stečaj, izvršni predmeti, privredni prestupi, upis u sudski registar, vanparnični predmeti - razno)	"R4p", "R4st", "R4i", "R4pp", R4fi i "R4vr", Obrazac br 25 b
- građanske predmete po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika privrednog suda	"Rž p", Obrazac br. 57v
- predmete stečaja po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika privrednog suda	"Rž st", Obrazac br. 57v
- izvršne predmete po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika privrednog suda	"Rž i", Obrazac br. 57v
- predmete privrednih prestupa po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika privrednog suda	"Rž pp", Obrazac br. 57v
- predmete upisa u sudski registar po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika privrednog suda	"Rž fi", Obrazac br. 57v
- vanparnične predmete (razno) po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika privrednog suda	"Rž vr", Obrazac br. 57v

Upisnici Upravnog suda

Član 272.

Upravni sud vodi upisnike za:

- upravni spor	"U" Obrazac br. 58
- odlaganje izvršenja pre podnošenja tužbe	"Uo" Obrazac br. 59
- prigovor na odluku sudije pojedinca	"Uv" Obrazac br. 60
- ponavljanje upravno-sudskog postupka	"Up" Obrazac br. 61
- izvršenje presude Upravnog suda	"Ui" Obrazac br. 62
- razne upravne predmete	"Ur" Obrazac br. 63
- žalbe u izbornim sporovima	"Už" - Obrazac br. 63a
- izlazne međunarodne zamolnice	"Pom Ig", Obrazac br. 28
- ulazne međunarodne zamolnice	"Pom Ug", Obrazac br. 32
- predmete u vezi sa zaštitom uzbunjivača	" "U-uz", Obrazac br. 58a
- za predmete po tužbama za izbor članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina	" Uip, Obrazac broj 58
- upisnik za predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi ubrzavanja postupka za predmete Upravnog suda	"R4u", Obrazac br. 25 b

Upisnici Vrhovnog kasacionog suda

Član 273.

Vrhovni kasacioni sud vodi upisnike za:

1) krivične predmete:

- zahtev za zaštitu zakonitosti	"Kzz", Obrazac br. 73
- razne krivične predmete	"Kr", Obrazac br. 74
- sukobe nadležnosti, određivanje nadležnosti	"Ks", "Kd", Obrazac br. 75
- rehabilitaciju u krivičnom postupku	"Krh", Obrazac br. 76
- druge podneske u krivičnoj materiji	"Krs", Obrazac br. 77

2) građanske predmete:

- reviziju, direktnu reviziju, reviziju u vezi sa Zakonom o	"Rev", "Rev1",
---	----------------

zaštiti uzbunjivača za predmete u kojima je prvostepeni sud bio viši sud, reviziju u vezi sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača za radne sporove	"Rev2", "Prev", "Drev", "Dprev", "Rev-uz", "Rev2-uz", Obrazac br. 78
- zahtev za zaštitu zakonitosti,	"Gzz", "Gzz1", "Pzz", "Pzz1", Obrazac br. 79
- zahtev za preispitivanje pravnosnažne sudske odluke	"Gzp1", "Gzp2", "Pzp1", "Pzp2", Obrazac br. 79a
- žalbe na rešenja apelacionih sudova - opšta materija	"Gž -ap", "Gž - ap 1", Obrazac br. 79b
- žalbe na rešenja Privrednog apelacionog suda	"Gž-Ap2", Obrazac br. 79v
- sporno pravno pitanje	"Spp", "Spp1", Obrazac br. 80
- druge podneske u građanskoj materiji	"Rs", Obrazac br. 81
- sukobe nadležnosti između apelacionih sudova i između sudova različite vrste i sa raznih apelacionih područja, delegacija	"R", "R1", Obrazac br. 82
- predmete u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi ubrzavanja postupka (krivični predmeti opšte nadležnosti, prekršajni predmeti 01,02,03, građanski predmeti opšte nadležnosti, predmeti iz privredne materije, upravni predmeti, radni sporovi, ostali prekršajni predmeti)	"R4k", "R4 kp", "R4 g", "R4 gp", "R4 u", "R4 r", "R4 up", Obrazac br. 25b
- predmete po žalbama na rešenja viših sudova, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda i Prekršajnog apelacionog suda donetih u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku po Zakonu o uređenju sudova dok ih bude	"Ržk", "Ržkp", "Ržg", "Ržr", "Ržgp", "Ržup", Obrazac br. 57v
- predmete po žalbama stranaka izjavljenim protiv odluka predsednika VKS i odluka o prigovorima radi ubrzavanja postupka i žalbama na odluke predsednika apelacionih sudova i sudova republičkog ranga po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku	"Rž1k", "Rž1kp", "Rž1g", "Rž1r", "Rž1gp", "Rž1u", "Rž1up", Obrazac br. 57v
3) upravne predmete:	
zahtev za preispitivanje sudske odluke	"Uzp", Obrazac br. 64
- zahtev za preispitivanje pravnosnažnih presuda prekršajnog suda	"Przp", Obrazac br. 65
- zahtev za zaštitu zakonitosti u prekršajnim predmetima	"Przz", Obrazac br. 66
- sukob nadležnosti	"Us", Obrazac br.

	67
- druge upravne predmete	"Ur", Obrazac br. 68
- zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke	"Uvp", Obrazac br. 69
- zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažnog rešenja o prekršaju	"Upr", Obrazac br. 70
- zahtev za zaštitu zakonitosti	"Uzz", Obrazac br. 71
- žalbe	"Už", Obrazac br. 72

Član 274.

Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud, Prekršajni apelacioni sud, Privredni apelacioni sud i apelacioni sudovi mogu voditi i druge upisnike, u skladu sa odredbama ovog Poslovnika za određenu vrstu predmeta.

Viši, privredni, osnovni i prekršajni sudovi, mogu voditi i druge upisnike, u skladu sa ovim poslovníkom i posebnim propisima.

12. Pojedini upisnici

Upisnici u krivičnim predmetima

Upisnik "Ki", "Ki-Po1", "Ki-Po2" i "Ki-Po3"

Član 275.

U upisnik "Ki" zavode se zahtevi ovlašćenog tužioca za sprovođenje istrage, zahtevi za proširenje istrage protiv novog lica i zahtevi javnog tužioca za određene istražne radnje, kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih veća višeg suda.

Predlozi za dopunu istrage se evidentiraju, ali se predmet ne zavodi ponovo.

Upisnici „KPP“, „KPP-Po1“, „KPP-Po2“, „KPP-Po3“ i „KPP-Po4“

Član 275a

U upisnike „KPP“, „KPP-Po1“, „KPP-Po2“, „KPP-Po3“ i „KPP-Po4“ zavode se predlozi javnog tužioca, okrivljenog, branioca i ostalih lica i odluke vezane za mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u prethodnom postupku i za nesmetano vođenje krivičnog postupka, kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih veća višeg suda.

Upisnici „KPPr“, „KPPr-Po1“, „KPPr-Po2“, „KPPr-Po3“ i „KPPr-Po4“

Član 275b

U upisnike „KPPr“, „KPPr-Po1“, „KPPr-Po2“, „KPPr-Po3“ i „KPPr-Po4“ zavode se predlozi, žalbe, prigovori, molbe i druga postupanja sudije za prethodni postupak, kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih veća višeg suda.

Upisnici „K“, „K1“, „K-Po1“, „K-Po2“, „K-Po3“ i „K-Po4“

Član 276.

U upisnik "K" zavode se krivični predmeti u kojima osnovni i viši sudovi sude u prvom stepenu, koji se razvrstavaju po pravnoj oblasti, hitnosti ili drugim kriterijumima (K2, K3...), kao i predlozi za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja, odnosno u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih veća višeg suda.

U upisnik "K1" zavode se krivični predmeti u kojima postupaju osnovni i viši sudovi u prvom stepenu, bez održavanja glavnog pretresa.

Upisnik "Kri"

Član 277.

U upisnik "Kri" zavode se postupanja po pojedinim istražnim radnjama i zamolnice za izvršenje pojedinih istražnih radnji.

Upisnici „Kr“, „Kr-Po1“, „Kr-Po2“, „Kr-Po3“ i „Kr-Po4“

Član 278.

U upisnik "Kr" zavode se svi oni podnesci koji se odnose na krivični postupak, a ne uvode se u druge upisnike.

Upisnik "Ku"

Član 279.

U upisnik "Ku" zavode se molbe stranaka za izdavanje uverenja o tome da li je protiv njih potvrđena optužnica, odnosno određen glavni pretres ili ročište za izricanje krivične sankcije u skraćenom postupku ili određen glavni pretres u postupku za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja, postupak i zahtevi pravnih lica za izdavanje uverenja iz kaznene evidencije.

Upisnik "U"

Član 279a

U upisnik "U" zavode se zahtevi stranaka za izdavanje uverenja o lišenju roditeljskog prava, zahtevi stranaka za izdavanje uverenja o lišenju poslovne sposobnosti, kao i izdavanje drugih uverenja (da li se vodi postupak, o komisijском uništenju spisa i dr.).

Upisnik „Kp“, „Kp-Po1“, „Kp-Po2“, „Kp-Po3“ i „Kp-Po4“

Član 280.

U upisnike „Kp“, „Kp-Po1“, „Kp-Po2“, „Kp-Po3“ i „Kp-Po4“ zavode se molbe za pomilovanje osuđenih lica.

Upisnik „Kv“, „Kvm“, „Kv-Po1“, „Kv-Po2“, „Kv-Po3“ i „Kv-Po4“

Član 281.

U upisnik „Kv“ i „Kvm“ zavode se svi krivični predmeti u kojima rešava veće suda van glavnog pretresa, kao i odluke donete po žalbama, ukoliko se ne zavode u upisnik „Kž“ ili „Kp“.

U upisnike „Kv-Po1“, „Kv-Po2“, „Kv-Po3“ i „Kv-Po4“ zavode se krivični predmeti posebnih odeljenja i specijalizovanih veća u kojima rešava veće van glavnog pretresa.

Upisnik "Ik", "Ika"

Član 282.

U upisnik "Ik" zavode se predmeti lica osuđenih na kaznu zatvora koja se sa slobode pozivaju na izdržavanje kazne, koja su iz pritvora upućena na izdržavanje kazne, za koja je izdat nalog za privođenje na izdržavanje kazne, za koja je doneta naredba za izdavanje poternice ili koja su na svoj zahtev upućena iz pritvora na izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti presude.

U upisnik "Ika" zavode se predmeti lica kojima su izrečene alternativne sankcije u krivičnom i prekršajnom postupku.

Upisnik „Kuo“, „Kuo Km“, „Kuo-Po1“, „Kuo-Po2“, „Kuo-Po3“ i „Kuo-Po4“

Član 282a

U upisnik "Ik-po1" i "Ik-po2" zavode se predmeti lica osuđenih na kazne zatvora koja se upućuju na izdržavanje kazne zatvora u posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem.

Upisnik „Kuo“, „Kuo Km“, „Kuo-Po1“, „Kuo-Po2“, „Kuo-Po3“ i „Kuo-Po4“

Član 283.

U upisnik "Kuo" zavode se molbe osuđenih lica i maloletnika za puštanje na uslovni otpust.

Upisnik „Spk“, „Spk-Po1“, „Spk-Po2“, „Spk-Po3“ i „Spk-Po4“

Član 284.

U upisnik „Spk“, „Spk-Po1“, „Spk-Po2“, „Spk-Po3“ i „Spk-Po4“ zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivičnog dela i odluke o podnetim sporazumima.

Upisnik „Ssok“, „Ssok-Po1“, „Ssok-Po2“, „Ssok-Po3“ i „Ssok-Po4“

Član 284a

U upisnik „Ssok“, „Ssok-Po1“, „Ssok-Po2“, „Ssok-Po3“ i „Ssok-Po4“ zavode se predlozi sporazuma o priznanju krivičnog dela i odluke o podnetim sporazumima.

Upisnik „Ssos“, „Ssos-Po1“, „Ssos-Po2“, „Ssos-Po3“ i „Ssos-Po4“

Član 284b

U upisnik „Ssos“, „Ssos-Po1“, „Ssos-Po2“, „Ssos-Po3“ i „Ssos-Po4“ , zavode se predlozi sporazuma o svedočenju okrivljenog i odluke o podnetim sporazumima.

Upisnici „Kri Pov“, „Ki Pov“, „KPP Pov“, „KPP Pov1“, „KPP Pov2“, „KPP Pov3“, „Pov-Po1“, „Pov-Po2“, „Pov-Po3“, „Pov-Po4“, „Str Pov-Po1“, „Str Pov-Po2“ i „Str Pov-Po4“

Član 285.

U upisnike „Kri Pov“, „Ki Pov“, „KPP Pov“, „Pov-Po1“, „Pov-Po2“, „Pov-Po3“, „Pov-Po4“, „Str Pov-Po1“, „Str Pov-Po2“ i „Str.Pov-Po4“ zavode se predlozi ovlašćenog tužioca i naredbe istražnog sudije, odnosno sudije za prethodni postupak za nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima i optička snimanja lica, uređaja za automatsku obradu podataka i opremu na kojoj se čuvaju ili se mogu čuvati elektronski zapisi, pretresanje stana i lica i naredbe o pribavljanju podataka od finansijskih i drugih bankarskih organizacija, kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih veća višeg suda.

U upisnike „KPP Pov1“, „KPP Pov2“ i „KPP Pov3“ zavode se predlozi javnog tužioca i odluke sudije za prethodni postupak vezane za posebne dokazne radnje, i to za tajni nadzor komunikacije, tajno praćenje i snimanje, simulovane poslove, računarsko pretraživanje podataka i određivanje prikrivenog islednika, kao i u predmetima posebnih odeljenja i specijalizovanih veća višeg suda.

Upisnik "Kim"

Član 286.

U upisnik "Kim" zavode se zahtevi za pripremni postupak prema maloletnicima.

Upisnik "Km"

Član 287.

U upisnik "Km" zavode se krivični predmeti u kojima viši sudovi sude u prvom stepenu i predlozi za izricanje krivičnih sankcija prema maloletnicima.

Upisnik "Km-ev"

Član 288.

U upisnik "Km-ev" zavode se predmeti izrečenih krivičnih sankcija maloletnicima: vaspitne mere, kazne maloletničkog zatvora i mere bezbednosti obaveznog lečenja.

Upisnik "Vn" i "Ivn"

Član 289.

U upisnik "Vn" zavode se predmeti maloletnika kojima je izrečen vaspitni nalog.

U upisnik "Ivn" zavode se svi podaci vezani za primenu vaspitnih naloga.

Upisnik "Ivm"

Član 290.

U ovaj upisnik zavode se svi podaci vezani za izvršenje vaspitnih mera prema maloletnicima.

Upisnik "Krm"

Član 291.

U upisnik "Krm" zavode se drugi krivični predmeti prema maloletnicima koji se ne zavode u upisnik "Kim" , "Km" i "Kvm".

Upisnik "Kž1", "Kž2", "Kž3", "Kž-r", Kžr-As, "Kž-uo", "Kž-Kre", "Kž-Poi", "Kž-Toi", "Kž-spK"

Član 292.

U upisnik "Kž1" zavode se krivični predmeti u kojima se po žalbi odlučuje o prvostepenim presudama.

U upisnik "Kž2" zavode se krivični predmeti u kojima po žalbi odlučuje o rešenjima prvostepenih sudova.

U upisnik "Kž3" zavode se krivični predmeti u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude.

U upisnik "Kž-r" zavode se krivični predmeti u kojima se odlučuje po predlogu za produženje pritvora i razni drugostepeni krivični predmeti.

U upisnik "Kžr-As" zavode se krivični predmeti u kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti.

U upisnik "Kž-uo" zavode se drugostepeni krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom molbi osuđenih lica za puštanje na uslovni otpust.

U upisnik "Kž-Kre" zavode se drugostepeni krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica.

U upisnik "Kž-Poi" zavode se drugostepeni krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

U upisnik "Kž-Toi" zavode se drugostepeni krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za trajno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

U upisnik "Kž-spk" zavode se drugostepeni krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova o zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela.

Upisnik "Kžm1", "Kžm2", "Kžm3", "Kžm-r", "Kžm-uo"

Član 293.

U upisnik "Kžm1" zavode se krivični predmeti prema maloletnicima u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene meritorne odluke u postupcima prema maloletnicima.

U upisnik "Kžm2" zavode se krivični predmeti prema maloletnicima u kojima se odlučuje po žalbi na prvostepene procesne odluke u postupcima prema maloletnicima.

U upisnik "Kžm3" zavode se krivični predmeti prema maloletnicima u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene odluke u postupcima prema maloletnicima.

U upisnik "Kžm-r" zavode se razni drugostepeni krivični predmeti prema maloletnicima koji se ne uvode u druge upisnike.

U upisnik "Kž-uo" zavode se drugostepeni krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom molbi maloletnika za puštanje na uslovni otpust.

Upisnik "Kž1-Po1", "Kž2-Po1", "Kž3-Po1", "Kž-Po1-r", "Kž-Po1-uo", "Kž-po1-Spk", "Kž-Po1-Kre", "Kž-Po1-Poi", "Kž-Po1-Toi"

Član 294.

U upisnik "Kž1-Po1" zavode se krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se po žalbi odlučuje o prvostepenim presudama posebnog odeljenja višeg suda.

U upisnik "Kž2-Po1" zavode se krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja prvostepenih sudova.

U upisnik "Kž3-Po1" zavode se krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude.

U upisnik "Kž-Po1-r" zavode se krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti, predlogu za produženje pritvora i razni drugi drugostepeni predmeti koji se ne uvode u druge upisnike.

U upisnik "KŽ-Po1-Uo" zavode se drugostepeni krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom molbi osuđenih lica za puštanje na uslovni otpust.

U upisnik "KŽ-Po1-Spk" zavode se drugostepeni krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova o zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela.

U upisnik "KŽ-Po1-Kre" zavode se drugostepeni krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica.

U upisnik "KŽ-Po1-Poi" zavode se drugostepeni krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

U upisnik "KŽ-Po1-Toi" zavode se drugostepeni krivični predmeti organizovanog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za trajno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

Upisnik "KŽ1-Po2", "KŽ2-Po2", "KŽ3-Po2", "KŽ-Po2-r", "KŽ-Po2-uo", "KŽ-Po2-Spk", "KŽ-Po2-Kre", "KŽ-Po2-Poi", "KŽ-Po2-Toi"

Član 294a

U upisnik "KŽ1-Po2" zavode se krivični predmeti ratnih zločina u kojima se po žalbi odlučuje o prvostepenim presudama posebnog odeljenja višeg suda.

U upisnik "KŽ2-Po2" zavode se krivični predmeti ratnih zločina u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja prvostepenih sudova.

U upisnik "KŽ3-Po2" zavode se krivični predmeti ratnih zločina u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude.

U upisnik "KŽ-Po2-r" zavode se krivični predmeti ratnih zločina u kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti, predlogu za produženje pritvora i razne druge drugostepene predmete koji se ne uvode u druge upisnike.

U upisnik "KŽ-Po2-uo" zavode se drugostepeni krivični predmeti ratnih zločina u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom molbi osuđenih lica za puštanje na uslovni otpust.

U upisnik "KŽ-Po2-Spk" zavode se drugostepeni krivični predmeti ratnih zločina u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova o zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela.

U upisnik "KŽ-Po2-Kre" zavode se drugostepeni krivični predmeti ratnih zločina u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica.

U upisnik "KŽ-Po2-Poi" zavode se drugostepeni krivični predmeti ratnih zločina u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

U upisnik "KŽ-Po2-Toi" zavode se drugostepeni krivični predmeti ratnih zločina u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za trajno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

Upisnik "KŽ1-Po3", "KŽ2-Po3", "KŽ3-Po3", "KŽ-Po3-r", "KŽ-Po3-uo", "KŽ-Po3-Spk", "KŽ-Po3-Kre", "KŽ-Po3-Poi", "KŽ-Po3-Toi"

Član 294b

U upisnik "KŽ1-Po3" zavode se krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se po žalbi odlučuje o prvostepenim presudama posebnog odeljenja višeg suda.

U upisnik "KŽ2-Po3" zavode se krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na rešenjima prvostepenih sudova.

U upisnik "KŽ3-Po3" zavode se krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude.

U upisnik "KŽ-Po3-r" zavode se krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti, predlogu za produženje pritvora i razni drugi drugostepeni predmeti koji se ne uvode u druge upisnike.

U upisnik "KŽ-Po1-uo" zavode se drugostepeni krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom molbi osuđenih lica za puštanje na uslovni otpust.

U upisnik "KŽ-Po3-Spk" zavode se drugostepeni krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova o zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela.

U upisnik "KŽ-Po3-Kre" zavode se drugostepeni krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica.

U upisnik "KŽ-Po3-Poi" zavode se drugostepeni krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

U upisnik "KŽ-Po3-Toi" zavode se drugostepeni krivični predmeti visokotehnološkog kriminala u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za trajno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

Upisnik "KŽ-Po1-ik" i "KŽ-Po2-ik"

Član 294v

U ove upisnike zavode se drugostepeni krivični predmeti posebnih odeljenja u kojima se odlučuje o žalbi na rešenje Višeg suda u Beogradu - Posebnog odeljenja kojim se osuđeni upućuje na izdržavanje kazne zatvora u posebno odeljenje za izdržavanje kazne zatvora za krivična dela organizovanog kriminala u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem, kao i predmeti posebnih odeljenja u kojima se odlučuje o žalbi protiv odluka donetih po predlogu da se osuđenom kome je izrečena kazna zatvora do jedne godine kazna izvrši bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje.

Upisnik „Poi“, „Poi-Po1“, „Poi-Po2“, „Poi-Po3“ i „Poi-Po4“

Član 295.

U upisnike „Poi“, „Poi-Po1“, „Poi-Po2“, „Poi-Po3“ i „Poi-Po4“ zavode se zahtevi javnog tužioca za privremeno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

„Upisnik „Toi“, „Toi-Po1“, „Toi-Po2“, „Toi-Po3“ i „Toi-Po4“

Član 296.

U upisnike „Toi“, „Toi-Po1“, „Toi-Po2“, „Toi-Po3“ i „Toi-Po4“ zavode se zahtevi javnog tužioca za privremeno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

Upisnik „Spp“, „Spp-Po1“, „Spp-Po2“, „Spp-Po3“ i „Spp-Po4“

Član 296a

U upisnik „Spp“, „Spp-Po1“, „Spp-Po2“, „Spp-Po3“ i „Spp-Po4“ zavode se svi podnesci i druga pismena kojima se inicira angažovanje službe za pomoć i podršku svedocima i oštećenim, povratne informacije o svedocima dostavljene organima postupka, posebni zahtevi oštećenih i svedoka, ulazne i izlazne zamolnice vezane za postupanje službe i druga postupanja službe.

Upisnici u prekršajnim predmetima

Upisnik "Pr", "Pr1" i "Pr2"

Član 297.

U upisnik "Pr", "Pr1" i "Pr2" zavode se predmeti u kojima prekršajni sudovi sude u prvom stepenu.

Upisnik "Prm"

Član 298.

U upisnik "Prm" zavode se predmeti u kojima se prekršajni postupak vodi prema maloletnicima.

Upisnik "Pr-pom"

Član 298a

U upisnik "Pr-pom" zavode se zamolnice upućene od strane drugog prekršajnog suda za pružanje pravne pomoći.

Upisnik "Ir", "Ipr1", "Ipr2" i "Ipr3"

Član 298b

U upisnik "Ipr" zavode se predmeti izvršenja po pravnosnažnim i izvršnim odlukama prekršajnih sudova.

U upisnik "Ipr1" zavode se predmeti izvršenja po zamolnicama drugih prekršajnih sudova.

U upisnik "Ipr2" zavode se predmeti izvršenja koje sprovode prekršajni sudovi po konačnim i izvršnim rešenjima organa uprave.

U upisnik "Ipr3" zavode se predmeti izvršenja koje sprovode prekršajni sudovi po konačnom i izvršnom prekršajnom nalogu.

Upisnik "Iprv"

Član 298v

U upisnik "Iprv" zavode se predmeti veća prekršajnog suda koji odlučuju u drugom stepenu po prigovoru na rešenje o izvršenju.

Upisnik "Prž", "Prž1" i "Prž2"

Član 299.

U upisnik "Prž", "Prž1" i "Prž2" zavode se predmeti Prekršajnog apelacionog suda koji po žalbama odlučuje u drugom stepenu.

Upisnik "Pržm"

Član 300.

U upisnik "Pržm" zavode se predmeti Prekršajnog apelacionog suda koji po žalbama maloletnih učinilaca prekršaja odlučuje u drugom stepenu.

Upisnik "Pržu"

Član 301.

U upisnik "Pržu" zavode se predmeti Prekršajnog apelacionog suda koji po žalbama na rešenje organa uprave (Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki) odlučuje u drugom stepenu.

Upisnik "Ps d"

Član 302.

U upisnik "Ps d" zavode se predmeti Prekršajnog apelacionog suda u kojima odlučuje o sukobu nadležnosti i prenošenju nadležnosti prvostepenih prekršajnih sudova.

Privremeni upisnik "Prži"

Član 302a

U privremeni upisnik "Prži" zavode se predmeti Prekršajnog apelacionog suda koji odlučuje po žalbama na rešenje o zameni novčane kazne u kaznu zatvora.

Upisnici u građanskim predmetima

Upisnici "P", "P1", "P2"

Član 303.

U upisnik "P" zavode se tužbe u sporovima po kojima se ne izdaje platni nalog, platni nalozi na koje je uložen prigovor, predmeti u kojima je sud odbio predlog za

izdavanje platnog naloga, predmeti u kojima se po posebnim propisima postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga (predmeti po prigovoru na rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave i na rešenje doneto u skraćenom izvršnom postupku), kao i u drugim slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.

Ako se po tužbi zavedenoj u upisnik "P" izda platni nalog, predmet se ne prevodi u upisnik "PI".

Predlozi za izdavanje privremenih mera u toku parničnog postupka ne zavode se posebno, već dobijaju odgovarajući redni broj u popisu spisa.

U osnovnom sudu u upisnik "P1" zavode se tužbe u radnim sporovima, u upisnik "P2" tužbe u porodičnim sporovima, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...).

U višem sudu u upisnik "P1" zavode se sporovi povodom štrajka, kolektivnog ugovora, socijalnog osiguranja, matične evidencije, izbora i razrešenja organa pravnih lica, ako nije nadležan drugi sud, u upisnik "P2" zavode se tužbe u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinstva ili materinstva, a ostali predmeti mogu se razvrstati po pravnoj oblasti, hitnosti i dr. ("P3", "P4"...).

U privrednom sudu u upisnik "P" ("P1", "P2"...) zavode se tužbe razvrstane po pravnoj oblasti, hitnosti i sl.

Upisnik "PI"

Član 304.

U upisnik "PI" zavode se tužbe sa predlogom za izdavanje platnog naloga.

Upisnici "I", "Iv", "Ikd", "Iiv", "Ii", "Ipi", "Ion", "Ioi" i "Ink"

Član 305.

U upisnik "I" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvršenje i obezbeđenje, zahtevi za sprovođenje dozvoljenog izvršenja od strane drugog suda, kao i nalozi za izvršenje privremenih mera.

U upisnik "Iv" zavode se predlozi za izvršenje na osnovu verodostojne isprave.

U upisnik "Ikd" zavode se podaci o izvršnom dužniku, osnovu upisa, rešenju kojim je naložen upis i evidencionom broju kojim je određen upis u knjigu izvršnih dužnika.

U upisnik "Ii" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvršenje na osnovu izvršne isprave u kojima je naznačeno da će izvršenje sprovesti izvršitelj.

U upisnik "Iiv" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izvršenje na osnovu verodostojne isprave u kojima je naznačeno da će izvršenje sprovesti izvršitelj.

U upisnik "Ipi" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova prigovori trećeg lica kad izvršenje sprovodi izvršitelj.

U upisnik "Ion" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova zahtevi za otklanjanje nepravilnosti kada izvršenje sprovodi izvršitelj.

U upisnik "Ioi" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova zahtevi za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika, kad se o istom odlučuje u odvojenom postupku.

U upisnik "Ink" zavode se kod osnovnih i privrednih sudova predlozi za izricanje novčane kazne, kad izvršenje sprovodi izvršitelj.

Upisnik "IpiI", "IpiIv" i "IpiIvk"

Član 306.

U upisnik "I_pI" zavode se svi predmeti u kojima veće od troje sudija rešava o prigovoru u postupku izvršenja i obezbeđenja.

U upisnik "I_pI_v" zavode se svi predmeti u kojima veće od troje sudija rešava o prigovoru protiv rešenja sudije pojedinca donetog u postupku izvršenja na osnovu verodostojne isprave.

U upisnik "I_pI_vk" zavode se svi predmeti u kojima veće od troje sudija rešava o prigovoru u postupku izvršenja radi namirenja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga.

Upisnik "O"

Član 307.

U upisnik "O" zavode se pismena koja su vezana za ostavinski postupak.

Upisnik "R"

Član 308.

U upisnik "R" zavode se predmeti koji ne spadaju u druge upisnike.

Pojedini predmeti raspoređuju se u tri grupe. Sudovi su ovlašćeni da prema svojim potrebama pri osnivanju upisnika odrede i druge grupe odnosno podgrupe.

Prilikom osnivanja upisnika za svaku grupu određuje se više rednih brojeva, s tim da svaki nosi posebnu oznaku upisanu arapskim brojem ("R", "R1", "R2" "R3").

Za svaku grupu na početku godine osniva se u upisniku poseban deo ili posebna knjiga pod rednim brojem i nazivom grupe u koju se u toku godine uvode svi primljeni predmeti. Tom prilikom takvi predmeti dobijaju zajednički broj pod kojim se u upisniku "R" vodi grupa, kao i svoj redni broj upisa (npr: "R1 4/10", predmet spada u prvu grupu i zaveden je u upisnik pod rednim brojem 4).

U prvu grupu (R1) spadaju:

- predlozi za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost;
- predlozi za uređenje, upravljanje i korišćenje zajedničkih stvari;
- predlozi za deobu zajedničkih stvari ili imovine;
- predlozi za uređenje međa;
- predlozi za određivanje nosilaca stanarskog prava;
- predlozi za utvrđivanje prava na otkup stana po osnovu stanarskog prava.

U drugu grupu (R2) spadaju:

- predlozi za lišenje poslovne sposobnosti;
- predlozi za proglašenje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti;
- predlozi za produženje roditeljskog prava;
- lišenje i vraćanje roditeljskog prava;
- molbe za davanje dozvole za stupanje u brak.

U treću grupu (R3) spadaju:

- predlozi za sastavljanje, čuvanje, opozivanje, poništaj i overu testamenta, ugovora i ostalih javnih isprava;
- predlozi za obezbeđenje dokaza i za izdavanje privremenih naredbi i drugih mera osiguranja pre pokretanja postupka;
- predlozi za primanje i osnivanje depozita pre pokretanja postupka na koji se depozit odnosi;

- poravnanja primljena na zapisnik ako pred tim sudom ne teče parnica;
 - zamolnice domaćih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pružanje druge pravne pomoći;
 - molbe drugih sudova, odnosno drugih organa za izvršenje pojedinih izvršnih radnji;
 - predlozi za priznanje i izvršenje stranih odluka;
 - zahtevi po posebnim propisima kojima je predviđeno da se postupak sprovodi po pravilima vanparničnog postupka;
 - sukobi mesne nadležnosti, stvarne nadležnosti i delegacije;
 - predlozi za odlučivanje o posebnoj, odnosno izuzetnoj reviziji;
 - ostali predmeti.
- U četvrtu grupu (R4) spadaju:
- predmeti u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku radi ubrzavanja postupka;
 - predmeti po žalbi na odluku o prigovoru radi ubrzanja postupka predsednika suda;
 - predmeti po prigovoru na rešenja javnih beležnika.

Upisnik "Pom"

Član 309.

Upisnik "Pom" vode osnovni sudovi za poslove pravne pomoći.

U upisnik "Pom" zavode se zamolnice za poslove pravne pomoći i zamolnice domaćih sudova i drugih organa za dostavljanje pismena i pružanje druge pravne pomoći.

Upisnik "Os"

Član 310.

U upisnik "Os" upisuju se predmeti zadržavanja lica u zdravstvenoj organizaciji.

Upisnik "Gž"

Član 311.

Upisnik "Gž" vode sudovi koji rešavaju u drugom stepenu protiv odluka donetih u parničnim i vanparničnim predmetima.

Upisnici u upravnim predmetima

Upisnik "U"

Član 312.

U upisnik "U" upisuju se tužbe kojima se pokreće upravni spor.

Upisnik "Up"

Član 313.

U ovaj upisnik se upisuju tužbe stranaka za ponavljanje upravno-sudskog postupka okončanog pravosnažnom presudom ili rešenjem Upravnog suda.

Upisnik "Ui"

Član 314.

U ovaj upisnik se upisuju zahtevi stranaka za donošenje odluke u izvršenju presude Upravnog suda.

Upisnik "Už"

Član 314a

U upisnik "Už" upisuju se žalbe izjavljene u postupku zaštite izbornog prava.

Upisnik "Uzp"

Član 315.

U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za preispitivanje odluka Upravnog suda.

Upisnik "Us"

Član 316.

U ovaj upisnik se upisuju zahtevi za rešavanje sukoba između Upravnog suda i sudova opšte i posebne nadležnosti koje rešava Vrhovni kasacioni sud.

Upisnici u predmetima međunarodne pravne pomoći

Upisnik "Ov I"

Član 317.

U ovaj upisnik upisuju se overe isprava namenjene za upotrebu u inostranstvu.

Upisnik "Ov H"

Član 318.

U ovaj upisnik upisuju se overene isprave u smislu Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Haška konvencija).

Upisnici "Pom Ik", "Pom Ig", "PomI3", "Pom Uk", "PomUk2" i "Pom Ug"

Član 319.

U upisnike "Pom Ik", "PomI3" i "Pom Ig" zavode se izlazne zamolnice domaćih sudova za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima, osim u slučajevima iz čl. 319a i 319b ovog poslovnika.

U upisnike "Pom Uk", "PomUk2" i "Pom Ug" zavode se ulazne zamolnice stranih sudova, organa i međunarodnih organizacija za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima, osim u slučajevima iz čl. 319a i 319b ovog poslovnika.

Upisnici "Pom IgH1", "Pom IgH 2", "Pom UgH 1" i "Pom UgH 2"

Član 319a

U upisnik "Pom IgH1" zavode se izlazne zamolnice domaćih sudova za dostavljanje pismena u inostranstvu koje se podnose na osnovu Haške konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima.

U upisnik "Pom IgH2" zavode se izlazne zamolnice domaćih sudova za izvođenje dokaza u inostranstvu koje se podnose na osnovu Haške konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima.

U upisnik "Pom UgH1" zavode se ulazne zamolnice inostranih sudova za dostavljanje pismena koje su podnete na osnovu Haške konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima.

U upisnik "Pom UgH2" zavode se ulazne zamolnice inostranih sudova za izvođenje dokaza koje se podnose na osnovu Haške konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima.

Upisnici "Pom IgN", "Pom IkN", "Pom I3N", "Pom UgN", "Pom UkN" i "PomUk2N"

Član 319b

U upisnike "Pom IgN", "Pom IkN" i "Pom I3N" zavode se izlazne zamolnice domaćih sudova za pružanje opštih vidova pravne pomoći u građanskoj i krivičnoj materiji (dostavljanje pismena, izvođenje dokaza i dr.) u inostranstvu, koje se po osnovu zaključenih međunarodnih ugovora upućuju neposredno inostranim sudovima i drugim organima.

U upisnike "Pom UgN", "Pom UkN" i "PomUk2N" zavode se ulazne zamolnice inostranih organa za pružanje opštih vidova pravne pomoći u građanskoj i krivičnoj materiji (dostavljanje pismena, izvođenje dokaza i dr.), koje su po osnovu zaključenih međunarodnih ugovora, upućene neposredno domaćim sudovima.

Upisnici u ostalim predmetima

Upisnici "Ov1", "Ov2" i "Ov-izb."

Član 320.

Upisnici "Ov1", "Ov2" i "Ov-izb." vode se za overu potpisa, rukopisa, prepisa i isprava.

U upisnik "Ov1" zavode se overe potpisa, rukopisa i prepisa izvršene u sudskoj zgradi, a u upisnik "Ov2" van sudske zgrade.

U upisnik "Ov-izb." zavode se overe potpisa birača koji podržavaju izbornu listu za izbor narodnih poslanika ili odbornika, odnosno kandidata za predsednika Republike, kao i overe potpisa na ugovorima i drugim izjavama koji se overavaju u skladu sa propisima koji uređuju izbore. Upisnik "Ov-izb." je identičan upisnicima "Ov1" i "Ov2" i vodi se na obrascu br. 36.

Upisnik "Ov-izb." ne vodi se u elektronskoj formi korišćenjem IKT, a može se voditi u zgradi suda i van sudske zgrade.

Sud može voditi upisnik "Ov-izb." u više knjiga, od kojih svaka ima poseban broj.

U slučaju iz stava 5. ovog člana u knjigama upisnika "Ov-izb." mogu se upisivati podaci u isto vreme na više različitih mesta.

Upisnik "Reh"

Član 321.

U upisnik "Reh" zavode se predmeti rehabilitacije u skladu sa posebnim zakonom.

Upisnici "R4 p", "R4 i", "R4 k", "R4 k-Po1", "R4 k-Po2", "R4 r", "R4 v", "R4 g", "R4 st", "R4 pp", "R4 fi", "R4 vr", "R4 p-01,02,03", "R4 op", "R4 u", "R4 kp", "R4 gp", "R4 up"

Član 321a

U upisnike "R4 p", "R4 i", "R4 k", "R4 r" i "R4v" koje vode osnovni sudovi u građanskim, izvršnim i krivičnim predmetima, radnim sporovima i vanparničnim predmetima zavode se predmeti po prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Službeni glasnik RS", broj 40/15).

U upisnike "R4 p", "R4 i", "R4 k" i "R4 r" koje vode viši sudovi u građanskim, izvršnim i krivičnim predmetima i radnim sporovima zavode se predmeti po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku po Zakonu o uređenju sudova dok ih bude, kao i predmeti po prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "R4 k", "R4 g" i "R4 r" koji se vode u apelacionim sudovima u krivičnim predmetima i građanskim predmetima opšte nadležnosti i radnim sporovima zavode se predmeti po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku po Zakonu o uređenju sudova dok ih bude, kao i predmeti po prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "R4 p", "R4 st", "R4 i", "R4 pp", "R4 fi" i "R4 vr" koje vode privredni sudovi u građanskim predmetima, predmetima stečaja, izvršnim predmetima, predmetima privrednih prestupa, predmetima upisa u sudski registar i raznim vanparničnim predmetima zavode se predmeti po prigovorima stranaka radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "R4 p", "R4 st", "R4 i", "R4 pp", "R4 fi" i "R4 vr" koje vodi Privredni apelacioni sud u građanskim predmetima, predmetima stečaja, izvršnim predmetima, predmetima privrednih prestupa, predmetima upisa u sudski registar i raznim vanparničnim predmetima zavode se predmeti po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku po Zakonu o uređenju sudova dok ih bude, kao i predmeti po prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "R4 p-01,02,03" i "R4 op" koje vode prekršajni sudovi u prekršajnim predmetima javnog reda i mira, saobraćaja i javne bezbednosti i ostalim prekršajnim predmetima zavode se predmeti po prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "R4 p-01,02,03" i "R4 op" koje vodi Prekršajni apelacioni sud u prekršajnim predmetima javnog reda i mira, saobraćaja i javne bezbednosti i ostalim

prekršajnim predmetima, zavode se predmeti po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku po Zakonu o uređenju sudova dok ih bude, kao i predmeti po prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnik "R4u" koji vodi Upravni sud zavode se predmeti po prigovorima stranaka radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "R4 k", "R4 kp", "R4 g""R4 gp", "R4 u", "R4 r" i "R4 up" koje vodi Vrhovni kasacioni sud u krivičnim predmetima opšte nadležnosti, prekršajnim predmetima u oblasti javnog reda i mira, saobraćaja i javne bezbednosti, građanskim predmetima opšte nadležnosti, predmetima iz privredne materije, upravnim predmetima, radnim sporovima i ostalim prekršajnim predmetima, zavode se predmeti po zahtevima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku po Zakonu o uređenju sudova dok ih bude, kao i predmeti po prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Upisnici "Rž k", "Rž g", "Rž r", "Rž p", "Rž st", "Rž i", "Rž pp", "Rž fi", "Rž vr", "Ržp-01,02,03", "Rž op", "Rž kp", "Rž gp", "Rž up" "Rž1k", "Rž1kp", "Rž1g", "Rž1r", "Rž1gp", "Rž1u", "Rž1up"

Član 321b

U upisnike "Rž k", "Rž g" i "Rž r", koje vode viši sudovi u krivičnim i građanskim predmetima opšte nadležnosti i radnim sporovima, zavode se predmeti po žalbi na odluku predsednika osnovnog suda o prigovoru radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "Rž k", "Rž g" i "Rž r" koji vode apelacioni sudovi u krivičnim i građanskim predmetima opšte nadležnosti i radnim sporovima, zavode se predmeti po žalbi na odluku predsednika višeg suda o prigovoru radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "Rž p", "Rž st" Rž i", "Rž pp", "Rž fi" i "Rž vr" koje vodi Privredni apelacioni sud u građanskim predmetima, predmetima stečaja, izvršnim predmetima, predmetima privrednih prestupa, predmetima upisa u sudski registar i raznim vanparničnim predmetima zavode se predmeti po žalbi na odluku predsednika privrednih sudova o prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike "Rž p-01,02,03" i "Rž op" koje vodi Prekršajni apelacioni sud u prekršajnim predmetima javnog reda i mira, saobraćaja i javne bezbednosti i ostalim prekršajnim predmetima, zavode se predmeti po žalbi na odluku predsednika prekršajnih sudova o prigovorima radi ubrzavanja postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

U upisnike Rž k", "Rž kp", "Ržg", "Rž r", "Rž gp" i "Rž up" koje vodi Vrhovni kasacioni sud u krivičnim predmetima opšte nadležnosti, prekršajnim predmetima u oblasti javnog reda i mira, saobraćaja i javne bezbednosti, građanskim predmetima opšte nadležnosti, građanskim privrednim predmetima, radnim sporovima i ostalim prekršajnim predmetima za drugostepene predmete zavode se predmeti po žalbi na rešenja viših sudova, apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda i Prekršajnog apelacionog suda donetih u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku po Zakonu o uređenju sudova dok ih bude.

U upisnike "Rž1 k", "Rž1 kp", "Rž1 g", "Rž1 r", "Rž1 gp", "Rž1 u", "Rž1 up", koje vodi Vrhovni kasacioni sud u krivičnim predmetima opšte nadležnosti, prekršajnim

predmetima u oblasti javnog reda i mira, saobraćaja i javne bezbednosti, građanskim predmetima opšte nadležnosti, građanskim privrednim predmetima, radnim sporovima, predmetima iz upravne materije i ostalim prekršajnim predmetima zavode se predmeti po žalbama izjavljenim protiv odluka predsednika Vrhovnog kasacionog suda i odluka o prigovorima radi ubrzavanja postupka i žalbama na odluke predsednika apelacionih sudova i sudova republičkog ranga po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Registar protesta hartija od vrednosti

Član 322.

Za proteste hartija od vrednosti (menica, čekovi) kod sudova vodi se registar protesta u tri knjige po posebnim propisima.

Upisnici u predmetima iz nadležnosti privrednih sudova

Upisnik "Pki", "Pž", "Pvž" i "Iž"

Član 323.

U upisnik "Pki" zavode se predmeti prethodnog postupka po privrednim prestupima.

U upisnike "Pž", "Pvž" i "Iž" zavode se predmeti u kojima povodom žalbi izjavljenih protiv presuda i drugih odluka donetih od strane privrednih sudova rešava Privredni apelacioni sud.

Upisnik "Pk"

Član 324.

U upisnik "Pk" zavode se zahtevi javnog tužioca, za pokretanje postupka zbog privrednog prestupa protiv pravnih i fizičkih lica.

Upisnik "Pkž"

Član 325.

U upisnik "Pkž", zavode se predmeti privrednih prestupa u kojima povodom žalbi rešava Privredni apelacioni sud u drugom stepenu.

Upisnici "St", "Ppot", "L" i "Reo"

Član 326.

U upisnik "St" zavode se predlozi za otvaranje stečajnog postupka.

U upisnik "Ppot" zavode se prijave potraživanja poverilaca u postupku stečaja, odnosno likvidacije.

U upisnik "L" zavode se predlozi za pokretanje postupka likvidacije.

U upisnik "Reo" zavode se predlozi sa unapred pripremljenim planom reorganizacije i planom reorganizacije.

Upisnik "Fi"

Član 327.

U upisnik "Fi" zavode se prijave za upis u sudski registar privrednih sudova.

13. Imenici i pomoćne knjige

Član 328.

Svi sudovi vode:

- | | |
|--|------------------------|
| - imenik o izdatim službenim legitimacijama | Obrazac br.
93 i 94 |
| - imenik o izdatim identifikacionim karticama | Obrazac br. 95 |
| - imenike za upisnike predmeta u krivičnoj i prekršajnoj materiji (K, Ki, Km, Kim, Kž, Ki-Po1, "Pr", "Prm", "Pru", "Pom", "Pri", "Prž", "Pržm"...)) | Obrazac br.
138 |
| - imenik za upisnike predmeta u građanskoj materiji ("P", P1, "Pl", "Gž"...)) | Obrazac br.
139 |
| - imenik za upisnike predmeta u vanparničnoj materiji ("R", "Pom", "Os", "Reh"...)) | Obrazac br.
140 |
| - imenik za upisnike predmeta u izvršnoj materiji ("I", "Iv", Iv1...)) | Obrazac br.
141 |
| - imenik za upisnik predmeta ostavinskog postupka "O" | Obrazac br.
142 |
| - lični imenik za upisnik "Su" | Obrazac br.
143 |
| - stvarni imenik za upisnik "Su" | Obrazac br.
144 |
| - kontrolnik vaspitnih naloga | Obrazac br.
163 |
| - imenik maloletnika na koje se primenjuje vaspitni nalog "Ivn" | Obrazac br.
164 |
| - imenik pozvanih lica na izdržavanje kazne zatvora | Obrazac br.
159 |
| - imenik za upisnik "Fi" | Obrazac br.
166 |
| - imenik za upisnik "Ivm" | Obrazac br.
165 |
| Sudovi vode pomoćne knjige za: | |
| - praksu sudijskog pripravnika | Obrazac br.
96 |
| - za rad sudijskog pripravnika (dnevnik) | Obrazac br. |

	97
- vršenje porotničke dužnosti	Obrazac br. 98
- prijave za pozivanje sudije porotnika	Obrazac br. 99
- evidenciju pozvanih sudija porotnika	Obrazac br. 100
- spisak medijatora	Obrazac br. 101
- spiskove advokata za pojedine vrste zastupanja	Obrazac br. 102
- spisak sudskih veštaka kojima je povereno veštačenje	Obrazac br. 103
- spisak poslatih predmeta koje treba vratiti	Obrazac br. 104
- spisak predmeta u kojima su stranke upućene na medijaciju odnosno na mirno rešavanje radnih sporova	Obrazac br. 105
- spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina	Obrazac br. 106
- kontrolnik za predmete korupcije	Obrazac br. 107
- radnje izvršene u vreme sudskih dana	Obrazac br. 108
- službene izlaske (dnevnik)	Obrazac br. 109
- spisak pečata, štambilja i žigova	Obrazac br. 110
- evidencije o zaduženju sudije i predsednika veća	Obrazac br. 117
- poslovni dnevnik sudije	Obrazac br. 118
- interna dostavna knjiga o kretanju spisa u sudu	Obrazac br. 122
- dostavnu knjigu za mesto	Obrazac br. 127
- o zaduženju zaposlenih za primljena pismena za dostavljanje	Obrazac br. 128
- poštarinu (kontrolnik)	Obrazac br. 129
- knjiga uslovnih osuda i knjiga uslovnih osuda sa zaštitnim	Obrazac br.

nadzorom	145
- knjiga oduzetih predmeta Kdp i Kdp1	Obrazac br. 146 i 147
- kontrolnik naplate novčanih kazni, paušala, troškova krivičnog postupka i oduzimanja imovinske koristi	Obrazac br. 148
- kontrolnik troškova postupka od kojih je stranka bila oslobođena u izvršnom postupku	Obrazac br. 149
- spisak izvršenja poverenih sudskom izvršitelju	Obrazac br. 150
- izveštaj o sprovedenim ili nesprovedenim izvršnim radnjama	Obrazac br. 151
- obračun troškova	Obrazac br. 152
- imenik za spisak isprava "Si" (zaveštanja i dr.)	Obrazac br. 153
- kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku	Obrazac br. 154
- kontrolnik lica u pritvoru u istražnom postupku	Obrazac br. 155
- kontrolnik lica u pritvoru po optuženju	Obrazac br. 156
- kontrolnik mera određenih radi obezbeđenja prisustva okrivljenog	Obrazac br. 157
- knjiga pozvanih lica na izdržavanje kazne zatvora	Obrazac br. 158
- evidenciju o nadzoru nad izvršenjem kazne zatvora	Obrazac br. 161
- kontrolnik izvršenja vaspitnih mera	Obrazac br. 162
- kontrolnik lica upućenih na izdržavanje kazne zatvora pre pravnosnažnosti presude	Obrazac br. 160
- evidencija o podnetim pritužbama i obaveštenjima nižestepenih sudova o podnetim pritužbama i odgovorima	Obrazac br. 100a
- spisak izvršitelja	Obrazac br. 103a
- spisak javnih beležnika	Obrazac br. 103b
- spisak poverenika za izvršenje alternativnih sankcija	Obrazac br. 103v
- kontrolnik lica osuđenih na rad u javnom interesu	Obrazac br.

Obrasci

popis taksa kojih je stranka oslobođena u predmetu	Obrazac br. 111
popis troškova isplaćenih unapred iz sredstava suda	Obrazac br. 112
potvrde za ostvarivanje naknade za izgubljenu zaradu	Obrazac br. 113
Omote spisa u postupcima	
krivičnom	Obrazac br. 114
parničnom	Obrazac br. 115
opšti	Obrazac br. 116
- brisan -	
- brisan -	
prekršajnom	Obrazac br. 119, 120 i 121
dostavnica bela - za dostavljanje koje nije lično prema Zakonu o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 111/09)	Obrazac br. 125
dostavnica za lično dostavljanje prema Zakonu o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04 i 111/09)	Obrazac br. 126
povratnica prema Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik RS", broj 65/13)	Obrazac br. 126a
obaveštenje za stranku u postupku dostave prema Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik RS", broj 65/13)	Obrazac br. 126b
povratnica prema Zakoniku o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14)	Obrazac br. 126v
obaveštenje za stranku u postupku dostave prema Zakoniku o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14)	Obrazac br. 126g
povratnica za dostavu koja nije lična prema Zakonu o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US i 55/14)	Obrazac br. 126d
povratnica za ličnu dostavu prema Zakonu o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US i 55/14)	Obrazac br. 126đ
obaveštenje za stranku u postupku lične dostave prema Zakonu o	Obrazac br.

parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US i 55/14)	126e
povratnica prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 99/11 - dr. zakon, 109/13 - US, 55/14 i 139/14)	Obrazac br. 126ž.
izveštaj višem, odnosno apelacionom sudu povodom žalbe u krivičnom postupku	Obrazac br. 130
izveštaj višem sudu povodom žalbe odnosno revizije u parničnom postupku	Obrazac br. 131
propratni izveštaj višeg/apelacionog/vrhovnog kasacionog suda po pravnim lekovima u parničnom postupku	Obrazac br. 132
predmete izdate iz arhive	Obrazac br. 133
zahtev arhivi za dostavu spisa	Obrazac br. 134
zahtev za razgledanje spisa	Obrazac br. 135
zahtev za prepis i fotokopiranje	Obrazac br. 136
priznanica	Obrazac br. 137
tekst overe	Obrazac br. 167
evidencija inicijalnih akata za upisnike u sedištu suda	Obrazac br. 168
evidencija o donetim odlukama i drugim preduzetim radnjama za upisnike u sedištu suda	Obrazac br. 169
izlazne zamolnice za međunarodno pravnu pomoć	Obrazac br. 170

Tekst koji je naveden u obrascima br. 126a do 126ž shodno se primenjuje i na sačinjavanje sudskih dostavnica.

Sadržaj kontrolnika lica osuđenih na rad u javnom interesu

Član 328a

U kontrolnik lica osuđenih na rad u javnom interesu upisuju se po presudama donetim u krivičnom ili prekršajnom postupku lica koja su osuđena na rad u javnom interesu (Obrazac br. 160a).

Evidencija o podnetim pritužbama i obaveštenjima nižestepenih sudova o podnetim pritužbama i odgovorima

Član 328b

U evidenciju o podnetim pritužbama i obaveštenjima nižestepenih sudova o podnetim pritužbama i odgovorima, u koloni "na čiji rad se pritužba odnosi" navodi se uvek, ako se pritužba ne odnosi na rad sudije, uprava i ispod eventualno ime zaposlenog na čiji rad se ističu primedbe. Ako predmet na koji se pritužba odnosi zadužuje veće, onda se u koloni "na čiji rad se pritužba odnosi" navodi ime sudije izvestioca u tom predmetu, odnosno sudije koji po evidencionim knjigama suda zadužuje taj predmet.

U koloni "broj upućenih intervencija" navodi se da li je i koliko puta viši sud intervenisao kod nižeg suda zbog nepravilno razmotrene pritužbe, neblagovremenog postupanja po podnetoj pritužbi ili nalogu višeg suda, kao i svaka druga intervencija višeg suda u vezi sa načinom rada nižeg suda po podnetoj pritužbi.

U koloni "broj upućenih dopuna" navodi se da li je i koliko puta viši sud intervenisao kod nižeg suda zato što odgovor nižeg suda nije sadržao sve potrebne podatke na osnovu kojih bi viši sud bio u mogućnosti da utvrdi da li je niži sud pravilno razmotrio pritužbu, kao i svaka druga dopuna izveštaja koju viši sud traži od nižeg suda. Dopunom izveštaja ne smatraju se izveštaji koje viši sud redovno traži od osnovnih sudova u vezi sa predmetima koje prati po osnovanim pritužbama.

Ako dopis višeg suda predstavlja i dopunu i intervenciju, dopis se prikazuje samo kao intervencija.

Viši sudovi na polugodišnjem nivou redovno vrše sravnjenje upućenih intervencija i dopuna za sve prethodne godine radi utvrđenja da li se rad nižih sudova po podnetim pritužbama u odnosu na prethodni period poboljšao.

U koloni "osnovanost pritužbe" navodi se način na koji je pritužba ocenjena (osnovana, neosnovana, nenadležnost ili nerazmotrena), a posebno se napominje ako je pritužba ocenjena i kao osnovana na rad sudije.

U pogledu nenadležnosti ocenjuje se svaka pritužba ili obaveštenje koje je podneto od strane neovlašćenog lica (u vezi sa postupkom koji je pravnosnažno okončan, u vezi sa predmetom koji ne zadužuje sud kome je pritužba podneta, koja se odnosi na upravljanje postupkom u vezi sa kojim predsednik suda nije ovlašćen da interveniše ili ponašanje postupajućeg sudije ili nekog od zaposlenih u sudu, a uprava suda nije u mogućnosti da utvrdi da li je ista pritužba osnovana).

Nerazmotrenom pritužbom smatra se pritužba ili obaveštenje u kojoj do momenta sastavljanja izveštaja višem sudu pritužba ili obaveštenje nisu razmotreni.

14. Pojedini imenici

Član 329.

Imenici se vode kod sudova radi lakšeg i bržeg pronalaženja brojeva predmeta po upisnicima.

Imenici se vode kao knjige ili po sistemu kartoteke.

Član 330.

Imenici koji se vode kao knjige podeljeni su po slovima prema azbučnom redu sa dovoljnim brojem tabaka za svako slovo.

Imenici se mogu voditi za više godina u jednoj knjizi. U tom slučaju na početku svake godine stavlja se kod pojedinog slova godina crvenom olovkom.

Imenici za krivične upisnike vode se po imenu okrivljenog lica, parnični po imenu tuženog, predmeti izvršenja po imenu dužnika, predmeti ostavine po imenu ostavioca, a ostali po imenu predlagača, odnosno lica na koji se postupak odnosi. Za stvari iz upisnika "Su" vodi se lični i stvarni imenik.

15. Pomoćne knjige

1. Knjiga uslovnih osuda

Član 331.

U knjigu uslovnih osuda zavode se sve uslovne osude kad postanu pravnosnažne.

Knjiga uslovnih osuda osniva se za više godina unapred, a vodi se u osnovnim sudovima po sistemu kalendara po godinama i mesecima prema isteku roka, za koji je odloženo izvršenje kazne, dok se u višim sudovima za uslovne osude uvode u knjigu uslovnih osuda po redu utvrđivanja pravnosnažnosti.

Dvostruko uslovljene osude zavode se tako, što se prvo upisuje rok do koga treba ispuniti poseban uslov, a posle toga rok za opšti uslov izvršenja kazne.

Kada se uslovna osuda zavede, stavlja se u odgovarajuću rubriku odnosnog upisnika redni broj pod kojim je osuda zavedena u knjizi uslovnih osuda.

Upis u knjigu uslovnih osuda označava se znakom konačnog rešenja kada sud donese odluku o brisanju ili opozivu osude, a kod dvostrukog uslova, kada se razvede i osuda za drugi rok.

2. Knjiga oduzetih predmeta i knjiga oduzetog oružja "Kdp" i "Kdp1"

Član 332.

U knjigu oduzetih predmeta "Kdp" zavode se predmeti koji su u toku krivičnog ili prekršajnog postupka oduzeti i čuvaju se u sudu.

Svakog meseca proverava se da li se stanje po knjizi slaže sa stvarnim stanjem oduzetih predmeta. Ako se ustanovi da se pojedini predmeti nalaze na čuvanju duže od šest meseci, obavestiće se sudija radi donošenja odgovarajuće odluke.

Kada je oduzeti predmet prodat, uništen ili predat po odluci suda, u knjizi se redni broj toga predmeta označava znakom konačnog rešenja.

Za oduzeto oružje vodi se posebna knjiga oduzetih predmeta "Kdp1".

3. Kontrolnik novčanih kazni, troškova krivičnog postupka i oduzete imovinske koristi

Član 333.

U kontrolnik se zavode novčane kazne i troškovi krivičnog ili prekršajnog postupka, kao i oduzeta imovinska korist po pravnosnažnim sudskim odlukama, koje se naplaćuju po službenoj dužnosti.

Pošto se izvrši zaduženje u kontrolniku u predmetu se, ispod odluke sudije kojom se naređuje zaduženje, stavlja otisak štambilja o tome da je zaduženje izvršeno.

Redni broj kontrolnika pod kojim je izvršeno zaduženje upisuje se u odgovarajuću rubriku krivičnog upisnika za taj predmet.

Član 334.

Kontrolnik se svakog meseca proverava, upoređivanjem kontrolnika sa dnevnikom, da li su zaduženi iznosi naplaćeni.

Član 335.

Predmet se u kontrolniku označava znakom konačnog rešenja kada je zaduženje po odnosnom predmetu u celini naplaćeno ili otpisano.

Kontrolnik se zaključuje krajem svake godine tako što se na svakom tabaku sumiraju zaduženja, naplaćeni, otpisani i nenaplaćeni iznosi, a iza poslednjeg rednog broja izvrši rekapitulacija sa ukupnim zbirom pojedinih kolona i ukupnim nenaplaćenim saldonom. Rekapitulaciju potvrđuje vodilac kontrolnika, upravitelj sudske pisarnice i predsednik.

Nenaplaćeni iznosi prenose se u kontrolnik za narednu godinu sa svim upisima iz pojedinih rubrika odnosno predmeta. U ranijem kontrolniku predmet se označava oznakom konačnog rešenja, a u rubrici za primedbe zabeležiće se novi redni broj.

Predsednik će narediti da se otpišu potraživanja iz ovog člana (osim novčane kazne) kada je, zbog inflacije postala neisplativa prinudna naplata.

4. Kontrolnik troškova postupka od kojih je stranka oslobođena

Član 336.

U ovaj kontrolnik zavode se iznosi neplaćenih taksa i troškova koji su isplaćeni iz sredstava suda, kao i potrebni podaci po pravnosnažnosti rešenja kojim je stranci naređeno da plati troškove isplaćene iz sredstava suda. Taksu i unapred isplaćene troškove sud naplaćuje po službenoj dužnosti od stranke koja je dužna da ih naknadi.

5. Kontrolnik lica u pritvoru

Član 337.

U kontrolnik se upisuju lica u pritvoru. Posebno se vodi kontrolnik za pritvorena lica u prethodnom postupku i istrazi, a posebno za ona koja su optužena.

6. Kontrolnik lica upućenih na izdržavanje kazne zatvora pre pravnosnažnosti presude donete u krivičnom ili prekršajnom postupku

Član 338.

U kontrolnik lica upućenih na izdržavanje kazne zatvora po presudama donetim u krivičnom ili prekršajnom postupku u kojima je određeno izvršenje pre pravnosnažnosti, upisuju se lica koja su upućena na izdržavanje kazne zatvora pre pravnosnažnosti presude (Obrazac br. 160).

7. Evidencija o nadzoru nad izvršenjem kazne zatvora

Član 339.

Evidenciju o nadzoru u kazneno-popravnim zavodima u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, vode sudovi na osnovu zapisnika odnosno službene zabeleške o izvršenom obilasku osuđenih lica u kazneno-popravnim zavodima.

8. Spisak izvršenja poverenih sudskom izvršitelju

Član 340.

U spisak izvršenja poverenih sudskom izvršitelju, zavode se predmeti izvršenja, koji su predati radi sprovođenja izvršenja.

9. Spisak popisa

Član 341.

U spisak popisa upisuju se predviđeni podaci o izvršenom popisu pokretnih stvari.

Pre izvršenja popisa sudski izvršitelj, radi mogućeg združenja predmeta i sprovođenja jedinstvenog postupka proveriće se da li je protiv dužnika ranije izvršen popis.

Spisak popisa vodi se po sistemu kartoteke. Izvršeni upis u spisak popisa zabeležiće se i u zapisniku o popisu.

Kada poverilac odustane od zahteva ili kada se izvršenje obustavi ili kada se izvrši naplata, predmet se u spisku označava znakom konačnog rešenja.

9a Vođenje zbirke isprava i čuvanje isprava

Član 341a

U zbirci isprava čuvaju se originalni primerci izjave izvršnih dužnika o imovini, odnosno kopije zapisnika koji sadrže izjave o imovini, kao i isprave o imovini izvršnog dužnika i primerak pravnosnažnog rešenja o upisu u knjigu izvršnih dužnika.

Na omotu spisa u kome se nalaze isprave iz stava 1. ovog člana, stavlja se evidencioni broj pod kojim se čuvaju u zbirci isprava, koji se označava i u knjizi izvršnih dužnika, pored ličnog imena, odnosno naziva izvršnog dužnika.

Zbirka isprava se čuva u sudu na bezbednom mestu, odvojeno od drugih predmeta i spisa.

Zbirka isprava se može voditi i u elektronskom obliku, u skladu sa posebnim propisima.

10. Spisak isprava "Si"

Član 342.

U popis isprava zavode se zaveštanja i druge važne isprave koje su predate sudu radi čuvanja.

Isprave se predaju sudu posebnim podneskom ili usmeno na zapisnik. Ako su isprave predate otvorene, staviće se u koverat i zapečatiti, a na podnesku odnosno zapisniku zabeležiti broj pod kojim je zavedena u popis.

Na omot u kome se nalazi isprava, stavlja se redni broj popisa, poslednja dva broja godine u kojoj je isprava u popisu zavedena i kratka sadržina (npr. "Si 10/10 zaveštanje Petra Pavlovića učitelja iz Požarevca").

Isprava se čuva u sudu na bezbednom mestu, odvojeno od drugih predmeta i spisa.

Isprave se vraćaju strankama samo po odluci suda. Kada se zaveštanje proglasi, pripaja se ostavinskim spisima.

11. Dostavne knjige

Član 343.

Sud vodi posebne dostavne knjige za poštu, a posebne za druge načine dostavljanja.

Pisma koja se dostavljaju poštom, uvode se u dostavnu knjigu, koja ima oblik i sadržinu prema poštanskim propisima. Posebno se uvode povratnice, posebno preporučene, a odvojeno obične pošiljke.

Pre predaje pisma pošti, sabira se vrednost nalepljenih poštanskih maraka i zbirna vrednost upisuje iza zadnjeg upisa. Tačnost upisa overava zaposleni u računovodstvu.

U dostavnu knjigu za mesto zavode se pisma koja se dostavljaju u mestu preko dostavljača.

U dostavnu knjigu za sud zavode se pisma koja se dostavljaju sudijama i službama u sudu.

12. Ostale pomoćne knjige

Član 344.

Ostale pomoćne knjige i imenici propisani ovim poslovníkom, vode se u skladu sa obrascima utvrđenim posebnim zakonima.

16. Štambilji

Član 345.

Sudovi obavezno koriste sledeće štambilje:

1. "Hitno";
2. "Maloletnik";
3. "Pritvor";
4. "Izdržavanje";
5. "Radni spor";
6. "Smetanje državine";
7. "Obezbeđenje dokaza";
8. konstatacija da protiv presude - rešenja je/nije izjavljena žalba;
9. Konstatacija o otpremanju;
10. Konstatacija o naplati takse;
11. Rešenje o izvršenju;
12. Konstatacija o oslobađanju od plaćanja troškova postupka;
13. Rešenje o usvajanju predloženog platnog naloga;
14. Potvrda tačnosti prepisa;
15. Saglasnost prepisa sa izvornikom;
16. Potvrda o pravnosnažnosti odluke;
17. Potvrda o izvršnosti odluke;
18. Konstatacija o zaduženju u kontrolniku naplate novčanih kazni;
19. Dostava žalbe suprotnoj stranci na odgovor;
20. Overa potpisa;
21. Overa prepisa;
22. Zabeleška o prijemu pisma;

23. Skraćena zabeleška o prijemu pismena;
24. Potvrda o prijemu pismena;
25. Potvrda overe potpisa i pečata u smislu člana 3. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava - Apostille;
26. "Zadržavanje";
27. Poverljivo;
28. Strogo poverljivo;
29. Jezik postupka.
30. dozvoljenost, blagovremenost i urednost žalbe;
31. naredba za dostavljanje predmeta višem sudu;
32. pravna pouka;
33. na optužnicu je/nije podnesen odgovor;
34. naredba za dostavljanje optužnice;
35. hitno-osnovana pritužba;
36. stari predmet;
37. hitno-stari predmet;
38. naročito hitno-stari predmet.

XIX GLAVA

POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE POSTUPKE

1. Postupanje u krivičnim predmetima

Hitno postupanje

Član 346.

U krivičnim predmetima u kojima se vodi postupak zbog krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, kod kojih opšti interes zahteva hitan postupak, sudovi postupaju bez odlaganja.

Radnje koje ne trpe odlaganje izvršiće se i u dane i u vreme kada sud ne radi (uviđaj i sl.), pod uslovima propisanim u zakonu.

Posebnu pažnju sud će obratiti na hitno postupanje u pritvorskim predmetima (bezuslovno održavanje rokova trajanja, produženje i ukidanje pritvora, saslušanje pritvorenih) i u predmetima u kojima je podneta molba za pomilovanje ili uslovni otpust.

Istražne sudije

Član 347.

Predsednik je dužan da obezbedi nužne uslove za normalan rad istražnih sudija.

Predsednik višeg suda održava povremene radne sastanke sa istražnim sudijama, predsednicima krivičnih veća i veća koje odlučuje u prvom stepenu van glavnog pretresa i preduzima potrebne mere za efikasan i pravilan rad u prethodnom postupku.

Član 348.

Predsednik višeg suda, povremenim pregledom predmeta u kojima je pokrenuta istraga, prati rad sudija za prethodni postupak. Najmanje svaka tri meseca predsednik detaljno pregleda rad odeljenja za prethodni postupak radi provere, da li se poštuju određeni rokovi, kao i da li se poslovi obavljaju dovoljno brzo i u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Član 349.

U slučajevima kada je potrebno održati rokove u vezi sa određivanjem, produženjem ili ukidanjem pritvora, a sudija za prethodni postupak zbog većeg broja okrivljenih ili pritvorenih lica, složenosti i većeg broja radnji koje treba hitno obaviti ili zbog zauzetosti u nekom drugom započetom predmetu nije u stanju da obavi sve potrebne radnje u propisanim rokovima, sudija je dužan da o tome blagovremeno obavesti predsednika, koji će odrediti jednog ili više sudija da obave potrebne radnje.

Obaveštenje o postupku i donetim odlukama

Član 350.

O stavljanju u pritvor, kao i o svakoj pravnosnažnoj presudi kojom je osuđeno lice u radnom odnosu, sud će odmah, držeći se strogo rokova određenih u posebnim propisima, obavestiti njegovog neposrednog rukovodioca, odnosno ustanovu ili poslodavca kod koga je lice zaposleno.

Sud će tako postupiti i u slučaju ako je pravnosnažnom odlukom obustavljen krivični postupak ili je pravnosnažnom presudom lice oslobođeno od optužbe ili je optužba odbijena, ali ne zbog nenadležnosti suda.

Ako je lice advokat ili advokatski pripravnik, sud će obavestiti nadležnu advokatsku komoru.

Član 351.

O svakom pokretanju krivičnog postupka protiv nediplomatskog osoblja na službi u stranim misijama, kao i protiv stranih državljana, sud će odmah obavestiti nadležno ministarstvo.

Ako se u toku preduzimanja određene radnje (npr. pretresanje stana i sl.), dogodi neki incident, o takvom događaju odmah će se obavestiti nadležno ministarstvo.

Član 352.

Sud će obavestiti nadležni fond zdravstvenog osiguranja o svakoj pravnosnažnoj presudi, kojom se u smislu propisa o socijalnom osiguranju porodici osuđenog osiguranika ostavlja delimično ili u celini uživanje prava na osnovu socijalnog osiguranja.

Na isti način sud će obavestiti nadležni fond kada se u smislu propisa o ratnim vojnim invalidima porodici pravnosnažno osuđenog ratnog ili mirnodopskog vojnog invalida ostavlja delimično ili u celini uživanje invalidskih prava.

Član 353.

O svakoj pravosnažno izrečenoj meri zabrane bavljenja određenim zanimanjem, sud će obavestiti nadležnu profesionalnu organizaciju, kao i organ nadležan za izdavanje dozvole za obavljanje zanimanja.

Sudovi će redovno dostavljati nadležnom organu policije, koji vodi kaznenu evidenciju, rešenja o rehabilitaciji i rešenja kojima se utvrđuje brisanje uslovne osude.

Član 354.

Sudovi su dužni da obaveštavaju i druge organe, ustanove ili organizacije, kada je na osnovu posebnih propisa predviđeno obaveštavanje ili dostavljanje pravosnažnih presuda.

Lišenje slobode i pritvor

Član 355.

Licu kome je odlukom suda određen pritvor, uz rešenje o određivanju pritvora sud će uručiti i pisano obaveštenje o pravima pritvorenih lica utvrđenih procesnim zakonom.

Pritvoreniku koji se smešta u sudsko odeljenje zatvora na osnovu posebne odluke suda se uručuje i pisano obaveštenje o položaju, pravima i obavezama utvrđenim posebnim zakonom.

Član 356.

U upisnik u kome je zaveden predmet po kome je protiv nekog lica određen pritvor, ispred imena se upisuje "pritvor" ili stavlja štambilj sa istim tekstom, koji će se precrtati i kosom crtom kada to lice bude pušteno na slobodu.

Član 357.

Pritvorenici se smeštaju u sudska odeljenja zatvora samo na osnovu pismene odluke suda.

Član 358.

Lično ime lica protiv koga je određen pritvor zavodi se u kontrolnik lica u pritvoru u prethodnom postupku, odnosno u kontrolnik lica u pritvoru po optuženju.

Član 359.

U osnovnom i višem sudu vodi se knjiga nadzora nad pritvorenicima, u koju Predsednik ili sudija koga on odredi godišnjim rasporedom poslova za obilazak pritvorenih lica, upisuje obaveštenja o tome kako se pritvorenici hrane, kako se snabdevaju neophodnim stvarima i kako se sa njima postupa.

Predsednik, odnosno sudija koga on odredi dužan je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nepravilnostima uočenim prilikom obilaska pritvora.

Sa obaveštenjem unetim u knjigu nadzora i preduzetim merama Ministarstva obaveštavaju se sudije i uprava zatvora.

Član 360.

U slučaju neopravdanog zadržavanja lica u pritvoru, kao i prekoračenja zakonskih rokova u kojima je trebalo doneti odluku o produženju pritvora, sudija u čijem se postupanju to desilo dužan je da odmah pismeno obavesti Predsednika i da navede razloge prekoračenja odnosno zadržavanja.

Postupak po naredbama istražnog sudije u predkrivičnom postupku i naredbama sudije za prethodni postupak

Član 361.

Podaci o identitetu zaštićenog svedoka, prikrivenog islednika, kao i svi podaci dobijeni u vezi sa krivičnim delima organizovanog kriminala, korupcije i drugih izuzetno teških krivičnih dela u skladu sa posebnim propisima, čuvaju se u posebno za to određenim prostorijama i pod posebnim nadzorom.

Član 362.

Prikupljeni materijal i podaci dobijeni posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela u odnosu na koja se primenjuju posebne dokazne radnje, prima lično sudija za prethodni postupak koji je izdao naredbu ili sudija koji ga prema godišnjem rasporedu poslova menja i predaje vodiocu upisnika "KPP Pov", "KPP Pov1", "KPP Pov2", "KPP Pov3", "DT", "Str.pov", "Pov" i "Int".

Dostavljanje svedoku saradniku i zaštićenom svedoku vrši se na način kojim se obezbeđuje da se ne otkrije njegov identitet, preko organa ili posredstvom organa koji mu obezbeđuje taj status.

Vodilac upisnika "KPP Pov", "KPP Pov1", "KPP Pov2" i "KPP Pov3", "DT", "Str.pov", "Pov" i "Int" primljeni materijal stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta, broj pod kojim je materijal zaveden u evidenciji. Zajedno sa primljenim materijalom u omot se stavlja zapisnik o popisu koji sadrži: vrstu snimaka, broj kopija snimaka i oznake da li se radi o poslovnom ili ličnom računu.

Član 363.

Uništenje materijala ili podataka dobijenih posebnim merama za otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela u odnosu na koja se primenjuju posebne dokazne radnje, vrši upisničar pod nadzorom istražnog sudije ili sudije za prethodni postupak uz prisustvo sudije kojeg predsednik suda odredi, o čemu se sačinjava zapisnik.

Uništenje prikupljenog materijala i podataka iz stava 1. ovog člana vrši se pogodnim mehaničkim ili termičkim sredstvima za uništenje.

Postupak po sporazumu javnog tužioca i okrivljenog o priznanju krivičnog dela, o svedočenju okrivljenog i svedočenju osuđenog

Član 364.

Podaci o podnetom sporazumu o priznanju krivičnog dela, o svedočenju okrivljenog i o svedočenju osuđenog, identitetu okrivljenog i osuđenog, kao i svi podaci dobijeni u toku ovih postupaka čuvaju se odvojeno od krivičnih spisa.

Član 365.

Vodilac upisnika "Spk", "Spk-Po1", "Spk-Po2", "Spk-Po3", "Ssok", "Ssok-Po1", "Ssok-Po2", "Ssok-Po3", "Ssos", "Ssos-Po1", "Ssos-Po2" i "Ssos-Po3", primljeni sporazum i druga pismena stavlja u poseban omot na kome se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta i broj pod kojim je sporazum zaveden u upisniku, a potom sva pismena evidentiraju u popisu spisa.

Član 366.

U slučajevima predviđenim posebnim zakonom, uništavanje predloženog sporazuma o priznanju krivičnog dela, sporazuma o svedočenju okrivljenog i sporazuma o svedočenju osuđenog i svih spisa u vezi sa njim, vrši upisničar u prisustvu sudije koji je doneo rešenje. O uništenju se sastavlja zapisnik, koji se čuva u pisarnici u zasebnom ormaru, sređen po rednom broju upisnika, a u rubrici "datum uništenja spisa" upisuje se datum uništenja.

Uništavanje predloga sporazuma sa priložima iz stava 1. ovog člana vrši se pogodnim mehaničkim ili termičkim sredstvima za uništenje.

2. Evidencija naplate novčane kazne, troškova postupka i oduzete imovinske koristi

Član 367.

O sprovođenju sudske odluke o naplati novčane kazne, troškova krivičnog ili prekršajnog postupka i oduzimanju imovinske koristi stara se pisarnica.

Pravnosnažna presuda u kojoj je nekom licu izrečena novčana kazna ili je osuđeno da plati troškove postupka (krivičnog ili prekršajnog, u postupcima i predmetima u kojima je sud umesto stranke oslobođene plaćanja troškova iz budžetskih sredstava podmirio troškove postupka), zavodi se u kontrolnik i odmah poziva obavezano lice, da u roku izvrši obavezu. Pozivanje se evidentira u odgovarajućoj rubrici kontrolnika.

Sve uplate se doznaveavaju na račun suda, koji se redovno prazni. Po dobijanju izvoda sud u predmetu konstatuje svaku uplatu.

Ako stranka ne uplati u roku troškove, vodilac kontrolnika sačinjava predlog za prinudnu naplatu troškova postupka u izvršnom postupku, odnosno postupku prinudne naplate pred poreskim organima koji potpisuje sudija. Broj i datum izvršnog predmeta beleži se u rubrici za primedbe kontrolnika, odnosno upisnika a predmet označava kao delimično rešen.

Po izvršenoj naplati, predmet je završen.

Ako se potraživanje ne može naplatiti u izvršnom postupku iz razloga propisanih zakonom ili novčana kazna nije plaćena u određenom roku, predmet se dostavlja krivičnoj odnosno prekršajnoj pisarnici koja ga iznosi sudiji odnosno predsedniku veća koje je izreklo kaznu.

Član 368.

Pravnosnažna osuđujuća presuda prekršajnog suda kojom je nekom licu izrečena novčana kazna ili je određeno da plati troškove prekršajnog postupka evidentira se u upisnik za prekršajne predmete izvršenja "Ipr" (Obrazac br. 86).

Ako kažnjeno fizičko lice uplatu novčane kazne u celini ili delimično ne izvrši u određenom roku određenom presudom, zaposleni na poslovima izvršenja izvršenja to evidentira i odmah obaveštava sudiju prekršajnog suda koji zamenjuje novčanu kaznu ili neplaćeni deo novčane kazne radom u javnom interesu ili donosi rešenje o zameni novčane kazne kaznom zatvora.

Član 369.

Ako kažnjeno fizičko lice ili preduzetnik u određenom roku ne plati novčanu kaznu koja prelazi iznos koji se može zameniti kaznom zatvora, propisan posebnim zakonom, odnosno troškove prekršajnog postupka i ako pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu ili profesionalni vojnik, novčanu kaznu i troškove prekršajnog postupka ne plate u određenom roku, naplata će se izvršiti prinudnim putem preko nadležnog organa, u skladu sa propisima o prinudnoj naplati.

3. Oduzimanje i čuvanje predmeta

Član 370.

Predmeti oduzeti u krivičnom i prekršajnom postupku ili pronađeni kod okrivljenog, za koje se ne zna čiji su, zavode se u knjigu oduzetih predmeta.

Ako bi oduzeti novac, vrednosni papir i dragocenosti, trebalo da se koriste na raspravi kao dokaz, čuvaju se u računovodstvu suda u kasi. Ako nemaju ovu svrhu ili su položeni kao jemstvo, dostavljaju se na čuvanje depozitnom mestu suda.

Oduzeti predmeti, koji se prema posebnim propisima ne predaju nadležnom organu - Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija), predaju se na čuvanje zaposlenom koji je rasporedom poslova određen za njihovo čuvanje, u skladu sa propisima o sudskim depozitima.

Ako se radi o novčanim knjigama i drugim prepisima koji se koriste kao dokaz, srediće se po stranama odnosno rednim brojevima, staviti u omot i čuvati na način predviđen u stavu 3. ovog člana.

Oružje, eksplozivne stvari, droga, lako zapaljive stvari i drugi predmeti predaju se na čuvanje policiji ili se predaju depozitnom mestu koje odredi Ministarstvo.

Lako kvarljive stvari i životinje predaće se odmah Direkciji.

Član 371.

Primanje, čuvanje, rukovanje i uništavanje predmeta, upisanih u knjigu oduzetih predmeta sprovodi se prema propisima o sudskim depozitima.

Član 372.

Prilikom prijema zahteva za sprovođenje istrage, optužnog akta ili zahteva za pokretanje prekršajnog postupka sudija će naložiti da se proverí da li su predmeti oduzeti i predati sudu. Ako se ne nalaze kod suda, narediće se da se predaju, odnosno oduzmu od lica kod kojih se nalaze.

4. Postupanje po molbama za pomilovanje

Član 373.

Po molbama za pomilovanje sud postupa hitno.

Molbe za pomilovanje zavode se u upisnik "Kp".

Molbe i svi akti u vezi sa postupkom pomilovanja ulažu se u posebne omote i čuvaju odvojeno od krivičnog spisa na koji se odnose. U krivični spis stavlja se službena beleška o datumu podnete molbe i o licu koje ju je podnelo.

Spisu koji je formiran povodom molbe za pomilovanje prilaže se spis koji se odnosi na predmet u kome je započet postupak i u kome su izrečene kazne. Kada molba za pomilovanje bude konačno rešena, izvornik odluke ulaže se u krivični spis. To će se zabeležiti u spisu u kome se traži pomilovanje, a krivični spis će se izdvojiti.

5. Postupanje u predmetima privrednih sudova

Privredni prestupi

Član 374.

Za upisnik "Pk" vodi se imenik posebno za pravna, a posebno za fizička lica.

Pre zavođenja predmeta u upisnik "Pk" pregledom imenika proveriće se da li se protiv tog pravnog, odnosno fizičkog lica, vodio ili se sada vodi postupak zbog privrednog prestupa i to će se potvrditi stavljanjem zabeleške na samom pismenu "imenik pregledan".

Ako se ustanovi da je postupak vođen ili da je u toku, staviće se o tome posebna zabeleška na samom pismenu potpisana od strane zaposlenog koji je izvršio proveru.

Stečaj

Član 375.

Po prijemu predloga za pokretanje, odnosno otvaranje stečajnog postupka, vodilac upisnika proverava uvidom u imenik da li se u pogledu tog preduzeća (dužnika) vodio ili se još uvek vodi postupak stečaja i to potvrđuje na predlogu stavljanjem zabeleške "imenik pregledan".

Ako se ustanovi da je postupak vođen ili da je u toku, staviće se o tome zabeleška na pismenu, potpisana od strane zaposlenog u sudu određenog za te poslove.

Naknadne podneske koji se odnose na predmet u roku, vodilac upisnika dostavlja predsedniku veća poravnanja odnosno predsedniku stečajnog veća.

Član 376.

Predsednik stečajnog veća, odnosno stečajni sudija, može narediti da se osim popisa spisa vodi i posebni popis poverilaca i poseban popis radnji koje se ponavljaju, kao i da se takva pismena lepe na posebne umetke i u omotu spisa drže odvojeno.

Popis poverilaca sadrži podatke: redni broj, datum, lično ime odnosno naziv poverioca, prijavljena potraživanja i da li su potraživanja osporena.

Ako predsednik stečajnog veća, odnosno stečajni sudija odluči da se neka druga pismena posebno popišu odrediće ujedno i šta će se u taj spisak uneti.

Nakon što se postupak stečaja obustavi u odnosu na stečajnog dužnika i nastavi prema stečajnoj masi, stečajni predmet se sudski razvodi kao rešen i upisuje u upisnik "St" pod novim "St" brojem.

Član 377.

Prepis odluka koje su donete na ročištu za ispitivanje potraživanja dostavljaju se samo onim poveriocima čija su potraživanja osporena i onim koji nisu prisustvovali ročištu.

Ukoliko postoje smetnje za dostavljanje zaključka za listu utvrđenih i osporenih potraživanja dostavljanje se može izvršiti stavljanjem zaključka na oglasnu tablu suda, a o izvršenom dostavljanju poverioci se obaveštavaju oglasom u "Službenom glasniku Republike Srbije"

Upis u sudski registar

Član 378.

Upisi u sudski registar i postupak oko vođenja sudskog registra, vode se po posebnim propisima.

Ukoliko za to postoje uslovi i posebni propisi to dozvoljavaju, sudski registar će se učiniti dostupnim putem veb-stranice suda.

XX GLAVA

MATERIJALNO-FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 378a

Finansijsko i materijalno poslovanje sa strankama i drugim fizičkim i pravnim licima u odnosu na prijem novca i drugih vrednosti radi upotrebe u određene svrhe u postupku, odnosno prijem novca i drugih vrednosti kojima se u postupku utvrđuje korisnik, kao i naplata novčane kazne, troškova krivičnog postupka, oduzete imovinske koristi i jemstva vrši se u skladu sa posebnim propisima.

Član 378b

Finansijsko i materijalno poslovanje u određenom predmetu vrši se na osnovu naredbe predsednika ili sudije.

Sva primanja i izdavanja novca i drugih vrednosti upisuju se u propisane evidencije u skladu sa ovim poslovníkom.

U predmetu se stavlja beleška o izvršenom polaganju ili primanju sa naznačenjem rednog broja dnevnika pod kojim je knjiženje sprovedeno.

Član 378v

Novac i vrednosti primaju se i izdaju na osnovu priznanica, potvrda ili zapisnika koji se čuvaju kao finansijski dokumenti, odnosno uz potpis primaoca u odgovarajućoj rubrici poslovnih knjiga i evidencija.

Član 378g

Sud, po pravilu, ne prima uplatu u novcu neposredno, već upućuje stranke i druga lica da uplatu izvrše na odgovarajući račun suda, odnosno drugog organa. U tom slučaju stranci će se zatražiti da se sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati.

Izuzetno, samo ako je to zakonom predviđeno, sud će neposredno primiti novac, o čemu će se stranci izdati potvrdu o prijemu novca, a kopija potvrde zadržaće se kao računovodstveni dokument.

1. Postupanje u predmetima izvršenja

Rad sudskog izvršitelja

Član 379.

Izvršne radnje sprovode sudovi neposredno ili sudski izvršitelj po nalogu izvršnog sudije.

Zaposleni u sudu koji preduzima pojedine izvršne radnje je sudski izvršitelj i dužan je da postupa u skladu sa zakonom.

Sudski izvršitelj je dužan da na zahtev dužnika pre početka sprovođenja izvršenja pokaže službenu legitimaciju.

Član 380.

Sudski izvršitelj u postupku izvršenja sprovodi bez odlaganja sva izvršenja, po pravilu onim redom kojim su mu predmeti izvršenja dodeljeni u rad.

Raspodela predmeta u kojima treba sprovesti izvršenje vrši se tako da jedan sudski izvršitelj prilikom jednog izlaska obavi više izvršnih radnji u što više izvršnih predmeta (u istom mestu ili više obližnjih mesta).

Svi predmeti u kojima se sprovodi izvršenje upisuju se u spisak izvršenja poverenih sudskom izvršitelju.

Uzajamno obaveštavanje o izvršenjima osnovnih i privrednih sudova

Član 381.

Pre sprovođenja prodaje, privredni sud koji je sproveo popis obavestiće nadležni sud dostavljanjem prepisa zapisnika o popisu stvari izvršnog dužnika i zatražiti obaveštenje o tome da li je protiv istog dužnika u toku izvršni postupak pred osnovnim sudom.

Primljeno obaveštenje privrednog suda osnovni sud upisuje u spisak popisa sa naznačenjem spisa privrednog suda, datumom obavljenog popisa i visinom potraživanja.

Ako je osnovni sud sproveo popis protiv istog izvršnog dužnika u izvršnom predmetu gde je postupak u toku, dostaviće prepis zapisnika o popisu privrednom sudu.

Privredni sud upisuje popis o kome ga je obavestio osnovni sud u spisak popisa.

Član 382.

Kada sudski izvršitelj naplaćuje novac potvrdiće uplatu na priznanici iz bloka priznanica (Obrazac br. 137).

Priznanica se popunjava u tri primerka (umnožavanjem) sa naznačenjem naplaćenog iznosa za račun poverioca i stavljanjem datuma i potpisa. Prvi primerak priznanice upućuje se licu koje je izvršilo isplatu, drugi primerak se zadržava u bloku priznanica, a treći primerak predaje računovodstvu.

Priznanice imaju serijske brojeve i sa njima se postupa u skladu sa propisima o postupanju sa novčanim depozitom.

Ako sudski izvršitelj preda neposredno poveriocu gotovinu ili oduzeti predmet, to potvrđuje potpisom na zapisniku.

Ako sudski izvršitelj pošalje gotovinu izvršnom poveriocu poštom, prilaže poštansku uputnicu u kojoj se naznačava da je pošiljalac sud.

Član 383.

Gotovinu, papire od vrednosti i dragocenosti koje mu je predao izvršni dužnik ili koje je sam oduzeo, ako ih nije neposredno predao izvršnom poveriocu, sudski izvršitelj predaće računovodstvu najkasnije prvog narednog radnog dana po naplati.

Računovodstvo će potvrditi prijem gotovine odnosno vrednosti na kopiji priznanice, odnosno u izveštaju (zapisniku) sudskog izvršitelja.

Kopiju priznanice na kojoj je potvrđeno da je novac položen u blagajnu suda, sudski izvršitelj predaje izvršnom sudiji zajedno sa izveštajem i zapisnikom o obavljenoj izvršnoj radnji.

Ako sudski izvršitelj uplati gotovinu na depozitni račun suda, uz izveštaj prilaže uplatnicu.

Član 384.

Sudski izvršitelj podnosi izvršnom sudiji izveštaj o sprovedenim ili nesprovedenim izvršnim radnjama (Obrazac br. 151) kome prilaže zapisnik i priznanice o naplaćenim iznosima za vreme sprovođenja izvršnih radnji. U izveštaju se navodi trajanje izvršne radnje, vreme provedeno na putu i ostale podatke potrebne za odlučivanje o troškovima (korišćenje sudskog vozila ili drugog prevoza, naknade angažovanim licima i sl.).

Ako sudski izvršitelj prilikom jednog izlaska obavi više radnji u više predmeta na koje bi trebalo razdeliti nastale troškove, sačinice obračun troškova (Obrazac br. 152) koji će priložiti samo jednom predmetu, a u izveštaju za taj predmet navešće i sve predmete na koje se odnose troškovi. U izveštaju o obavljenim radnjama u ostalim predmetima staviće se beleška o tome u kome se predmetu nalazi obračun troškova.

Sudski izvršitelj je dužan da vodi mesečnu evidenciju o preduzetim izvršnim radnjama u koju će upisivati poslovni broj predmeta, datum preduzimanja izvršne radnje, obavljenju izvršnu radnju, odnosno podatak da izvršna radnja nije preduzeta i zašto, kao i podatak o tome da li je prilikom preduzimanja izvršnih radnji koristio sudsko ili sopstveno vozilo i da istu na kraju svakog meseca dostavi predsedniku.

Član 385.

Izvršni sudija pregleda izveštaj (obrazac izveštaja može biti štampan na koricama predmeta) utvrđuje troškove i upoređuje podatke na priloženoj priznanci sa podacima u zapisniku i izveštaju o obavljenoj izvršnoj radnji. Na izveštaj i blok priznanicu stavlja svoj skraćeni potpis (paraf).

Ako položeni predujam prelazi obračunate troškove izdaće naredbu o vraćanju viška. Ako je predujam nedovoljan pozvaće stranku da uplati razliku.

2. Sudski depozit

Član 385a

U sudski depozit primaju se novac i vrednosti sa namenom da se odmah ili u kraćem roku upotrebe za određene svrhe u postupku (privremeni depozit) ili za koje u postupku treba da se utvrdi korisnik (stalni depozit).

Novac i vrednosti primljene u sudski depozit čuvaju se u blagajni suda, na posebnom računu suda ili u sefu u banci.

Ako je predmet sudskog depozita takav da zbog posebnih svojstava i veličine nije pogodan za čuvanje u sudu ili u sefu, odrediće se da se taj predmet čuva kod odgovarajućeg pravnog ili fizičkog lica.

Član 385b

Sudski depozit ima svoj naziv u kojem se navodi ime polagača i pravna stvar na koju se depozit odnosi.

Poslovanje sredstvima depozita

Član 386.

Sredstvima sudskih depozita finansijski i materijalno posluje se na osnovu naredbe nadležnog sudije.

Ako prilikom prijema nekog iznosa ili predmeta ne postoji naredba sudije, računopolagač će zahtevati da se takva naredba izda, a ako ne postoji predmet, osnovaće se u tu svrhu novi koji će se upisati u upisnik "R".

Sva primanja i izdavanja gotovine i vrednosti upisuju se u propisane knjige (dnevnik i kontovnik).

Na omotima spisa stavlja se beleška o izvršenom polaganju i primanju navodeći broj depozitnog kartona ili rednog broja dnevnika za negotovinska primanja, a izveštaji o promenama i stanju sredstava depozita lepe se hronološkim redom na posebnom kartonu uloženom u predmet.

Primanje novca

Član 386a

Novac se prima u sudski depozit na način što polagač vrši uplatu u korist računa suda na kojem se vodi depozit.

Član 387.

Pod uplatom u gotovini podrazumeva se i elektronsko plaćanje sa računa fizičkog ili pravnog lica.

Gotovina i vrednosti primaju se i izdaju uz popunjenu priznanicu odnosno potvrdu koje se čuvaju kao novčana dokumenta, ili se registruju uz potpis primaoca u odgovarajućoj rubrici propisanih knjiga i evidencija.

Privremeni depoziti

Član 388.

Kad položena sredstva treba odmah ili u kratkom roku upotrebiti za određene svrhe (predujam za veštačenje i sl.), sud može samo ako je zakonom dozvoljeno, novac primiti i preko blagajne depozita i ako se time ne krše pravila o blagajničkom maksimumu.

Novac primljen na račun sudskog depozita i neposredno na blagajni sudskog depozita upisuje se u dnevnik novčanog depozita koji se čuva u blagajni sudskog depozita ili na računu suda.

Član 389.

Gotovina i vrednosti koje su predmet sudskog depozita, čuvaju se na odgovarajućem depozitnom mestu ili depozitnom računu suda.

Član 390.

Gotov novac primljen u toku dana na blagajni sudskog depozita, uplatiće se odmah, ili sledećeg radnog dana na račun depozita, osim ako je sudija naložio da se gotovina čuva u blagajni sudskog depozita, ali ne duže od 30 dana i ako se time ne krše propisi o blagajničkom maksimumu.

Član 391.

U blagajnu sudskog depozita mogu se po nalogu sudije primati kao negotovinski depoziti papiri od vrednosti, dragocenosti, strana valuta, štedne i uložene dinarske i devizne knjižice i druge isprave za koje nije propisano da se upisuju u popis isprava.

Primanje vrednosti

Član 392.

Vrednosti se primaju, po pravilu, uplatom na depozitni račun suda ili polaganjem na depozitno mesto, a izuzetno na privremeni račun kod Narodne banke Srbije.

Primanje putem pošte ili banke

Član 393.

Gotov novac primljen poštom uvodi se istog dana preko uplatnog naloga u blagajnički izveštaj, a potom knjiži u evidenciju depozita.

Ako se odmah ne može utvrditi svrha pošiljke, odnosno na koju se pravnu stvar odnosi primljeni novac ili vrednost pozvaće se pošiljalac da u roku od tri dana objasni svrhu pošiljke ili da označi pravnu stvar na koju se ona odnosi, sa upozorenjem da će mu se novac i vrednosti vratiti na njegov trošak ako ne postupi po pozivu suda.

Primanje dragocenosti i drugih predmeta

Član 394.

Primljene dragocenosti i predmete popisuje i procenjuje komisija koju određuje predsednik. Komisija se sastoji od tri člana od kojih je jedan obavezno zaposleni na poslovima sudskog depozita.

Komisija je dužna da tačno popiše primljene predmete po komadima, serijskom i drugom broju ako postoji, kvalitetu, količini, težini, obliku i sl., tako da se isključi svaka mogućnost zamene. Zapisnik o popisu sastavlja se u dva primerka od kojih se jedan ulaže u odgovarajući predmet, a drugi u omot u koji se stavljaju popisane vrednosti.

Ako iz bilo kojih razloga komisija ne može sama da popiše predmete, angažovaće se sudski veštak.

Dragocenosti se procenjuju prema prometnoj vrednosti na dan prijema u sudu.

Troškove procene utvrđuje sudija i istovremeno određuje ko će ih snositi.

Primanje vrednosnih papira

Član 395.

Vrednosni papiri kao predmet depozita primaju se na taj način što se sačinjava popis i navode sledeći podaci: država u kojoj je vrednosni papir izdat, ime i naziv izdavaoca vrednosnog papira, oznaka serije i broja vrednosnog papira, iznos na koji glasi talon i kuponi koji su vezani za vrednosni papir kao i datum kada bi trebalo isplatiti ili realizovati prvi kupon.

Ako je vrednosni papir izdat u našoj zemlji, njegova vrednost se označava u nominali. U slučaju da vrednosni papir nema sve kupone, odnosno, ako se prilikom naplate kupona, pored kamate isplaćuje i deo glavnice, kao vrednost označiće se smanjena vrednost papira.

Ako se za vrednosne papire koji su izdati u inostranstvu ne može odmah utvrditi njihova nominalna vrednost, kao vrednost u domaćoj valuti će se privremeno označiti vrednost od jednog dinara.

Primanje štednih i uloženih knjižica

Član 396.

Štedne i uložne knjižice popisuju se navođenjem naziva izdavaoca, vlasnika i korisnika, broja knjižice, iznosa salda, a eventualno i posebnog znaka.

Vrednost štedne i uložne knjižice navešće se prema saldu koji pokazuje stanje knjižice u nominalnom iznosu, ako se radi o štednji kod finansijskih organizacija.

Primanje isprava

Član 397.

Isprave i ostali papiri od vrednosti popisuju se navođenjem njihovog svojstva, izdavaoca, datuma i mesta izdavanja i drugih podataka.

Isprave se evidentiraju po komadima bez oznake vrednosti.

Primanje strane valute

Član 398.

Ako je predmet depozita strana valuta, u popisu će se naznačiti naziv države u kojoj valuta vredi kao zakonsko sredstvo plaćanja, navođenjem nominalne vrednosti na koju novčanica glasi, naziv izdavaoca, serije i broja kao i eventualnih drugih podataka.

Sredstva strane valute primljena na blagajni suda uplatiće se u banku na račun deviznog depozita ukoliko sudija, u zavisnosti od potrebe izvođenja dokaza (uvid, pregled, brojanje), ne odluči drugačije.

Član 399.

Vrednosti (dragocenosti, papiri od vrednosti, isprave i sl.), koje se čuvaju u blagajni suda ili predaju na čuvanje kod depozitnog mesta, stavljaju se u posebne omote na kojima se sa spoljne strane stavlja oznaka predmeta, broj depozita pod kojim su vrednosti zavedene u evidenciju depozita, pravna stvar na koju se odnose, kraća specifikacija sadržaja omota, lično ime i adresa polagača.

Zajedno sa predmetima depozita u omot se stavlja zapisnik o popisu i proceni.

Izdavanje gotovine i vrednosti

Član 400.

Gotovina i vrednosti koje se čuvaju u blagajni suda, na računu depozita kod nadležne banke ili kod depozitnog mesta, izdaju se samo na osnovu pismene naredbe sudije i na način kako on odredi.

Po pravilu, isplata gotovine je na blagajni suda, a ako se radi o većim iznosima ili to stranka zahteva, poštom ili u banci. Maksimalne iznose koji se mogu isplatiti na blagajni propisuje predsednik. Gotovina koja se nalazi na računu depozita kod nadležnog organa isplaćuje se odgovarajućim nalogom.

Negotovinski predmeti (vrednosti) izdaju se neposredno korisniku uz potpis u knjizi vrednosti, preko pošte ili zamoljenog suda.

Gotov novac i vrednosti privremeno se izdaju, radi upotrebe u sudskom postupku na revers koji se ulaže u odgovarajući omot. Revers se poništava kada se vrati privremeno izdati predmet.

3. Redovni depoziti

Predmet redovnog depozita

Član 401.

Predmet redovnog sudskog depozita može biti gotov novac, negotovinske vrednosti i drugi predmeti kojima bi u sudskom postupku trebalo utvrditi korisnika.

Redovne sudske depozite prima sud i daje na čuvanje depozitnom mestu.

Sudske depozite primaju depozitna mesta.

Depozitna mesta su:

1) Narodna banka Srbije u Beogradu, za plemenite metale (zlato i platinu) i za predmete koji su izrađeni od tih metala (zlatnici i sl.) bez obzira da li su u prometu kao sredstvo plaćanja;

2) filijala Narodne banke Srbije u sedištu suda, odnosno njene najbliže filijale ili druge banke, koje su po postojećim propisima ovlašćene za čuvanje sudskih depozita;

3) drugo lice ili institucija koja je rešenjem suda određena kao čuvar depozita.

Član 402.

Dragocenosti sud predaje na čuvanje depozitnom mestu po izvršenom popisu i proceni u zapečaćenom omotu na kome se sa spoljne strane naznačuje naziv depozita, oznaka predmeta i upozorenje da se prepis zapisnika o popisu i proceni nalazi u omotu. Na omotu, pored mesta gde je stavljen pečat, stavljaju se potpisi članova komisije koja je zapečatila omot.

Dragocenosti koje se odnose na isti depozit stavljaju se zajedno u isti omot.

Član 403.

Štedne i uložne knjižice koje se odnose na isti depozit polažu se kod depozitnog mesta u nezapečaćenom zajedničkom omotu na kome se sa spoljne strane naznačuje naziv depozita, broj depozita, kao i oznaka sudskog predmeta. U omot se ulaže i primerak zapisnika o popisu.

Ako je u vezi sa položenim štednim i uložnim knjižicama potrebno da se izvrši neka radnja, sud će zatražiti od depozitnog mesta da mu privremeno izda knjižicu. Po izvršenoj radnji knjižica se vraća depozitnom mestu posebnim rešenjem. Na isti način se postupa kada su u pitanju vrednosni papiri i druge isprave koje se ne čuvaju u sudu.

Član 404.

Ako su predmet depozita strana valuta i devize postupa se u skladu sa deviznim propisima.

Ako se u depozit preda strana valuta u zapečaćenom omotu primenjuju se shodno odredbe ovog poslovnika koje važe za dragocenosti.

Član 405.

U blagajni suda čuva se potvrda o preuzimanju zapečaćenog omota sa dragocenostima, stranom valutom, devizama, štednim i uložnim knjižicama, koju izdaje depozitno mesto.

Ako depozitno mesto zatraži da mu se prilikom izdavanja depozita sa rešenjem vrati potvrda, sud će vratiti potvrdu, a u sudskoj blagajni ostaviti overen prepis potvrde.

Naziv depozita

Član 406.

Svaki redovni depozit ima svoj naziv u kome se označuje pravna stvar na koju se odnosi (na primer: "Izvršna stvar Petra Jovića I 26/2010" ili "Ostavina Marka Marića O 103/2010" itd.).

Kod privatnih sudskih depozita označuje se lično ime polagaoca i pravna stvar na koju se depozit odnosi (na primer: "Uplatilac Mirko Savić u parnici Mirka Savića protiv Petra Savića P 12/2010" itd.).

Rukovanje depozitima

Član 407.

Sud rukuje depozitima neposredno ili preko depozitnog mesta. Radi izvršenja pojedinih radnji koje se odnose na rukovanje depozitima sud preuzima predmet depozita od depozitnog mesta. Zaposleni u sudu dužan je obaviti određene radnje istog dana po prijemu predmeta od depozitnog mesta i o tome podneti izveštaj. Ako se određena radnja nije mogla izvršiti istog dana primljeni predmet predaje se zaposlenom koji vodi evidenciju depozita radi privremenog čuvanja u blagajni suda. U tom slučaju predmet se evidentira u dnevniku negotovinskih depozita kao privremeni depozit.

Promena depozitnog mesta ili depozitnog suda

Član 408.

Ako dođe do promene depozitnog mesta, depozitni sud narediće dosadašnjem depozitnom mestu da prenese depozit novom depozitnom mestu. U naredbi će se narediti da se depozitnom sudu dostavi izvod stanja depozita sa svim potrebnim zabeleškama i drugim podacima koji su potrebni za odmeravanje troškova.

Takva naredba se izdaje i onda kada dođe do promena depozitnog suda, a depozitno mesto ostaje isto. U tom slučaju odrediće se samo prenošenje depozita na novi depozitni sud.

Zabeleške ograničenja raspolaganja depozitima

Član 409.

Postojanje zabrana koje se odnose na izdavanje depozita ili obavljanje pojedinih pravnih poslova u vezi sa njima (zabrana otuđivanja ili opterećenja, pravo uživanja, ispunjenje naloga po testamentu i sl.) ili pojedinih poslova rukovanja koji se ponavljaju, evidentira se stavljanjem zabeleške crvenom hemijskom olovkom ili mastilom u odgovarajućoj kartici. O ovoj zabelešci obavestiće se depozitno mesto radi upisa u svoju evidenciju.

Za sve vreme dok na depozitu postoji zabeleška iz stava 1. ovog člana, depozitno mesto ne može vršiti poslove koji su u suprotnosti sa sadržajem zabeleške, dok drugim rešenjem sud drukčije ne odredi.

Popis depozita

Član 410.

Rešenje izvršnog suda kojim se dozvoljava izvršenje popisa depozita dostavlja se depozitom sudu.

Kada depozitni sud upiše zabeleške depozitnog izvršenja u depozitnu karticu, narediće rešenjem depozitnom mestu da izvršeni popis zabeleži u svojoj evidenciji kao zabranu izdavanja depozita.

Izdavanje depozita

Član 411.

Sudski depoziti izdaju se na osnovu rešenja depozitnog suda.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži predmet izdavanja, porodično i rođeno ime korisnika kome se depozit izdaje, naziv i broj depozita, kao i način izvršenja rešenja, sa napomenom da li je depozitna taksa plaćena i za koje vreme, odnosno zakonski osnov oslobođenja od plaćanja takse.

Primerak rešenja koji je namenjen depozitnom mestu potpisuje nadležni sudija.

Rešenje se dostavlja depozitnom mestu preko ovlašćenog radnika suda ili preporučenom poštom.

Član 412.

Depozitno mesto izdaje negotovinske depozite ovlašćenim pravnim i fizičkim licima po nalogu suda neposredno ili poštom (vrednosnim pismom, odnosno paketom sa označenom vrednošću koja se u njemu nalazi).

Kada su predmet izdavanja dragocenosti, sud će po pravilu narediti depozitnom mestu da sudu na čijem području stanuje korisnik pošalje omot sa dragocenostima, radi neposrednog uručenja, ili da ga vrati sudu radi neposrednog izdavanja stranci.

Član 413.

Kada se iz zapečaćenog omota izdaju pojedini predmeti sud naređuje posebnim rešenjem, depozitnom mestu da mu se vrati zapečaćeni omot.

Ovako vraćeni omot otvara se komisijski, a izdvojeni predmeti predaju korisniku uz potvrdu koja se ulaže u predmet.

Kada se dragocenosti delimično izdaju, u postojećem popisu obeležavaju se tekući brojevi izdvojenih predmeta sa napomenom kad su izdvojeni. Ovu konstataciju potpisuju članovi komisije koja je izvršila izdavanje.

Preostali predmeti, zajedno sa popisom ponovo se pečate i vraćaju depozitnom mestu novim rešenjem suda radi stavljanja u depozit.

Ako korisnik nije prisutan, tako da nije moguće neposredno izdavanje, odmah po prijemu omota, predmeti koji su bili u omotu primiće se na privremeno čuvanje u blagajnu suda, upisaće se u odgovarajući dnevnik, a korisnik pozvati da depozit preuzme u određenom roku.

Kada korisnik stanuje izvan područja depozitnog suda, predmet depozita dostaviće se radi neposrednog uručenja sudu na čijem području korisnik ima svoje boravište.

Depoziti na čuvanju kod drugih lica ili institucija

Član 414.

Ako je predmet sudskog depozita takav da usled posebnih svojstava ili veličine nije pogodan za čuvanje u sudu, odrediće se njegovo čuvanje kod fizičkog ili pravnog lica, odnosno institucije, kao čuvara predmetnog depozita.

Pre donošenja takvog rešenja sud će zatražiti od predlagača da položi potreban predujam za podmirenje troškova čuvanja i rukovanja.

Pre nego što sud poveri predmet depozita određenom čuvaru radi čuvanja izvršiće popis i procenu depozita i o tome sastaviti zapisnik u tri primerka od kojih će se jedan uložiti u odgovarajući predmet, drugi predati čuvaru zajedno sa predmetom depozita, a treći priložiti u dokumentaciju računovodstva.

Član 415.

Čuvar kome je poveren na čuvanje depozit može izdati depozit određenom korisniku samo na osnovu rešenja suda i na način kako je u rešenju određeno.

Rešenjem kojim se određuje izdavanje depozita utvrdiće se troškovi koji su nastali usled čuvanja depozita i ko je dužan da ih naknadi, i odlučiti o položenom predujmu.

Postupak sa zastarelim depozitima

Član 416.

Ako korisnik depozita na poziv suda ne preuzme depozit, a istekne rok, sud će rešenjem utvrditi da je pravo na izdavanje depozita zastarelo i da je predmet depozita postao državna imovina i naložiti da se uplati na račun budžetskih sredstava.

U rešenju kojim se određuje izdavanje depozita i korisnik poziva da preuzme depozit, pored roka u kome bi depozit trebalo preuzeti, navešće se pouka o pravnim posledicama ako depozit ne bude prezet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje.

Ako je iznos depozita koji bi korisnik trebalo da preuzme manji od četverostrukog iznosa troškova pozivanja (poštarina, koverat), neće se primenjivati postupak iz st. 1. i 2. ovog člana već će predsednik naložiti da se sredstva uplate na račun budžetskih sredstava.

Član 417.

Poslovne knjige i ostale evidencije sudskog depozita ustrojavaju se i vode u skladu sa posebnim propisima.

4. Popis blagajne sudskog depozita

Član 418.

Sud je dužan da izvrši popis blagajne sudskog depozita, najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu .

Predsednik može naložiti pregled i popis blagajne sudskog depozita u toku godine, ukoliko oceni da je to potrebno.

Popis blagajne sudskog depozita izvršiće se obavezno u slučaju primopredaje funkcije predsednika novom predsedniku.

XXI GLAVA

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 419.

Vršilac funkcije predsednika 1. januara 2010. godine, obrazovaće dežurna veća i odrediti sudije i sudsko osoblje u pripravnosti za postupanje u predmetima koji se po odredbama zakona ili ovog poslovnika smatraju hitnim i naročito hitnim.

Vršilac funkcije predsednika utvrdiće godišnji raspored poslova za 2010. godinu, do 6. januara 2010. godine, na način predviđen ovim poslovníkom.

Član 420.

Vršilac funkcije predsednika, odrediće najpre upisivanje i raspoređivanje u rad nerešenih preuzetih predmeta koji su po zakonu hitni, naročito hitni ili u kojima su ročišta zakazana, vodeći računa o ravnomernom opterećenju sudija.

Član 421.

Prilikom raspoređivanja predmeta u novoosnovanim sudovima, predsednik će se starati da sudije budu ravnomerno opterećene predmetima, posebno vodeći računa o starim predmetima, vremenu podnošenja inicijalnog akta, kao i drugim okolnostima od značaja za raspoređivanje predmeta u skladu sa ovim poslovnikom.

Član 422.

Predmeti koji su po ranijim propisima razvedeni kao rešeni, odnosno po kojima mora da se postupa i posle 1. januara 2010. godine (redovni, vanredni pravni lekovi i sl.), posebno se evidentiraju, ukoliko u sudu ne postoji IKT.

Na predmete preuzete 1. januara 2010. godine shodno će se primenjivati odredbe člana 124. ovog poslovnika.

Član 423.

Vojni predmeti okružnih sudova, koji nisu rešeni do 31. decembra 2009. godine, upisaće se u odgovarajuće upisnike višeg suda za krivičnu materiju.

Član 424.

Na omotu spisa, u predmetima preuzetim od 1. januara 2010. godine, promena suda, oznake i broja upisnika, izvršiće se u skladu sa odredbama iz člana 168. ovog poslovnika.

Član 425.

Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Sudski poslovnik ("Službeni glasnik RS", br. 65/03, 115/05, 4/06 - ispravka i 50/06).

Član 426.

Ovaj poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

NAPOMENA REDAKCIJE: *Obrasce u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:*

[Obrasci](#)

[Obrasci](#)

(verzija u primeni od 1.1.2019. godine)

OBRASCI

UPISNICI

UPISNIK SUDSKE UPRAVE

"Su", "DT.Su", "SP.Su", "P.Su" i "I.Su"

Obrazac br. 1

Grupa	Redni broj	Dan prijema		Osnovni sud/sudska jedinica/odeljenje izvan sedišta suda	Pošiljalac/ podnosilac akta	Broj pošiljaoca akta
		Inicijalnog akta	Ponovnog upisa			
1	2	3	4	5	6	7

Poslovni broj sudskog predmeta na koji se odnosi, ime lica na koje se odnosi	Predmet, odnosno sadržina inicijalnog akta	Rešenje, odnosno drugo postupanje suda	Primalac, datum otpremanja (ekspedicija)	a/a	Primedba
8	9	10	11	12	13

POPIS SPISA SUDSKE UPRAVE

"Ps"

Obrazac br. 2

Podbroj	Datum prijema odnosno donošenja akta	Pošiljalac, odnosno donosilac akta	Broj pošiljaoca akta	Poslovni broj sudskog predmeta na koji se odnosi, ime lica na koje se odnosi	Predmet, odnosno sadržina inicijalnog akta	Rešenje, odnosno drugo postupanje suda	Primalac, datum otpremanja (ekspedicija)	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UPISNIK ISTRAGE I ISTRAŽNIH RADNJI

"Ki", "Ki - Po1" , "Ki - Po2" , "Ki - Po3"

Obrazac br. 3

Red. broj	Dan prijema		Sud. Jed. Os. suda	Istražni sudija	Podnosilac zahteva za sprovođe- nje istrage	Okrivljeni	Krivično delo po zahtevu	Istraga					
	Inicijalnog akta	Ponov- nog upisa						Neslaganje istražnog sudje sa zahtevom za sprovođenje istrage	Rešenje o sprovođenju istrage	Žalba	Odluka po žalbi	Spisi dostavljeni javnom tužiocu, Kv. veću, predsed- niku veća, sudiji	Istraga obustavljena, rešena na drugi način, a/a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Istraga	Pritvor	Zabrana	Žalba	Odluka	Predmet	Predmet	Primedba
---------	---------	---------	-------	--------	---------	---------	----------

Istraga prekinuta	Podneta optužnica (datum i broj "K" upisnika)	Oštećeni preuzeo gonjenje	Datum određivanja	Produžen	Ukinut	napuštanja stana		po žalbi	vraćen na dopunu istrage	po dopuni istrage vraćen tužiocu	(kretanje spisak druge napomene)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Образец br. 3а

УПИСНИК СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

„КПП“, „КПП-По1“, „КПП-По2“, „КПП-По3“

Образец бр. 3а

Ред. број	Датум пријема		Суд. Јед. Ос. суда	Судија за претходни поступак	Подносилац иницијалног акта	Окривљени	Кривично дело	Притвор				
	Иницијалног акта	Поновног уписа						Предлог одбијен	Датум одређивања	Продужен	Укинут	Датум одређивања притвора и издавања потернице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Притвор		Јемство						Забрана напуштања стана				
Жалба	Одлука по жалби	Одбијено	Усвојено	Одузето	Укинуто	Жалба	Одлука по жалби	Предлог одбијен	Датум одређивања	Продужен	Укинут	Жалба
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Забрана напуштања стана	Забрана напуштања боравишта						Забрана прилажења, састанјања или комуницирања са одређеном лицем					
	Предлог одбијен	Датум одређивања	Продужен	Укинут	Жалба	Одлука по жалби	Предлог одбијен	Датум одређивања	Продужен	Укинут	Жалба	Одлука по жалби
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Привремено одузимање возачке дозволе						Радње у поступку	Тужилачка истрага				Решено	Примедба (кретање списка, друге напомене)
Предлог одбијен	Датум одређивања	Продужен	Укинут	Жалба	Одлука по жалби		Истрага обустављена	Истрага прекинута	Поднојена оптужница (датум и број К. уписника)	Оштећени преузео гоњење		
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Напомена: Изменом 16/2018 propisano je: "У **прилогу** Судског пословника "Обрасци" у делу "**Уписници**" - у **обрасцу бр. 3а** после ознаке уписника "КПП-По3", додаје се запета и ознака уписника "КПП-По4".

Образец br. 3b

УПИСНИК РАЗНО СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

„КППр“, „КППр-По1“, „КППр-По2“, „КППр-По3“

Образец бр. 3б

Редни број	Дан пријема		Суд, Јед. Ос. суда	Судија за претходни поступак	Подносилац иницијалног акта	Кратак садржај иницијалног акта	Предлог судије за претходни поступак	Дан одлуке	Кратак садржај одлуке	Жалба	Одлука по жалби	Примедба (кретање списка, друге напомене)
	Иницијалног акта	Поновног уписа										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Napomena: Izmenom 16/2018 propisano je: "U **prilogu** Sudskog poslovnika "Obrasci" u delu "**Upisnici**" - u **obrascu br. 3b** после ознаке уписника "KPPr-Po3", додаје се запета и ознака уписника "KPPr-Po4".

UPISNIK POSTUPANJA SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK NA DEŽURSTVU

"KPPd"

Образец број 3в

Red. broj	Datum prijema privedenog lica				Oznaka spisa	Sudiya	Prezime (očevo ime) ime i prebivalište privedenog lica	Datum lišenja slobode privedenog lica			
	Dan	Mesec	Godina	Čas				Dan	Mesec	Godina	Čas
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Krivično	Zakonski osnov za	Privedeno lice pušteno na slobodu	Kome je i kada dostavljen	Primedba
----------	-------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------

delo	određivanje pritvora					predmet	
		Dan	Mesec	Godina	Čas		
14	15	16	17	18	19	20	21

UPISNIK ZA KRIVIČNE PREDMETE

"K ", "K2", "K3 ", "K - Po1" ,"K - Po2","K - Po3", "K-Po4"
Obrazac br. 4

Red ni broj	Dan prijema							P r i t v o r				Prigovor protiv optužnice	
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa	Sud. jed. Os. suda	Ozna- ka veća- sudija poje- dinca	Podnosilac optužbe	Okrivljeni	Krivično delo prema optužbi	U pritvoru od _ do _	Zabrana napuštanja stana i mesta boravišta od _ do _	Odluka KV veća o pritvoru	Žalba na reše- nje KV i odluka višeg suda	Pod net dana	Od luka Veća
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Dan glav	Rešenje kojim se	Rešenje o nenadlež	P r e s u d a				
			Dan	Naziv i	Kojim	Kojim	Kojom se optuženi oglašava krivim

nog pre tresa	postupak obus tavlja	nosti	objavlji vanja	kvalifikacija dela	se optuž ba odbija	se optu- ženi oslo- bađa od optuž- be	Glavna kazna				Sporedna kazna			Izvrše- nje kazne odloženo za vreme	Oslobađa se od kazne
							Kazna zatvora	Novčana kazna	Rad u jav. int	Oduz. voz. dozvole	Novčana kazna	Rad u jav. int	Oduz. voz. doz.		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Izre- čena sudska opo- mena	Rešenje o vaspit- nim merama	Troškovi kriv. postupka i oduz imov. koristi	Odluka o merama bezbednosti	Datum otpra- vljanja odluke i traja- nje postupka										
					Datum podno- šenja žalbe i ko izjavljuje žalbu	Odgo- vor na žalbu	Žalba odbačena reše- njem pr- vostepenog suda	Odluka višeg suda (datum, oznaka spisa i kratak sadržaj)			Datum podnošenja žalbe na presudu drugoste- penog suda i ko je izjavljuje	Odluka VKS	Datum pravosna- žnosti	Izvršenje odluke stupio na izvršenje kazne
								Potvr- đena	Preina- čena	Uki- nuta				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Broj kontrolnika naplate	Vanredni pravni lekovi								
	Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka			Zahtev za zaštitu zakonitosti i datum i broj presude VKS	Izmena pravnosnažne odluke po molbi za pomilovanje	Izveštaj o izdržanoj kazni	S P I S ustupljen	a/a	Primedbe
	odluka	žalba	odluka po žalbi						
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

UPISNIK ZA KAŽNJAVANJE BEZ ODRŽAVANJA GLAVNOG PRETRESA

"K1"

Obrazac br. 5

Redni broj	Dan prijema		Sud. Jed. Os. suda	Oznaka optužbe	Podnosilac optužbe	Okrivljeni	Krivično delo	Javno ročište	Rešenje	
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa							Odbačeno	Vrsta sankcija
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10

PRESUDA				Prigovor	Odbačen		Broj "K" upisnika	Izvršenje odluke	Napomena
Dan objavljivanja	Glavna kazna	Sporedna kazna	Odloženo izvršenje kazne						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

UPISNIK ZA RAZNE KRIVIČNE PREDMETE I PRAVNU POMOĆ IZMEĐU DOMAĆIH SUDOVA U KRIVIČNIM STVARIMA

"Kri", "Kp", "Ku", "Ku-PO", "U", "KrM", "Kr - Po1", "Kr - Po2", "Kr - Po3", "Kr-Po4" Obrazac br. 6

Red br.	Dan Prijema		Sud. jed. Os. suda	Organ i poslovni broj spisa odnosno stranke (prezime, ime i prebivalište) koji dostavlja zahtev	Kratak sadržaj zahteva	Dan ročišta (ako je određen)	Dan rešenja	Kratak sadržaj rešenja	Primedba
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

UPISNIK KAZNE EVIDENCIJE ZA PRAVNO LICE

"KEpl", "Kepl-Po1", "Kepl-Po2", "KEpl-Po4"

Obrazac broj 6a

Red. broj	Datum prijema	Broj i datum odluke prvostepenog suda i odluka višeg suda	PRAVNO LICE					Krivično delo	KAZNA		Uslovna osuda	Mera bezbednosti	ODGOVORNO LICE					
			Naziv pravnog lica	Sedište	Delatnost	Registarski broj	Matični broj		Novčana kazna	Prestanak pravnog lica			Ime i prezime	Ime jednog roditelja	Datum rođenja	Mesto rođenja	JMBG	Državljanstvo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PRAVNI SLEDBENIK PRAVNOG LICA	Oproštene kazne	Pravne posledice	Izmene podataka sadržanih u	Izvršena kazna	Poništenje evidencije o	ZASTARELOST	Primedbe
-------------------------------	-----------------	------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------	-------------	----------

Naziv pranog lica	Sedište	Delatnost	Registarski broj	Matični broj		osude	kaznenoj evidenciji		pogrešnoj osudi	Izvršenja kazne	Mere bezbednosti	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

UPISNIK SLUŽBE ZA POMOĆ I PODRŠKU OŠTEĆENIMA I SVEDOCIMA

"Spl", "Spp-Po1", "Spp-Po2", "Spp-Po3", "Spp-Po4"

Obrazac broj 6b

Redni broj	Datum		Podnosilac akta	Broj akta pošiljaoca	Broj predmeta na koji se odnosi ime i prezime okrivljenog, krivično delo	Sadržina inicijalnog akta	Vreme i mesto održavanja	Ime i prezime svedoka- oštećenog, adresa, kontakt telefon	Mere zaštite		Audio-video konferencijska veza
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa							Pseudonim	Druge mere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Postupanje Spp	Primalac, datum otpremanja	a/a	Primedbe
13	14	15	16

UPISNIK ZA PREDMETE POMILOVANJA**"Kp", "Kp - Po1" ,"Kp - Po2" ,"Kp - Po3", "Kp-Po4"****Obrazac br. 7**

Red. br.	Dan prijema		Oznaka spisa	Prezime i ime osuđenog	Predmet		Poslovni broj i način rešenja organa za pomilovanje	Primedba
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa			Poslat	Vraćen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UPISNIK KRIVIČNOG VEĆA VAN GLAVNOG PRETRESA**"Kv", "Kvm", "Kv - Po1" ,"Kv- Po2" ,"Kv- Po3", "Kv-Po4"****Obrazac br. 8**

Redni broj	Dan prijema		Sud. jed. Os. suda	Oznaka primljenog predmeta	Podnosilac žalbe, zahteva, predloga, prigovora, molbe i dr.	Predmet o kome se odlučuje		
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa				Neslaganje istražnog sudije sa zahtevom, odnosno predlogom	Žalba protiv rešenja istražnog sudije odnosno veća sudije	Drugi slučajevi
1	2		3	4	5	6	7	8

Odluka veća			Predmet vraćen	Primedba
o ž a l b i	o neslaganju	U drugim slučajevima		

Odbačena	Odbijena	Usvojena	Prihvaćeno/ neprihvaćeno neslaganje istražnog sudi je	Rešeno na drugi način			
9	10	11	12	13	14	15	16

UPISNIK USLOVNIH OTPUSTA

"Kuo", "Kuo - Po1", "Kuo - Po2", "Kuo - Po3 ", "Kuo - Km", "Kuo-Po4"

Obrazac br. 9

R. br.	Datum prijema molbe	Osuđeni	Broj kriv. upisnika	Krivično delo	Kazna	Datum stupanja na izdržavanje kazne	Rešenje			Žalba	Odluka po žalbi	Primedbe
							Usvojen	Odbačaj	Odbijen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

UPISNIK ZA IZVRŠENJE KRIVIČNH SANKCIJA

"Ik", "Ik1", "Ik2"

Obrazac br. 10

Red. broj	Datum prijema	Podaci o osuđenom (lično ime, datum	Sud koji je doneo presudu (naziv suda,	Pravnosnaž- nost	Izvršnost	Datum zastarevanja	Vreme trajanja pritvora	Datum upućivanja osuđenog na izdržavanje kazne,
--------------	---------------	--	--	---------------------	-----------	-----------------------	-------------------------------	---

	Inicijalni akt	Ponovnog upisa	rođenja, adresa i JMBG	krivično delo i visina kazne)					zatvora iz pritvora i broj naloga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Privremeni smeštaj	Izdržavanje kazne na osnovu akta direktora uprave za izvršenje krivičnih sankcija.	Izdržavanje kazne po drugom IK	Spojeni predmeti	Poternice	Naredba za privode nje	Stupanje na izdržavanje kazne	Datum predloga poverenika o izvršenju zaštitnog nazora			Datum i predlog poverenika	
							Zamena pojedinih obaveza	Ukidanje pojedinih obaveza	Ukidanje zaštitnog nadzora pre isteka roka proveravanja	Izmena programa	Smanjenje dužine izrečene kazne
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Datum i obaveštenje povereni kao nemogućnosti izvršenja programa	Odluka suda	Primedba	Transfer osuđenog prema međunarodnom ugovoru	Molba osuđenog za odlaganje izvršenja i dr.	Žalba	Odluka o žalbi	Datum stupanja na izdržavanje kazne	Otpust sa izdržavanja kazne	Prekid izdržavanja kazne po zahtevu javnog tužioca i dr.	a/a	Primedbe
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

**UPISNIK IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA DO JEDNE GODINE ZABRANOM NAPUŠTANJA PROSTORIJA
U KOJIMA OSUĐENI STANUJE
(ZA OSNOVNE I VIŠE SUDOVE)**

"Ik-kz"

Obrazac broj 10a

Red. broj	Dan prijema inicijalnog akta	Podnosilac inicijalnog akta	Osuđeni	Presuda, naziv kriv. dela i kazna	Odluka		
					Odbačen	Usvojen	Odbijen
1	2	j	4	5	6	7	8

Odluka otpravljenja i trajanje postupka	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Žalba odbačena	Odluka po žalbi			Primedbe
				Potvrđena	Preinačena	Ukinuta	
9	10	I I	12	13	14	15	16

UPISNIK IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA LICA KOJA SE UPUĆUJU NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA U POSEBNO ODELJENJE ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA

"Ik-Po1" i "Ik-Po2"

Obrazac broj 10b

Redni broj	Dan prijema		Predsednik suda-sudija	Podnosilac inicijalnog akta	Rešenje				Žalba	Odluka po žalbi	Primedba (kretanje spisa, druge napomene)
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa			Upućivanje na izdržavanje kazne	Naknadno raspoređivanje	Produženje	Obustavljanje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

UPISNIK IZVRŠENJA ALTERNATIVNIH SANKCIJA

Ika", "Ika2"...

Obrazac br. 11

Red. broj	Datum prijema	Sudska jedinica	Oznaka spisa	Ime i prezime osuđenog	JMBG	Datum pokretanja postupka za izvršenje sankcije	Kontrola izvršenja kazne - izveštaj poverenika	Datum predloga poverenika o izvršenju zaštitnog nazora			Datum i predlog poverenika		Datum i obaveštenje poverenika o nemogućnosti izvršenja programa	Odluka suda	Primedba
								Zamena pojedinih obaveza	Ukidanje pojedinih obaveza	Ukidanje zaštitnog nadzora pre isteka roka proveravanja	Izmena programa	Smanjenje dužine izrečene kazne			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

UPISNIK O PRIVREMENOM ODUZIMANJU IMOVINE

"Poi", "Poi-Po1", "Poi-Po2", "Poi-Po3", "Poi-Po4"

Obrazac broj 12

Red. broj	Dan prijema		Sudija	Podnosilac zahteva	Veza Ki, Kpp, K	Okrivljeni	Treće lice	Krivično delo	Ročište	Rešenje o privremeno oduzetoj imovini		Datum otpravljenja odluke	Trajanje postupka	Vlasnik privremeno oduzete imovine			Kratak opis imovine koja se privremeno oduzima	Vrednost imovine koja se privremeno oduzima	Prigovor na rešenje o privremeno oduzetoj imovini
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa								Zahtev usvojen	Zahtev odbijen			okrivljeni	Okrivljeni saradnik	Pravni sledbenik ili treće lice			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Odluka vanpretresnog veća o prigovoru			Žalba na rešenje vanpretresnog veća	Odluka višeg suda (datum, oznaka spisa i kratak sadržaj)			Datum pravosnažnosti	Dostava pravne odluke Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom
odbačen	odbijen	usvojen		Potvrđena	Preinačena	Delimično preinačena ili ukinuta		
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Zahtev stranke ili predlog Direkcije za preispitivanje odluke o privremenom oduzimanju imovine	Odluka po zahtevu stranke ili predlogu Direkcije	Žalba ka odluku po zahtevu stranke ili predlogu Direkcije	Odluka vanpretresnog veća o žalbi			Veza sa spisima za trajno oduzimanje imovine	Kretanje spisa	Druge napomene
			odbačena	odbijena	usvojena			
30	31	32	33	34	35	36	37	38

UPISNIK O TRAJNOM ODUZIMANJU IMOVINE

"Toi", "Toi-Po4"

Obrazac br. 13

Redni broj	Dan prijema	Oznaka veća sudija pojedinac	Podnosilac zahteva	Veza - Ki, K, KiP, KP	Okrivljeni	Krivično delo	Ročište		Rešenje o privremeno oduzetoj imovini		Datum otpravljanja odluke	Trajanje postupka
							Pripremno	Glavno	Zahtev usvojen	Zahtev odbijen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Vlasnik trajno oduzete imovine			Kratak opis imovine koja se trajno oduzima	Vrednost imovine koja se trajno oduzima	Žalba na rešenje o trajno oduzetoj imovini	Odluka višeg suda	Datum pravnosnažnosti	Dostava pravne odluke Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom	Veza sa spisima za privremeno oduzimanje imovine	Spis stavljen u arhiv	Kretanje spisa	Primedbe
Optuženi	Svedok saradnik	Pravni sledbenik ili treće lice										

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UPISNIK SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA

"Spk", "Spk-Po1", "Spk-Po2" i "Spk-Po3", "Spk-Po4"

Obrazac broj 14

Red. broj	Dan prijema		Sudija	Podnosilac inicijalnog akta	Okrivljeni	Krivično delo
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa				
1	2	3	4	5	6	7

Presuda								
Dan objavljivanja	Naziv i kvalifikacija dela	Glavna kazna				Sporedna kazna		
		Kazna zatvora	Novčana kazna	Rad u javnom interesu	Oduzimanje vozačke dozvole	Novčana kazna	Rad u javnom interesu	Oduzimanje vozačke dozvole
8	9	10	11	12	13	14	15	16

Presuda								
Izvršenje kazne odloženo za vreme	Izvršenje kazne zabrana napuštanja stana	Izrečena sudska opomena	Rešenje o vaspitnim merama	Troškovi kriv. postupka i oduz. imov. koristi	Datum otpravljanja odluke i trajanje postupka	Datum podnošenja žalbe i ko je izjavljuje	Odgovor na žalbu	Žalba odbačena rešenjem prvostepenog suda
17	18	19	20	21	22	23	24	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Datum pravnosnažnosti	Rešenje o stavljanju van snage prihvaćenog sporazuma	Datum uništenja spisa	Primedbe
11	12	13	14

SPORAZUM O SVEDOČENJU OSUĐENOG

"Ssos", "Ssos-Po1", "Ssos- Po2", "Ssos- Po3", "Ssos-Po4"

Obrazac broj 14b

Red. broj	Dan prijema		Sudija	Podnosilac inicijalnog akt	Osuđeni	Krivično delo
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa				
I	2	3	4	5	6	7

Rešenje			Datum pravnosnažnosti	Datum uništenja spisa	primedbe
Odbačen	Odbijen	Usvojen			
8	9	10	11	12	13

UPISNIK PREDMETA OKRIVLJENIH I TRANSFERA OSUĐENIH LICA

"Kre", "Kre Po1", "Kre Po2", "Kre Po 3", "Kre-Po4"

Obrazac 15

redni broj	dan prijema inicijalnog akta	podnosilac inicijalnog akta - ministarstvo pravde odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć	sadržaj akta (transfer - ekstradicija)	odluka suda po kojoj se traži transfer - ekstradicija	lično ime okrivljenog	dan ročišta	odluka krivičnog veća	dan otpravljanja odluke
1	2	3	4	5	6	7	8	9

postupak po žalbi			datum pravnos ažnosti	izvršenje odluke	vanredni pravni lekovi	Odluka po molbi za uslovni otpust	izmena pravnos nažne odluke po molbi za pomilovanje	izveštaj o izdržanoj kazni	spis arhiviran	kretanje spisa	primedbe
dan podnošenja žalbe i ko je izjavljuje	žalba obaćena rešenjem prvostepenog suda	dan i odluka višeg suda (oznaka spisa i kratak sadržaj)									
10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23

UPISNIK ZA PARNIČNE PREDMETE

"P", "P1", "P2", "P3", "P4", "P5"...", "P-Uz", "P1-Uz", "Prr" i "Prr1"
Obrazac br. 16

Red. broj	Datum prijema		Sud. jed. Os suda	Veće - sudija pojedinac		Ime, prezime i prebivalište, odnosno naziv i sedište		Pred met spora	Vrednost pred meta spora	Ročište				Medija cija	Zastoj i prekid postupka
	inicija Inog akta	ponovnog upisa		za postupak nagodbe	za redovan postupak					za nagodbu	Pripremono	Za glavnu raspravu	za ostala ročišta		
						Tužilac	Tuženi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Nagodba	Tužba odbačena - povučena, rešenje kojim se okončava postupak	Zaklju čeno porav nanje	Rešenja kojima se ne okončava postupak	Presude							Datum otpre manja odluke
				Među presuda	Zbog propuštanja	Na osnovu priznanja	Na osnovu odricanja	O svim zahtevima	Delimična	Dopunska	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Datum podnošenja žalbe, odnosno direktne revizije i ko je izjavljuje	Postupak po žalbi		
	Odgovor na žalbu	Žalba odbačena odlukom prvostepenog suda -žalba povučena	Odluka suda drugog stepena odnosno Apelacionog suda
			Žalba odbačena - Prvostepena odluka

			povučena	Potvrđena	Ukinuta		Preinačena
					Vraćen na ponovni postupak	Odbačena tužba	
29	30	31	32	33	34		35

Postupak po reviziji						Datum pravno snažnosti	Datum izvrš nosti	Ponavljjanje postupka i dr.			Primedbe o kretanju predmeta van pisarnice	Arhiviran spis a/a
Datum ulaganja revizije i ko ju je uložio	Revi zija odba čena	Odluka po reviziji			Datum podno šenja predloga i ko ga je podneo			Odluka o predlogu				
		Potvr đena	Ukinuta					Preinačena	Odbačen- povučen	Usvojen, ukinuta presuda i predmet vraćen na ponovni postupak		
			Vraćeno na ponovni postupak	Odbačena tužba								
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

UPISNIK PRIVREMENIH MERA PRE POKRETANJA SPORA PO TUŽBI ZA UZBUNJIVAČE

"Ppr-uz"

Obrazac broj 16a

Redni broj	Datum prijema		Veće - sudija pojedinac	Ime, prezima i prebivalište, odnosno naziv i sedište	
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa		Predlagač	Protivnik predlagača

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Predmet spora	Vrednost predmeta spora	Odluka		Datum otpremanja odluke	Primedbe o kretanju predmeta van pisarnice	Arhiviran spis a/a
		Usvojena	Odbijena			
7	8	9	10	11	12	13

UPISNIK ZA PLATNE NALOGE

"PI"

Obrazac br. 17

Redni broj	Dan prijema		Sud	Sudija	Ime, prezime, prebivalište (naziv i sedište)	
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa			T u ž i o c a	
					Tuženika	
1	2	3	4	5	6	7

Vrednost spora	Platni nalog izdat	Platni nalog odbijen	Pravnosnažnost	Prigovor	Platni nalog ukinut	Broj "P" Upisnika	Primedba
6	7	8	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA PREDMETE IZVRŠENJA

"I"

Obrazac br. 18

Red. broj	Datum prijema		Sudija	Lično ime i prebivalište, odnosno naziv i sedište stranaka		Predloženo izvršenje				
	Inicijalni akt	Ponovni upis				Izvršna isprava	Radi naplate novčanog potraživanja			
				Izvršni poverilac	Izvršni dužnik		Na celokupnoj imovini	Na pokretnim stvarima	Na nepokretnostima	Na zaradi i drugim novčanim primanjima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Predloženo izvršenje										
Radi naplate novčanog potraživanja					Radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja					
Na štednom ulogu i tekućem računu fizičkog lica	Na hartijama od vrednosti	Na računu pravnog lica ili preduzetnika	Na akcijama i udelima	Na drugim imovinskim pravima	Predaja pokretnih stvari	Ispražnjenje i predaja nepokretnosti	Izvršenje obaveze na činjenje, nečinjenje ili trpljenje	Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad	Izvršenje odluke o deobi stvari	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Predloženo izvršenje					
Radi ostvarivanja nenovčanog potraživanja					Zahtev drugog suda za sporovđenje izvršenja
Izvršenje odluka iz oblasti porodičnog prava				Ostalo	
Oduzimanje i predaja deteta	Održavanje ličnih odnosa sa	Izdržavanje	Zaštita od nasilja u porodici		

	detetom				
22	23	24	25	26	27

Predloženo obezbeđenje								
Založno pravo na pokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka	Založno pravo na nepokretnostima na osnovu sporazuma stranaka	Založno pravo na nepokretnostima na osnovu izvršne isprave	Prethodne mere	Privremene mere	Predlog za produženje trajanja prethodne mere	Predlog za produženje trajanja privremene mere	Protivizvršenje	Predlog za određivanje sudskih penala
28	29	30	31	32	33	34	35	36

Odluke suda					Dan podnošenja prigovora	
Rešenje o izvršenju	Odbijen predlog za izvršenje, obezbeđenje, protivizvršenje ili predlog za određivanje sudskih penala	Delimično odbijen predlog za izvršenje, obezbeđenje, protivizvršenje ili predlog za određivanje sudskih penala	Odbačen predlog za izvršenje, obezbeđenje, protivizvršenje ili predlog za određivanje sudskih penala	Povučen predlog za izvršenje, obezbeđenje, protivizvršenje ili predlog za određivanje sudskih penala	Izvršnog dužnika	Izvršnog poverioca
37	38	39	40	41	42	43

Odluka o prigovoru								
Prvostepenog suda			Sudskog veća					
Odbačaj prigovora kao neblagovremenog, nedozvoljenog ili nepotpunog	Usvajanje prigovora, ukidanje rešenja o izvršenju i obustava izvršenja u celini	Delimično usvajanje prigovora, ukidanje rešenja o izvršenju i obustava izvršenja	Odbačaj prigovora kao neblagovremenog, nedozvoljenog ili nepotpunog	Usvajanje prigovora, ukidanje rešenja o izvršenju i obustava izvršenja u celini	Delimično usvajanje prigovora, ukidanje rešenja o izvršenju i obustava izvršenja	Ukidanje rešenja i vraćanje na ponovni postupak	Preinačenje rešenja	Odbijanje prigovora kao neosnovanog

44	45	46	47	48	49	50	51	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Preduzete izvršne radnje											
Popis pokretnih stvari	Procena pokretnih stvari	Prodaja pokretnih stvari	Zabeležba rešenja o izvršenju na nepokretnosti u javnu knjigu	Utvrdjivanje vrednosti nepokretnosti	Prodaja nepokretnosti	Dosuđenje nepokretnosti	Predaja nepokretnosti kupcu	Zaplenu i prenos potraživanja	Oduzimanje i predaja stvari	Udaljenje lica i stvari i predaja nepokretnosti	Činidba
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

Preduzete izvršne radnje						
Novčana kazna	Zatvor	Oduzimanje i predaja deteta	Plenidba akcija, udela ili hartije od vrednosti	Procena akcija, udela ili hartije od vrednosti	Prodaja akcija, udela ili hartije od vrednosti	Ostale
65	66	67	68	69	70	71

Postupak dovršen												
Rešenjem o obezbeđenju zasnivanjem založnog prava	Rešenjem o određivanju prethodne mere	Rešenjem o određivanju privremene mere	Rešenjem o produženju trajanja prethodne mere	Rešenjem o produženju trajanja privremene mere	Rešenjem o određivanju sudskih penala	Rešenjem o protiv izvršenju	Rešenjem o nena- dležnosti /stvarna i mesna	Rešenjem o od- bačaju/ odbijanju predloga za izvršenje, obezbeđenje, protivizvršenje ili određivanje sudskih penala	Rešenjem na drugi način	Zaključ- njem	Obusta- vom	Pravno- snažnošću rešenja o prekidu postupka
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

Prigovor trećeg lica	Rešenje o prigovoru		Prigovor trećeg lica na rešenje o prigovoru	Odluka o prigovoru
	Odbačen	Upućen na parnicu		
85	86	87	88	89

Postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika							
Rešenje							
Zahtev za dobijanje izjave	O odbačaju zahteva	O odbijanju zahteva	O povlačenju zahteva	O nalogu izvršnom dužniku da dostavi izjavu o imovini	O novčanom kažnjavanju	Rešenje o upisu u knjigu izvršnih dužnika	Rešenje o obustavi postupka upisa u knjigu izvršnih dužnika
90	91	92	93	94	95	96	97

Postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika														Kretanje predmeta		Primedbe
Prigovor	Odluke sudskog veća			Dopuna izjave o imovini	Rešenje - nalog za predaju isprava	Rešenje o izricanju kazne zatvora	Prigovor	Odluke po prigovoru			Rešenje upućeno na sprovođenje	Rešenje o ukidanju/oslobađanju od kazne zatvora	Datum upisa u knjigu izvršnih dužnika	U sudu	Van suda	
	odbačaj	Odbijanje	Usvajanje					Odbačaj	Usvajanje	Odbijanje						
98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114

UPISNIK ZA PREDLOGE ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA OD STRANE IZVRŠITELJA

"Ii", "Iiv"

Obrazac br. 18a

							na parnicu	rešenje o prigovoru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

UPISNIK ZA ZAHTEV ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI

"Ion"

Obrazac br. 18v

Redni broj	Datum prijema	Sudija	Izvršitelj	Odluke suda				Rešeno na drugi način
				Usvaja se	Odbija se	Odbacuje se	Nenadležnost/stvarna i mesna	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UPISNIK ZA IZJAVU O IMOVINI (KADA SE RAZDRUŽI POSTUPAK)

"Ioi"

Obrazac br. 18g

Redni broj	Datum prijema zahteva	Sudija	Izvršni poverilac	Izvršni dužnik	Veza sa predmetom
1	2	3	4	5	6

Rešenje					
Zahtev za dobijanje izjave	O odbačaju zahteva	O odbijanju zahteva	O povlačenju zahteva	O nalogu izvršnom dužniku da dostavi izjavu o imovini	O novčanom kažnjavanju
7	8	9	10	11	12

Prigovor	Odluke sudskog veća			Dopuna izjave o imovini	Rešenje - nalog za predaju isprava	Rešenje o izricanju kazne zatvora	Prigovor	Odluke po prigovoru			Rešenje upućeno na sprovođenje	Rešenje o ukidanju/oslobađanju od kazne zatvora	Datum upisa u knjigu izvršnih dužnika	Kretanje predmeta		Primedbe
	Odbačaj	Odbijanje	Usvajanje					Odbačaj	Usvajanje	Odbijanje				U sudu	Van suda	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

UPISNIK ZA NOVČANO KAŽNJAVANJE

"Ink"

Obrazac br. 18d

Redni broj	Datum prijema predloga	Sudija	Izvršitelj	Izvršni poverilac	Izvršni dužnik	Odluka o predlogu				Prigovor	Odluke po prigovoru		
						Rešenje o izricanju novčane kazne	Odbačaj	Odbijanje	Na drugi način		Usvajanje	Odbačaj	Odbijanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA PREDMETE IZVRŠENJA

"Iv"

Obrazac br. 19

Redni broj	Datum prijema		Sudija	Lično ime i prebivalište, odnosno naziv i sedište stranaka		Odluke suda					
	Inicijalni akt	Ponovni upis		Izvršni poverilac	Izvršni dužnik	Rešenje o izvršenju	Odbijena predlog za izvršenje	Delimično odbijen predlog za izvršenje	Odbačen predlog za izvršenje	Povučen predlog za izvršenje	Rešenje o nenadležnosti (mesna i stvarna)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Dan izjavljivanja prigovora		Odluka o prigovoru												
Izvršnog dužni-ka	Izvršnog poveri-oca	Sudije							Sudskog veća					
		Rešenje o usvajanju prigovora i stavljanju van snage rešenja o izvršenju u celini	Rešenje o usvajanju prigovora i stavljanju van snage rešenja o izvršenju delimično	Rešenje o odbačaju prigovora kao neblagovremenog, nedozvoljenog ili nepotpunog	Rešenje o odbijanju prigovora	Prigovor na rešenje o odbijanju prigovora	Broj parničnog predmeta, odnosno naziv i sedište nadležnog suda kome je predmet ustupljen nakon usvajanja prigovora	Odbačaj prigovora kao neblagovremenog, nedozvoljenog ili nepotpunog	Usvajanje prigovora, ukidanje rešenja o izvršenju i obustava izvršenja u celini	Delimično usvajanje prigovora, ukidanje rešenja o izvršenju i obustava izvršenja	Ukidanje rešenja i vraćanje na ponovni postupak	Odbijanje prigovora kao neosnovanog	Preinačenje rešenja	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Postupak sprovođenja izvršenja

Popis pokretnih stvari	Procena pokretnih stvari	Prodaja pokretnih stvari	Zabeležba rešenja o izvršenju na nepokretnosti u javnu knjigu	Utvrdjivanje vrednosti nepokretnosti	Prodaja nepokretnosti	Dosuđenje nepokretnosti	Predaja nepokretnosti kupcu	Zaplena i prenos potraživanja	Plenidba akcija, udela ili hartije od vrednosti	Proce-na akcija, udela ili hartije od vrednosti	Prodaja akcija, udela ili hartije od vrednosti	Ostalo
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Rešenjem o nenadležnosti/stvarna i mesna	Rešenjem o stavljanju van snage rešenja o izvršenju i ustupanju nadležnom sudu	Rešenjem na drugi način	Zaključenjem	Obustavom	Pravnosnažnošću rešenja o prekidu postupka
40	41	42	43	44	45

Prigovor trećeg lica	Rešenje o prigovoru		Prigovor trećeg lica na rešenje o prigovoru	Odluka o prigovoru
	Odbačen	Upućen na parnicu		
46	47	48	49	50

Postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika							
Rešenje							
Zahtev za dobijanje izjave	O odbačaju zahteva	O odbijanju zahteva	O povlačenju zahteva	O nalogu izvršnom dužniku da dostavi izjavu o imovini	O novčanom kažnjavanju	Rešenje o upisu u knjigu izvršnih dužnika	Rešenje o obustavi postupka upisa u knjigu izvršnih dužnika
51	52	53	54	55	56	57	58

Postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika							
Prigovor	Odluke sudskog veća			Dopuna izjave o imovini	Rešenje - nalog za predaju isprava	Rešenje o izricanju kazne zatvora	Prigovor
	Odbačaj	Odbijanje	Usvajanje				
59	60	61	62	63	64	65	66

Postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika								
Odluke po prigovoru			Rešenje upućeno na sprovođenje	Rešenje o ukidanju/oslobađanju od kazne zatvora	Datum upisa u knjigu izvršnih dužnika	Kretanje predmeta		Primedbe
Odbačaj	Usvajanje	Odbijanje				U sudu	Van suda	
67	68	69	70	71	72	73	74	75

SKRAĆENI OBLIK UPISNIKA ZA PREDMETE IZVRŠENJA

"I"

Obrazac br. 20

Redni broj	Datum prijema	Sudija	Lično ime i prebivalište, odnosno naziv i sedište stranaka		Predloženo izvršenje				
					Radi naplate novčanog potraživanja				
			Izvršni poverilac	Izvršni dužnik	Na celokupnoj imovini	Na potraživanju izvršnog dužnika	Na pokretnim stvarima	Na nepokretnosti-ma	Na akcijama i udelima u DOO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Izvršenje radi ostvariavanja nenovčanog potraživanja	Predloženo obezbeđenje	Odluka suda		Dan podnošenja prigovora	Odluka o prigovoru	Preduzete izvršne radnje	Postupak dovršen		
		Izvršenje dozvoljeno	Predlog odbijen				Zaključenjem	Obustavljen postupak	Na drugi način
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Prigovor trećeg lica	Rešenje o prigovoru	Prigovor trećeg lica na	Odluka o prigovoru
----------------------	---------------------	-------------------------	--------------------

	Odbačen	Upućen na parnicu	rešenje o prigovoru	
21	22	23	24	25

Postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika							
Zahtev za dobijanje izjave	Rešenje o nalogu izvršnom dužniku da dostavi izjavu o imovini	Rešenje o novčanom kažnjavanju	Rešenje o izricanju kazne zatvora	Prigovor	Odluke veća	Datum upisa u knjigu izvršnih dužnika	Primedbe
26	27	28	29	30	31	32	33

SKRAĆENI OBLIK UPISNIKA ZA PREDMETE IZVRŠENJA

"Iv"

Obrazac br. 21

Redni broj	Datum prijema	Sudija	Iznos novčanog potraživanja	Lično ime i prebivalište, odnosno naziv i sedište stranaka		Odluka suda		
				Izvršni poverilac	Izvršni dužnik	Izvršenje dozvoljeno	Predlog odbijen	Predlog odbačen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Postupak po prigovoru							
Datum izjavljivanja i podnosilac	Odluke sudije			Odluke sudskog veća			Broj parničnog predmeta, odnosno naziv i sedište nadležnog suda kome je predmet ustupljen,
	Odbacivanje	Odbijanje	Usvajanje	Odbacivanje	Odbijanje	Usvajanje	

							nakon usvajanja prigovora
10	11	12	13	14	15	16	17

Postupak sprovođenja izvršenja					
Preduzete izvršne radnje (reš. otpravljeno registru zaloge, prodaja stvari itd.)	Prekid	Obustava	Sprovedeno izvršenje (zaključenje)	Rešeno na drugi način	Kretanje spisa
18	19	20	21	22	23

Prigovor trećeg lica	Rešenje o prigovoru		Prigovor trećeg lica na rešenje o prigovoru	Odluka o prigovoru
	Odbačen	Upućen na parnicu		
24	25	26	27	28

Postupak za dobijanje izjave o imovini izvršnog dužnika							
Zahtev za dobijanje izjave	Rešenje o nalogu izvršnom dužniku da dostavi izjavu o imovini	Rešenje o novčanom kažnjavanju	Rešenje o izricanju kazne zatvora	Prigovor	Odluke veća	Datum upisa u knjigu izvršnih dužnika	Primedbe
29	30	31	32	33	34	35	36

KNJIGA IZVRŠNIH DUŽNIKA I ZBIRKA ISPRAVA

"Ikd"

Obrazac br. 22

Redni/ Evidencioni broj	Datum		Lično ime, prebivalište, odnosno naziv i sedište izvršnog dužnika	Matični broj dužnika i PIB broj izvršnog dužnika	Osnovi upisa Netačni/nepotpuni podaci				Rešenje o upisu u knjigu izvršnih dužnika	Datum upisa u knjigu izvršnih dužnika	Rešenje o brisanju iz knjige izvršnih dužnika	Primedbe
	Prijem izjave	Sačinjavanje zapisnika			Predaja izjave	Nije postupio po nalogu suda	Izjava da ne poseduje imovinu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

UPISNIK ZA PRIGOVORE U "I" I "Ii" PREDMETIMA

"I_pI"

Obrazac br. 23

Red. broj	Datum prijema prigovo- ra	Oznaka sudskog veća	Oznaka prvoste- penog predmeta	Izvršni poveri- lac	Izvršni dužnik	Prigo- vor	Odluka po prigovoru						Kreta- nje spisa	Primedbe
							Odbačaj prigovora kao neblago- vreme- nog, nedozvo- ljenog ili nepotp- nog	Usvaja- nje prigo- vora, ukida- nje rešenja o izvrše- nju i obusta- va izvrše- nja u	Delimično usvajanje prigovora - ukidanje rešenja o izvršenju iobusta- va izvršenja	Ukida- nje rešenja i vraća- nje na ponovni postu- pak	Preina- čenje rešenja	Odbija-nje prigo- vora kao neo- snova-nog		

								celini						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

UPISNIK ZA PRIGOVORE U "Iv" PREDMETIMA

"IpvIv"

Obrazac br. 23a

Redni broj	Datum prijema prigovora	Oznaka sudskog veća	Oznaka prvostepenog predmeta	Izvršni poverilac	Izvršni dužnik
1	2	3	4	5	6

Prigovor	Odluka po prigovoru						Kretanje predmeta	Primedbe
	Rešenje o usvajanju prigovora i stavljanju van snage rešenja o izvršenju u celini	Rešenje o usvajanju prigovora i stavljanju van snage rešenja o izvršenju delimično	Rešenje o odbačaju prigovora kao neblagovremenog, nedozvoljenog ili nepotpunog	Rešenje o odbijanju prigovora	Prigovor na rešenje o odbijanju prigovora	Naziv i sedište nadležnog suda kome je predmete ustupljen nakon usvajanja prigovora		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

UPISNIK ZA PRIGOVORE U POSTUPKU ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA

"I_pvI_vk"

Obrazac br. 23b

Redni broj	Datum prijema prigovora	Ime izvršitelja	Oznaka prvostepenog predmeta	Oznaka sudskog veća	Izvršni poverilac	Izvršni dužnik
1	2	3	4	5	6	7

Odluka o predlogu od strane izvršitelja			Prigovor	Odluke sudskog veća				
Usvajanje	Odbačaj	Odbijanje		Rešenje o usvajanju prigovora i stavljanju van snage rešenja o izvršenju u celini	Rešenje o usvajanju prigovora i stavljanju van snage rešenja o izvršenju delimično	Rešenje o odbačaju prigovora kao neblagovremenog, nedozvoljenog ili nepotpunog	Rešenje o odbijanju prigovora	Naziv i sedište nadležnog suda kome je predmet ustupljen nakon usvajanja prigovora
8	9	10	11	12	13	14	15	16

UPISNIK ZA PREDMETE OSTAVINA

"O"

Obrazac br. 24

Redni broj predmeta	Datum prijema predloga		Sud. Jed. Os. Sud	Sudija	Prezime, ime i poslednje prebivalište ostavioca	Datum smrti	Ročište Rešenje o nasleđivanju	Odluke				
	Inicijalni akt	Ponovnog upisa						Rešenje o predaji zaostavštine	Dopunsko rešenje	Rešenje o prekidu postupka	Rešenje o uputu na parnicu	Ostali načini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Žalba podneta	Odluka povodom žalbe						Revizija i dr.		Datum pravnosna žnosti	Kretanje spisa	Druge predu zete radnje	Primedbe
	Odluke prvostepenog suda		Odluke drugostepenog suda									
	Odbačaj žalbe	Stavljanje rešenja van snage	Odluka potvrđena	Odluka preinačena	Odluka ukinuta	Odbačaj žalbe	Podneta	Odluka				
14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27

UPISNIK ZA OSTALE VANPARNIČNE PREDMETE
"R", "R1", "R2", "R3"

Obrazac br. 25

Redni broj	Datum prijema		Sud. jed. Os. sud	Sudija	Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište stranaka		Predmet predloga-zahteva	Ročište	Odluka o predlogu		
	Inicijalni akt	Ponovni upis			Predlagač	Protivnik predlagača			Odbacivanje	Odbijanje	Usvajanje
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Postupak po žalbi				Datum pravnosnažnosti	Datum izvršnosti	Druge preduzete sudske radnje	Kretanje spisa	Primedbe
Datum izjavljivanja i podnosilac	Odluka o žalbi							
	Odbaci vanje	Odbija nje	Usvaja nje					
12	13	14	15	16	17	18	19	20

UPISNIK PRIGOVORA NA REŠENJA JAVNIH BELEŽNIKA

"R-jb"

Obrazac broj 25a

Redni broj	Datum prijema	Sudija	Podaci o rešenju na koju se prigovor odnosi		Podnosilac prigovora	Predmet prigovora	Odluka o prigovoru		
			Javni beležni (ime i prezime)	Broj rešenja			Odbacivanje	Odbijanje	Usvajanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Postupak po žalbi				Datum pravostažnosti	Kretanje spisa	Primedbe
Datum izjavljivanja	Odluka o žalbi					
	Odbacivanje	Odbijanje	Usvajanje			
1 1	12	13	14	15	16	17

UPISNIK PREDMETA U POSTUPKU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

"R4p", "R4i", "R4k", "R4 k-Po1", "R4 k-Po2", "R4r", "R4v", "R4g", "R4st", "R4pp",
"R4fi", "R4vr", "R4p-01,02,03", "R4op", "R4u", "R4kp", "R4gp", "R4up", "R4k-Po4"

Obrazac broj 25b

Redni broj	Datum prijema	Sudija	Oznaka spisa na koje se prigovor odnosi	Podnosilac prigovora	Predmet prigovora	Odluka o prigovoru		
						Odbacivanje	Odbijanje	Usvajanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Postupak po žalbi						Datum pravosnažnosti	Kretanje spisa	Primedbe
Datum podnošenja žalbe i ko je izjavljuje	Odluka o žalbi							
	Odbačena	Odbijena	Usvojena žalba- preinačeno prvostepeno rešenje	Usvojena žalba- odlučeno o prigovoru	Usvojena žalba- dostavljena je nadležnom javnom tužiocu			
10	11	12	13	14	15	16	17	18

UPISNIK ZA PREDMETE PRAVNE POMOĆI**"Pom"****Obrazac br. 26**

Red. br	Datum prijema zamolnice	Osnovni sud/sudska jedinica/ odeljenje izvan sedišta suda koji je uputio zamolnicu	Organ koji je uputio zamolnicu (naziv i broj spisa)	Sadržina zahteva (vrsta pravne pomoći)	Ročište	Udovoljeno/ neudovoljeno zamolnici	Zamolnica vraćena dana	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UPISNIK ZA IZLAZNE MEĐUNARODNE ZAMOLNICE U KRIVIČNOJ MATERIJU (OSNOVNI SUD)

"PomIk" i "Pom IkN"

Obrazac br. 27

Redni broj	Sud - Sudska jedinica osnovnog suda	Broj predmeta za koji se zamolnica šalje	Datum kada je Ministarstvu pravde ili drugom nadležnom organu upućena zamolnica	Država kojoj se upućuje zamolnica	Organ kome je upućena zamolnica	Preuzimanje i ustupanje krivičnog gonjenja			
						Rešenje istražnog sudije o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	Rešenje vanpretresnog veća o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	Rešenje veća o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	Odluka stranog organa o preuzimanju gonjenja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Poziva nje i dostav ljanje pismena		Saslušanje okrivljenog		Ispitiva nje svedoka		Veštačenje		Uviđaj	Pretresanje prostorija i lica	
ime i prezime ili naziv i adresa lica kome treba uručiti pismo	vrsta pismena koja se uručuje	Lični podaci okrivljenog - ime i prezime	Adresa okrivljenog	Lični podaci svedoka - ime i prezime	Adresa svedoka	Lični podaci veštaka - ime i prezime	Adresa veštaka		Prostorija	Lice
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Privremeno oduzimanje predmeta	Zamolnica za izvršenje ostalih oblika međunarodne pravne pomoći								
	Tajni nadzor snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija	Kontrolisana isporuka	Pružanje simulovanih pravnih usluga	Angažovanje prikrivenog islednika	Razmena obaveštenja i dostavljanje podataka bez zamolnice	Korišćenje audio i video konferencijske veze	Formiranje zajedničkih istražnih timova		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Pritvor			Ishod postupanja po zamolnici			Datum kada je po zamolnici postupljeno	Odluka drugih organa povodom zamolnice	Datum vraćanja zamolnice sudu - sudskoj jedinici Osnovnog suda	Primedba
određen	produžen	ukinut	udovoljeno	delimično udovoljeno	nije udovoljeno (razlog zbog kog nije udovoljeno zamolnici)				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

UPISNIK ZA MEĐUNARODNO PRAVNU POMOĆ U GRAĐANSKOJ MATERIJU - IZLAZNE ZAMOLNICE

"Pom Ig", "Pom IgH1", "Pom IgH2" i "Pom IgN"

Obrazac br. 28

Redni broj	Sud	Broj predmeta za koji se zamolnica šalje	Datum kada je Ministarstvu pravde ili drugom nadležnom organu upućena zamolnica	Država kojoj se upućuje zamolnica	Organ kome je upućena zamolnica	Zamolnica za pozivanje ili dostavljanje pismena		Zamolnica za saslušanje svedoka		Zamolnica za izvođenje dokaza veštačenja	
						ime i prezime ili naziv i	vrsta pismena koja se	Lični podaci svedoka	Adresa svedoka	Lični podaci veštaka	Adresa veštaka

						adresa lica kome treba uručiti pismeno	uručuje	- ime i prezime		- ime i prezime	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Zamolnica za izvođenje dokaza uviđajem	Zamolnica za saslušanje stranaka		Zamolnica za uzimanje izjave		Ishod postupanja po zamolnici			Odluka drugih organa povodom zamolnice	Datum vraćanja zamolnice	Primedba
	ime i prezime ili naziv i adresa lica kome treba uručiti poziv - pismeno	Svojstvo stranke (tužilac, tuženi, umešač, predlagač, protivnik predlagača...)	ime i prezime ili naziv i adresa lica kome treba uručiti poziv - pismeno	Svojstvo lica u postupku	udovoljeno	delimično udovoljeno	nije udovoljeno (razlog zbog kog nije udovoljeno zamolnici)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

UPISNIK ZA IZLAZNE MEĐUNARODNE ZAMOLNICE U KRIVIČNOJ MATERIJU (VIŠI SUD)

"PomI3-Po1", "Pom I3-Po2", "Pom I3-Po3" i "Pom I3N", "PomI3-Po4" i "PomI3N-Po4"

Obrazac br. 29

Redni broj	Sud	Broj predmeta za koji se zamolnica šalje	Datum kada je Ministarstvu pravde ili drugom	Država kojoj se upućuje zamolnica	Organ kome je upućena zamolnica	Preuzimanje i ustupanje krivičnog gonjenja	
---------------	-----	--	--	--	--	--	--

			nadležnom organu upućena zamolnica			Rešenje istražnog sudije o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	Rešenje vanpretresnog veća o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	Rešenje veća o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	Odluka stranog organa o preuzimanju gonjenja	molba osuđenog lica za premeštaj	Zahtev za pritvaranje pre podnošenja zamolnice za izvršenje krivične presude		Zahtev stranoj državi da okrivljenog liši slobode	
											Datum kada je zahtev poslat	Odluka stranog organa povodom zahteva	Datum kada je zahtev poslat	Odluka stranog organa povodom zahteva
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16

Zamolnica za izvršenje ostalih oblika međunarodne pravne pomoći

Pozivanje i dostavljanje pismena		Saslušanje okrivljenog		Ispitivanje svedoka		Veštačenje		Uviđaj	Pretresanje prostorija i lica		Privremeno oduzimanje predmeta	Razmena obaveštenja i dostavljanje podataka bez zamolnice	Korišćenje audio i video konferencijske veze
ime i prezime ili naziv i adresa lica kome treba uručiti pismeno	vrsta pismena koje se uručuje	Lični podaci okrivljenog - ime i prezime	Adresa okrivljenog	Lični podaci svedoka - ime i prezime	Adresa svedoka	Lični podaci veštaka - ime i prezime	Adresa veštaka		Prostorija	Lice			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	33	34

Pritvor			Ishod postupanja po zamolnici			Odluka drugih organa povodom zamolnice	Datum vraćanja zamolnice	Primedba
određen	produžen	ukinut	udovoljeno	delimično udovoljeno	nije udovoljeno (razlog zbog kog nije udovoljeno zamolnici)			
35	36	37	38	39	40	41	42	43

UPISNIK ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ U KRIVIČNOJ MATERIJU - ULAZNE ZAMOLNICE (OSNOVNI SUD)

"PomUk" i "Pom UkN"

Obrazac br. 30

Redni broj	Datum prijema	Datum kada je Ministarstvo pravde uputilo zamolnicu sudu i broj pod kojim je zamolnica	Država iz koje se upućuje zamolnica	Organ koji je uputio zamolnicu Ministarstvu pravde (naziv i	preuzimanje i ustupanje krivičnog gonjenja
------------	------------------	--	--	---	--

		zavedena u Minsitarstvu pravde		broj spisa)	rešenje istražnog sudije o poretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	rešenje vanpretresnog veća o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	rešenje veća o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja
1	2	3	4	5	6	7	8

Pozivanje i dostavljanje pismena		Saslušanje okrivljenog		Ispitivanje svedoka		Veštačenje		Uviđaj
ime i prezime ili naziv i adresa lica kome treba uručiti pismo	vrsta pismena koja se uručuje	lični podaci okrivljenog - ime i prezime	Adresa okrivljenog	Lični podaci svedoka - ime i prezime	Adresa svedoka	Lični podaci veštaka - ime i prezime	Adresa veštaka	
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Zamolnica za izvršenje ostalih oblika međunarodno pravne pomoći			
Pretresanje prostorija i lica	Privremeno oduzimanje predmeta		Privremena predaja lica lišenog slobode radi ispitivanja

Pros torija	Lice	Nared ba za pretre sanje	Predmet	Nared ba za privre meno oduzi manje predmeta	Naredba za dostav ljanje pred meta državi molilji	Raz mena obaveš tenja i dostav ljanje podata ka bez zamol nice	Koriš ćenje audio i video konferen cijske veze	Formi ranje zajedničkih istraž nih timova	Naredba za primenu mere	rešenje kojim se odobrava privremena predaja radi ispitivanja	rešenje kojim se odbija privremena predaja radi ispitivanja	žalba na rešenje o privre menoj predaji radi ispitivanja	odluka po žalbi protiv rešenja o privremenoj predaji radi ispitivanja				rešenje o odlaga nju pružanja ostalih vidova pravne pomoći
													žalba odbacuje se	žalba se odbi ja	reše nje se ukida	reše nje se pre ina čuje	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Ročište	Pritvor			Ishod postupanja po zmolnici			Datum kada je po zmolnici postupljeno	Odluka drugih organa povodom zmolnice	Datum vraćanja zmolnice Ministarstvu pravde	Primedba
	određen	produžen	ukinut	udovoljeno	delimično udovoljeno	nije udovoljeno (razlog zbog kog nije udovoljeno zmolnici)				
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

UPISNIK ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ U KRIVIČNOJ MATERIJU - ULAZNE ZAMOLNICE (VIŠI SUD)

"Pom-Uk2", "Pom-Uk2-Po1", "Pom-Uk2-Po2", "Pom-Uk2-Po3" i "Pom Uk2N",

"PomUk2-Po4" i "PomUk2N-Po4"

Obrazac br. 31

Redni broj	Datum prijema	Datum kada je Ministarstvo pravde uputilo zamolnicu sudu i broj pod kojim je zamolnica zavedena u Minsitarstvu pravde	Država iz koje je upućena zamolnica	Organ koji je uputio zamolnicu Ministarstvu pravde (naziv i broj spisa)	preuzimanje i ustupanje krivičnog gonjenja		
					rešenje istražnog sudije o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	rešenje vanpretresnog veća o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja	rešenje veća o pokretanju postupka za ustupanje krivičnog gonjenja
1	2	3	4	5	6	7	8

presuda vanpretresnog veća o priznanju strane krivične presude	rešenje vanpretresnog veća o odbijanju zamolnice	odluka domaćeg organa		odluka stranog organa				premeštaj osuđenog lica u Republiku Srbiju radi izvršenja strane krivične presude	rešenje vanpretresnog veća u pokretanju postupka za izvršenje domaće krivične presude u inostranstvu	molba osuđenog lica za premeštaj	rešenje vanpretresnog veća povodom molbe osuđenog za premeštaj			žalba na rešenje vanpretresnog veća povodom molbe za premeštaj	pravnosna žnost rešenja o molbi za premeštaj osuđenog lica
		am nes tija	pomilovanje	am nes tija	pomilovanje	van redno ublažavanje kazne	povo dom vanrednog prav nog leka				odbacuje se	usvaja se	odbi ja se		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Pozivanje i dostavljanje pismena		Saslušanje okrivljenog		Ispitivanje svedoka		Veštačenje		Uviđaj	Pretresanje prostorija i lica			Privremeno oduzimanje predmeta			Razmena obaveštenja i dostavljanje podataka bez zamolnice	Korišćenje audio i video konferencijske veze	Formiranje zajedničkih istražnih timova
ime i prezime ili naziv i adresa lica koje treba uručiti pismeno	vrsta pismena koja se uručuje	Lični podaci okrivljenog - ime i prezime	Adresa okrivljenog	Lični podaci svedoka - ime i prezime	Adresa svedoka	Lični podaci veštaka - ime i prezime	Adresa veštaka		Prostorija	Lice	Naredba za pretresanje	Predmet	Naredba za privremeno oduzimanje predmeta	Naredba za dostavljanje predmeta državi molilji			
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

								Ročište
				Privremena predaja lica lišenog slobode radi ispitivanja				
Razmena obaveštenja i dostavljanje	Korišćenje audio i video konferencijske veze	Formiranje zajedničkih istražnih timova	Naredba za primenu mere	rešenje kojim se odobrava privremena	rešenje kojim se odbija privremena	žalba na rešenje o privremenoj predaji radi	odluka po žalbi protiv rešenja o privremenoj predaji radi ispitivanja	rešenje o odlaganju pružanja ostalih

podataka bez zamolnice				predaja radi ispitivanja	predaja radi ispitivanja	ispitivanja	žalba odbacuje se	žalba se odbija	rešenje se ukida	rešenje se preinačuje	vidova pravne pomoći
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

Pritvor			Ishod postupanja po zamolnici			Datum kada je po zamolnici postupljeno	Odluka drugih organa povodom zamolnice	Datum vraćanja zamolnice Ministarstvu pravde	Primedba
određen	produžen	ukinut	udovoljeno	delimično udovoljeno	nije udovoljeno (razlog zbog kog nije udovoljeno zamolnici)				
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

UPISNIK ZA PRAVNU POMOĆ IZMEĐU DOMAĆIH SUDOVA U KRIVIČNIM STVARIMA

"PomK", "Pomk-Po4"

Obrazac broj 31a

Redni broj	Datum prijema zamolnice	Osnovni sud/sudska jedinica/odjeljenje izvan sedišta suda koji je uputio zamolnicu	Organ koji je uputio zamolnicu (naziv i broj spisa)	Sadržina zahteva (vrsta pravne pomoći)	Ročište/glavni pretres
I	2	3	4	5	6

Ishod postupanja po zamolnici			Datum kada je po zamolnici postupljeno	Datum vraćanja zamolnice	Primedba
Udovoljeno	Delimično udovoljeno	Nije udovoljeno (kratak razlog zbog kog nije udovoljeno zamolnici)			
7	8	9	10	11	12

UPISNIK ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ U GRAĐANSKOJ MATERIJU - ULAZNE ZAMOLNICE

PomUg", "Pom UgH1", "Pom UgH2" i "Pom UgN"
32

Obrazac br.

Redni broj	Datum prijema	Datum kada je Ministarstvo pravde uputilo zamolnicu sudu i broj pod kojim je zamolnica zavedena u Ministarstvu pravde	Država iz koje je upućena zamolnica	Organ koji je uputio zamolnicu Ministarstvu pravde (naziv i broj spisa)	Zamolnica za pozivanje ili dostavljanje pismena		Zamolnica za saslušanje svedoka		Zamolnica za izvođenje dokaza veštačenjem	
					ime i prezime ili naziv i adresa lica kome treba uručiti pismo	vrsta pismena koja se uručuje	Lični podaci svedoka - ime i prezime	Adresa svedoka	Lični podaci veštaka - ime i prezime	Adresa veštaka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Zamolnica za izvođenje dokaza uviđajem	Zamolnica za saslušanje stranaka		Zamolnica za uzimanje izjava		Sudije	Ročište	Ishod postupanja po zamolnici			Odluka drugih organa povodom zamolnice	Datum vraćanja zamolnice	Primedba
	ime i prezime ili naziv i adresa lica kome treba uručiti pismo	Svojstvo stranke (tužilac, tuženi, umešač, predlagač, protivnik predlagača...)	ime i prezime ili naziv i adresa lica kome treba uručiti poziv - pismo	Svojstvo lica u postupku			udovoljeno	delimično udovoljeno	nije udovoljeno (razlog zbog kog nije udovoljeno zamolnici)			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

UPISNIK- OVERA ISPRAVA NAMENJENA ZA UPOTREBU U INOSTRANSTVU - PUNA LEGALIZACIJA

"OvI"

Obrazac br. 33

Za sve overe					Ispuniti kada se overava potpis ili rukopis						
									Istovetnost je pri overi ustanovljena		
Red. broj	Dan overe i Sudija	Dan overe ministarstva nadležnog za pravosuđe	Dan overe ministarstva nadležnog za spoljne poslove	Država za koju se isprava overava	Ime i prezime zanimanje i prebivalište lica čiji se potpis ili rukopis overava i potpis (rukoznak tog lica)	Isprava potpisana u ambasadi odnosno u Poslaništvu ili Konzulatu	Potpis (rukoznak) priznat kao autentičan	Vrsta isprave na kojoj se potpis odnosno rukopis overava, datum izdavanja i jezik na kojem je sastavljena	Lično od službenika koji je overu izvršio	Svedocima (njihovo Ime, prezime, zanimanje, br. l.k. i potpis)	Na osnovu lične karte, broj i organ, koji je izdao
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Popuniti kad se overava prepis	Popuniti kada se overava javna isprava	Za sve overe
--------------------------------	--	--------------

Vrsta isprave čiji se prepis overava, izdavalac isprave, datum izdavanja, broj i jezik na kome je sastavljena	Ime, prezime, prebivalište ili boravište podnosioca isprave	Vrsta javne isprave (navesti: potvrda, diploma i dr.) naziv organa koji je ispravu izdao datum i broj	U kojoj državi će se isprava upotrebiti	Primedba	Potpis službenog lica koje vrši overu
13	14	15	16	17	18

**UPISNIK OVERENE ISPRAVE PREMA ODREDBAMA KONVENCIJE O UKIDANJU POTREBE LEGALIZACIJE
STRANIH JAVNIH ISPRAVA (HAŠKA KONVENCIJA)**

"OvH"

Obrazac br. 34

Red. broj	Datum potvrde	Ime i prezime potpisnika javne isprave	Svojstvo u kojem je potpisnik javne isprave postupao	Ako na ispravi nema potpisnika, oznaka organa ili organizacije koja je stavila pečat ili žig	Sudija	Naziv države za koju se isprava overava	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8

UPISNIK ZA PREDMETE ZADRŽAVANJA LICA U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI UPISNIK

"Os"

Obrazac br. 35

Red. br.	Datum prijema predmeta	Sud. jed. Os. suda	Sudija	Podnosilac zahteva	Sadržaj zahteva	Datum i način rešavanja	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8

UPISNIK ZA OVERAVANJE
"Ov1" i "Ov2"

Obrazac br. 36

r. br.	Datum overavanja	Sud. jed. Os. suda	Lično ime, zanimanje i boravište lica čiji se potpis ili rukopis overava i potpis (rukoznak) toga lica	Isprava je potpisana u sudu - van zgrade suda	Potpis (rukoznak) priznat je autentičnim	Vrsta isprave na kojoj se potpis odnosno rukopis overava, datum izdavanja i na kome je jeziku sastavljena
1	2	3	4	5	6	7

UPISNIK REHABILITACIJE
"REH"

Obrazac br. 37

						Kazne, odluke				Odluka		
Red. br.	Datum prijema	Sudija	Podnosilac zahteva	Lice čija se rehabilitacija traži	Ranija odluka, naziv suda ili drugog	Smrtna	Zatvor	Novčana	Konfiskacija imovine Ostale posledice ranije odluke	Datum donošenja odluke	Usvojena	Odbijena

					organa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Žalba					
Datum	Odluka o žalbi	Pravnosnažnost	Odluka dostavljenja ministru pravde	a/a	Primedbe
14	15	16	17	18	19

UPISNIK ZA PRIPREMNI KRIVIČNI POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA

"Kim"

Obrazac br. 38

R. br.	Dan prijema		Sudija za maloletnike - odeljenje	Lično ime maloletnika	Krivični postupak pokrenut		Naziv i kvalifikacija dela	Odbijen zahtev po rešenju veća za maloletnike	Pritvor		
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa			po zahtevu javnog tužioca	po rešenju veća za maloletnike			Određen	Produžen	Ukinut
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Privremene mere		Spis ustupljen	Spis dostavljen tužiocu	Spis vraćen na dopunu	Pripremni postupak okončan		Spis arhiviran a/a	Kretanje spisa	Primedbe
Smeštaj u vaspitnu ustanovu, drugu ustanovu ili prihvatište	Nadzor organa starateljstva ili predaja drugoj porodici				obustavom	pokretanjem postupka pred većem za maloletnike			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

UPISNIK ZA PREDLOGE JAVNOG TUŽIOCA I NAREDBE ISTRAŽNOG SUDIJE IZDATE U PREDKRIVIČNOM POSTUPKU

"Kri Pov", " KiPov", "KiPov -Po1", "KiPov -Po2", "KiPov -Po3","Pov- Po1" ,
"Pov- Po2" ,"Pov- Po3", "StrPov -Po1", "StrPov -Po2", "StrPov-Po3",
"Pov-Po4" i "Str.Pov-Po4"

Obrazac br. 39

R. br	Datum prijema predloga	Sudija	Krivično delo	Okrivljeni	Naredba	Dostavljeno organu unutrašnjih poslova	Datum dostavljanja izveštaja istražnom sudiji	Datum uništenja	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Образак бр. 39а

УПИСНИК ЗА ПРЕДЛОГЕ И ИЗВЕШТАЈЕ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА И НАРЕДБЕ СУДИЈЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

„КПП Пов“, „КПП Пов1“, „КПП Пов2“, „КПП Пов3“, „КПП Пов–По1“, „КПП Пов1–По1“, „КПП Пов2–По1“, „КПП Пов3–По1“, „КПП Пов1–По2“, „КПП Пов2–По2“, „КПП Пов3–По2“.

Редни број	Датум пријема	Подносилац иницијалног акта	Судија	Кривично дело	Осумњачени	Наредба	Продужетак	Прекид, истек	Решење		Жалба	Одлука по жалби	Достављено надлежном органу
									Одбачено	Одбијено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Образак бр. 39а

Датум достављања извештаја и материјала	Решење о уништењу	Датум уништења	Примедба
15	16	17	18

Napomena: Izmenom 16/2018 propisano je: "U **prilogu** Sudskog poslovnika "Obrasci" u delu "**Upisnici**" - u **obrascu br. 39a** после ознаке upisnika "KPP Pov3-Po2", dodaju se запета и ознаке upisnika "KPP Pov-Po4 ", "KPP Pov1-Po4", "KPP Pov2-Po4" i "KPP Pov3-Po4".

UPISNIK ZA KRIVIČNI POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA
"Km", "Km-Po3"

Obrazac br. 40

R. br.	Dan prijema		Lično ime maloletnika	Postupak pred većem pokrenut			Naziv i kvalifikacija dela
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa		Po pred. javnog tužioca radi izricanja:		Po rešenju veća za maloletnike	
				vaspitne mere	kazne		
1	2		3	4	5	6	7

Pritvor			Odluka o privremenom smeštaju	Sednica veća			
Određen	Produžen	Ukinut		Dana	Odluka		
					Obustavljen postupak	Izrečena vaspitna mera	Upućeno na pretres
8	9	10	11	12	13	14	15

P r e t r e s					Ž a l b a		
Dana	Presuda odosno rešenje				Dan podnete žalbe	Podnosilac žalbe	Odluka drugostepenog suda
	Izrečena kazna	Izrečena vaspitna mera	Izrečena mera bezbednosti	Obustavljen postupak			
16	17	18	19	20	21	22	23

UPISNIK VASPITNIH NALOGA
"Vn"

Obrazac br. 41

Red. broj	Dan prijema	Sudija	Prezime i ime maloletnika	Krivični postupak pokrenut po zahtevu JT	Veza sa Kim br.
1	2	3	4	5	6

Neslaganje sudije sa predlogom JT	Saglasnost sudije sa predlogom JT	Obustava postupka od strane Veća za maloletnike	Određivanje jednog ili više vaspitnih naloga	Obustava postupka
7	8	9	10	11

Neizvršenje vaspitnog naloga		Obaveštenje JT-u o neispunjenju vaspitnog naloga	Uložena žalba	Odluka po žalbi	Dopuna pripremnog postupka
Potpuno	Delimično				
12	13	14	15	16	17

Predlog JT za izvršenje krivične sankcije	Predlog JT za obustavu postupka	Arhiva	Primedba
18	19	20	21

UPISNIK IZVRŠENJA VASPITNIH NALOGA

"Ivn"

Obrazac br. 42

Red. broj	Datum prijema	Sudija	Broj KIM	Broj vaspitnog naloga	Lično ime maloletnika	JMBG	Datum početka izvršenja vaspitnog naloga	Vaspitni nalog i datum izricanja	Nadležni organ starateljstva	Primena vaspitnog naloga - organ	Kontrola primene izvršenja - izveštaj	Zamena izrečenog vaspitnog naloga		Datum obustave i vrsta odluke o daljem postupanju	Kretanje predmeta	primena
												Vrsta	Datum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

UPISNIK O IZREČENIM KRIVIČNIM SANKCIJAMA PREMA MALOLETNICIMA (VASPITNE MERE)

"Ivm". "Km-Ev" i "Imbm"

Obrazac broj 43

Redn i broj	Datum prijema	Lično ime maloletnika	Ime jednog roditelja	Dan, mesec, godina i mesto rođenja	JMBG	Adresa poslednjeg prebivališta ili boravišta maloletnika	Organ starateljstva	Ranije izrečena sankcija (sud, broj predmeta i datum) Sankcija izvršena DA-NE	Oznaka predmeta, datum odluke i krivično delo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Postupajući sudija	Vrste izrečenih sankcija	Vrsta izrečene vaspitne mere	Vrsta izrečene mere bezbednosti	Pravnosnažnost odluke	Datum početka izvršenja sankcija	Datum prestanka izvršenja sankcija	Spis arhiviran a/a	Kretanje spisa	Primedba
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

UPISNIK ZA PRETHODNI POSTUPAK PO PRIVREDNIM PRESTUPIMA

"Pki"

Obrazac br. 44

Red. broj	Datum prijema		Sud. jedinica	Sudija	Poslovni broj predloga za preduzimanje istražnih radnji	Privredni prestup
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa				
1	2	3	4	5	6	7

Odluka veća povodom neslaganja sudije sa predlogom javnog tužioca		Zatraženo od drugog suda sprovođenje pojedinih istražnih radnji		Po sprovedenim istražnim radnjama spisi dostavljeni javnom tužiocu	Podnet optužni predlog (datum i broj "Pk" upisnika)	Primedba
Datum	Kratka sadržina	Datum	Naziv suda			
6	7	8	9	10	11	12

**UPISNIK ZA PRIVREDNE PRESTUPE
"Pk"**

Obrazac br. 45

Red. broj	Datum prijema		Sudska jedinica	Veće - odn. sudija poje- dinac	Poslovni broj optužnog predloga	Naziv odnosno prezime, ime i prebivalište odnosno sedište okrivljenog pravnog lica - odgovornog lica	Delatnost odnosno funkcija okrivljenog	Privredni prestup prema predlogu	Dan pretresa	Datum rešenja o obustavi postupka
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

P r e s u d a							Trajanje postupka			Datum otpravlja nja odluke	Žalba	
Odbijena	Osloba- đujuća	Kojom se optuženi oglašava krivim									Datum prijema, žalilac	Odba- čena
		Dan objav- ljivanja	Klasifikacija prestupa	Kazna	Mera bezbednsti	Odloženo izvršenje kazni	Do jednog meseca	Od 1 do 3 meseca	Preko 3 meseca			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Odluka u drugom stepenu				Datum pravos nažnosti	Izvrše nje odluke	Izmena pravos nažne odluke	a/a	Primedba	
Potvrđena	Ukinuta	Preinačena	Rešena na drugi način					O kretanju spisa	O ostalom
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

UPISNIK ZA STEČAJ
"St"

Obrazac br. 46

Redni broj	Datum prijema predloga	Oznaka sudskog veća	Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivališ-te stranaka		Iznos potraživanja označen u predlogu	Odluke suda po predlogu				Usvajanje uz zaključenje postupka	Usvajanje uz obustavu postupka
			Predlagač	Dužnik		Obustava na osnovu povlačenja predloga	Odbacivanje	Odbijanje	Pokretanje prethodnog st. postupka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mere obezbeđenja					Pokretanje stečajnog postupka	Pokretanje st.postupka uz ličnu upravu	Stečajni sudija	Imenovanje i razrešenje stečajnog upravnika	Datum podnošenja žalbe i označenje ožalbenog rešenja	Označenje žalioca i njegovog svojstva u postupku	Odluka o žalbi	Ustupanje predmeta u nadležnost stečajnom sudiji u postupku male vrednosti	Broj predmeta po podnetom planu reorganizacije i datum i broj donošenja rešenja o obustavljanju primene plana reorganizacije
Privremeni stečajni upravnik	Zabrana isplate sa računa	Zabrana ili ograničenje raspolaganja imovinom	Zabrana ili odlaganje sprovođenja izvršenja	Ostale mere									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Ročišta				Odluke u stečajnom postupku						Datum podnošenja žalbe i označenje ožalbenog rešenja	Označenje žalioca i njegovog svojstva u postupku	Odluka o žalbi	Primedbe
Poverilačko	O stečajnom razlogu	Ispitno	Završno	Odluka o unovčenju imovine	Prodaja pravnog lica ili delova	Nacrt glavne deobe	Rešenje o glavnoj deobi	Izdavanje sredstva osnov i iznos	Rešenje o zaključenju stečaja				
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

UPISNIK PRIJAVA POTRAŽIVANJA
"Ppot"

Obrazac br. 47

Posl. br. stečajnog predmeta	Redni broj prijave	Datum prijema	Firma i sedište, odnosno ime, prebivalište i kontakt adresa	Potraživanja							Odluka o prijavi			
				Novčana potraživanja			Izlučni zahtevi	Razlučno pravo		Oznaka suda i broja parničnog predmeta u toku	Utvrđeno, i u kom delu	Označenje isplatnog reda	Osporeno, i u kom delu	Označenje lica koje je osporilo prijavu
				Pravni osnov	Iznos novčanog potraživanja	Obračunata kamata i kamata u toku st.		Označenje stvari	Iznos neobezbeđenog dela potraživanja					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Datum	Datum	Odluka	Oznaka broja	Odluka	Arbitražni postupak	Datum	Odluka		Primedbe
-------	-------	--------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	--	----------

donošenja zaključka	podnošenja prigovora	stečajnog Bt po prigovoru	pokrenutog parničnog postupka po osporenom potraživanju	parničnog suda	Datum podnošenja predloga	Datum i sadržina odluke	podnošenja žalbe	drugoste penog suda po žalbi		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

UPISNIK ZA UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE I PLAN REORGANIZACIJE

"Reo"

Obrazac br. 48

Redni broj	Datum uvođenja u upisnik	Stečajni sudija	Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište dužnika	Poslovni broj "St" predmeta	Stečajni upravnik	Podnosilac unapred pripremljenog plana reorganizacije i plana reorganizacije	Datum podnošenja	Ročište
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Usvajanje plana	Mere preduzete usled nepostupanja po usvojenom planu	Rešeno na drugi način		Žalba				
		Obustavljanje primene plana	Odbačaj	Datum podnošenja	Podnosilac	Označenje žalbene odluke	Odluka o žalbi	Primedbe

10	11	12	13		14	15	16	17
----	----	----	----	--	----	----	----	----

UPISNIK LIKVIDACIJE

"L"

Obrazac br. 49

R. br.	Datum Sudija	Predlagač	Rešenje o pokretanju prethodnog postupka likvidacije	Rešenje o sprovođenju likvidacije	Objava oglasa	Ročište	Odbačaj	Zaključenje likvidacije	Arhiva	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

UPISNIK PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

"Fi"

Obrazac br. 50

R. br.	Datum prijema prijave	Sudija	Naziv i sedište subjekta upisa, kao i	Broj reg. ul. u sudskom registru	Kratak sadržaj prijave	Odluka po prijavi	Postupak po žalbi	Prime dbe
--------	-----------------------	--------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------

			podnosioca prijave kad prijavu ne podnosi subjekt upisa	subjekta upisa		Odba civanje	Odbi janje	Usva janje	Podno silac i datum podno šenja	Odba čena	Odbi jena	Usvo jena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREDMETE PRIVREDNIH PRESTUPA

"Pkž"

Obrazac br. 51

Red br.	Dan prijema spisa	Dan prijema inicijalnog akta	Prvostepeni sud		Naziv i sedište		Pravna kvalifikacija privrednog prestupa	Žalba odbačena	Datum prestupa
			Naziv suda	Oznaka i broj spisa	Okrivljenog	Podnosi- oca žalbe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena				Odluka ukinuta			Odluka potvrđena	Datum otprav- ljanja odluke i trajanje postupka	Primedba
Zbog povrede materija- lnog zakona	Kazna povišena- pooštrena	Kazna snižena ubla- žena	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba sudskog postupka	Zbog novih dokaza i činjenica			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PARNIČNE PREDMETE PRIVREDNIH SUDOVA

"Pž"

Obrazac br. 52

Redni broj	Datum prijema spisa	DATUM PODNOŠENJA INICIJALNOG AKTA	Sudija	Naziv i sedište prvostepenog suda i oznaka pobijane odluke	Vrsta predmeta -oblast	Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište stranaka		Datum podnošelja i podnosilac žalbe		Vrednost pobijanog dela
						Tužilac	Tuženi	Tužilac	Tuženi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Postupak po žalbi								Odluka otprav ljena	Primedbe	
Zastoj zbog medijacije	Žalba odbačena	Održano ročište	Prvostepena odluka							
			Potvrđena	Preinačena	Ukinuta					Rešeno na drugi način
					Bitna povreda postupka	Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje	Pogrešna primena materijalnog prava			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE VANPARNIČNE PREDMETE PRIVREDNIH SUDOVA

'Pvž"

Obrazac br. 53

Redni broj	Datum prijema spisa	Datum prijema inicijalnog akta	Sudija	Vrednost pobijanog dela	Naziv i sedište prvostepenog suda i oznaka pobijane odluke	Vrsta predmeta	Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište stranaka	Datum ulaganja žalbe	Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište podnosioca žalbe i njegovo svojstvo u postupku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Postupak po žalbi								Odluka otpravljena	Primedbe
Rešeno na drugi način	Žalba odbačena	Održano ročište	Prvostepena odluka						
			Potvrđena	Preinačena	Ukinuta				
					Bitna povreda postupka	Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje	Pogrešna primena materijalnog prava		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE IZVRŠNE PREDMETE PRIVREDNIH SUDOVA

"IŽ"

Obrazac br. 54

Redni broj	Datum prijema spisa	Datum podnošenja inicijalnog akta	Sudija	Vrednost pobijanog dela	Naziv i sedište prvostepenog suda i oznaka pobijane odluke	Vrsta predmeta - oblast	Naziv i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište stranaka		Datum ulaganja žalbe	Naziv i sedište, odnosno ime prezime i prebivalište podnosioca žalbe i njegovo svojstvo u postupku
							Izvršni poverilac	Izvršni dužnik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Postupak po žalbi								Odluka otpravljena	Primedbe
Rešeno na drugi način	Žalba odbačena	Održano ročište	Prvostepena odluka						
			Potvr đena	Preina čena	Ukinuta				
					Bitna povreda postupka	Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje	Pogrešna primena materijalnog prava		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

"KŽ", " KŽ1", "KŽ2" i" KŽ3"

Obrazac br. 55

R. br.	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog (ako ih je više upisuju se svi)	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podno silac žalbe	Žalba odbačena	Datum pretresa	Odluka potvrđena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena							Odluka ukinuta			Odluka otpravljena i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Prime dbe
Zbog povrede KZ	Kazna povišena - pooštrena	Kazna snižena - smanjena	Po vrsti krivične sankcije	U oslobađajuću presudu	U osuđujuću presudu	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u kojima se po žalbi odlučuje presudama i krivični predmeti u kojima se odlučuje po žalbi na drugostepene presude

"Kž1", "Kž1-Po1", "Kž1-Po2", "Kž1-Po3", "Kž3", "Kž3-Po1", "Kž3-Po2" i "Kž3-Po3"

Obrazac broj 55a

Redni broj	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog (ako ih je više upisuju se svi)	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum sednice veća ili zakazanog pretresa	Odluka potvrđena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena							Odluka ukinuta			Odluka otpravljen i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primedbe
Zbog povrede KZ	Kazna povišena - pooštrena	Kazna snižena - smanjena	Po vrsti krivične sankcije	U oslobađajuću presudu	U osuđujuću presudu	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u kojima se po žalbi odlučuje o rešenjima prvostepenih sudova

"Kž2", "Kž2-Po1", "Kž2-Po2", "Kž2-Po3"

Obrazac broj 55b

br.	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođena okrivljenog (ako ih je više upisuju se svi)	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum većanja	Odluka potvrđena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena		Odluka ukinuta				Odluka otpravljena i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primedbe
Zbog poprede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom molbi osuđenih lica za puštanje na uslovni otpust

"KŽ-Uo", "KŽ - Po1 -Uo", "KŽ - Po2-Uo" i "KŽ - Po3-Uo"

**Obrazac
broj 55v**

Redni br.	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja osuđenog	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum većanja	Odluka potvrđena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena		Odluka ukinuta				Odluka otpravljena i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primedbe
Zbog povrede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE O SPORAZUMU O PRIZNANJU KRIVICE
Krivični predmeti u kojima se odlučuje po žalbi protiv prvostepenih presuda u zaključenim
sporazumima o priznanju krivičnog dela

"Kž1-Spk", "Kž1-Po1-Spk", "Kž1-Po2-Spk", Kž1-Po3-Spk"

Obrazac broj 55g

Red. br.	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog (ako ih je više upisuju se svi)	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum sednice	Odluka potvrđena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena		Odluka ukinuta				Odluka otpravljen i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primedbe
Zbog povrede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u kojima se odlučuje po žalbi na rešenja u zaključenim sporazumima o priznanju krivičnog dela

"Kž2-Spk", "Kž2 - Po1-Spk", "Kž2 - Po2-Spk", "Kž2 - Po3-Spk"

**Obrazac
broj 55d**

Redni broj	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog (ako ih je više upisuju se svi)	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum većanja	Odluka potvrđena
1	2		4	5	6	7 8		9	10

Odluka preinačena		Odluka ukinuta				Odluka otpremljena i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primedbe
Zbog povrede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

UPISNIK JA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom izručenja okrivljenih i transfera osuđenih lica

"Kž-Kre", "Kž-Po1-Kre", "Kž-Po2-Kre" i "Kž-Po3-Kre"

**Obrazac
broj 55đ**

Redni broj	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja osuđenog	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum sednice	Datum većanja	Odluka potvrđena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Odluka preinačena		Odluka ukinuta				Odluka otpremljena i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primedbe
Zbog povrede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava			
12	13	14	15	16	17	18	19	20

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela

"Kž-Poi", "Kž-Po1-Poi", "Kž-Po2-Poi", "Kž-Po3-Poi"

**Obrazac
broj 55e**

Redni broj	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog, osuđenog, svedoka saradnika, pravnog sledbenika ili trećeg lica	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum većanja	Odluka potvrđena
1	2		4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena		Odluka ukinuta				Odluka otpravljen i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primerbe
Zbog povrede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom zahteva za trajnom oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela

"KŽ-Toi", "KŽ-Po1-Toi", "KŽ-Po2-Toi", "KŽ-Po3-Toi"

Obrazac broj
55Ž

Redni broj	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog, osuđenog, svedoka saradnika, pravnog sledbenika ili trećeg lica	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum sednice	Datum većanja	Odluka potvrđena
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11

Odluka preinačena		Odluka ukinuta				Odluka otpremljena i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primedbe
Zbog povrede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava			
12	13	14	15	16	17	18	19	20

UPISNIK IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA PO ŽALBI

"KŽ-Po1-Ik", "KŽ-Po2-Ik"

Obrazac broj 55z

Red. broj	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Osuđeni	Presuda, naziv kriv. dela i kazna	Podnosilac žalbe
I	2	3	4	5	6	7

Žalba podneta	Žalba odbačena	Odluka			Odluka otpravljena i trajanje postupka	Primedbe
		Potvrđena	Preinačena	Ukinuta		
8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE PREMA MALOLETNIKU

"Kžm1" i "Kžm3"

Obrazac broj 56

Redni broj	Dan prijema		Oznaka spisa prvost. suda	Prezime, ime i datum rođenja maloletnog učinioca krivičnog dela	Krivično delo (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa					
1	2		3	4	5	6	7

Datum	Odluka	Odluka preinačena
-------	--------	-------------------

sednice veća ili zakazanog pretresa	potvrđena	U pogledu visine kazne	U pogledu vrste vaspitnih mera	Preinačena vaspitna mera u kaznu i obrazl.	Zbog povrede krivičnog zakona	Iz drugih razloga
8	9	10	11	12	13	14

Odluka ukinuta					
Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede krivičnog postupka	Zbog novih dokaza	Trajanje postupka	Odluka otpremljena	Primedbe
15	16	17	18	19	20

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE PREMA MALOLETNIKU
Krivični predmeti prema maloletnicima u kojima se po žalbi odlučuje o rešenjima prvostepenih sudova

"Kžm2"

Obrazac broj 56a

Redni broj	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i datum rođenja maloletnog učinioca krivičnog dela (ako ih je više upisuju se svi)	Naziv krivičnog dela(član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum većanja	Odluka potvrđena
1	2		4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena		Odluka ukinuta				Odluka otpravljena i trajanje postupka	Odluka trećest. suda	Primedbe
Zbog povrede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava			
11	12	13	14	15	16	17	18	19

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE KRIVIČNE PREDMETE

**Krivični predmeti u kojima se odlučuje o žalbi na odluke prvostepenih sudova povodom molbi
maloletnog učinioca krivičnog dela za
puštanje na uslovni otpust**

"Kžm-Uo"

Obrazac broj 56b

Redni broj	Dan prijema inicijalnog akta	Dan prijema predmeta	Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa toga suda	Prezime, ime i godina rođenja maloletnog učinioca krivičnog dela	Naziv krivičnog dela (član i stav KZ)	Podnosilac žalbe	Žalba odbačena	Datum većanja	Odluka potvrđena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Odluka preinačena	Odluka ukinuta	Odluka	Odluka trećest.	Primedbe
-------------------	----------------	--------	-----------------	----------

Zbog povrede KZ	Iz drugih razloga	Zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog bitne povrede odredaba ZKP	Zbog novih dokaza i činjenica	Zbog pogrešne primene materijalnog prava	otpravljena i trajanje postupka	suda	
11	12	13	14	15	16	17	18	19

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE GRAĐANSKE PREDMETE

Parnični predmeti u kojima se odlučuje o žalbama izjavljenim protiv odluka prvostepenih sudova u građanskim sporovima

"GŽ" , "GŽ1" , "GŽ2" , "GŽ3" , "GŽ4" , "GŽ-uz" , "GŽ1-uz" , "GŽ pp"

Obrazac broj 57

Red. broj	Dan prijema		Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa	Osnov spora	STRANKE	
	Datum inicijalnog akta	Datum prijema			Tužilac	Tuženi
1	2	3	4	5	6	7

Postupak po žalbi						
Žalba	Ročište	Većanje	Odluka	Odluka	Odluka ukinuta zbog:	

odbačena			potvrđena preinačena		Bitne povrede postupka	Pogrešno ili nepotpuno utvr. činj. stanja	Novih činjenica i dokaza	Pogrešne primene materijalnog prava zbog koje je činjenično stanje pogrešno utvrđeno
8	9	10	11	12	13	14	15	16

Odluka otpravljenja i trajanje postupka	Odluka trećestepenog suda	Primedbe
17	18	19

Predmeti u kojima se odlučuje o žalbama izjavljenim protiv odluka Viših sudova u postupcima za rehabilitaciju

"Reh Ž"

Obrazac broj 57a

Redni broj	Datum prijema	Datum podnošenja inicijalnog akta	Veće	Sudija	Oznaka suda i spisa	Podnosilac zahteva	Lice čija se rehabilitacija traži
I	2	3	4	5	6	7	8

Kriv. delo	Odluka			Eksp	a/a	Primedbe
	Uvaženo	Odbijeno	Odbačeno			

	Preinačeno	Ukinuto					
9	10	11	12	13	14	15	16

UPISNIK PO ŽALBI PROTIV REŠENJA SUDA KOJIM SE ODBIJA PRIGOVOR STRANKE IZJAVLJEN PROTIV REŠENJA JAVNOG BELEŽNIKA

"Gž-jb"

Obrazac broj 57b

Redni broj	Dan prijema		Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa	Vrsta ožalbene odluke	Stranke	
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa			Podnosilac-predlagač	Javni beležnik (ime i prezime)
1	2	3	4	5	6	7

Datum podnošenja žalbe i ko je izjavio	Postupak po žalbi			Odluka otpravljena i trajanje postupka	Primedbe
	Odluka o žalbi				
	Žalba odbačena	Žalba odbijena	Žalba usvojena		
8	9	10	11	12	13

UPISNIK PREDMETA PO ŽALBI NA ODLUKU O PRIGOVORU I PO ŽALBI NA NEODLUČIVANJE U ROKU

"Rž k", "Rž g", "Rž r", "Rž p", "Rž st", "Rži", "Ržpp", "Ržfi", "Ržvr". "Ržp-01,02,03'", "Rž on", "Ržkp",

"Ržgp", "Ržup", "Rž1k", "Rž1kp", "Rž1g", "Rž1r", "Rž1gp", "Rž1u", "Rž1up" Obrazac broj 57v

Red. broj	Dan prijema		Prvostepeni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa	Vrsta ožalbene odluke	Stranka	Datum podnošenja žalbe i ko je izjavio
	Inicijalnog akta	Ponovnog upisa				
I	2	3	4	5	6	7

Postupak po žalbi					Odluka otpravljena i trajanje postupka	Primedbe
Odluka o žalbi						
Odbačena	Odbijena	Usvojena žalba- preinačeno prvostepeno rešenje	Usvojena žalba- odlučeno o prigovoru	Usvojena žalba- dostavljena je nadležnom javnom tužiocu		
8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA UPRAVNE SPOROVE

"U", "Uip"

Obrazac br. 58

Redni broj	Datum prijema tužbe	Veće	Sudija izvestilac	Tužilac	Tuženi	Zainteresovano lice	Broj i datum akta koji se pobija	Predmet spora
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Odlaganje izvršenja odluka suda				Dostava tužbe na odgovor	Datum dostavljanja spisa	Datum održavanja rasprave
Datum donošenja	Zahtev uvažen	Zahtev odbijen	Datum otpravljanja odluke			
10	11	12	13	14	15	16

Odluka suda					
Datum donošenja odluke	Tužba uvažena	Tužba odbijena	Tužba odbačena	Postupak obustavljen	Datum otpravljanja odluke
17	18	19	20	21	22

Prigovor					
Podnosilac i datum podnošenja	Odluka veća				
	Prigovor usvojen	Prigovor odbijen	Prigovor odbačen	Postupak obustavljen	Datum otpravljanja odluke
	23	24	25	26	27
	24	25	26	27	28

Zahtev za preispitivanje sudske odluke							Primedba
Podnosilac i datum podnošenja	Odluka Vrhovnog kasacionog suda						
	Zahtev odbačen	Zahtev odbijen	Odluka ukinuta	Odluka preinačena	Postupak obustavljen	Odluka otpravljena	
29	30	31	32	33	34	35	36

UPISNIK ZA TUŽBE I PRIVREMENE MERE KOJE SU PODNETE PO ZAKONU O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

"U-uz"

Obrazac broj 58a

Redni broj	Datum prijema tužbe	Veće	Sudija izvestilac	Tužilac	Tuženi	Zainteresovano lice	Broj i datum akta koji se pobija	Predmet spora
1	2		4	5	6	7	8	9

Privremena mera pre podnošenja tužbe					
Datum donošenja	Predlog uvažen	Predlog odbijen	Datum otpravljanja odluke	Predlog odbačen	Postupak po predlogu obustavljen
10	11	12	13	14	15

Odluka suda

Datum donošenja odluke	Tužba uvažena	Tužba odbijena	Tužba odbačena	Postupak obustavljen		Datum otpravljanja odluke
16	17	18	19	20	21	

Zahtev za preispitivanje sudske odluke							Primedba
Podnosilac i datum podnošenja	Odluka Vrhovnog kasacionog suda						
	Zahtev odbačen	Zahtev odbijen	Odluka ukinuta	Odluka preinačena	Postupak obustavljen	Odluka otpravljena	
22	23	24	25	26	27	28	29

UPISNIK ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA PRE PODNOŠENJA TUŽBE

"Uo"

Obrazac br. 59

Redni broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac zahteva	Akt čije se odlaganje traži
1	2	3	4	5	6

Odluka suda					Primedba
Datum donošenja	Zahtev uvažen	Zahtev odbijen	Zahtev odbačen	Datum otpravljanja odluke	
7	8	9	10	11	
					12

UPISNIK ZA PRIGOVORE NA ODLUKU SUDIJE POJEDINCA

"Uv"

Obrazac br. 60

Redni broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac prigovora	Oznaka, broj i datum odluke koja se pobija
1	2	3	4	5	6

Odluka po prigovoru						Kretanje spisa	Primedba
Datum donošenja	Prigovor usvojen	Prigovor odbijen	Prigovor odbačen	Postupak obustavljen	Datum otpravljanja odluke		
7	8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA

"Up"

Obrazac br. 61

Redni broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Tužilac	Oznaka, broj i datum predmeta u	Predmet spora
------------	---------------	------	-------------------	---------	---------------------------------	---------------

					kome se traži ponavljanje	
1	2	3	4	5	6	7

Odluka suda							
Datum donošenja	Tužba odbačena	Ponavljanje dozvoljeno			Ponavljanje nije dozvoljeno	Postupak obustavljen	Datum otpravljanja odluke
		Odluka ostaje na snazi	Odluka ukinuta	Odluka preinačena			
8	9	10	11	12	13	14	15

Zahtev za preispitivanje sudske odluke								
Datum podnošenja	Podnosilac	Odluka Vrhovnog kasacionog suda						Primedba
		Zahtev odbačen	Zahtev odbijen	Odluka ukinuta	Odluka preinačena	Postupak obustavljen	Datum otpravljanja	
16	17	18	19	20	21	22	23	24

UPISNIK ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE PRESUDE UPRAVNOG SUDA

"Ui"

Obrazac br. 62

Redni broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac zahteva	Oznaka broj i datum presude čije se izvršenje traži	Nadležni organ koji nije izvršio presudu
1	2	3	4	5	6	7

Odluka suda						Primedba
Datum donošenja	Zahtev uvažen	Zahtev odbijen	Zahtev odbačen	Postupak obustavljen	Datum otpravljanja	
8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA RAZNE UPRAVNE PREDMETE

'Ur"

Obrazac br. 63

Redni broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac podneska	Kratak opis predmeta	Odluka - akt suda	Datum otprav ljanja	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UPISNIK ZA IZBORNE PREDMETE

"Už"

Obrazac broj 63a

Redni broj	Datum prijema žalbe	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac žalbe	Organ protiv čijeg akta je podneta žalba	Broj i datum akta koji se pobija	Predmet spora
1	2	3	4	5	6	7	8

Odluka suda					
Datum donošenja odluke	Žalba uvažena	Žalba odbijena	Žalba odbačena	Postupak obustavljen	Datum otpravljanja odluke
9	10	11	12	13	14

"Uzp"

Obrazac br. 64

Redni broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac zahteva	Broj i datum odluke Upravnog suda
1	2	3	4	5	6

Odluka Vrhovnog kasacionog suda						Spis vraćen	Primedba
Datum donošenja	Zahtev uvažen		Zahtev odbijen	Zahtev odbačen	Postupak obustavljen		
	Odluka ukinuta	Odluka preinačena					
7	8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZAHTEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRESUDA PREKRŠAJNOG SUDA

"Przp" Obrazac br. 65 - BRISAN - sa 39/2016

UPISNIK ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U PREKRŠAJNIM PREDMETIMA

"Przz"

Obrazac br. 66

Red. broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac zahteva	Oznaka, broj i datum presude koja se pobija	Prekršaj (član i stav zakona)	Kažnjeni	Nalog za odlaganje izvršenja presude
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Odluka Vrhovnog kasacionog suda							Spis vraćen	Primedba
Datum donošenja	Odluka ukinuta	Odluka preinačena	Utvrđena povreda zakona	Zahtev odbijen	Zahtev odbačen	Postupak obustavljen		
10	11	12	13	14	15	16	17	18

UPISNIK ZA SUKOB NADLEŽNOSTI

"Us"

Obrazac br. 67

Red. broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac zahteva	Odluka suda o nenadležnosti	Odluka o sukobu nadležnosti i datum donošenja	Datum otpravljanja	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UPISNIK ZA RAZNE UPRAVNE PREDMETE

"Ur"

Obrazac br. 68

Redni broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac podneska	Kratak opis predmeta	Odluka - akt suda	Datum otpravljanja	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9

UPISNIK ZAHTEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE

"Uvp"

Obrazac br. 69

Red broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac zahteva	Sud protiv čije je odluke podnet zahtev	Poslovni broj i datum odluke protiv koje je podnet zahtev	Predmet spora
1	2	3	4	5	6	7	8

Odluka Vrhovnog kasacionog suda						Spis vraćen	Primedba
Datum donošenja	Odluka ukinuta	Odluka preinačena	Zahtev odbijen	Zahtev odbačen	Postupak obustavljen		
9	10	11	12	13	14	15	16

UPISNIK ZAHTEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE REŠENJA O PREKRŠAJU

"Upr" Obrazac br. 70 - BRISAN - sa 39/2016

UPISNIK ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

"Uzz"

Obrazac br. 71

Red. broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac zahteva	Oznaka, broj i datum odluke koja se pobija
1	2	3	4	5	6

Odluka Vrhovnog kasacionog suda							Spis vraćen	Primedba
Datum donošenja	Odluka ukinuta	Odluka preinačena	Utvrđena povreda zakona	Zahtev odbijen	Zahtev odbačen	Postupak obustavljen		
7	8	9	10	11	12	13	14	15

UPISNIK ZA ŽALBE

"Už"

Obrazac br. 72

Red. broj	Datum prijema	Veće	Sudija izvestilac	Podnosilac žalbe	Oznaka, broj i datum pobijane odluke	Predmet spora
1	2	3	4	5	6	7

Odluka Vrhovnog kasacionog suda						Spis vraćen	Pri medba
Datum donošenja	Odluka ukinuta	Odluka preinačena	Žalba odbijena	Žalba odbačena	Postupak obustavljen		

7	8	9	10	12	13	14	15
---	---	---	----	----	----	----	----

UPISNIK ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U KRIVIČNIM PREDMETIMA

"KZZ"

Obrazac br. 73

Red. br.	Datum prijema		Datum podnošenja inicijalnog akta	Veće	Sudija	Podnositelj zahteva/br.	Oznaka suda i spisa	Okrivljeni	Kriv. delo	Odluka				Ekpp	a/a
										Uvaženo		Odbijeno	Odbačeno		
	Inicijalnog akta	U VKS								Preinačeno	Ukinuto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	18	17

UPISNIK ZA RAZNE KRIVIČNE PREDMETE

"Kp", "Kž-r", "Kž-r-Po1", "Kž-r-Po2", "Kž-r-Po3"

Obrazac br. 74

Red. br.	Datum prijema	Datum podnošenja inicijalnog akta	Veće	Sudija	Oznaka suda i spisa	Materija	Okrivljeni	Kriv. delo	Odluka				Eksp	a/a	Primedbe
									Uvaženo		Odbijeno	Odbačeno			
									Preinačeno	Ukinuto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

UPISNIK ZA RAZNE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u kojima se odlučuje o predlogu za produženje pritvora prema maloletnom učiniocu krivičnog dela i razne druge drugostepene predmete koji se ne uvode u druge upisnike

"Kžm-r"

Obrazac broj 74a

Redni broj	Datum prijema	Datum podnošenja inicijalnog akta	Veće	Sudija	Oznaka suda i spisa	Materija	Prezime, ime i datum rođenja maloletnog učinioca krivičnog dela
1	2	3	4	5	6	7	8

Krivično delo	Odluka				Eksp.	Primedbe
	Uvaženo		Odbijeno	Odbačeno		
	Preinačeno	Ukinuto				
9	10	11	12	13	14	15

UPISNIK ZA ODREĐIVANJE NADLEŽNOSTI I SUKOB NADLEŽNOSTI U KRIVIČNIM STVARIMA

"Kd, Ks", "Kžr-As"

Obrazac br. 75

Red. br.	Datum prijema	Datum podnošenja inicijalnog akta	Veće	Sudija	Oznaka suda i spisa	Materija	Okrivljeni	Krivično delo	Datum odluke/ Sud kome je predmet dodeljen	Eksp.	a/a	Primedbe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

UPISNIK ZA RAZNE KRIVIČNE PREDMETE

Krivični predmeti u postupcima prema maloletnicima u kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti

"Kžmr-As"

Obrazac broj 75a

Redni broj	Datum prijema	Datum podnošenja inicijalnog akta	Bene	Sudija	Oznaka suda i spisa	Materija	Prezime, ime i datum rođenja maloletnog učinioca krivičnog dela
1	2	3	4	5	6	7	8

Krivično delo	Datum odluke/ Sud kome je predmet dodeljen	Eksp.	Primedbe
9	10	11	12

UPISNIK ZA KRIVIČNU REHABILITACIJU

"Krh"

Obrazac br. 76

Red. br.	Datum Prijema	Datum podnošenja inicijalnog akta	Veće	Sudija	Oznaka suda i spisa	Podnosilac zahteva	Lice čija se rehabilitacija traži	Kriv. delo	Odluka				Eksp	a/a	Primedbe
									Uvaženo		Odbijeno	Odbačeno			
									Preinačeno	Ukinuto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

UPISNIK ZA RAZNE PODNESKE U KRIVIČNOJ MATERIJU

"Krs"

Obrazac br. 77

Red. br.	Datum prijema	Podnosilac	Sadržaj podneska	Kome je podnesak upućen	Dan otpremanja i kome	a/a	Primedbe
1	2	3	4	5	6	7	8

UPISNIK REVIZIJE

"Rev", "Rev1", "Rev2", "Prev", "Drev", "Dprev", "Rev-uz", "Rev2-uz"

Obrazac br. 78

Red. broj	Dan prijema	Dan podnoš.	Veće, sudija	Sud koji je predmet dostavio	Stranke	
-----------	-------------	-------------	--------------	------------------------------	---------	--

		inicijalnog akta		i oznaka predmeta	Tužilac	Tuženi	Predmet spora
1	2	3	4	5	6	7	8

Odluka po reviziji, direktnoj reviziji										Pred met vraćen	Datum otpremanja	a/a	Primedbe
Revi- zija odba- čena	Odbi- jena	Potvr- đena	Preina- čena	Ukinuta		Rešeno na drugi način	Direktna revizija						
				Vraćeno na ponovno suđenje	Odbačena tužba		Odbijeno rešavanje	Potvrđena -preinač ena	Ukinu ta				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

UPISNIK O KOJIMA SE ODLUČUJE O DOPUŠTENOSTI REVIZIJE U GRAĐANSKOJ MATERIJU PO ČLANU 395. ZPP I 404. ZPP

"R3" i "R4"

Obrazac broj 78a

Redni broj	Datum prijema	Datum podnošenja inicijalnog akta	Veće	Sudija	Oznaka suda i spisa	Tužilac	Tužen i
I	2	3	4	5	6	7	8

Predmet spora	Većanje i datum odluke	Revizija dopuštena	Revizija nedopuštena	Eksp.	Primedbe
9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

"GZZ", "GZZ1", "PZZ", "PZZ1"

Obrazac br. 79

r. br.	Dan prijema zahteva	Datum prijema inicijalnog akta	Veće, sudija	Podnosilac zahteva	Sud i odluka protiv koje je podignut zahtev	T u ž i l a c
1	2	3	4	5	6	7

T u ž e n i	Odluka o zahtevu			Datum otpremanja	a/a	Primedba
	Usvojen, dan i način rešenja	Odbijen	Rešen na drugi način			
8	9	10	11	12	13	

UPISNIK O ZAHTEVU ZA PREISPITIVANJE PRAVNOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE

"Gzp 1", "Gzp2", "Pzp1" i "Pzp2"

Obrazac broj 79a

Redni broj	Datum prijema zahteva	Datum prijema inicijalnog akta	Veće, sudija	Podnosilac zahteva Republičko javno tužilaštvo, Broj akta RJT	Sud i odluka protiv koje je podignut zahtev	Tužilac	Tuženi
1	2	3	4	5	6	7	8

Odluka o zahtevu			Datum otpremanja	a/a	Primedba	
Usvojen, dan i način rešenja	Odbijen	Rešen na drugi način				
9	10	11	12	13		

UPISNIK O ŽALBAMA NA REŠENJA APELACIONIH SUDOVA

"Gž-ap2", "Gž-ap 1"

Obrazac broj 79b

Red. broj	Datum prijema zahteva		Apelacioni sud koji je predmet dostavio i oznaka spisa	Vrsta i broj ožalbene odluke	Stranke	
	Inicijalnog akta				Tužilac	Tuženi
1	2	3	4	5	6	7

Postupak po žalbi				Odluka otpravljena i trajanje postupka	Revizija broj	Primedbe
Žalba odbačena	Potvrđeno	Preinačeno	Ukinuto			
8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK O ŽALBAMA NA REŠENJA PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA

"GŽ-ap2"

Obrazac broj 79v

Red. broj	Datum prijema zahteva		Oznaka spisa Privrednog apelacionog suda koji je predmet dostavio	Vrsta i broj ožalbene odluke	Stranke	
	Inicijalnog				Tužilac	Tuženi

	akta					
I	2	3	4	5	6	7

Postupak po žalbi				Odluka otpravljena i trajanje postupka	Revizija broj	Primedbe
Žalba odbačena	Potvrđeno	Preinačeno	Ukinuto			
8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA SPORNO PRAVNO PITANJE

"Spp", "Spp1"

Obrazac br. 80

Redni broj	Sudija	Dan prijava	Datum podnošenja inicijalnog akta	Sud koji je dostavio predmet	Broj predmeta	Vrsta spora	Odluka suda			Datum objavljivanja Spp	Datum otpre manja	a/a	Primedbe
							Rešeno na drugi način	Odbijeno rešavanje	Rešeno Spp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13

UPISNIK ZA RAZNE PODNESKE U GRAĐANSKOJ MATERIJII

"Rs"

Obrazac br. 81

Red. br.	Datum prijema	Podnosilac	Sadržaj podneska	Kome je podnesak u pućen	Eksp.	a/a	Primedbe
1	2	3	4	5	6	7	8

UPISNIK ZA ODREĐIVANJE NADLEŽNOG SUDA I SUKOB NADLEŽNOSTI

Parnični predmeti u kojima se odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova u građansko pravnoj materiji

"R"i "R1"

Obrazac broj 82

Red. br.	Datum prijema	Datum podnošenja inicijalnog akta	Veće	Sudnja	Oznaka suda i spisa	Tužilac	Tuženi	Predmet spora	Datum odluke	Sud kome je predmet dodeljen	Eksp.	a/a	Primedbe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

UPISNIK ZA PRVOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE

Upisnik za prvostepene prekršajne predmete

"PR"

Obrazac broj 83

Redni broj (PR, PR1 i PR2)	Podaci o zahtevu i okrivljenom						Šifra sudije	Odbačaj zahteva (datum i razlog)
	Datum prijema	Datum prekršaja	Podnosilac zahteva (ime i prezime ili naziv i adresa)	Broj zahteva	Okrivljeni (ime i prezime ili naziv i adresa, JMBG, ili PIB)	Pravna kvalifikacija iz zahteva		
1	2		4	5	6	7	8	9

[illegible]

				Kazna zatvora	Novčana kazna	Rad u javnom interesu	Kazneni poeni (broj)										
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Redovni pravni lekovi								Vanredni pravni lekovi				
Žalba (datum i ko je izjavio)	Rešenje o odbačaju žalbe (datum)	Drugostepena odluka						Vrsta	Ishod			
		Datum	Ishod	Datum pravnosnažnosti	Molba za plaćanje kazne u ratama	Rešenje po molbi	Datum izvršenja			IPR broj	Arhiviranje (Datum)	Napomena
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

UPISNIK ZA PRVOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE - MALOLETNICI

"PRM"

Obrazac broj 84

UPISNIK ZA PRVOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE – MALOLETNICI

„ПРМ“

Образац бр. 84

Реални број (PRM)	Подаци о захтеву и окривљеном					Шифра суиђе	Подаци о првостепеном поступку																		
	Датум пријема	Подносилац захтева (име и презиме или назив и адреса)	Број захтева	Окривљен и (име и презиме, адреса, ЈМБГ)	Правна квалификација из захтева		Прекид поступка		Министарство органа старатељства (датум упућивања захтева, датум достављања министарства)	Датум доношења одлуке	Обустава поступка (датум и основ)	Осуђујућа пресуда							Ослабљајући (законски основ)	Решено на други начин (опис)	Правна квалификација прекршаја по првостепеној одлуци (члан и пропис)	Класификација омака прекршаја	Трошкови		
							Прекинуто (датум)	Настављено (датум)				Казна (ареста и висина)	Васпитна мера (ареста, трајање)			Заштитна мера (ареста и трајање)	Врста	Мера појачаног надзора					Паулати	Браниони	Остали
													Укор	Посебне обавезе (незав и отпис)	Врста										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Редовни правни лекови						Датум правноснажности	Моља за плаћање казне у ратама	Решено по молби	Датум извршености	Важредни правни лекови		Ипр број	Архивирање (датум)	Напомена
Жалба (датум и по је изјавио)	Решено о одбацију жалбе (датум)	Достављена жалба на одлуку (датум)	Другостепена одлука		Предмет враћен (датум)					Врста	Исход			
			датум	Исход										
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

UPISNIK ZA PREKRŠAJNE PREDMETE PRAVNE POMOĆI

"PR POM"

Obrazac broj 85

Redni broj (PR POM)	Naziv prekršajnog suda ili drugog organa koji je uputio zamolnicu	Broj predmeta	Datum prijema i kratak sadržaj zamolnice	Ime i prezime ili naziv i adresa lica koje treba saslušati, JMBG ili PIB i naziv pismena koje treba uručiti	Redni broj i svojstvo lica koje treba saslušati	Šifra sudije	Predmet dat u rad sudiji (datum)	Ishod postupanja po zamolnici za pružanje pravne pomoći			Primedba
								Postupljeno	Nije postupljeno (razlog)	Vraćeno dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

UPISNIK ZA PREKRŠAJNE PREDMETE IZVRŠENJA

"Ipr", Ipr1", "Ipr2", "Ipr3"

Obrazac broj 86

УПИСНИК ЗА ПРЕКРШАЈНЕ ПРЕДМЕТЕ ИЗВРШЕЊА

„Ипр“, „Ипр1“, „Ипр2“, „Ипр3“

Образац бр. 86

Решени број (ИПР, ИПР1, ИПР2, ИПР3)	Број Пр или УП (однос прекршајног суда или органа управе чија се одлука извршава)	Име и презиме или назив и адреса кажњеног лица	Датум пријема министарског акта	Датум извршености	Одлука о прекршају (осуђујућа пресуда, решење о прекршају органа управе)										Одлука о имовинско-правном захтеву
					Врста и висина казне				Општина	Заплатна мера (прести, прејане)	Одговорнаше имовинске користи (прејане)	Трошкови			
					Казна затвора	Новчана казна	Рад у јавном интересу (градње и место)	Кажњени поени (број)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Радове предузете у поступку извршења																									
Решење о извршењу					Потпис (напог за изражавање казне затвора)	Мољба кажњеног за одлагање извршења казне затвора				Наредба за спровођење ради угуђивања на извршавање казне затвора	Принудна наплата		Предмет достављен другом прекршајном суду на извршење (датум и начин)	Датум израђивања (бритака садржана и исхода)	Извештај да ли је линк извршава казну затвора или рад у јавном интересу (да-не)	Заплатна мера извршења (да-не)	Наплата извршења		Обустава поступка		Датум застаривања	Привислаба			
Датум доношења решења	Начин извршења	Приговор на решење о извршењу	Одлука по приговору	Датум правосилности		Датум пријема	Одбачена	Одбојена	Одложено извршење								Достављено на извршење (датум)	Вредно (исход и датум)							
									Датум	Време за које је одложено	Општа одложеног извршења казне затвора	Обустава одложеног извршења казне затвора													
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREDMETE IZVRŠENJA U KOJIMA POSTUPA VEĆE PREKRŠAJNOG SUDA

"IprV"

Obrazac broj 86a

Redni broj (IprV)	Datum prijema	Podaci o prvostepenom postupku izvršenja					Lice koje je uložilo prigovor	Podaci o drugostepenom postupku izvršenja								Napomena
		Odluka koja se izvršava	Šifra sudije i broj predmeta (Ipr, Ipr2, Ipr3)	Datum donošenja rešenja o izvršenju	Novčana kazna i drugi novčani iznosi (predmet izvršenja)	Način izvršenja određen rešenjem o izvršenju		Šifra sudije izvršioca	Datum odlučivanja	Vrste odluka					Datum vraćanja spisa	
										Prigovor odbačen	Prigovor odbijen	Stavljeno van snage	Preinačeno	Rešeno na drugi način		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

**UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE - ŽALBE NA REŠENJA ORGANA UPRAVE
(REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI)**

"PRŽU"

Obrazac br. 87

Redni broj	Datum prijema	Podaci o prvostepenom postupku			Podnosilac žalbe	Podaci o okrivljenom		Pravna kvalifikacija prekršaja iz prvostepenog rešenja
		Naziv organa uprave	Broj predmeta	Datum donošenja rešenja		Ime i prezime odnosno naziv i mesto	JMBG ili PIB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Drugostepeni postupak																	Datum vraća nja spisa	Van redni prav ni lek	Napomena
Šifra sudije	Datum odluči vanja	Vrste odluka																	
		Žalba odba čena	Žalba odbijena	Preinačeno prvostepeno rešenje									Ukinuto			Re šeno na dru gi način			
				Sma njena kazna	Pove ćana kazna	Ubla žena ispod naj ma nje mere	Ume sto kazne izrečena opo mena	Preina čeno na oslobađaju ću presudu			Preina čeno u pogledu kvalifi kacije	Preinačeno na obus tavu	Bitna pov reda postupka	Pov reda mate rijal nog prava	Pogreš no ili nepotpuno utvrđeno činje nično stanje				
10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

UPISNIK ZA DRUGE POSLOVE

"PRZ"

Obrazac br. 88

Redni broj	Datum prijema	Naziv podnosioca	Vrsta podneska	Podnesak dostavljen	
				Datum	Ime i prezime odnosno naziv pravnog lica
1	2	3	4	5	6

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE Žalbe

"PRŽ"

Obrazac broj 89

Redni broj (PRŽ)	Datum prijema	Podaci o prvostepenom postupku	Okrivljeni	Podaci o žalioцу
------------------	---------------	--------------------------------	------------	------------------

		Naziv prekršajnog suda	Šifra sudije i broj predmeta PR	Datum donošenja prvostepene odluke	Pravna kvalifikacija prekršaja iz prvostepene odluke	Izvršenje pre pravosnažnosti		Žalilac (ime i prezime, ili naziv i adresa, JMBG ili PIB)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Podaci o drugostepenom postupku																				
Šifra sudije	Datum odlučivanja	Žalba odbačena	Žalba odbijena	Ukupno				Preinačena prvostepena odluka										Rešeno na drugi način	Datum vraćanja spisa	Trajanje drugostepenog postupka
				Bitna povreda	Povreda materijalno-prava	Činjenično stanje	Pogrešna ocena dokaza	Na oslobađajuću presudu	U odnosu na pravu kvalifikaciju	Na obustavu	Na osuđujuću presudu	U odnosu na kaznu	U odnosu na kaznene poene	Umesto kazne izrečena opomena	U odnosu na zaštitnu meru					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vanredni pravni lekovi		Napomena
Zahtev za zaštitu zakonitosti		
Odbijen	Usvojen	
42	43	44

UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE
Žalbe u postupku prema maloletnicima

"PRŽM"

Obrazac broj 90

Redni broj (PRŽM)	Datum prijema	Podaci o prvostepenom postupku				Okrivljeni	Podaci o žaliocu
		Naziv prekršajnog suda	Šifra sudije i broj predmeta IP	Datum donošenja prvostepene odluke	Pravna kvalifikacija prekršaja iz prvostepene odluke		Žalilac (ime i prezime adresa, JMBG)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Drugostepeni postupak																																		
Šifra sudije	Datum odlučivanja	Žalba odbačena	Žalba odbijena	Ukinuto				Preinačena prvostepena odluka																								Rešeno na drugi način	Datum vraćanja spisa	Trajanje drugostepenog postupka
				Bitna povreda	Povreda materijalnog prava	Činjenično stanje	Pogrešna ocena dokaza	Na oslobođajuću presudu			U odnosu na pravnu kvalifikaciju	Na obustavu	Na osudujuću presudu	U odnosu na vaspitne mere					U odnosu na kaznu				U odnosu na zaštitne mere											
														Trajanje	Po vrsti	Po visini		Kazna ispod najmanje mere	Izrečena nova	Izmenjena	Vreme trajanja													
Produženo	Skraćeno	Blaža	Strožija	Smanjena	Povećana	Smanjeno	Povećano																											
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
								Radnja nije prekršaj	Nema odgovornosti	Nije dokazano				Preinačeno na novčanu kaznu	Preinačena na kaznu zatvora	Izrečena nova vaspitna mera (vrsta)	Izrečena vaspitna mera sa zaštitnom merom	Izrečena vaspitna mera bez zaštitne mere	Produženo	Skraćeno	Blaža	Strožija	Smanjena	Povećana		Izrečena nova	Izmenjena	Smanjeno	Povećano					

Vanredni pravni lekovi		Napomena
Zahtev za zaštitu zakonitosti		
Odbijen	Usvojen	
42	43	44

PRIVREMENI UPISNIK ZA DRUGOSTEPENE PREKRŠAJNE PREDMETE

"PRŽI"

Obrazac broj 91

Redni broj (PRŽI)	Datum prijema	Podaci o prvostepenom postupku					Kažnjeni - žalilac	Podaci o prvostepenom postupku				Napomena
		Datum prekršajnog suda	Šifra sudije i broj predmeta PR (Ipr)	Datum donošenja rešenja o zameni	Iznos novčane kazne koja se zamenjuje	Kazna zatvora - trajanje		Šifra sudije	Datum odlučivanja	Vrste odluka	Datum vraćanja spisa	

										Žaba odbačena	Žalba odbijena	Ukinuto	Preinačeno	Rešeno na drugi način		

UPISNIK ZA SUKOB NADLEŽNOSTI I PRENOS NADLEŽNOSTI

"PSD"

Obrazac br. 92

Redni broj	Datum prijema	Podnosilac zahteva (sud, sudija)	Naziv suda sa kojim je u sukobu	Datum rešenja	Ishod	Datum ekspedicije
1	2	3	4	5	6	7

IMENICI I DRUGE POMOĆNE KNJIGE

SLUŽBENA LEGITIMACIJA SUDIJE

Spoljni izgled

Obrazac br. 93

	Grb Republike Srbije SLUŽBENA LEGITIMACIJA SUDIJE
--	---

Unutrašnji izgled

Su Fotografija ----Sud u ----- -----ime -----prezime -----datum izdavanja	Potvrđujem da je imenovani sudija ovog suda i da mu pripadaju sva prava za postupanje u skladu sa odredbama Zakona o sudijama i zakona o sudskim postupcima Predsednik suda
--	--

SLUŽBENA LEGITIMACIJA SUDSKOG IZVRŠITELJA, DOSTAVLJAČA I DRUGIH ZAPOSLENIH U SUDU

Spoljni izgled

Obrazac br. 94

	Grb Republike Srbije SLUŽBENA LEGITIMACIJA SUDSKOG IZVRŠITELJA, DOSTAVLJAČA I DRUGIH ZAPOSLENIH U SUDU
--	---

Unutrašnji izgled

Su Fotografija ----Sud u ----- -----ime -----prezime -----datum izdavanja	Potvrđujem da je imenovani Sudski izvršitelj / dostavljača /drugi zaposleni u sudu ovog suda i da mu pripadaju sva prava za postupanje u skladu sa odredbama zakona o sudskim postupcima Predsednik suda
--	--

IDENTIFIKACIONA KARTICA

Prednja strana

Obrazac br. 95

Republika Srbija	
sud	
U _____ _____ _____	Fotografija

ime i prezime	zvanje
---------------	--------

DNEVNIK PRAKSE SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA

(prezime i ime sudijskog pripravnika)

Obrazac br. 96

Sud- Sudska jedinica, odeljenje izvan sedište suda	Sudsko odeljenje ili služba	Vreme provedeno na praksi	Vrste poslova na kojima je radio	Potpis sudije
1	2	3	4	5

DNEVNIK RADA SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA

Obrazac br. 97

Sud - Sudska jedinica, odeljenje izvan sedište suda	Sudsko odeljenje	Datum	Sudija kod koga je radio	Vrsta posla koji je obavljao	Napomema
1	2	3	4	5	6

VRŠENJE POROTNIČKE DUŽNOSTI

Obrazac br. 98

R. br	Sud	Datum za kada je pozvan	I z o s t a o		Podaci o učešću i suđenju	Potpis predsednika
			opravdano	neopravdano		
1	2	3	4	5	6	7

PRIJAVA ZA POZIVANJE SUDIJA POROTNIKA
Obrazac br. 99

.....SUD.....
 Veće.....

PRIJAVA

za pozivanje sudija porotnika

Dan	čas	Oznaka spisa	Potrebna stručna sposobnost i dr.	Zahtev da se pozovu određene sudije porotnici (poimenično)	Određeni sudija porotnik
zakazanog suđenja					
1		2	3	4	5

(Datum)

Pozivi otpremljeni

Upisano u evidenciju za dan_____

Predsednik veća - sudija

Predsednik suda

EVIDENCIJA POZVANIH SUDIJA POROTNIKA
Obrazac br. 100

.....SUD.....

.....

Pozvan za dan i čas	Lično ime sudije porotnika	Određeno veće	Izostanak	
			opravdao	nije opravdao
1	2	3	4	5

**EVIDENCIJA O PODNETIM PRITUŽBAMA I OBAVEŠTENJIMA NIŽESTEPENIH SUDOVA O PODNETIM
PRITUŽBAMA I
ODGOVORIMA
Obrazac broj 100a**

_____ SUD _____

Redni broj	Broj pod kojim je pritužba zavedena (VI Su) i datum prijema	podnosilac pritužbe	Na čiji rad se pritužba odnosi		Broj upućenih intervencija višeg suda u vezi sa načinom rada po podnetoj pritužbi	Broj upućenih dopuna višeg suda za dopunu izveštaja nižeg suda	Ocena osnovanosti pritužbe				Osnovanost pritužbe na rad sudije	Primedba
			Uprava (ime zaposlenog)	sudija izvestilac u predmetu na koji se pritužba odnosi (ili sudija zadužen predmetom)			osnovana	neosnovana	nenadležnost	nerazmotrena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SPISAK POSREDNIKA (MEDIJATORA)**Obrazac br. 101**

Redni broj	Sud	Lično	Zanimanje	Posebna stručnost	Adresa i broj telefona	Način imenovanja	Datum upisa	Primedbe
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tekst pre izmene

SPISAK ADVOKATA ZA POJEDINE VRSTE ZASTUPANJA**Obrazac br. 102**

Redni broj	Sud	Lično	Adresa advokatske kancelarije i telefon	Datum upisa u imenik advokata	Oblast specijalizacije	Datum brisanja iz imenika advokata	Primedbe
1	2	3	4	5	6	7	8

SPISAK SUDSKIH VEŠTAKA KOJIMA JE POVERENO VEŠTAČENJE**Obrazac br. 103**

Redni broj	Sud	Oznaka i broj spisa	Sudija	Ime Veštaka	Datum preuzimanja spisa	Datum vraćanja spisa	Datum isplate naknada veštaku	Primedba
------------	-----	---------------------	--------	-------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------	----------

1	2	4	5	6	7	b	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	----

SPISAK IZVRŠITELJA
Obrazac broj 103a

Redni broj	Sud za čije područje je imenovan (viši sud, privredni sud)	grad - opština	Lično ime	Adresa i broj telefona	Broj i datum rešenja o imenovanju	Primedbe
1	2		3	4	5	6

SPISAK JAVNIH BELEŽNIKA
Obrazac broj 103b

Redni broj	Službeno područje javnog beležnika (sud na čijem području se nalazi službeno sedište)	grad - opština	Lično ime	sedište - adresa i broj telefona	Datum početka obavljanja delatnosti	Primedbe

SPISAK POVERENIKA ZA IZVRŠENJE ALTERNATIVNIH SANKCIJA
Obrazac broj 103v

Redni broj	Ime i prezime poverenika iz povereničke kancelarije zadužene za organizaciju, sprovođenje i praćenje izvršenje kazne	Podaci iz službene legitimacije	Adresa i broj telefona poverenika	Primedbe
1	2	3	4	5

SPISAK POSLATIH PREDMETA KOJE TREBA VRATITI
Obrazac br.104

Red. br.	Sud	Oznaka spisa	Kome je spis poslat	Datum kad je spis poslat	Rok do koga bi se spis imao vratiti	Spis vraćen dana	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8

SPISAK PREDMETA U KOJIMA SU STRANKE UPUĆENE NA MEDIJACIJU ODNOSNO NA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA
Obrazac br. 105

Redni broj	Sud-sudska jedinica	Oznaka spisa	Medijator, agencija	Datum upućivanja	Rok za rešavanje spora posredo	Način okončanja postupka posredo	Primedbe
------------	---------------------	--------------	---------------------	------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------

					vanjem	vanja	
1	2	3	4	5	6	7	8

SPISAK PREDMETA KORUPCIJE
Obrazac br. 106

Redni broj	Broj predmeta	Krivično delo	Pravnosnažna presuda (sudski broj, datum donošenja i datum pravnosnažnosti)	Vrsta sankcije	Preinačena presuda po vanrednim pravnim lekovima	Primedba
1	2	3	4	5	6	7

NAPOMENA:

U posebnoj knjizi evidentiraće se postupci, pravnosnažne presude i osuđena lica u krivičnim postupcima zbog krivičnog dela korupcije.

SPISAK PREDMETA U KOJIMA SE POSTUPCI VODE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA
Obrazac br 107

Redni broj	Sud	Sudska jedinica, odelj. izvan sedišta suda	Oznaka spisa	Datum utvrđivanja jezika postupka	Jezik postupka	Sudija	Primedbe
1	2	3			4	5	6

SPISAK RADNJI IZVRŠENIH U VREME SUDSKIH DANA
Obrazac br. 108

Osnovni sud _____

Datum _____

Posl. br. _____

Spisak radnji izvršenih na sudskom danu u _____ dana _____

sudija _____

zapisničar _____

Spisi predmeta i drugi spisi koji su poneti na sudski
dan: _____

Podnesci i zapisnici koji sadrže podneske sastavljeni za vreme održavanja sudskog dana:

početak u _____ časova	završeno u _____ časova
------------------------	-------------------------

R. br.	Oznaka spisa	Prezime, ime i boravište stranke	Prisustvo lica		
			Predmet	po pozivu	bez poziva
1	2	2	4	5	6

Druga strana obrasca broj 108

Pristupilo je ukupno lica _____

Od ovih poslova odnosi se na

- a) krivični postupak _____ slučajeve
- b) građanski postupak _____ slučajeve
- v) izvršni postupak _____ slučajeve
- g) vanparnični postupak _____ slučajeve
- d) Ostali postupci _____ slučajeve

Ukupno _____ slučajeve

Poslovanje je trajalo ukupno _____ sati

Zapisničar	Predsednik suda	Sudija
_____	_____	_____

DNEVNIK ZA SLUŽBENE IZLASKE
Obrazac br. 109

Red. broj	Sud	Lično ime lica koje putuje	Dužnost koju vrši (zvanje)	Poslovni broj rešenja odnosno naloga	Datum		Broj dana provedenih na putu
					Polazak	Povratak	
1	2	3	4	5	6	7	8

Opis putovanja (predmet i vrsta službenog posla, cilj putovanja i udaljenost od sedišta suda)	Poslovni broj i datum putnog naloga	Iznos računa koji treba naplatiti		Broj dnevnika o izvršenoj naplati	Primedba
		Osnov	Din.		
9	10	11	12	13	14

SPISAK PEČATA, ŠTAMBILJA I ŽIGOVA
Obrazac br. 110

R. br.	Sud	Sudska jedinica	Nabavljen po aktu		Otisak štambilja, pečata i žigova	Red broj pečata	Početak upotrebe	Na upotrebi				Stavljen vam upotrebe	Primedbe
			Broj	Datum				U sedištu suda	U sud. jed., odelj. izvan sed. suda	Organizациона jedinica	Potpis radnika		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

POPIS TAKSI OD KOJIH JE STRANKA OSLOBOĐENA U PREDMETU
Obrazac br. 111

_____SUD _____ Oznaka spisa _____

POPIS TAKSI U PREDMETU

u predmetu _____

Prezime i ime stranke oslobođene plaćanja takse

_____ osnov oslobađanja

Red. broj	Radnje za koje taksa nije plaćena	Tarifni broj	Iznos takse	Prezime i ime stranke od koje treba naplatiti taksu	Primedba
1	2	3	4	5	6

POPIS TROŠKOVA ISPLAĆENIH UNAPRED IZ SREDSTAVA SUDA

Obrazac br. 112

.....SUD..... Oznaka spisa.....

POPIS TROŠKOVA U PREDMETU

u predmetu.....

Redni broj	Datum isplaćenih troškova	VRSTA TROŠKOVA (kome je isplaćeno i na ime čega)	Iznos troškova
1	2	3	4

U k u p n o:				

POTVRDA ZA OSTVARIVANJE NAKNADE ZA IZGUBLJENU ZARADU

Obrazac br. 113

Oznaka spisa _____
 _____ SUD _____

P O T V R D A

Potvrđuje se da je _____
 na dan ____ 20 ____ bio u ovom sudu po pozivu kao _____
 i da se na toj dužnosti zadržao od ____ do ____ časova.

Ova potvrda izdaje se radi ostvarivanja naknade zbog odsustvovanja sa rada po pozivu suda

Zahtev za refundaciju isplaćenog iznosa naknade sa tačno označenom sumom i svim doprinosima i oznakom _____ računa podnosi se ovom sudu najkasnije u roku od _____ dana od dana izvršene isplate.

Uvedeno u evidenciju _____ Predsednik veća - sudija
 izdatih potvrda pod broj _____

OMOT SPISA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Obrazac br. 114

_____ SUD _____/_____

Sudska jedinica _____

Veće - sudija pojedinac _____ K br. __/____
Km br. __/____
Ki br. __/____
Kim br. __/____

OMOT SPISA

U krivičnom predmetu protiv / prema _____

Zbog krivičnog dela iz čl. _____

	Pretresi	Rokovi
a/a _____ Rok čuvanja _____ Ki br. __/____ Kim br. __/____ K br. __/____ Km br. __/____		

	Omot spisa u krivičnom postupku
--	------------------------------------

Strana 2 obrasca br. 114

Omot spisa u krivičnom postupku

POPIS SPISA

Redni broj	Dan kada je pismeno primljeno ili je sastavljeno kod suda	KRATKA OZNAKA SADRŽAJA	Broj priloga	Broj lista	PRIMEDBA

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

OMOT SPISA U PARNIČNOM POSTUPKU

Obrazac br. 115

_____ SUD _____

P. broj _____

Sudska jedinica _____

Veće - sudija pojedinac _____

OMOT SPISA

Tužilac _____

Tuženi _____

zbog _____

	Ročište	Rokovi
a/a _____ ROK ČUVANJA: _____ P. broj _____		

	Omot spisa u parničnom postupku
--	------------------------------------

Strana 2 obrasca br. 115

Omot spisa u parničnom postupku

POPIS SPISA

Redni broj	Dan kada je pismeno primljeno ili je sastavljeno kod suda	KRATKA OZNAKA SADRŽAJA	Broj priloga	Broj lista	PRIMEDBA
1	2	3	4	5	6

OMOT SPISA - OPŠTI

Obrazac br. 116

_____ SUD _____ broj _____

Sudska jedinica _____

OMOT SPISA

a/a _____ ROK ČUVANJA: _____ _____ broj _____	Ročište	Rokovi

	Omot - opšti sa popisom spisa
--	-------------------------------

Strana 2 obrasca br. 116
OMOT SPISA - OPŠTI - SA POPISOM SPISA

Redni broj	Dan kada je pismeno primljeno ili je sastavljeno kod	KRATKA OZNAKA SADRŽAJA	Broj priloga	Broj lista	PRIMEDBA
------------	--	------------------------	--------------	------------	----------

	suda				
1	2	3	4	5	6

EVIDENCIJA O ZADUŽENJU SUDIJE I PREDSEDNIKA VEĆA

Obrazac br. 117

Redni broj	Oznaka spisa	STRANKA (tužilac-tuženi odnosno okrivljeni)	Datum		Primedba
			Prijema	Konačnog rešenja	
1	2	3	4	5	6

POSLOVNI DNEVNIK SUDIJE

Obrazac br.118

Dan	Čas	ROČIŠTE-PRETRES	Način rešenja	ROKOVI
1	2	3	4	5

Obrazac br. 119

REPUBLIKA SRBIJA
 PREKRŠAJNI SUD
 U _____
 ODELJENJE U _____
 POSL. BR. _____
 DATUM PRIJEMA _____ godine
 DATUM DOSTAVE SUDIJI _____ godine

OMOT SPISA

U predmetu prekršaja protiv _____
Zbog prekršaja iz člana _____

Naredbe sudije:

1. Vratiti podnosiocu zahteva
2. Odbaciti zahtev
3. Presudu doneti bez saslušanja
4. Presuda u redovnom postupku osuđujuća
5. Presuda u redovnom postupku oslobađajuća
6. Pravna pomoć
7. Traženje adrese (traganje)
8. Prekinuti postupak _____
9. Obustaviti postupak
10. _____
11. _____

[illegible]

DATUM
Pravosnažnosti _____
Izvršnosti _____

STATISTIČKE OZNAKE
Klasifikacija _____
Trajanje postupka _____
Trajanje izvršenja _____

a/a
rok čuvanja: _____

POPIS SPISA					
Redni Broj	Datum prijema spisa	Vrsta spisa i sadržina	Broj priloga	Broj lista	Primedba
1	2	3	4	5	6

Obrazac br. 120

REPUBLIKA SRBIJA

PREKRŠAJNI SUD
U _____
ODELJENJE U _____
POSL. BR. _____
DATUM PRIJEMA _____ godine
DATUM DOSTAVE SUDIJI _____ godine

OMOT SPISA

Podnosilac žalbe _____
iz _____
protiv rešenja br. _____ od _____ organa uprave u _____
zbog prekršaja iz člana: _____

ODLUKE:

1. ODBACUJE SE
2. POTVRĐUJE SE
3. PREINAČAVA SE
4. UKIDA SE
5. DRUGO _____

a/a

rok čuvanja: _____

Obrazac br. 121

REPUBLIKA SRBIJA
VIŠI PREKRŠAJNI SUD
ODELJENJE U _____
POSL. BR. PRŽ./PRŽM

DATUM PRIJEMA
_____ godine

DATUM DOSTAVE SUDIJI
_____ godine

OMOT SPISA

Podnosilac žalbe _____

iz _____

protiv: 1. Presude br. _____ od _____ _____ prekršajnog suda u _____
2. Rešenja br. _____ od _____ _____ prekršajnog suda u _____

Zbog prekršaja iz člana: _____

ODLUKE:

6. ODBACUJE SE

7. POTVRĐUJE SE

8. PREINAČUJE SE

9. UKIDA SE

10. DRUGO _____

a/a

rok čuvanja: _____

INTERNA DOSTAVNA KNJIGA O KRETANJU SPISA U SUDU

Obrazac br. 122

Oznaka spisa	Potvrda prijema		Vraćeno	
	Datum	Potpis	Datum	Potpis
1	2	3	4	5

OMOT SA POVRATNICOM - BELI

Obrazac br. 123 - BRISANO - sa 104/2015 - 1. marta 2016. godine

OMOT SA POVRATNICOM - PLAVI (ZA LIČNU DOSTAVU)

Obrazac br. 124 - **BRISANO** - sa 104/2015 - 1. marta 2016. godine

DOSTAVNICA BELA ZA DOSTAVLJANJE KOJE NIJE LIČNO PREMA ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 125/04 I 111/09)

Obrazac br. 125

_____ sud u _____	Oznaka spisa _____ Ev. _____
DOSTAVNICA	
Primalac _____	Naziv pismena koje se dostavlja: _____
_____	_____
1. Pošto se primalac nije zatekao na mestu gde se dostavljanje pismena imalo da izvrši, dostavljanje je izvršeno predajom pismena odraslom članu domaćinstva primaoca - nastojniku zgrade, susedu, licu zaposlenom na istom mestu _____	Broj priloga _____
2. Pošto je primalac odnosno član njegovog domaćinstva odbio prijem, pismo je ostavljeno u stanu - radnom mestu primaoca (pribijeno je na vrata stana odnosno prostorije gde je primalac zaposlen) dana _____ u _____ časova	Potvrđujem da sam primio napred navedeno pismo dana (slovima) _____
Razlog odbijanja _____	Potpis primaoca _____
_____	_____
Potpis dostavljača _____	Potpis dostavljača _____
_____	_____
(Nepotrebno precrtati) (Ako je primalac nepismen, ili nije u stanju da se potpiše potpisuje ga dostavljač, s napomenom zašto primalac nije stavio svoj potpis)	

**DOSTAVNICA ZA LIČNO DOSTAVLJANJE PREMA ZAKONU O
PARNIČNOM POSTUPKU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 125/04 I
111/09)**

Obrazac br. 126

_____sud_____
Sudska jedinica

Oznaka spisa _____
Ev. _____

DOSTAVNICA ZA LIČNO DOSTAVLJANJE PISMENA

1. Pošto primalac, koji pri prvom pokušaju dostave nije zatečen na mestu, gde se dostavljanje ima izvršiti ni posle dostavljenog pismenog obaveštenja da radi dostavljanja bude u određeno vreme u svom stanu odnosno radnom mestu, dostava je izvršena: odraslom članu domaćinstva primaoca - nastojniku zgrade - susedu - licu zaposlenom na istom radnom mestu s primaocem

Naziv pismena koje se dostavlja:

Broj priloga _____

2. Pošto je primalac odnosno član njegovog domaćinstva odbio prijem, pismeno je ostavljeno u stanu - radnom mestu primaoca (pribijeno je na vrata stana odnosno prostorije gde je primalac zaposlen) dana _____ 20_. u ____ časova

Potvrđujem da sam primio napred navedeno pismeno dana
(slovima) _____

Potpis primaoca

Razlog odbijanja prijema _____

Potpis dostavljača

Potpis dostavljača

(Nepotrebno precrtati)

(Ako je primalac nepismen, ili nije u stanju da se potpiše, potpisuje ga dostavljač, s napomenom zašto primalac nije stavio svoj potpis)

**NAPOMENA INTERMEXA: Obrasci br. 126a do 126ž - propisani su izmenom
104/2015 od 17. decembra 2015. godine, a primenjuju se od 1. marta 2016.
godine**

Obrazac br. 126a

POVRATNICA PREMA ZAKONU O PREKRŠAJIMA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 65/13)

(Предња страна повратнице)		ЗОП
Пословни број _____		
Врста пошиљке и број прилога _____		
Ев. _____		
Адреса _____ _____ _____		(назив суда) _____ (поштански број и место) _____ (поштански брџх) _____ (адреса) _____ (адресни код) _____
(Задња страна повратнице)		
Потврђујем да сам данас _____ (датум исплате чиног сужиног) _____ 20 _____ године		
примио пошиљку означену на предњој страни.		
Прималац,	ПОТПИСИ	Достављач,
1. Пошто се прималац није затекао на месту где се достављање имало извршити, достављање је извршено предајом писмена пунолетном члану примаоачевог домаћинства – пунолетном лицу које се затекло у стану примаоца – лицу овлашћеном за пријем поште за примаоачевог послодавца – лицу које је запослено код примаоачевог послодавца _____ (Презиме, име и презиме и датум пријема) _____ (Потпис достављача) 2. Пошто је прималац, односно пунолетни члан примаоачевог домаћинства, односно лице овлашћено за пријем поште за примаоачевог послодавца одбило пријем, писмено је остављено у стану (пословној просторији). Дана _____ у _____ часова Разлог одбијања пријема: _____ _____ (Потпис достављача)		
3. Пошто прималац, пунолетни члан примаоачевог домаћинства или лице овлашћено за пријем поште код примаоачевог послодавца приликом доставе није затекао на месту где се достављање имало извршити или пошто је пунолетно лице које се затекло у стану примаоца одбило пријем писмена, примаоцу је остављено обавештење да је достављање покушано дана _____ у _____ часова и да писмено треба да преузме у суду у року од 15 дана од дана када је достављање покушано. По протеклу тог рока писмено ће се истаћи на огласној табли и интернет страници суда, а достављање се сматра извршеним по истеку рока од осам дана од истацања писмена на огласној табли суда. _____ (Потпис достављача) Напомена достављача у случају неиспоруке		

Образак бр. 126б

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ШТАНКУ У ПОШТУПКУ ДОСТАВЕ ПРЕМА
ЗАКОНУ О ПРЕКРШАЈИМА ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС", БРОЈ 65/13)



Република Србија

Прекршајни суд у _____

Ознака списка _____
 Ел _____

ОБАВЕШТЕЊЕ

Име и презиме лица: _____
(попуњава суд)
 Својство лица у поступку: _____
(попуњава суд)
 Датум и час када је покушано достављање: _____
(попуњава достављач)
 Адреса: _____
(попуњава суд)

Напомена:
 Обавештавамо Вас да је за Вас приспело судско писмено. Како приликом доставе нисте затечени на означеној адреси, писмено је враћено у суд и можете га преузети у року од 15 дана од дана остављања овог обавештења, у соби експедиције _____ суда у _____ (попуњава суд) радним данима у периоду од 8,00 до 15,00 сати. По протеку рока од 15 дана од дана од када Вам је остављено ово обавештење, писмено ће се истаћи на огласној табли и интернет страници суда и по истеку рока од осам дана од дана истацања писмена на огласној табли суда сматраће се да је достављање извршено.

 Потпис достављача

UPUTSTVO ZA DOSTAVU SUDSKIH PISMENA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - OBRASCI br. 126a i 126b

Dostavljač odlazi na datu adresu primaoca ili na adresu radnog mesta primaoca. Ako dostavljač na povratnici ima upisan kućni broj stana, odlazi direktno na vrata tog stana, bez obzira na to koje prezime piše na vratima tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, pronalazi prezime primaoca na spisku stanara i odlazi na vrata tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, a na spisku stanara nema nikog sa prezimenom primaoca, dostavljač se raspituje kod suseda u kom stanu primalac živi i odlazi na vrata tog stana (i to bez obzira na to šta na spisku stanara i vratima stana piše).

1. Ako dostavljaču vrata stana otvori primalac (ili ako dostavljač na adresi radnog mesta primaoca pronađe primaoca), dostavljač mu uručuje pismo, a primalac čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud (u kom slučaju dostavljač neće popunjavati, ni uručivati dva primerka obaveštenja).

2. Ako dostavljaču vrata stana otvori punoletni član primaćevog domaćinstva ili lice ovlašćeno za prijem pošte za primaćevog poslodavca, dostavljač pismo uručuje njemu, a to lice čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime, svoje svojstvo (odnos sa primaćem) i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud. Pismo se smatra uredno dostavljeno.

3. Ako dostavljaču vrata stana otvori punoletno lice koje se zateklo u stanu primaoca, a nije član primaćevog domaćinstva i ako to lice pristane da primi pismo, dostavljač pismo uručuje njemu, a to lice čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje

ime i prezime, svoje svojstvo (tj. odnos sa primaocem) i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud. Pismo se smatra uredno dostavljeno.

4. Ako primalac, punoletni član primaočevog domaćinstva ili lice ovlašćeno za prijem pošte za primaočevog poslodavca odbije da primi pismo, dostavljač će pismo ostaviti u stanu ili poslovnoj prostoriji ili pribiti pismo na vrata stana ili poslovne prostorije (ili ubaciti u poštansko sanduče), a potom će popuniti rubriku povratnice koja se odnosi na odbijanje prijema, navesti razlog odbijanja prijema, povratnicu će potpisati i popunjenu vratiti u sud, u kom slučaju se smatra da je pismo uredno dostavljeno.

5. Ako dostavljaču niko ne otvori vrata stana ili poslovne prostorije ili ako vrata stana otvori maloletno lice ili punoletno lice koje tvrdi da nije član primaočevog domaćinstva već da se zateklo u stanu i to lice odbije da primi pismo, dostavljač popunjava rubriku obaveštenja "datum i čas kada je pokušano dostavljanje" i potpisuje se na primerku obaveštenja (koje je deo povratnice), a potom primerak obaveštenja ostavlja u stanu ili poslovnoj prostoriji ili pribija na vrata stana ili poslovne prostorije (ili ubacuje u poštansko sanduče) i potom na povratnici podvlači reči (i popunjava rubriku) "pošto primalac, punoletni član primaočevog domaćinstva ili lice ovlašćeno za prijem pošte kod primaočevog poslodavca prilikom dostave nije zatečeno na mestu gde se dostavljanje imalo izvršiti ili pošto je punoletno lice koje se zateklo u stanu primaoca odbilo prijem pisma primaocu je ostavljeno obaveštenje da je dostavljanje pokušano dana _____ u _____ časova i da _____ (nastavak teksta povratnice)". Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu i sa neučućim pismenima vraća u sud.

*Ako se pismo dostavlja advokatu, smatra se da mu je pismo lično dostavljeno i ako ga dostavljač uruči licu koje radi u advokatskoj kancelariji ili punoletnom članu domaćinstva advokata (ako advokat delatnost obavlja u stanu). Pečat advokata nije neophodan, ali je korisno da bude otisnut pored potpisa lica koje je primilo pismo.

Obrazac br. 126v

POVRATNICA PREMA ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 I 55/14)

(Предња страна повратнице)

ЗПП

Пословни број _____

Врста пошиљке и број прилога _____

Ев. _____

Адреса _____

(Задња страна повратнице)

Потврђујем да сам данас _____

(Датум исписати четко словима)

20 _____ године

примио пошиљку означену на предњој страни.

Прималац,

ПОТПИСИ

Достављач,

1. Пошто се прималац није затекао на месту где се достављање писмена измало извршити, достављање је извршено предајом писмена одраслом члану домаћинства или лицу које је запослено код домаћинственог послодавца

(Потпис, име и презиме, датум пријема)

2. Пошто се достављање није могло извршити достављањем писмена примаоцу или одраслом члану његовог домаћинства или лицу које је запослено код примаоачевог послодавца писмено је прибијено на врата стана примаоца, односно пословне просторије где је прималац запослен дана _____ у _____ часова.

(Потпис достављача)

3. Пошто је прималац, односно одрасли члан домаћинства примаоца, односно лице које ради у државном органу, а затечено је у просторији за пријем писмена или писарници или запослени у правном лицу када се њима доставља писмено озбиљно пријем, писмено је остављено у стану (пословној просторији) - прибијено на врата стана (пословне просторије) дана _____ у _____ часова.

Разлог одбијања пријема: _____

(Потпис достављача)

Напомена достављача у случају неиспоруке

(Потребно попуњити на целој повратници)

(Ако је прималац непознат, или није у стану да се потпише, потписује га достављач с напоменом зашто прималац није ставио свој потпис)

Образак број 126г

ОБАВЕШТЕНЈЕ ЗА STRANKU U POSTUPKU DOSTAVE PREMA ZAKONIKU O KRIVICHNOM POSTUPKU („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14)

(kada je dostavljač pošta)



Република Србија

суд у _____

Ознака списка _____

Ев _____

ОБАВЕШТЕЊЕ

Име и презиме: _____
(попуњава суд)

Својство лица у поступку: _____
(попуњава суд)

Датум и час када је покушано достављање: _____
(попуњава достављач)

Адреса: _____
(попуњава суд)

Напомена:

Обавештавамо вас да је прispело судско писмено. Како приликом доставе нисте затечени на означеној адреси писмено можете преузети у вашој испоручној пошти, у _____, у року од пет радних дана, након чега ће бити враћено у суд ради истицања на огласној табли суда. По протеку рока од осам дана од дана истицања писмена на огласној табли суда сматра се да је достављање извршено.

Потпис достављача

UPUTSTVO ZA DOSTAVU SUDSKIH PISMENA U KRIVIČNOM POSTUPKU - OBRASCI br. 126v i 126g

Dostavljač odlazi na datu adresu primaoca ili na adresu radnog mesta primaoca. Ako dostavljač na povratnici ima upisan kućni broj stana, odlazi direktno na vrata tog stana, bez obzira na to koje prezime piše na vratima tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, pronalazi prezime primaoca na spisku stanara i odlazi na vrata tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, a na spisku stanara nema nikog sa prezimenom primaoca, dostavljač se raspituje kod suseda u kom stanu primalac živi i odlazi na vrata tog stana (i to bez obzira na to šta na spisku stanara i vratima stana piše).

1. Ako dostavljaču vrata stana otvori primalac (ili ako dostavljač na adresi radnog mesta primaoca pronađe primaoca), dostavljač mu uručuje писмено, a primalac čitko na повратнику (deo који се враћа суду) уноси своје име и презиме и датум пријема у одговарајуће рубрике. Потом достављач потписује одговарајућу рубрику повратнице и

popunjenu povratnicu vraća u sud (u kom slučaju dostavljač neće popunjavati ni uručivati dva primerka obaveštenja).

2. Ako dostavljaču vrata otvori punoletni član primaočevog domaćinstva ili lice ovlašćeno za prijem pošte za primaočevog poslodavca, dostavljač pismeno uručuje njemu, a to lice čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime, svoje svojstvo (odnos sa primaocem) i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud. Pismeno se smatra uredno dostavljeno.

3. Ako portir, sused, predsednik kućnog saveta ili lice koje je zaposleno kod primaočevog poslodavca a nije ovlašćeno za prijem pošte pristane da primi pismeno, dostavljač pismeno uručuje njemu, a to lice čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime, svoje svojstvo (odnos sa primaocem) i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud. Pismeno se smatra uredno dostavljeno.

4. Ako primalac, punoletni član primaočevog domaćinstva ili lice ovlašćeno za prijem pošte za primaočevog poslodavca odbije da primi pismeno, dostavljač će pismeno ostaviti u stanu ili poslovnoj prostoriji, a potom će popuniti rubriku povratnice koja se odnosi na odbijanje prijema, navesti razlog odbijanja prijema, povratnicu će potpisati i popunjenu vratiti u sud, u kom slučaju se smatra da je pismeno uredno dostavljeno.

5. Ako dostavljaču niko ne otvori vrata stana ili poslovne prostorije ili ako vrata otvori maloletno lice ili punoletno lice koje tvrdi da nije član domaćinstva primaoca ili ako portir, sused, predsednik kućnog saveta ili koje je zaposleno kod primaočevog poslodavca a nije ovlašćeno za prijem pošte odbije da primi pismeno, dostavljač popunjava rubriku obaveštenja "datum i čas kada je pokušano dostavljanje" i potpisuje se na primerku obaveštenja (koje je deo povratnice), a potom primerak obaveštenja pribija na vrata stana ili poslovne prostorije ili ostavlja u stanu ili poslovnoj prostoriji (ili ubacuje u poštansko sanduče) i potom na povratnici podvlači reči (i popunjava rubriku): "pošto primalac, punoletni član primaočevog domaćinstva ili lice ovlašćeno za prijem pošte za primaočevog poslodavca prilikom dostave nije zatečeno na mestu gde se dostavljanje imalo izvršiti ili pošto su portir, sused, predsednik kućnog saveta ili lice koje je zaposleno kod primaočevog poslodavca a nije ovlašćeno za prijem pošte odbili prijem pismena - primaocu je ostavljeno obaveštenje da je dostavljanje pokušano dana _____ u _____ časova i da _____ (nastavak teksta povratnice)". Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu i sa neuručenim pismenima vraća u sud hitno (najkasnije sledećeg dana od dana ostavljanja obaveštenja).

* Ako se pismeno dostavlja advokatu, smatra se da mu je pismeno lično dostavljeno i ako ga dostavljač uruči licu koje radi u advokatskoj kancelariji ili punoletnom članu domaćinstva advokata (ako advokat delatnost obavlja u stanu). Pečat advokata nije neophodan, ali je korisno da bude otisnut pored potpisa lica koje je primilo pismeno.

**POVRATNICA ZA DOSTAVU KOJA NIJE LIČNA PREMA ZAKONU O
PARNIČNOM POSTUPKU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/11,
49/13 - US, 74/13 - US I 55/14)**

(Предња страна повратнице)		
Пословни број _____	ЗПП	
Врста пошиљке и број прилога _____		
Ев. _____	(назив суда) _____ (поштански број и место) _____ (поштански факс) _____ (адреса) _____ (адресни код) _____	
Адреса _____		

(Задња страна повратнице)		
Потврђујем да сам данас _____ (датум исплате чинско-својеног)		
примио пошиљку означену на предњој страни. _____ 20 _____ године		
Прималац,	ПОТПИСИ	Достављач,
1. Пошто се прималац није затекао на месту где се достављање писмена имало извршити, достављање је извршено предајом писмена одраслом члану домаћинства или лицу које је запослено код домаћинства – лицу које је запослено код домаћинства _____ (Пратећи, ако и својство, датум пријема)	2. Пошто се достављање није могло извршити достављањем писмена примаоцу или одраслом члану његовог домаћинства или лицу које је запослено код домаћинства писмено је прибијено на врата стана примаоца, односно пословне просторије где је прималац запослен дана _____ у _____ часова. (Потпис достављача)	3. Пошто је прималац, односно одрасли члан домаћинства примаоца, односно лице које ради у државном органу, а затечено је у просторији за пријем писмена или писарници или запослен у правном лицу када се њима доставља писмено обавио пријем, писмено је остављено у стану (пословној просторији) - прибијено на врата стана (пословне просторије) дана _____ у _____ часова. (Потпис достављача)
Разлог одбијања пријема: _____ (Потпис достављача)		
Напомена достављача у случају неиспоруке		

**UPUTSTVO ZA DOSTAVU SUDSKIH PISMENA U PARNIČNOM
POSTUPKU KADA POVRATNICA NE SADRŽI OBRAZAC
OBAVEŠTENJA A NA PREDNJOJ STRANI SE NALAZI OZNAKA "ZPP"
- OBRAZAC BR. 126d**

Dostavljač odlazi na datu adresu fizičkog lica ili preduzetnika, kao primaoca, ili na adresu radnog mesta primaoca. Ako dostavljač na povratnici ima upisan kućni broj stana, odlazi direktno na vrata tog stana, bez obzira na to koje prezime piše na vratima tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, pronalazi prezime primaoca na spisku stanara i odlazi na vrata tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, a na spisku stanara nema nikog sa prezimenom primaoca, dostavljač se

raspituje kod suseda u kom stanu primalac živi i odlazi na vrata tog stana (bez obzira na to šta na spisku stanara i vratima stana piše).

1. Ako dostavljaču vrata stana otvori primalac (ili ako dostavljač na adresi radnog mesta primaoca pronađe primaoca), dostavljač mu uručuje pismo, a primalac čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud.

2. Ako dostavljaču vrata stana otvori odrasli član primaćevog domaćinstva ili ako lice koje je zaposleno kod primaćevog poslodavca pristane da primi pismo, dostavljač njemu uručuje pismo, a to lice čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime, svoje svojstvo (tj. odnos sa primaćem) i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud. Pismo se smatra uredno dostavljeno.

3. Ako primalac ili odrasli član primaćevog domaćinstva odbije da primi pismo, dostavljač će pismo ostaviti u stanu ili pibiti na vrata stana, a potom će popuniti rubriku povratnice koja se odnosi na odbijanje prijema, navesti razlog odbijanja prijema, povratnicu potpisati i popunjenu vratiti u sud.

4. Ako dostavljaču niko ne otvori vrata stana ili poslovne prostorije ili ako lice koje je zaposleno kod primaćevog poslodavca odbije da primi pismo ili ako dostavljaču vrata otvori maloletno lice ili punoletno lice koje tvrdi da nije član primaćevog domaćinstva, dostavljač pismo pribija na vrata stana ili poslovne prostorije i potom na povratnici podvlači reči (i popunjava rubriku) "pošto se dostavljanje nije moglo izvršiti dostavljanjem pisma primaocu ili odraslom članu njegovog domaćinstva ili licu koje je zaposleno kod primaćevog poslodavca pismo je pribijeno na vrata stana primaoca, odnosno poslovne prostorije gde je primalac zaposlen dana _____ u _____ časova" i potom potpisuje povratnicu i popunjenu povratnicu vraća u sud.

5. Dostava pravnom licu vrši se predajom pisma zaposlenom licu u pravnom licu u prostorijama pravnog lica, a dostava državnim organima vrši se predajom pisma licu koje radi u državnom organu a zatečeno je u prostoriji za prijem pisma ili pisarnici. Dostavljač uručuje pismo, a lice čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud. Pečat pravnog lica ili državnog organa nije neophodan, ali je korisno da bude otisnut pored potpisa lica koje je primilo pismo. Ako lice koje radi u državnom organu, a zatečeno je u prostoriji za prijem pisma ili pisarnici državnog organa ili zaposleni u pravnom licu u prostorijama pravnog lica odbije da primi pismo koje se dostavlja državnom organu ili pravnom licu, dostavljač će pismo ostaviti u poslovnoj prostoriji ili pibiti na vrata poslovne prostorije, a potom će popuniti rubriku povratnice koja se odnosi na odbijanje prijema, navesti razlog odbijanja prijema, povratnicu će potpisati i popunjenu vratiti u sud.

* Ako se pismo dostavlja advokatu, smatra se da mu je pismo lično dostavljeno i ako ga dostavljač uruči licu koje radi u advokatskoj kancelariji ili odraslom članu domaćinstva advokata (ako advokat delatnost obavlja u stanu). Pečat advokata nije neophodan, ali je korisno da bude otisnut pored potpisa lica koje je primilo pismo.

Obrazac br. 126đ

POVRATNICA ZA LIČNU DOSTAVU PREMA ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US I 55/14)

(Предња страна повратнице)			
ЗПП/обавештење			
Пословни број _____			
Врста пошиљке и број прилога _____			
Ев. _____	(назив суда) (поштански број и место) (поштански факс) (адреса) (адресни код)		
Адреса _____			

(Задња страна повратнице)			
Потпишум да сам данас _____			
(ДРУГ ИЛИ ОСТАЛИ ЧЛЕНОВИ СТОЛНОСТИ) _____ 20. _____ године			
примио пошиљку означену на предњој страни.			
Прималац,	ПОТПИСИ	Достављач,	
(Потребно издати на самој повратници)	1. Пошто прималац приликом доставе није затеčen на месту где се достављање имало извршити, остављено му је обавештење да је достављање покушано дана _____ у _____ часова и да писмено може преузети у суду у року од 30 дана од дана покушаног достављања. (ПОТПИС ДОСТАВЉАЧА)	2. Пошто је прималац одбио пријем, писмено је остављено у стану (пословној просторији) – прибијено на врата стана (пословне просторије) дана _____ у _____ часова. Разлог одбијања пријема: _____ (ПОТПИС ДОСТАВЉАЧА)	(Ако је прималац неписмен, или није у стању да се потпише, потписује за достављача с иницијалом и датумом прималац није ставио свој потпис)
Напомена достављача у случају неспорукe _____			

Образак br. 126e

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА STRANKU U POSTUPKU LIČNE DOSTAVE PREMA ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US I 55/14)



Република Србија
суд у _____

Ознака списка _____

Ев _____

ОБАВЕШТЕЊЕ

Име и презиме лица: _____
(потпуњави суд)

Својство лица у поступку: _____
(потпуњави суд)

Датум и час када је покушано достављање: _____
(потпуњави достављач)

Адреса: _____
(потпуњави суд)

Напомена:
Обавештавамо Вас да је за Вас приспело писмено. Како приликом доставе нисте затечени на означеној адреси, писмено је враћено у суд и можете га преузети у року од 30 дана од дана остављања овог обавештења, у соби експедитије _____ суда у _____ (потпуњави суд) радним данима у периоду од 8,00 до 15,00 сати. Обавештавамо Вас да ће копија писмена бити истакнута на огласној табли суда. По протеку рока од 30 дана од када Вам је остављено ово обавештење сматраће се да је достављање извршено.

Потпис достављача

UPUTSTVO ZA DOSTAVU SUDSKIH PISMENA U PARNIČNOM POSTUPKU KADA POVRATNICA SADRŽI OBRAZAC OBAVEŠTENJA, A NA PREDNJOJ STRANI SE NALAZI OZNAKA "ZPP/obaveštenje" - OBRASCI br. 126đ i 126e

Dostavljač odlazi na datu adresu fizičkog lica ili preduzetnika, kao primaoca, ili na adresu radnog mesta primaoca. Ako dostavljač na povratnici ima upisan kućni broj stana, odlazi direktno na vrata tog stana, bez obzira na to koje prezime piše na vratima tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, pronalazi prezime primaoca na spisku stanara i odlazi na vrata tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, a na spisku stanara nema nikog sa prezimenom primaoca, dostavljač se raspituje kod suseda u kom stanu primalac živi i odlazi na vrata tog stana (bez obzira na to šta na spisku stanara i vratima stana piše).

1. Ako dostavljaču vrata stana otvori primalac (ili ako dostavljač na adresi radnog mesta pronađe primaoca), dostavljač mu uručuje pismo, a primalac čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud (u kom slučaju dostavljač neće popunjavati ni uručivati dva primerka obaveštenja).

2. Ako dostavljaču vrata otvori odrasli član primačevog domaćinstva ili ako lice koje je zaposleno kod primačevog poslodavca pristane da primi obaveštenje, dostavljač popunjava rubriku obaveštenja "datum i čas kada je pokušano dostavljanje" i potpisuje se na oba obrasca obaveštenja (koje je deo povratnice), a potom odraslom članu domaćinstva ili licu koje je zaposleno kod primačevog poslodavca uručuje jedan primerak obaveštenja, i potom na povratnici podvlači reči (i popunjava rubriku) "pošto primalac prilikom dostave nije zatečen na mestu gde se dostavljanje imalo izvršiti, ostavljeno mu je obaveštenje da je dostavljanje pokušano dana _____ u _____ časova i da _____ (nastavak teksta povratnice)". Potom dostavljač

potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu sa popunjenim drugim primerkom obaveštenja i sa neuručenim pismenom vraća u sud.

3. Ako primalac odbije da primi pismo, dostavljač će pismo ostaviti u stanu ili poslovnoj prostoriji ili pribiti na vrata stana ili poslovne prostorije, a potom će popuniti rubriku povratnice koja se odnosi na odbijanje prijema, navesti razlog odbijanja prijema, povratnicu će potpisati i popunjenu vratiti u sud.

4. Ako dostavljaču niko ne otvori vrata stana ili poslovne prostorije ili ako odrasli član primaočevog domaćinstva ili lice koje je zaposleno kod primaočevog poslodavca odbiju da prime obaveštenje ili dostavljaču vrata otvori maloletno lice ili punoletno lice koje tvrdi da nije član primaočevog domaćinstva, dostavljač popunjava rubriku obaveštenja "datum i čas kada je pokušano dostavljanje" i potpisuje se na primerku obaveštenja (koje je deo povratnice), a potom primerak obaveštenja pribija na vrata stana ili poslovne prostorije ili ostavlja u stanu ili poslovnoj prostoriji (ili ubacuje u poštansko sanduče) i potom na povratnici podvlači reči (i popunjava rubriku) "pošto primalac prilikom dostave nije zatečen na mestu gde se dostavljanje imalo izvršiti, ostavljeno mu je obaveštenje da je dostavljanje pokušano dana _____ u _____ časova i da _____ (nastavak teksta povratnice)". Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu i sa neuručenim pismenima vraća u sud.

* Ako se pismo dostavlja advokatu, smatra se da mu je pismo lično uručeno i ako ga dostavljač uruči licu koje radi u advokatskoj kancelariji ili odraslom članu domaćinstva advokata (ako advokat delatnost obavlja u stanu). Pečat advokata nije neophodan, ali je korisno da bude otisnut pored potpisa lica koje je primilo pismo.

Obrazac br. 126ž

POVRATNICA PREMA ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 31/11, 99/11 - dr. zakon, 109/13 - US, 55/14 i 139/14)

(Предња страна повратнице)

ИЗВРШЕЊЕ

Пословни број _____

Врста пошиљке и број прилога _____

Ев. _____

Адреса _____

(назив суда)

(поштански број и место)

(поштански фах)

(адреса)

(адресни код)

(Задња страна повратнице)

Потврђујем да сам данас _____
САДРЖАЈ НЕПИСМЕНОГ ПИСМА

20 _____ ГОДИНЕ

примно поштом означену на предњој страни.

Прималац,	ПОТПИСИ	Достављач,
(Потписи судских лица и пријемног особља) 1. Пошто прималац није затечен на месту где се достављање има извршити ни после достављеног писаног обавештења да ради достављања буде у стану (пословној просторији) дана _____ у _____ сати, писмено се враћа у суд неуручено. (ПОТПИС ДОСТАВЉАЧА)	2. Пошто је прималац, односно лице које ради у државном органу, а затечено је у просторији за пријем писмена или писарници, односно запослени у правном лицу одбио пријем, писмено је остављено у стану (пословној просторији) - прибијено на врата стана (пословне просторије) дана _____ у _____ часова. Разлог одбијања пријема: _____ (ПОТПИС ДОСТАВЉАЧА)	(Ако је прималац неписмен, или није у стану да се потпише, потписује га достављач с напоменом шта је прималац није ставио свој потпис)

Напомена достављача у случају неиспоруке

UPUTSTVO ZA DOSTAVU SUDSKIH PISMENA KADA POV RATNICA NE SADRŽI OBRAZAC OBAVEŠTENJA, A NA PREDNJOJ STRANI SE NALAZI OZNAKA "IZVRŠENJE" - OBRAZAC BR. 126Ž

Dostavljač odlazi na datu adresu fizičkog lica ili preduzetnika, kao primaoca ili na adresu radnog mesta primaoca. Ako dostavljač na povratnici ima upisan kućni broj stana, odlazi direktno na vrata tog stana, bez obzira na to koje prezime piše na vratima tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, pronalazi prezime primaoca na spisku stanara i odlazi na vrata tog stana. Ako dostavljač nema na povratnici upisan kućni broj stana, a na spisku stanara nema nikog sa prezimenom primaoca, dostavljač se raspituje kod suseda u kom stanu primalac živi i odlazi na vrata tog stana (bez obzira na to šta na spisku stanara i vratima stana piše).

1. Ako dostavljaču vrata stana otvori primalac (ili ako dostavljač na adresi radnog mesta primaoca pronađe primaoca), dostavljač mu uručuje pismo, a primalac čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime i datum prijema u

odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud.

2. Ako dostavljaču vrata stana otvori odrasli član primaočevog domaćinstva ili ako lice koje je zaposleno kod primaočevog poslodavca pristane da primi obaveštenje, dostavljač popunjava obaveštenje (koje sačinjava pošta) o tome da primalac za pet radnih dana (u određeno vreme) treba da bude u stanu (ili poslovnoj prostoriji) radi prijema pismena, a potom dostavljač odraslom članu domaćinstva ili licu koje je zaposleno kod primaočevog poslodavca uručuje obaveštenje. Dostavljač se u vreme određeno u obaveštenju vraća za pet radnih dana radi dostave, pa ako ni tada ne zatekne na licu mesta primaoca, tada dostavljač na povratnici podvlači reči (i popunjava rubriku) "pošto primalac nije zatečen na mestu gde se dostavljanje ima izvršiti ni posle dostavljenog pisanog obaveštenja da radi dostavljanja bude u stanu (poslovnoj prostoriji) dana _____ u _____ sati, pismeno se vraća u sud neuručeno". Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu sa neuručenim pismenom vraća u sud.

3. Ako primalac odbije da primi pismeno, dostavljač će pismeno ostaviti u stanu ili poslovnoj prostoriji ili pribiti na vrata stana ili poslovne prostorije, a potom će popuniti rubriku povratnice koja se odnosi na odbijanje prijema, navesti razlog odbijanja prijema, povratnicu će potpisati i popunjenu vratiti u sud.

4. Ako dostavljaču niko ne otvori vrata stana ili poslovne prostorije ili ako odrasli član primaočevog domaćinstva ili lice koje je zaposleno kod primaočevog poslodavca odbiju da prime obaveštenje ili dostavljaču vrata otvori maloletno lice ili punoletno lice koje tvrdi da nije član primaočevog domaćinstva, dostavljač popunjava obaveštenje (koje sastavlja pošta) o tome da primalac za pet radnih dana (u određeno vreme) treba da bude u stanu (ili poslovnoj prostoriji) radi prijema pismena, a potom jedan primerak obaveštenja pribija na vrata stana ili poslovne prostorije ili ostavlja u stanu ili poslovnoj prostoriji (ili ubacuje u poštansko sanduče) i odlazi. Dostavljač se u vreme određeno u obaveštenju vraća za pet radnih dana radi dostave, pa ako ni tada ne zatekne na licu mesta primaoca, dostavljač na povratnici podvlači reči (i popunjava rubriku) "pošto primalac nije zatečen na mestu gde se dostavljanje ima izvršiti ni posle dostavljenog pisanog obaveštenja da radi dostavljanja bude u stanu (poslovnoj prostoriji) dana _____ u _____ sati, pismeno se vraća u sud neuručeno". Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu sa neuručenim pismenima vraća u sud.

5. Dostava pravnom licu vrši se predajom pismena zaposlenom licu u pravnom licu u prostorijama pravnog lica, a dostava državnim organima vrši se predajom pismena licu koje radi u državnom organu, a zatečeno je u prostoriji za prijem pismena ili pisarnici. Dostavljač uručuje pismeno, a lice čitko na povratnicu (deo koji se vraća sudu) unosi svoje ime i prezime i datum prijema u odgovarajuće rubrike. Potom dostavljač potpisuje odgovarajuću rubriku povratnice i popunjenu povratnicu vraća u sud. Pečat pravnog lica ili državnog organa nije neophodan, ali je korisno da bude otisnut pored potpisa lica koje je primilo pismeno. Ako lice koje radi u državnom organu, a zatečeno je u prostoriji za prijem pismena ili pisarnici državnog organa ili zaposleni u pravnom licu u prostorijama pravnog lica odbije da primi pismeno koje se dostavlja državnom organu ili pravnom licu, dostavljač će pismeno ostaviti u poslovnoj prostoriji ili pribiti na vrata poslovne prostorije, a potom će popuniti rubriku povratnice koja se odnosi na odbijanje prijema, navesti razlog odbijanja prijema, povratnicu će potpisati i popunjenu vratiti u sud.

*Ako se pismeno dostavlja advokatu, smatra se da mu je pismeno lično dostavljeno i ako ga dostavljač uruči licu koje radi u advokatskoj kancelariji ili odraslom članu domaćinstva advokata (ako advokat delatnost obavlja u stanu). Pečat advokata nije neophodan, ali je korisno da bude otisnut pored potpisa lica koje je primilo pismeno.

DOSTAVNA KNJIGA ZA MESTO

Obrazac br. 127

Redni broj	Datum upisa	Oznaka spisa (broj akta)	PRIMALAC		POTVRDA PRIJEMA	
			prezime i ime odnosno naziv	adresa	datum	POTPIS
1	2	3	4	5	6	7

KNJIGA O ZADUŽENJU ZAPOSLENIH ZA PRIMLJENA PISMENA ZA DOSTAVLJANJE

Obrazac br. 128

Dan predaje sudskom radniku radi dostave	Oznaka spisa	Broj i vrsta pismena za dostavu		Vraćeno dana		Primedba
		Poziva	Ostalo	Dostavnica o izvršenoj dostavi	Neuručeni pozivi i pismena	
1	2	3	4	5	6	7

KONTROLNIK ZA POŠTARINU

Obrazac br. 129

Datum	O P I S	Vrednost			Overa
		Primljeno	Utrošeno	Stanje	
1	2	3	4	5	6

IZVEŠTAJ VIŠEM, ODNOSNO APELACIONOM SUDU POVODOM ŽALBE U KRIVIČNOM POSTUPKU

Obrazac br. 130

(naziv suda) _____		Broj _____
Krivični predmet: _____		
tužilac _____		
Okrivljeni: _____		
Zbog kriv. dela: _____		
Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe.		
Naziv, datum i broj pobijene odluke:		
1. _____	broj lista _____	
2. _____	broj lista _____	
3. _____	broj lista _____	
4. _____	broj lista _____	
Kada je pobijena odluka dostavljena podnosiocu žalbe: _____		
_____ broj lista _____		
Odgovor na žalbu podnosioca:		
1. _____	dana _____	broj lista _____
2. _____	dana _____	broj lista _____
3. _____	dana _____	broj lista _____
4. _____	dana _____	broj lista _____
Prilažu se: spis, pobijene odluke, žalba, odgovor na žalbu i dostavnice koje se nalaze u spisu.		
Eventualna objašnjenja o navodima žalbe u pogledu povrede odredaba postupka:		
_____		Predsednik veća - sudija _____

IZVEŠTAJ VIŠEM SUDU POVODOM ŽALBE, ODNOSNO REVIZIJE U PARNIČNOM POSTUPKU

Obrazac br. 131

_____	Broj _____
_____ sudu	
_____	Tužilac: _____
	Tuženi: _____
	Radi: _____

Dostavlja se spis radi donošenja odluke povodom žalbe - revizije.

Naziv, datum i broj pobijene odluke _____ br. lista _____

Ko i kada je uložio žalbu - reviziju

1. _____ br. lista _____

2. _____ br. lista _____

Kada je pobijena odluka dostavljena podnosiocu žalbe - revizije _____
_____ br. lista _____

odgovor na žalbu - reviziju podneo

1. _____ dana _____

2. _____ dana _____

Taksa: plaćena, opomena za plaćanje takse izdata dana _____.

Prilažu se prepis pobijene odluke, žalbe - revizije, odgovor na žalbu i dostavnice,

Predsednik veća - sudija,

PROPRATNI IZVEŠTAJ VIŠEG/APELACIONOG/VRHOVNOG KASACIONOG SUDA PO PRAVNIM LEKOVIMA U PARNIČNOM POSTUPKU

Obrazac br. 132

Oznaka spisa _____

Dana _____

Mesto _____

_____ sud u _____

Vraća se predmet broj _____ zajedno sa _____ primeraka presude/rešenja ovog suda na dalji postupak.

Predsednik veća - sudija,

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Obrazac br. 133

KNJIGA PREDMETA IZDATIH IZ ARHIVE

R. br.	Datum izdavanja iz arhive	Oznaka izdatog spisa	KOME JE IZDAT	Oznaka predmeta kome se spis prilaže	Rok do koga spis treba vratiti	Datum požurnice	Spis vraćen	Primedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ZAHTEV ARHIVI ZA DOSTAVU SPISA

Obrazac br. 134

ZAHTEV ARHIVI ZA DOSTAVU SPISA

_____SUDU

u _____

MOLBA

Molim da mi se izda prepis-fotokopija iz predmeta br. ____/____ koji se nalazi u arhivi suda, i to sledećih dokumenata:

Datum

Podnosilac molbe

adresa: _____

Odobrava sudija

Telefon: _____

Po odobrenju sudije i izvršenom prepisu - fotokopiji, obavestiti podnosioca molbe da dođe u sud, soba br. ____ od 09-13 časova radi preuzimanja traženih prepisa - fotokopija, uz naplatu takse u iznosu od _____ din. koju uplatiti na žiro račun suda br. _____.

Prepis - fotokopiju primio

Ovlašćeni radnik suda

Taksa naplaćena, dokaz priložena priznanica.

ZAHTEV ZA RAZGLEDANJE SPISA

Obrazac br. 135

ZAHTEV ZA RAZGLEDANJE SPISA

_____ sudu
u _____

Molim da mi se dozvoli razgledanje spisa br. ____/____ a koji se nalazi:

- u pisarnici
- u arhivi

Podnosilac zahteva:

Ime i prezime _____

Lična karta br. _____ Advok. leg. br. _____

Svojstvo _____

Adresa _____ Tel. br. _____

Potpis

Razgledanje spisa dozvolio sudija

Po odobrenju sudije obavestiti podnosioca zahteva da može da izvrši razgledanje dana _____ od 09-13 časova, soba br. _____ uz naplatu takse od din _____, koju iplatiti na žiro račun suda br. _____.

Spis razgledao
podnosilac molbe
dana _____

Referent

Taksa naplaćena - prilog priznanica

ZAHTEV ZA PREPIS I FOTOKOPIRANJE

Obrazac br. 136

ZAHTEV ZA PREPIS I FOTOKOPIRANJE

_____ SUDU
u _____

M O L B A

Molim da mi se izda prepis - fotokopija iz predmeta br. ____/____, i to sledećih dokumenata:

Datum

Podnosilac molbe

adresa: _____

Telefon: _____

Odobrava sudija

Po odobrenju sudije i izvršenom prepisu - fotokopiji, obavestiti podnosioca molbe da dođe u sud, soba br. _____ od 09-13 časova radi preuzimanja traženih prepisa - fotokopija, uz naplatu takse u iznosu od _____ din. koju uplatiti na žiro račun suda br. _____.

Prepis - fotokopiju primio

Ovlašćeni radnik suda

Taksa naplaćena, dokaz priložena priznanica.

PRIZNANICA

Obrazac br. 137

PRIZNANICA

_____ sud u _____

Posl br. _____

Dana _____

PRIZNANICA

Serija "Č"

red. br.

No 004051

Potpisano lice primilo je dana _____

Na ime _____

Na ime kamate _____ % od _____ do _____ god. _____ din.

Na ime troškova _____ din.

Na ime _____ din. _____

Svega din. _____

Potpis stranke koja je platila

Primalac

_____ sud u _____

**IMENIK ZA UPISNIKE ZA PREDMETE U KRIVIČNOJ I PREKRŠAJNOJ
MATERIJI**
(Km, Kim, Kž, Ki-Po1 "Pr", "Prm", "Pru", "Pom", "Pri", "Prž",
"Pržm"...)

Obrazac br. 138

Prezime i ime okrivljenog	Krivično delo	Broj spisa	Primedba
1	2	3	4

IMENIK ZA UPISNIKE U GRAĐANSKOJ MATERIJI

_____ sud u _____

Druga strana obrasca br. 139

"P", "P1", "PI" i "GŽ"

Obrazac br. 139

TUŽENI	TUŽILAC	Broj spisa	Primedba
1	2	3	4

IMENIK ZA UPISNIKE U VANPARNIČNOJ MATERIJI

_____ sud u _____

"R", "Pom", "Os", "Reh"...

Obrazac br. 140

PREZIME I IME LICA NA KOJE SE ODNOSI PREDMET	Predlagač	Broj spisa	Primedba
1	2	3	4

IMENIK ZA UPISNIKE U IZVRŠNOJ MATERIJU

_____ sud u _____

"I", "Iv" i "Iv1"

Obrazac br. 141

PREZIME I IME DUŽNIKA	Prezime i ime tražioca izvršenja	Broj spisa	Primedba
1	2	3	4

IMENIK ZA UPISNIK PREDMETA OSTAVINSKOG POSTUPKA

_____ sud u _____

"O"

Obrazac br. 142

PREZIME I IME UMRLOG	Prebivalište	Datum smrti	Oznaka spisa	Primedba
1	2	3	4	5

LIČNI IMENIK ZA UPISNIK

_____ sud u _____

"Su"

Obrazac br. 143

PREZIME I IME, ODNOSNO NAZIV ORGANA, USTANOVE I DR.	Redni broj upisnika "SU"	Kratka sadržina predmeta	Primedba
1	2	3	4

STVARNI IMENIK ZA UPISNIK

_____ sud u _____

"Su"

Obrazac br. 144

KRATKA SADRŽINA PREDMETA	Redni broj upisnika "SU"	Primedba
1	2	3

**KNJIGA USLOVNIH OSUDA I KNJIGA USLOVNIH OSUDA SA
ZAŠTITNIM NADZOROM**

_____ sud u _____

Obrazac br. 145

R. br.	Sud	Oznaka spisa	Prezime i ime osuđenog	Kazna	Uslov ističe	Uslov osude se		Primedba
						Briše	Opoziva	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KNJIGA ODUZETIH PREDMETA

_____ sud u _____

"Kdp"

Obrazac br. 146

Redni broj	Dan prijema	Prezime i ime lica od koga je predmet oduzet	Oznaka spisa	Kratak opis predmeta i količina	Vrednost svakog predmeta u dinarima	Na čuvanju		Predaja oduzetih predmeta			Primedbe
						U sudu	Kod banke i dr.	Broj i datum odluke za izdavanje	Prezime i ime i tačan naziv primaoca i broj	Potpis primaoca	

ceo iznos neplaćen i ostatak iz proš. god.	uplaćena u celom odnosno delimičnom iznosu	zamenjena kaznom zatvora	naplaćeni ostatak na kraju godine	stornirano (zastarelost pomilovanja, amnestija, smrt i sl.)	ceo iznos odn. ostatak iz prošle godine	uplaćeno u celom odn. delimičnom iznosu	oglašeni docnije za nenaplativ u iznosu	nenaplaćeni ostatak na kraju godine
din.	din.	din.	din.		din.	din.	din.	din.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

PAUŠAL				Oduzimanje imovinske koristi				Izvršenje pro veno dana pod brojem	A r h i v a	PRIMED BA
ceo iznos odn. neplaćen iznos iz proš. god.	uplaćeno u celom odn. delimičnom iznosu	oglašen docnije za nenaplativ u iznosu	nenaplaćeni ostatak na kraju godine	ceo iznos odn. neplaćeni iznos iz proš. god.	uplaćeno u celom odn. delimičnom iznosu	oglašen docnije za nenaplativ u iznosu	nenaplaćeni ostatak na kraju godine			
din.	din.	din.	din.	din.	din.	din.	din.			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

KONTROLNIK TROŠKOVA OD KOJIH JE STRANKA BILA OSLOBOĐENA U IZVŠNOM POSTUPKU

_____ sud u _____

Obrazac br. 149

R. br.	Datum upisa	Predmet	Prezime i ime i prebivalište stranke obavezne na plaćanje	Oznaka predmeta	Iznos koji mora vratiti stranka po nalogu sudije	Iznos koji je bio isplaćen na teret predračuna suda
					dinara	dinara
1	2	3	4	5	6	7

Poziv na plaćanje upućen stranci	Dan sprovedenog izvršenja i oznake "I" spisa	Datum naplate	Naplaćen iznos	Otpisan iznos	Broj dnevnika	Primedba
----------------------------------	--	---------------	----------------	---------------	---------------	----------

			dinara	dana	dinara		
8	9	10	11	12	13	14	15

SPISAK IZVRŠENJA POVERENIH SUDSKOM IZVRŠITELJU

_____ sud u _____

Obrazac br. 150

R. br.	Datum upisa	Redni broj spisa u "I" upisniku	Prezime i ime dužnika	Izvršna radnja koja se ima provesti	Izvršenje povereno		Dan podnetog izveštaja o izvršenju	Primedba
					Dana	Službenom licu (prezime i ime)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM ILI NESPROVEDENIM IZVRŠNIM RADNJAMA

_____ sud u _____

Obrazac br. 151

Red. br.	Vrsta izvršne radnje	Datum preduzim. izv. radnje	Rezultat preduzim. izv. vradnje	Udalj. mesta (u _____ km) preduzim. izv. rddnje	Vreme provedeno na putu	Vreme trajanja izv. radnje	Korišćenje prevoza ili dr. vozila	Naknade dr. licima (bravari i sl.)	Br. predmeta u kome se nal. Obrazac troškova	Br. predmeta na koji se Obrazac troš. odnosi	Ostalo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

OBRAČUN TROŠKOVA

_____ sud u _____

Obrazac br. 152

R. br	Posl. br. predmeta	Troškovi prevoza	Troškovi bravara	Troškovi fizičkih radnika	Troškovi veštaka	Ostali troškovi
1	2	3	4	5	6	7

DATUM SAČINJAVANJA

POTPIS SUDSKOG IZVRŠITELJA

IMENIK ZA SPISAK ISPRAVA

 sud u

"Si"**Obrazac br. 153**

Prezime i ime	Redni broj popisa isprava	Primedba
1	2	3

KONTROLNIK LICA PRIVEDENIH U PRETHODNOM POSTUPKU

 sud u

Obrazac br. 154

Red. broj	Datum prijema privedenog lica				Oznaka spisa	Sudija	Prezime (očovo ime) ime i prebivalište privedenog lica	Datum lišenja slobode privedenog lica			
	Dan	Mesec	Godina	Čas				Dan	Mesec	Godina	Čas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ko je priveo lice	Krivično delo	Zakonski osnov za određivanje pritvora	Privedeno lice pušteno na slobodu				Kome je i kada dostavljen predmet	Primedba
			Dan	Mesec	Godina	Čas		

13	14	15	16	17	18	19	20	21
----	----	----	----	----	----	----	----	----

KONTROLNIK LICA U PRITVORU U ISTRAŽNOM POSTUPKU

_____ sud u _____

Obrazac br. 155

R. br.	Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog	Oznaka predmeta	Pritvor				Primedba
			određen	istekao rok	produžen do	ukinut	
1	2	3	4	5	6	7	8

KONTROLNIK LICA U PRITVORU PO OPTUŽENJU

_____ sud u _____

Obrazac br. 156

Redni broj	Broj upisnika	Porodično i rođeno ime i godina rođenja optuženog	Broj i datum rešenja KV
1	2	3	4

Pravosnažnost rešenja KV	Datum iznošenja predmeta KV	U pritvoru od	Ukinut pritvor	Datum presuđenja	Primedba
5	6	7	8	9	10

KONTROLNIK MERA ODREĐENIH RADI OBEZBEĐENJA PRISUSTVA OKRIVLJENOG

Obrazac br. 157

Red. br.	Sud	Sud - Jednica	Sudija	Dan podnošenja inicijalnog akta	Podnošilac inicijalnog akta	Oznaka spisa	Ime i prezime okrivljenog	JMBG	Datum donošenja rešenja	Zabrana napuštanja stana od - do	Zabrana napuštanja mesta boravka od - do	Zabrana posećivanja određenih mesta od - do	Zabrana sastajanja sa određenim licima od - do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Zabrana prilaženja određenim licima od - do	Povremeno javljanje određenom državnom organu	Oduzimanje putne isprave	Oduzimanje vozačke dozvole	Primena elektronskog nadzora od - do	Određivanje pritvora ukoliko okrivljeni prekrši izrečenu zabranu	Dan podnošenja žalbe	Odluka po žalbi	Zahtev za privremeno vraćanje putne isprave	Odluka po zahtevu	Datum prestanka izrečenih zabrana	Primedba
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

KNJIGA POZVANIH LICA NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA

_____ SUD U _____

Obrazac br. 158

R. br.	Datum prijema	Prezime, očevo ime i ime, godina rođenja, zanimanje i prebivalište osuđenog lica	Poziv na izdržavanje kazne upućen dana	Nalog za privođenje izdat dana	Naredba za izdavanje poternice doneta dana	Sproveden iz pritvora dana	Datum započinjanja izdržavanja kazne	Naziv prvostepenog suda koji je izrekao kaznu i broj presude	Krivično delo za koje je osuđen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Vrsta i visina izrečene kazne	Naziv KPZ u koji je upućen na izdržavanje	Molba za odlaganje izvršenja kazne			Obustava izvršenja kazne			Primedba
		Podneta dana	Odbijena dana	Odloženo izvršenje	Usled zastarelosti	Usled smrti	Iz drugih	

	kazne i datum upućivanja			Datum	Vreme za koje je odloženo			razloga	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

IMENIK POZVANIH LICA NA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA

_____ sud u _____

Obrazac br. 159

PREZIME, OČEVO IME I IME	Redni broj knjige	Primedba
1	2	3

KONTROLNIK LICA UPUĆENIH NA IZDRŽAVANJE KAZNE PRE PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE

Obrazac br. 160

R. br.	Prezime, ime i godina rođenja okrivljenog	Oznaka predmeta	Zahtev okrivljenog za upućivanje na izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti				Primedba
			datum prijema	rešenje sudije	datum upućivanja	vreme trajanja kazne	
1	2	3	4	5	6	7	8

KONTROLNIK LICA OSUĐENIH NA RAD U JAVNOM INTERESU

Obrazac broj 160a

R. broj	Oznaka suda	Oznaka predmeta	Prezime, ime i godina rođenja osuđenog	datum pravnosnažnosti odluke o kažnjavanju	Vreme trajanja kazne rad u javnom interesu	Primedba
1	2	3	4	5	6	7

EVIDENCIJA O NADZORU NAD IZVRŠENJEM KAZNI ZATVORA

_____ sud u _____

Obrazac br. 161

Datum obilaska	Obilazak izvršio suda odnosno određeni sudija (prezime i ime)	Mesto i vreme izvršenja nadzora nad zakonitim i pravilnim postupanjem prema osuđenim licima	Kratak opis utvrđenog stanja u pogledu zakonitog i pravilnog postupanja prema osuđenim licima i uslovima koji omogućuju zakonito i pravilno postupanje	Mere preduzete da se otklone nedostaci uočeni prilikom obilaska	PRIMEDBA
1	2	3	4	5	6

NAPOMENA
EVIDENCIJA SE VODI SAMO ZA MALOLETNIKE.

KONTROLNIK IZVRŠENJA VASPITNIH MERA

_____ sud u _____

Obrazac br. 162

Redni broj	Datum upisa	Broj "Km" upisnika	Sudija	Lično ime, ime roditelja, dan i mesto rođenja i adresa maloletnika	Vrsta izrečene vaspitne mere i datum odluke	Posebne obaveze	Datum započinjanja izvršenja vaspitne mere
1	2	3	4	5	6	7	8

Nadležni organ starateljstva	Ko izvršava vaspitnu meru	Kontrola izvršenja vaspitne mere (obilasci, razgovori izveštaji i dr.)	Zamena izrečene vaspitne mere drugom merom i datum odluke	Obustava izvršenja mere, odluka da se mera ne izvrši (razlog i datum prestanka izvršenja mere)	Kretanje predmeta	Primedba
9	10	11	12	13	14	15

KONTROLNIK VASPITNIH NALOGA

Obrazac br. 163

R. br.	Datum otvaranja	Broj. upisnika			Sudija	Lično ime (ime jednog roditelja) Datum i mesto rođenja Adresa stanovanja	JMBG	Vrsta vaspitnog naloga i datum izricanja	Datum izvršenja vaspitnog naloga
		K T M	K I M	K M					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IMENIK MALOLETNIKA PREMA KOJIMA SE PRIMENJUJE VASPITNI NALOG

Obrazac br. 164

Red. br.	Lično ime (ime jednog roditelja)	JMBG	Br. kartona izvršenja vaspitnog naloga (IVN)	Sudija za maloletnike	Broj KTM, KIM ili KM
1	2	3	4	5	6

IMENIK ZA UPISNIKE

"IVM" Obrazac br. 165

Lično ime (Ime jednog roditelja)	Broj IVM kartona	Broj "Km" "K" upisnika	Sudija	Primedbe
1	2	3	4	5

IMENIK ZA UPISNIK

_____ sud u _____

"Fi" Obrazac br. 166

Redni broj	PREDLAGAČ		Broj registarskog uloška	Broj (Fi) prijave	Primedba
	Naziv subjekta upisa koji podnosi prijavu	Sedište subjekta upisa koji podnosi prijavu			
1	2	3	4	5	6

TEKST OVERE GLASI

Obrazac br 167

"Osnovni sud" _____ "Sudska jedinica" _____
 potvrđuje da je _____
 iz _____ svojeručno potpisao ovu _____
 (ispravu, izjavu i sl.) pred ovim sudom i priznao svoju.

Ov _____

Datum _____ Sudija _____

EVIDENCIJA INICIJALNIH AKATA ZA UPISNIKE U SEDIŠTU SUDA

_____ sud u _____

Sudska jedinica/odeljenje izvan sedišta suda u _____

Obrazac br. 168

REDNI BROJ	DAN PRIJEMA INICIJALNOG AKTA	PODNOŠILAC INICIJALNOG AKTA (tužilac, predlagač i dr.)	VRSTA INICIJALNOG AKTA	TUŽENI	OKRIVLJENI	INICIJALNI AKT DOSTAVLJEN OSNOVNOM SUDU DANA	BROJ IZ UPISNIKA U OSNOVNOM SUDU	SUDIJA	PRIMEDBA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NAPOMENA UZ OBRAZAC 168:

1. Sudska jedinica, odnosno odeljenje izvan sedišta suda dostavlja ovaj obrazac pisarnici suda u najmanje dva primerka uz primerak inicijalnog akta;
2. Pisarnica suda vraća jedan primerak ovog obrasca sudskoj jedinici, odnosno odeljenju izvan sedišta suda po upisivanju sudskog broja predmeta i imena sudije kojim je predmet raspoređen u rad;
3. Sudska jedinica, odnosno odeljenje izvan sedišta suda upisuje podatke iz ove evidencije (stranke, datum podnošenja inicijalnog akta...), broj predmeta iz upisnika suda i lično ime sudije kojem je dodeljen predmet u odgovarajući pomoćni upisnik.

EVIDENCIJA O DONETIM ODLUKAMA I DRUGIM PREDUZETIM RADNJAMA ZA UPISNIKE U SEDIŠTU SUDA

_____ sud u _____

Sudska jedinica/odeljenje izvan sedišta suda u _____

Obrazac br. 169

Broj upisnika	Sudija	Preduzeta radnja	Datum	Odluka	Žalba	Izjavljeno drugo pravno sredstvo	PRIMEDBA
1	2	3	4	5	6	7	8

NAPOMENA UZ OBRAZAC 169:

1. Obrazac se dostavlja pisarnici suda u jednom primerku.

IZLAZNE ZAMOLNICE ZA MEĐUNARODNO PRAVNU POMOĆ

Obrazac br. 170

Slika državnog grba
Republika Srbija
Naziv suda koji upućuje zamolnicu _____
Broj predmeta _____
Datum _____
Mesto _____

Naziv zamoљjene države
Naziv organa strane države kome se upućuje zamolnica

(Naziv diplomatsko-konzularnog predstavništva)

Pravni osnov za upućivanje zamolnice za međunarodno pravnu pomoć (međunarodni ugovor)

Ime i prezime, prebivalište (drugi kontakt: broj telefona, faksa, Internet adresa i dr.) ili boravište i državljanstvo, odnosno naziv i sedište stranaka (okrivljenog) i njihovo svojstvo u postupku

Ime, prezime i adresa zastupnika-punomoćnika (branioca) stranaka u postupku (drugi kontakt: broj telefona, faksa, Internet adresa i dr.)

Oznaka sudskog spisa, domaćeg suda i kratke naznake o postupku (predmet spora ili krivično delo)

Zahtev u zamolnici: opis radnje međunarodne pravne pomoći koja se traži i razlog za podnošenje zamolnice (npr. navođenje dokaza čije se izvođenje traži, navođenje mere koja se traži, nazivi ili vrsta akta koji bi trebalo dostaviti, imena i adrese svedoka koje treba saslušati i na koje okolnosti, konkretna pitanja koja bi svedoku trebalo postaviti i dr.)

Rokovi i datumi koji u vezi sa sudskim postupkom mogu imati pravne posledice za stranke, odnosno koji zahtevaju hitnost postupanja

Podaci o vrsti i broju priloga uz zamolnicu koja se dostavlja

Datum

Potpis predsednika suda
i pečat

Napomene:

Ako se komunikacija između država obavlja diplomatskim putem, zamolnica se upućuje uz
popratni akt diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije u državi od koje
se
zahteva međunarodno pravna pomoć.

Ako je tako predviđeno međunarodnim ugovorom zamolnica će se, uz propratni akt, dostaviti centralnom organu strane države (ministarstvu nadležnom za pravosuđe i dr.) ili pravosudnom organu strane države, neposredno.

ŠTAMBILJI

Štambilji koji se koriste u sudu

Hitno / Naročito hitno

1. (Format 35 x 8mm)

Pritvor

3. (Format 35 x 8 mm)

Radni spor

5. (Format 35 x 8 mm)

Maloletnik

2. (Format 35 x 8 mm)

Izdržavanje

4. (Format 35 x 8 mm)

Smetanje državine

6. (Format 20 x 13 mm)

Obezbeđenje dokaza

7. (Format 20 x 13 mm)

8. Konstatacija da protiv presude - rešenja je-nije izjavljena žalba

	Protiv presude - rešenja je - nije izjavljena žalba	
	Žalbu izjavio _____	
	_____ 20 ____ godine	
	Upravitelj pisarnice, _____	

(Format: 70 x 30 mm)

9. Konstatacija o otpremanju

Primljeno Prepisano Sravnjeno Otpremljeno
--

(Format 70 x 30 mm)

10. Konstatacija da je taksa naplaćena

TAKSA NAPLAĆENA POKRENUT POSTUPAK ZA NAPLATU	
Datum _____	Sudija _____

(Format 50 x 25 mm)

11. Rešenje o dozvoli izvršenja

REŠENJE O IZVRŠENJU	
I USVAJA SE predlog za izvršenje II Troškovi izvršenja određuju se u din. i slovima _____ III Protiv ovog rešenja stranke mogu izjaviti prigovor u roku od pet radnih dana od prijema rešenja _____ sud u _____ Dana _____ 20__ god. Sudija _____	

(Format 110 x 70 mm)

12. Zabeleška o odobrenom oslobađanju od plaćanja troškova postupka

_____ ODOBRENO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA - SAMO TAKSA Redni broj popisa spisa _____

(Format 50 x 25 mm)

13. Rešenje o usvajanju predloženog platnog naloga

REŠENJE I Sud usvaja predložen platni nalog II Troškovi tužioca određuju se din. i slovima _____ III Prigovor protiv platnog naloga podnosi se u roku od 8 dana preko ovog suda _____. U pogledu odluke o troškovima može se izjaviti žalba u istom roku. Neblagovremeno podnete prigovore i žalbu sud će odbaciti. IV Naplaćenu taksu u din. _____ plaća po pravosnažnosti platnog naloga tuženi pošto je tužilac oslobođen od plaćanja takse _____ sud u _____ Dana _____ 20__ god. Sudija _____
--

(Format 110 x 70 mm)

14. Potvrda o tačnosti prepisa

SUDIJA - PREDSEDNIK VEĆA Tačnost prepisa potvrđuje: Upravitelj - šef odseka sudske pisarnice _____

(Format 50 x 20 mm)

15. Saglasnost prepisa sa izvornikom

Saglasnost ovog prepisa sa izvornikom potvrđuje: Upravitelj - šef odseka sudske pisarnice _____
--

(Format 50 x 20 mm)

16. Potvrda o pravosnažnosti odluke

ODLUKA JE PRAVNOSTAŽNA _____ sud u _____ Dana _____ 20__ godine Upravitelj sudske pisarnice _____
(Format 50 x 20 mm)

17. Potvrda o ispunjenosti uslova iz čl. 15. st. 4 ZIO (izvršnost odluke)

_____ sud u _____ _____ br. _____ / _____ POTVRDA Potvrđuje se da je presuda/rešenje _____ br. ____ / _____ Postala/o pravnosnažna/o na dan _____, Da je uručena izvršnom dužniku na dan _____, Kao i izvršnom poveriocu na dan _____ I DA SU NASTUPILI USLOVI ZA IZVRŠENJE
Dana _____ 20__ godine Upravitelj sudske pisarnice _____
(Format 60 x 25 mm)

17a. Štambilj za rešenje o usvajanju Nacrta odluke o prigovoru

_____ sud u _____ _____ br. ____ / ____ Dana _____ 20__ godine Usvaja se predložen nacrt odluke o prigovoru. Predsednik veća - sudija _____
(Format 60 x 25 mm)

18. Konstatacija o zaduženju u kontrolniku naplate novčanih kazni

Uvedeno u Kontrolnik pod red. br. _____

(Format 50 x 15 mm)

19. Dostava žalbe na odgovor
(stavlja se po pravilu na primerak dostavljene žalbe)

Dostavlja se primerak blagovremeno podnete žalbe, s tim da u roku od _____ dana prijema možete podneti ovom sudu svoj odgovor na žalbu.

Oznaka spisa _____

_____ sud u _____

Dana _____ 20__ godine

Sudija - predsednik veća

(Format 70 x 40 mm)

20. Overa potpisa

Ov. br. _____/20

Potvrđuje se da je - su _____
svojeručno potpisao _____ ovu ispravu - prizna
_____ svoj potpis na ovoj ispravi.

Istovetnost imenovan _____ utvrđena je na osnovu
lične karte broj _____ izdate _____ 19__ od odnosno
svedocima _____ čija je istovetnost utvrđena.

Taksa za overu u din. _____ naplaćena je
_____ sud u _____

Dana _____ 20__ god. Ovlašćeno lice

(Format 100 x 60 mm)

21. Overa prepisa

Ov. br. _____ 20__
Potvrđuje se da je ovaj prepis istovetan sa njegovim izvornikom - overenim - prostim prepisom, koji je napisan _____ i koji se sastoji od _____ tabaka.
Izvorna isprava - overen prepis nalazi se kod _____.
Taksa za overu od din. _____ naplaćena. _____ sud u _____
Dana _____ 20__ god. Ovlašćeno lice

(Format 90 x 50 mm)

22. Zabeležba o prijemu pismena

_____ sud u _____
Primljeno neposredno - poštom (obično - preporučeno _____ 20__ godine u _____ primeraka sa _____ priloga i rubrika.
Predato poštom preporučeno dana _____ 20__ godine.
Pismeno taksirano na _____ dinara, nedostaju takse _____ din. _____ pismeno primljeno bez takse. primljene vrednosti (novac i sl.).
Lice ovlašćeno za prijem _____

(Format 100 x 75 mm)

23. Skraćena zabeleška o prijemu pismena

_____ sud
u _____
PRIMLJENO
Dana _____ 20__ godine

(Format 40 x 50 mm)

24. Potvrda o prijemu pismena

_____ sud u _____
POTVRDA
Sud potvrđuje prijem _____ u predmetu
_____ u _____ primeraka sa
_____ priloga.
Pismeno je taksirano sa din. _____.
(Pečat suda)
Lice ovlašćeno za prijem

(Format 10 x 75 mm)

25. Potvrda overe potpisa i pečata u smislu člana 3. Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5. octobre 1961.)

1. Zemlja: _____

Da je ova javna isprava

2. potpisana od strane _____

3. u svojstvu _____

4. snabdevena pečatom, žigom _____

tvrdi

5. u _____

6. na dan _____

7. (naziv organa vlasti) _____

8. pod. br. _____

9. Pečat (žig)

10. Potpis

(Format 90 x 90 mm)

30. Dozvoljenost, blagovremenost i urednost žalbe

Posl. br. _____/_____

DOZVOLJENOST I BLAGOVREMENOST ŽALBE

I) Žalba je dozvoljena jer nema smetnji iz člana 433. ZKP _____

II) Žalba je blagovremena jer je overeni prepis pobijene odluke dostavljen na dan _____ god. a žalilac je predao žalbu Sudu - preko pošte preporučenom pošiljkom na dan _____ god. dakle u zakonsko roku od _____ dana.

III) Žalba je uredna jer ne sadrži nedostatke iz člana 436. st. 2 do 4. ZKP.

IV) Primerak žalbe dostaviti protivnoj stranci _____ na odgovor. o poukom iz člana 444. ZKP

Predsednik veća

(Format: 80 mm x 80 mm)

31. Naredba za dostavljanje predmeta višem sudu

Posl. br. _____/_____

NAREDBA Za dostavljanje predmeta višem sudu 1. Predmet dostaviti Apelacionom sudu u Beogradu, kao nadležnom sudu, na odluku o izjavljenom pravnom leku. 2. Spis prethodno srediti i pri tome izdvojiti nepotrebne omote, povratnice a sl. Beograd, _____ 201__ god. Predsednik veća - sudija _____ Otpremljeno _____ Ovlašćeni službenik
--

(Format: 80 mm x 70 mm)

32. Pravna pouka

Posl. br. _____/_____ PRAVNA POUKA Na ovu optužnicu okrivljeni ima pravo da podnese pisani odgovor u roku od osam dana od dana dostavljanja Okriljenom se nalaže da u roku od tri dana izvesti sud kog advokata uzima sebi za branioca. VIŠI SUD U BEOGRADU-POSEBNO ODELJENJE
--

(Format: 80 mm x 50 mm)

33. Na optužnicu je-nije podnesen odgovor

Posl. br. _____/_____ Na optužnicu je-nije podnesen odgovor. Beograd, _____ 201__ god Ovlašćeni službenik, _____
--

(Format: 50 mm x 40 mm)

34. Naredba za dostavljanje optužnice

Posl. br. _____/_____	
NAREDBA ZA DOSTAVLJANJE OPTUŽNICE	
1. Utvrđeno je da je ova optužnica propisno sastavljena - čl. 333 stav 2 ZKP	
2. Optužnicu bez odlaganja dostaviti okrivljenom i u svemu dalje postupiti po odredbi člana 335. ZKP, s poukom o pravu na podnošenje odgovora i upozorenju o obaveznoj odbaci.	
Beograd, _____	
Ev. _____	Predsednik veća iz čl. 21. st. 4 ZKP
Otpremljeno _____	_____ Potpis

(Format: 40 mm x 70 mm)

30. Dozvoljenost, blagovremenost i urednost žalbe

Posl. br. _____/_____	
DOZVOLJENOST I BLAGOVREMENOST ŽALBE	
I) Žalba je <u>dozvoljena</u> jer nema smetnji iz člana 433. ZKP _____	
II) Žalba je <u>blagovremena</u> jer je overeni prepis pobijene odluke dostavljen na dan _____ god. a žalilac je predao žalbu Sudu - preko pošte preporučenom pošiljkom na dan _____ god. dakle u zakonsko roku od _____ dana.	
III) Žalba je <u>uredna</u> jer ne sadrži nedostatke iz člana 436. st. 2 do 4. ZKP.	
IV) Primerak žalbe dostaviti protivnoj stranci _____ na odgovor. o poukom iz člana 444. ZKP	
_____ Predsednik veća	

(Format: 80 mm x 80 mm)

31. Naredba za dostavljanje predmeta višem sudu

Posl. br. _____/_____

NAREDBA Za dostavljanje predmeta višem sudu 1. Predmet dostaviti Apelacionom sudu u Beogradu, kao nadležnom sudu, na odluku o izjavljenom pravnom leku. 2 Spis prethodno srediti i pri tome izdvojiti nepotrebne omote, povratnice a sl. Beograd, _____ 201__ god. Predsednik veća - sudija _____ Otpremljeno _____ Ovlašćeni službenik

(Format: 80 mm x 70 mm)

32. Pravna pouka

Posl. br. _____/_____ PRAVNA POUKA Na ovu optužnicu okrivljeni ima pravo da podnese pisani odgovor u roku od osam dana od dana dostavljanja Okiriljenom se nalaže da u roku od tri dana izvesti sud kog advokata uzima sebi za branioca. VIŠI SUD U BEOGRADU-POSEBNO ODELJENJE

(Format: 80 mm x 50 mm)

33. Na optužnicu je-nije podnesen odgovor

Posl. br. _____/_____ Na optužnicu je-nije podnesen odgovor. Beograd, _____ 201__ god Ovlašćeni službenik, _____
--

(Format: 50 mm x 40 mm)

34. Naredba za dostavljanje optužnice

Posl. br. _____/_____	
NAREDBA ZA DOSTAVLJANJE OPTUŽNICE	
1. Utvrđeno je da je ova optužnica propisno sastavljena - čl. 333 stav 2 ZKP	
2. Optužnicu bez odlaganja dostaviti okrivljenom i u svemu dalje postupiti po odredbi člana 335. ZKP, s poukom o pravu na podnošenje odgovora i upozorenju o obaveznoj odbaci.	
Beograd, _____	
Ev. _____	Predsednik veća iz čl. 21. st. 4 ZKP
Otpremljeno _____	_____
	Potpis

(Format: 40 mm x 70 mm)

IZVEŠTAJI I STATISTIKA

REPUBLIKA SRBIJA
_____ SUD U _____
Datum: _____

1. IZVEŠTAJ O RADU SUDIJE _____ ZA PERIOD _____

REDNI BROJ	MATE RIJA	SUDIJA	RAD U VEĆIMA	OSTALA ZADUŽENJA	NEREŠENO NA POČETKU		PRIMLJENO		OD DRUGOG SUDIJE	DRUGOM SUDIJI	UKUPNO U RADU
					Ukupno	Starih	Ukupno	Novih			

REŠENO			NEREŠENO NA KRAJU		PROCENAT ISPUNJENJA NORME %	SAVLADAVANJE PRILIVA	PROCENAT REŠENIH	SPROVEDENO IZVRŠENJE	OBUSTAVA POSTUPKA IZVRŠENJA
Meritorno	Na drugi način	Od toga starih	Ostalo u radu kao nerešeno	Od toga starih					

RADNIH MESECI	RADNIH DANA	KVALITET RADA							BROJ OTVORENIH RASPRAVA PO ŽALBI U DRUGOSTEPENOM
		RAZMA	POTVR	PREINA	UKINUTO	DELIMIČNO	POTVRĐENO PO	UKUPAN	

		TRANI PRESUDA PO ŽALBI	ĐENO		ČENO				PREINAČENO ILI UKINUTO		VANREDNOM PRAVNOM LEKU		KVALITET	POSTUPKU
			BROJ	%	BROJ	%	BROJ	%	BROJ	%	BROJ	%		

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE IZVEŠTAJA O RADU SUDIJE

Rad u većima - Ukupan broj sudećih dana u materiji Koja nije primarna (osnovna) materija pojedinog sudije (na pr. član stečajnog veća, Kv veća, IPV veća).

Ostala zaduženja - Poslovi koje sudija obavlja pored rada u veću: predsjednik suda, zamenik predsednika suda, rukovodilac odeljenja, učesnik u medijaciji, nadzorni sudija za obuku pripravnika, portparol suda, član radne grupe.

Nerešeno na početku - Broj predmeta u radu, na dan neposredno pre dana sastavljanja izveštaja. Na primer, ako je izveštaj sastavljen 1. juna 2009. godine, broj predmeta u radu će biti računat zaključno sa 31. majem 2009. godine, u 23:59 časova.

Starih - Stari predmeti su predmeti koji traju više od tri godine. Dužina se računa od datuma podnošenja inicijalnog akta.

Primljeni predmeti - Unose se podaci o ukupnom broju primljenih predmeta u izveštajnom periodu.

Novih - Unose se podaci samo o novoprimljenim predmetima. Predmeti koji su ponovo otvoreni i dobili novi broj po ukidanju ne ulaze u ovu kolonu.

Primljeno od drugog veća - Predmet koji je sudiji dodeljen u rad iz drugog veća. Evidentira se svaka promena.

Dato drugom veću - Predmet koji se dodeljuje drugom veću u rad.

Ukupno u radu - Broj nerešenih predmeta koji su preneti iz prethodnog perioda uvećan za broj primljenih predmeta. Od toga se oduzima broj predmeta koji je dat drugom veću, a dodaje se broj predmeta primljen od drugog veću.

Rešeno - Rešenim predmetom smatra se pismeno izrađena odluka dostavljena pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju prepisa sa uputstvom za njihovu dostavu (čl. 177. Sudskog poslovnika). Izveštaj sadrži kolone za broj: meritorno rešenih predmeta, predmeta rešenih na drugi način, predmeta rešenih sprovedenim izvršenjem (samo za izvršne materije) i ukupno rešenih predmeta.

Nerešeno na kraju - Izračunava se oduzimanjem broja rešenih predmeta od ukupnog broja predmeta u radu.

Od toga starih - Po istim kriterijumima iz tačke "Starih". Od ukupnog broja nerešenih predmeta na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda broje se samo stari predmeti.

Procenat ispunjenja norme - dobija se tako što se broj rešenih predmeta u izveštajnom (posmatranom) periodu pomnoži sa 100, pa se tako dobijen rezultat deli sa brojem predmeta koji je sudija trebalo da reši, a taj broj se dobija kada se ukupan broj radnih meseci pomnoži sa normom iskazanom u merilima Visokog saveta sudstva. Pri izradi godišnjeg izveštaja, kao ukupan broj radnih meseci uzima se broj 11.

$$\text{Procenat ispunjenja norme} = \frac{\text{Broj rešenih predmeta} * 100}{\text{Ukupan broj radnih meseci} * \text{Norma}}$$

Procenat savladavanja priliva - Broj rešenih predmeta, podeljen brojem primljenih predmeta. Ako je Procenat "100", to ukazuje da je isti broj predmeta rešen u odnosu na broj primljenih predmeta, u posmatranom periodu. Ako je Procenat ispod "100", to ukazuje da je manji broj predmeta rešen u odnosu na broj primljenih predmeta, a ako je Procenat iznad "100", to ukazuje da je veći broj rešenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta u posmatranom periodu, što zapravo znači da je rešen i određen broj predmeta koji nije rešen u prethodnom periodu.

Procenat rešenih - Broj ukupno rešenih predmeta, podeljen ukupnim brojem predmeta u radu.

Radni meseci - Ukupan broj meseci u kojima je sudija radio, ne uzimajući u obzir odsustvo zbog godišnjih odmora. Broj meseci dobija se, kada se ukupan broj radnih dana podeli sa brojem 22. Dobijeni broj se obračunava na dve decimale.

Kvalitet rada

Razmatranih presuda po žalbi - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance odlučio o odluci nižeg suda u izveštajnom (posmatranom) periodu. Posmatra se datum prijema drugostepene odluke u niži sud.

Potvrđeno - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance potvrdio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Preinačeno - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance preinačio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Ukinuto - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance ukinuo odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Delimično preinačeno ili ukinuto - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance delimično ukinuo ili delimično preinačio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Potvrđeno po vanrednom pravnom leku - Odluka prvostepenog suda koja je preinačena odlukom po žalbi, a zatim potvrđena odlukom po vanrednom pravnom leku.

Ukupan kvalitet - Ukupan broj rešenih predmeta umanjen za zbir ukinutih i preinačenih odluka, podeljen sa brojem ukupno rešenih predmeta pomnožen brojem 100. Rezultat se izražava u procentima.

Broj otvorenih rasprava po žalbi u drugostepenom sudu - Unose se podaci o broju predmeta u kojima je otvorena rasprava u drugostepenom sudu, po žalbi, radi upotpunjavanja činjeničnog stanja, ili otklanjanja bitnih povreda postupka na osnovu odredbe čl. 369. stav 3. ZPP-a.

REPUBLIKA SRBIJA
SUD U
Datum:

2. IZVEŠTAJ O RADU SUDA U ZA PERIOD

REDNI BROJ	MATERIJA	BROJ SUDIJA U MATERIJI	NEREŠENO NA POČETKU		PRIMLJENO		PROSEČAN PRILIV PREDMETA PO SUDIJI U ODELJENJU	UKUPNO U RADU	REŠENO				PROSEČNO REŠENO PO SUDIJI U ODELJENJU
			Ukupno	Starih	Ukupno	Novih			Merit orno	Na drugi način	Rešeno sprovedenim izvrše njem	Od toga starih	

NEREŠENO NA KRAJU	PROSEČNO PREDMETA U RADU PO SUDIJI U ODELJENJU	KVALITET RADA								
		RAZMA TRANI ŽALBI	POTVR ĐENO	PREINA ČENO	UKINUTO	DELIMIČNO PREINAČENO ILI UKINUTO	SAVLADA VANJE PRILIVA	PROCENAT REŠENIH	UKUPAN KVALITET %	

Ostalo u radu kao nere šeno	Od toga starih	Ukupno	Starih		BROJ	%	BROJ	%	BROJ	%	BROJ	%				

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE IZVEŠTAJA O RADU SUDA

Nerešeno na početku - Broj predmeta u radu, na dan neposredno pre dana sastavljanja izveštaja. Na primer, ako je izveštaj sastavljen 1. juna 2009. godine, broj predmeta u radu će biti računat zaključno sa 31. majem 2009. godine, u 23:59 časova.

Starih - Stari predmeti su predmeti koji traju više od tri godine. Dužina se računa od datuma podnošenja inicijalnog akta.

Primljeni predmeti - Unose se podaci o ukupnom broju primljenih predmeta u izveštajnom periodu.

a) Novih - Unose se podaci samo o novoprimljenim predmetima. Predmeti koji su ponovo otvoreni i dobili novi broj po ukidanju ne ulaze u ovu kolonu.

Prosečan priliv predmeta po sudiji u odeljenju - Izračunava se tako što se ukupan broj primljenih predmeta u izveštajnom (posmatranom) periodu podeli sa brojem sudija koji su u tom periodu aktivno postupali u materiji ili sudskom odeljenju i dobijali redovan priliv.

Prilikom sačinjavanja tromesečnog, šestomesečnog i godišnjeg izveštaja prethodno dobijeni količnik deli se sa 3 (za tromesečni izveštaj), sa 6 (za šestomesečni izveštaj), sa 11 (za godišnji izveštaj), sa 22 (za dvogodišnji izveštaj).

Ukupno u radu - Broj nerešenih predmeta koji su preneti iz prethodnog perioda uvećan za broj primljenih predmeta. Od toga se oduzima broj predmeta koji je dat drugom veću, a dodaje se broj predmeta primljen od drugog veća.

Rešeno - Rešenim predmetom smatra se pismeno izrađena odluka dostavljena pisarnici u izvorniku u dovoljnom broju prepisa sa uputstvom za njihovu dostavu (čl. 177. Sudskog poslovnika). Izveštaj sadrži kolone za broj: meritorno rešenih predmeta, predmeta rešenih na drugi način, predmeta rešenih sprovedenim izvršenjem (samo za izvršne materije) i ukupno rešenih predmeta.

Prosečno rešeno po sudiji u odeljenju - Izračunava se tako što se ukupan broj rešenih predmeta u izveštajnom (posmatranom) periodu podeli sa brojem sudija koji su u tom periodu aktivno postupali u materiji ili sudskom odeljenju.

Prilikom sačinjavanja tromesečnog, šestomesečnog i godišnjeg izveštaja prethodno dobijeni količnik deli se sa 3 (za tromesečni izveštaj), sa 6 (za šestomesečni izveštaj), sa 11 (za godišnji izveštaj), sa 22 (za dvogodišnji izveštaj).

Ako sudija u tromesečnom periodu nije radio 22 radna dana, u šestomesečnom 44, godišnjem 88, a u dvogodišnjem 264 radna dana, broj njegovih završenih predmeta i njegovo učešće u ukupnom broju sudija u odeljenju izuzima se od obračuna proseka u izveštajnom (posmatranom) periodu.

Nerešeno na kraju - Izračunava se oduzimanjem broja rešenih predmeta od ukupnog broja predmeta u radu.

Od toga starih - Po istim kriterijumima iz tačke "Starih". Od ukupnog broja nerešenih predmeta na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda broje se samo stari predmeti.

Prosečno predmeta u radu po sudiji u odeljenju - Izračunava se tako što se ukupan broj nerešenih predmeta na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda podeli sa brojem sudija koji postupaju u materiji ili sudskom odeljenju na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda. Na isti način izračunava se prosek nerešenih starih predmeta, s tom razlikom što deljenik u razlomku predstavlja ukupan broj nerešenih starih predmeta na kraju izveštajnog (posmatranog) perioda.

Kvalitet rada

Razmatranih presuda po žalbi - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance odlučio o odluci nižeg suda u izveštajnom (posmatranom) periodu. Posmatra se datum prijema drugostepene odluke u niži sud.

Potvrđeno - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance potvrdio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Preinačeno - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance preinačio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Ukinuto - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance ukinuo odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Delimično POTVRĐENO, preinačeno ili ukinuto - Broj ožalbenih predmeta u kojima je sud više instance delimično ukinuo ili delimično preinačio odluku nižeg suda, u posmatranom izveštajnom periodu. Takođe izraženo i u procentima, u odnosu na broj ukupno rešenih ožalbenih predmeta.

Potvrđeno po vanrednom pravnom leku - Odluka prvostepenog suda koja je preinačena odlukom po žalbi, a zatim potvrđena odlukom po vanrednom pravnom leku.

Procenat savladavanja priliva - Broj rešenih predmeta, podeljen brojem primljenih predmeta. Ako je Procenat "100", to ukazuje da je isti broj predmeta rešen u odnosu na broj primljenih predmeta, u posmatranom periodu. Ako je Procenat ispod "100", to ukazuje da je manji broj predmeta rešen u odnosu na broj primljenih predmeta, a ako je Procenat iznad "100", to ukazuje da je veći broj rešenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta u posmatranom periodu, što zapravo znači da je rešen i određen broj predmeta koji nije rešen u prethodnom periodu.

Procenat rešenih - Broj ukupno rešenih predmeta, podeljen ukupnim brojem predmeta u radu.

Ukupan kvalitet - Ukupan broj rešenih predmeta umanjen za zbir ukinutih i preinačenih odluka, podeljen sa brojem ukupno rešenih predmeta pomnožen brojem 100. Rezultat se izražava u procentima.

REPUBLIKA SRBIJA
_____ SUD U _____

Datum: _____

3. IZVEŠTAJ O BROJU NEREŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

			TRAJANJE POSTUPKA					ZASTARELOST ¹		
Godina	Vrsta materije	Ukupan broj Nerešenih predmeta	1-365 DANA	Do 2 godine	Do 5 godina	Do 10 godina	Preko 10 godina	Rešenje o obustavi zbog zastarelosti	Odbijajuća presuda zbog zastarelosti	Ukupno
2009.	P									
	P ₁									
	Ki									
	k									
	i									
UKUPNO:										

REPUBLIKA SRBIJA
_____ SUD U _____

Datum: _____

4. IZVEŠTAJ O BROJU REŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

	TRAJANJE POSTUPKA	ZASTARELOST
--	-------------------	-------------

Godina	Vrsta materije	Ukupan broj rešenih predmeta	1-365 DANA	Do 2 godine	Do 5 godina	Do 10 godina	Preko 10 godina	Rešenje o obustavi zbog zastarelosti	Odbijajuća presuda zbog zastarelosti	Ukupno
2009	P									
	P ₁									
	Ki									
	K									
	I									
UKUPNO:										

¹ Zastarelost se odnosi na krivične i privredno kaznene predmete.

REPUBLIKA SRBIJA
 _____ SUD U _____

Datum: _____

5. IZVEŠTAJ O BROJU NEREŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

			TRAJANJE POSTUPKA					ZASTARELOST		
Godina	Vrsta materije	Ukupan broj nerešenih predmeta	1-365 DANA	Do 2 godine	Do 5 godina	Do 10 godina	Preko 10 godina	Rešenje o obustavi zbog zastarelosti	Odbijajuća presuda zbog zastarelosti	Ukupno

REPUBLIKA SRBIJA
_____ SUD U _____

Datum: _____

7. IZVEŠTAJ O BROJU NEREŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

			TRAJANJE POSTUPKA				
Godina	Vrsta materije	Ukupan broj neresenih predmeta	Do 1 godine	Do 3 godine	Do 5 godina	Do 10 godina	Preko 10 godina
2009.	PriVredNi prestup (Pk)						
	Stečaj (St)						
	Izvršenje (I, Iv)						
	Platni nalog (Pl)						
	Parnica (P)						
	Vanparnica (R)						
UKUPNO:							

REPUBLIKA SRBIJA

_____ SUD U _____

Datum: _____

8. IZVEŠTAJ O BROJU REŠENIH PREDMETA ZA NAVEDENE MATERIJE

			TRAJANJE POSTUPKA				
Godina	Vrsta materije	Ukupan broj rešenih predmeta	Do 1 godine	Do 3 godine	Do 5 godina	Do 10 godina	Preko 10 godina
2009.	Privredni prestup (Pk)						
	Stečaj (St)						
	Izvršenje (I, Iv)						
	Platni nalog (Pl)						
	Parnica (P)						
	Vanparnica (R)						
UKUPNO:							

NAPOMENA:

Izveštaji o broju rešenih i nerešenih predmeta (tačke 3. do 8.) se izrađuju za sve predmete na nivou suda, kao i po pojedinom sudiji.

STATISTIKA I IZVEŠTAJI ZA PREKRŠAJNE SUDOVE

STATISTIČKI IZVEŠTAJ

OBRAZAC P. 1

			TRAJANJE POSTUPKA				
Godina	Vrsta materije	Ukupan broj rešenih predmeta	Do 1 godine	Do 3 godine	Do 5 godina	Do 10 godina	Preko 10 godina
2009.	Privredni prestup (Pk)						
	Stečaj (St)						
	Izvršenje (I, Iv)						
	Platni nalog (Pl)						
	Parnica (P)						
	Vanparnica (R)						
UKUPNO:							

PREDSEDNIK SUDA

IZVEŠTAJ O PREDMETIMA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU
u izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P. 2

Prekršajni sud u	Broj nerešenih predmeta na početku izveštajnog perioda	Broj primljenih predmeta			Ukupno u radu (2+5)	Ukupan broj rešenih predmeta	Broj nerešenih predmeta	
		Po zahtevima -prijavama ovlašćenog	Po zahtevima-prijavama	Ukupno			Svega	Od toga u prekidu postupka

		organa	oštećenih					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Broj donetih odluka							Broj osuđujućih presuda izvršenih pre pravno- snažnosti	Trajanje postupka			
Odbaci- vanje zahteva	Obustave		Osuđu- juće presude	Osloba- đajuće presude	Rešeno na drugi način	Ukupno donetih odluka		Do 3 meseca	Od 3 do 6 meseci	Od 6 do 12 meseci	Preko 12 meseci
	Svega	Od toga zbog zastarelosti gonjenja									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

VIŠI PREKRŠAJNI SUD

IZVEŠTAJ

O PREDMETIMA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU u izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P. 3

Broj nerešenih predmeta na početku izveštajnog perioda	Broj primljenih predmeta	UKUPNO U RADU	Broj rešenih predmeta	Broj i vrste donetih drugostepemih odluka					
				Žalba odbačena	Žalba odbijena	Ukinuto			
						Zbog povrede odredaba prekršajnog postupka	Zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja	Zbog povrede materijalnog prava	Ukupno ukinutih

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Broj i vrste donetih drugostepenih odluka						
Preinačeno						UKUPNO
Pooštrena kazna	Smanjena -ublažena	Na oslobađajuću presudu	UKUPNO	Pooštrena mera	Smanjena mera	
11	12	13	14	15	16	17

Broj i vrste donetih drugostepenih odluka						Broj neresenih predmeta
Preinačeno				Rešeno na drugi način	UKUPNO DONETIH ODLUKA	
Zastara u prekršajnom sudu	Zastara u Višem prekršajnom sudu	Iz drugih razloga	UKUPNO			
18	19	20	21	22	23	24

IZVEŠTAJ O VRSTAMA DONETIH ODLUKA U REŠENIM PREDMETIMA

PREKRŠAJNI SUD U

u izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P. 4

Prekršajni sud u	Izrečena novčana kazna	Izrečena kazna zatvora	Izrečena kazna zatvora i novčana kazna	Izrečene opomene	Izrečene vaspitne mere	Izrečene zaštitne mere uz izrečenu kaznu	Izrečene zaštitne mere bez izrečene kazne	Oduzimanje imovinske koristi
	1	2	3	4	5	6	7	8

Obustava postupka							Odbačaj zahteva	Svega donetih odluka
Svega obustava	Zbog zastarelosti gonjenja					Iz drugih razloga		
	Svega zastara	Iz prekida	Iz pravne pomoći	Neizvršene naredbe	Neodazivanje podnosioca			
9	10	11	12	13	14	15	16	17

IZVEŠTAJ O BROJU I NAČINU REŠAVANJA PREDMETA PO SUDIJI

PREKRŠAJNI SUD U _____

Sudija _____
(šifra, ime i prezime)

u izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P. 5

Redovni predmeti								
Preneto iz prethodnog perioda	Primljeno u rad	UKUPNO U RADU	UKUPNO REŠENI	UKUPNO NEREŠENI	Broj donetih odluka o sankciji			
					Odbačaj zahteva	Obustava postupka		
						Svega obustava	Zbog zastare gonjenja	
							Svega zastara	Iz prekida
1	2	3	4	5	7	8	9	10

Redovni predmeti						
Broj donetih odluka o sankciji						Broj presuda izvršenih pre pravno snažnosti
Obustava postupka		Doneto osuđujućih presuda	Doneto oslobađajućih presuda	Rešeno na drugi način (ustup i slično)	Ukupno donetih odluka	
Zbog zastare gonjenja						
Iz pravne pomoći	Neizvršene naredbe					
11	12	13	14	15	16	17

Pravna pomoć				
Preneto iz	Primljeno u	UKUPNO u	UKUPNO	Broj rešenih predmeta

prethodnog	rad	radu	rešeno	Sopstveni	Pravna pomoć
18	19	20	21	22	23

Pravna pomoć			Provedeno dana na postupku	Broj prosečno mesečno rešenih	Procenat izvršenja norme
Broj rešenih predmeta		UKUPNO NEREŠENIH			
Ukupno rešenih	UKUPNO REŠENIH SA PRERAČUNOM				
24	25	26	27	28	29

IZVEŠTAJ O KVALITETU RADA SUDIJA

PREKRŠAJNI SUD U _____

U izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P.6

Šifra sudije	Ime i prezime	Preneto iz prethodnog perioda	Izjavljene žalbe	UKUPNO NA RADU	UKUPNO REŠENO	UKUPNO NEREŠENO
-----------------	------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

K v a l i t e t										
Ukupno odluka	Potvrđeno		Ukinuto		Preinačeno				Obustava-zastara gonjenja	
					Smanjena		Povećana			
	Broj	% (9/6* 100)	Broj	% (11/6* 100)	Broj	% (13/6* 100)	Broj	% (15/6* 100)	Broj	% (17/6* 100)
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

IZVEŠTAJ

PREKRŠAJNI SUD U _____

OBRAZAC P. 7

						Izvršenje presuda drugih sudova			UKUPNO U RADU
Preneto iz prethodnog perioda	Primljeno	UKUPNO U RADU	Preneto iz preth. perioda	Primljeno	UKUPNO U RADU	Preneto iz preth. perioda	Primljeno	UKUPNO U RADU	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10

Broj izvršenih predmeta				Broj neizvršenih predmeta				Obustava zbog zastarelosti
Redovnih sopstvenih	Po članu 291. ZOP-a	Drugih sudova	UKUPNO IZVRŠENO	Redovnih sopstvenih	Po članu 291. ZOP-a	Drugih sudova	UKUPNO NEIZVRŠENO	Redovnih sopstvenih
11	12	13	14	15	16	17	18	19

IZVEŠTAJ
O PREDMETIMA PRAVNE POMOĆI U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

PREKRŠAJNI SUD U _____

u izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P. 8

Šifra sudije	Ime i prezime sudije	Zamolnice za saslušanje				
		Preneto iz prethodnog perioda	Primljeno u rad	Ukupno u radu	Udovoljeno	Neudovoljeno
1	2	3	4	5	6	7

Ažurnost % (6/5*100)	Zamolnice za izvršenje drugih sudova					Ažurnost % (12/11*100)
	Preneto iz prethodnog perioda	Primljeno u rad	Ukupno u radu	Udovoljeno	Neudovoljeno	
8	9	10	11	12	13	14

IZVEŠTAJ

O PRAVNIM I ODGOVORNIM LICIMA PRAVNASNAŽNO KAŽNJENIM ZA PREKRŠAJE

PREKRŠAJNI SUD U _____

u izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P. 9

Vrsta prekr šaja-	Broj lica sa izrečenom kaznom	Izrečene kazne pravnim licima	Izrečene kazne odgovornim licima
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

grupa	Broj pravnih lica	Broj odgo vornih lica	Opomena i novčana kazna do 50.000	Od 50.000 do 500.000	Preko 500.000	S v e g a	Opomena i novčana kazna do 5.000	Od 5.000 do 10.000	Preko 10 000	S v e g a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Svega										

Oduzimanje imovinske koristi	Zaštitna mera pravnim licima		Zaštitna mera odgovornim licima	
	Uz izrečenu kaznu	Bez izrečene kazne	Uz izrečenu kaznu	Bez izrečene kazne
12	13	14	15	16

IZVEŠTAJ

O PUNOLETNIM LICIMA PRAVNOSNAŽNO KAŽNJENIM ZA PREKRŠAJE

PREKRŠAJNI SUD U _____

u izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P. 10

Vrsta prekršaja - grupa	Broj lica kojima je izrečena kazna		Izrečene kazne								
	Svega punoletnih lica	Od toga stra	Opo mena	Nov čane kazne	Zatvor	Novčana kazna i zatvor	Rad u javnom inte	Druga kazna i rad u	Kaz neni poeni	Druga kazna i kazneni	Svega

[illegible][illegible]

IZVEŠTAJ

O MALOLETNIM LICIMA PRAVNOSNAŽNO KAŽNJENIM ZA PREKRŠAJ

PREKRŠAJNI SUD U _____

u izveštajnom periodu _____

OBRAZAC P. 11

Vrsta prekršaja - grupa	Broj lica kojima je izrečena sankcija			Vaspitna mera			Izrečena kazna							Oduzimanje imovinske koristi	Zaštitne mere uz kaznu - vaspitnu meru				Posebne obaveze	Izrečene zaštitne mere bez kazne
	Mlađi malo	Stariji malo	Sv	Uk	Druga vaspit	Novčana	Zatvor	Novčana	Kazneni	Druga kazna	Rad u jav	Druga kazna i	Sv		Obavezno lečenje	Oduzima	Druge mere	Sv		

	letnik	letnik	e g a	o r	na mera (pose bne obave ze)	kazna		kazna i zatvor	poeni	i kaz neni poeni	nom inte resu	rad u javnom inte resu	e g a		alkoho ličara i narko mana	nje pred meta		e g a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
G																				
9																				
10																				
Svega																				

Crtež 1 - **BRISANO - sa 96/2015**

Crtež 2

